

زمانی حەیزەران

فەرهاد پیربالؒ

زمانی حەبزەران

وتارێک لەبارەی گەنج و قوتابیانەوە

د. فەرهاد پیربال


ئاگاداركردنەوەيەكى فەرمى

هەر قوتابی و گەنجێک، کوڕ یان کچ،
ئەگەر تەمەنی لە ١٨ ساڵ کەمتر بێت،
نابێ ئەم کتێبە بخوێنێتەوە!

KULTUR
بۆ چالاكیی ئەدەبی و فەرهەنگی

ناوی نوسەر: فەرهاد پیرباڵ
کتێب: زمانی حەیزەران، وتارێک لەبارەی گەنج و قوتابیانەوە

تایپ و نەخشەسازی: ماڵی شەرەفخانی بەتلیسی
ئەرشیف : ڕۆژنامەی (خوێندنی لیبراڵ)
چاپ و بڵاوکردنەوەی: خانەی کولتوور
تیراژ: 1000 هەزار دانە
هەولێر: چاپی دووەم 2019



نووسەر بە قەڵەمی ئەردەشێری ڕۆستەمی

من بەجەساردتەوە گۆشەنیگای خۆم دەردەبڕم. چونکە، بیر، پێش هەموو شتێک، گۆشەنیگایەکی شەخسییە و سروشتێکی تاکەکەسییانەی هەیە. ڕای من نابێتە پێوەر بۆ شتەکان، تەنیا وەک پێوەرێکی بینینی تایبەتی من بۆ شتەکان حسێبی بۆ دەکرێت. من ئەوەندەم بەسە بۆ پێشکەشکردنی مەعریفەیەک، پێشبینیی خۆم وێنا بکەم. هەر لەڕێگەی ئەمەشەوە پێشبینییەک - لەبارەی شتەکانەوە نا - لەبارەی خۆم دەردەبڕم..

مۆنتاین Montagne

فەیلەسووفی فەرەنسیی ڕێنسانس



خوێندکارنی زانکۆی سلێمانی لەکاتی ئەگەری لەشکرکێشیی تورکیا بۆ ناو کوردستانی عیراق



خوێندکارنی زانکۆی سلێمانی لەکاتی ئەگەری لەشکرکێشیی تورکیا بۆ ناو کوردستانی عیراق

کولتووری ڕاستەقینە دژی کولتوورە..

پاسکال

بەئاشکرا دەڵێم: ئەم کتێبە لەپێناو ئەوە دەنووسم کە - بتوانم هیچ نەبێ بۆ خۆمی بسەلمێنم - پێویستە لەمەودووا لەجیاتی پیر و کۆن و کەنەفتەکان گەنج و نەوجەوان و لاو، لەجیاتی مامۆستا و دکتۆر و پرۆفیسۆرەکانیش قوتابی و خوێندکار و فێرخوازازەکان بکرێن بە مەرجەع!

دەمەوێ وزە و متمانەیەکی ئەوتۆ لەناو دەروونیاندا بڕوێنم کە بەڕاستی بگەنە ئەو هێزەی بزانن چۆن فێربێن بتوانن لەجیاتی جانتا دەسەڵات بگرنە دەست؛ لەجیاتی مۆبایل و سیدییە ڕۆمانتیک یان خیلاعییەکان پەساپۆرتێک بۆ دنیاگەڕان و دنیا دیتن بخەنە باخەڵی خۆیانەوە؛ لەجیاتی دەرگا قفڵدراوەکانی ماڵ یان بەشە ناوخۆییەکانیش چەند ڕێگایەکی خەونییان هەبێت !

بەکورتی، لەپێناو بێدارکردنەوەی هەستێکی دوژمنکارانە بۆ سەر واقیع، بۆ سەر پیرە سەر ڕووتاوە و مودەڕەعەکان ئەم کتێبە دەنووسم؛ لەپێناو هەڵگیرساندنی ئاژاوەیەکی بەردار ئەم کتێبە دەنووسم..

لە ئێستاشەوە دەڵێم: هەموو سیاسەتمەدار و هەموو ئەندامانی مەکتەبی سیاسیی حزبە فەرمانڕەواکانی کوردستان پێویستە ئەم کتێبەی من بخوێننەوە، بۆئەوەی دوواتر گازاندە لە گەنج و تەڵەبەی ئازادیخوازی تووڕەی ئەمڕۆ نەکەن ئەگەر بەیانییەکی زوو لەناکاو لەخەو هەستان و دیتیان میللەت، بە سەرکردایەتیی ئاڵای ڕەشی گەنج و خوێندکارانەوە، هەڵیانکوتاوەتە سەر بارەگا و وەزارەت و زانکۆ و دامودەزگاکانیان..

ئیسماعیل پێغەمبەر

کێشەی قوتابی و گەنج لە هەموو زەمان و شوێنێکدا ڕاستەوخۆ لە چوارچێوەی بیری زۆرانبازیی نەسلەکاندا Conflit des Generations خۆی دەدۆزێتەوە. کەواتە جێگەی خۆیەتی لە سەرەتادا بەم پرسیارە دەست پێ بکەین:

ئایا هیچ دیاردەیەک یان ئاماژەیەک لە سەدەکانی ڕابردووی کوردستاندا هەن بۆئەوەی ئێمە بتوانین بزانین: ئاخۆ لەنێو ڕابردووە دوورەکانی ئێمەدا ململانێی نێوان نەسلەکان هەبووە یان نا ؟

ململانێی نەوەکان Conflit des Generations خاسیەتێکی تایبەتمەندی کوردستان نیە؛ دیاردەیەک نیە تەنێ لەناو ئێمەدا یان تەنێ لەدووای ڕاپەڕین و ڕووخانی ڕژێمی سەدامەوە ڕووی لە ئێمە کردبێت، بەڵکو خاسیەتێکی هەمەلایەنە: لە کۆنەوە و لەناو هەموو میللەتێکدا هەبووە و هەیە. لەنێو ئەفسانەکانی هەموو نەتەوەیەکدا، ئەمازە لەنێو هەموو کتێبە ئاسمانییەکانیشدا (بە حوکمی ئەوەی دین پێش هەموو فەلسەفە و ڕووناکبیرییەک ویستوویەتی لە ژیان تێ بگات و واقیع ڕێک بخات و کۆمەڵ و ئینسان بخاتە چوارچێوەیەکی ڕێکوپێکەوە) باسی لێکراوە. بەگوێرەی سەردەمی نوێشەوە، من واتێدەگەم هەرای ڕۆمانسییەکان دژی کلاسییزم، شەڕ و شۆڕەکانی سوریالیزم دژی ڕۆمانسی و ریالیستەکان، هەرای ئانارشیستەکان یان جەنگی مۆدێرنیست و پۆست مۆدێرنیستەکان دژی کۆنەخوازەکان، شەڕی ڤۆلتێر و مارتن لۆسەر دژی کەنیسە، شەڕی باکۆنین دژی دەوڵەت، شەڕی نیتشە و سپینووزا و ئەلبێرت کامۆ.. هەموو ئەمانە لە چوارچێوەی ئەم جەنگەی نەسلەکاندا خۆیان دەدۆزنەوە و لەکۆتاییدا هەموو ئەم شەڕانە (ئەگەرچی لە ناوەڕۆکدا بیری یاخیگەرانەی ئینسان دەردەخەن دژی دەسەڵات یان لەدژی نەسلی پێش خۆیان، بەڵام) لەپێناو خزمەتکردنی بیری یاخیگەرانەی گەنجانە و خوێندکارانەدا بوونە؛ بە ڕۆمانەکانی تورژنێف، دی ئێچ لۆرەنس، ییتس، نەجیب مەحفووزیشەوە.

پێش ئەوەی وەڵامی ئەم پرسیارەی سەرەوە بدەمەوە، دەمەوێ ڕاستییەک، کە لەبۆ من ڕووناک ڕووناک دەدرەوشێتەوە، بخەمە ڕوو لەبارەی ئەو جیاوازییەی لە دیدی ئینسانی کورددا هەیە لەچاو دیدی ئینسانی ئەورووپایی لە بەستێنی جیهانبینیی هەردوولایان بۆ ئەم شەڕەی لەنێوان نەسلەکاندا هەیە. ناوەڕۆکی ئەم جیاوازیی دیدەش دیارە هی ئەمڕۆ نیە، دەگەڕێتەوە بۆ ئەو کانگا قووڵەی لەناو «بێ ئاگایی دەستەجەمعیی» لە دەروونی هەردووکیاندا هەیە، ئەو کانگایەی کە دەروونناسەکان ناوی دەنێن لاشعووری جەمعی Conscience Collective .

دەمەوێ ئاشکراتر بدوێم: ئەم جەنگەی نێوان نەسلەکان (بۆ نموونە لەنێوان باوک و کوڕ) دەنێو کولتووری هەر یەکێک لەم دوو لاشعوورە جەمعیییەی ئەورووپا و کورد، هەر لە کۆنەوە، بەجیا خۆی مت داوە: لای هەر یەکێکیان، هەر لە کۆنەوە، بەشێوەیەکی جیاواز لەچاو ئەوەی دیکە خۆی دەربڕیوە و دەردەبڕێ.

من لە کتێبی (چەند نامەیەکی فەرەنسی)شدا گوتوومە و دەیڵێمەوە:

لە کولتووری ڕۆژئاوادا زۆرانبازیی نێوان نەسلی کۆن و نەسلی نوێ زۆرانبازییەکی خوێناوی و شەڕەنگێز نیە. بۆ نموونە باوک (ئەگەر باوک وەک سمبوولێک وەربگرین لەم جەنگەدا) باوکی ڕۆژئاوایی هەمیشە بڕیار و مافی بڕیاردان دەبەخشێتە کوڕ - خۆی، واتە کوڕ ئازاد جێ دەهێڵێت؛ کەچی هەمان ئەو زۆرانبازییەی نێوان باوک و کوڕ لە کولتووری ڕۆژهەڵاتیدا زۆرانبازییەکی خوێناوی و شەڕەنگێزانەیە، لەسەر بنچینەی دکتاتۆریەت و فەرمانڕەوایی باوک دامەزراوە. هەر بۆیەش دەبینین لە زۆرانبازییەکەی ڕۆژهەڵاتدا هەمیشە باوک دەیباتەوە. بۆ نموونە، تۆ تەماشاکە لە ئەفسانە یۆنانییەکەدا، لایۆس پاشای باوکی ئۆدیب، کاتێ دەزانێ ئۆدیبی کوڕی، عەریزە و هەوەسێکی سێکسی بەرامبەر دایکی خۆی پەیدا کردووە، ناچێ ئۆدیبی کوڕی خۆی بکوژێت، بەڵکو هەڵدەستێ نەفیی دەکاتە دورگەیەک و لە دایکی خۆی دووری دەخاتەوە. کەچی لە ئەفسانە

نێرانیەکەدا، کاتێ ڕۆستەمی باوک پشتی زۆرابی کوڕی خۆی لە عەرد دەدات، دەمودەست - بۆئەوەی بۆ خەڵک نیشانی بدات کە باوک چەند ئازا و فەرمانڕەوایە - قلنجەکەی ڕۆدەچەقێنێتە هەناوی کوڕەکەی خۆی. ئەمە لەکاتێکدا بێشتر زۆرابی کوڕ، لەکاتی پشت لە عەرد دانی باوکی خۆیدا، جەسارەت و دڵی ئەوەی نەهات باوکی خۆی بکوژێت!

بەراوردکردنی ئەم دوو ئەفسانەیە، خاڵە جەوهەرییەکانی جیاوازیی نێوان فەلسەفەی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوامان لەبارەی ئەم مەسەلەیەی جەنگی نێوان نەوەکان تێدەگەیەنێت. بە ئاشکرا پێمان دەڵێت: ڕۆژئاوا هی کوڕە، بەڵام ڕۆژهەڵات هی باوکە. چارەنووسی ڕۆژئاوا هەمیشە بەدەست کوڕ (بەدەست جیلی نوێ) بەڕێوە دەچێت، بەڵام چارەنووسی ڕۆژهەڵات هەمیشە لەدەست باوک (لەدەست جیلی کۆندا) دەمێنێتەوە و دەمێنێتەوە تا بۆگەن دەکات.

بەکورتی: لە ململانێی عەقڵی کۆن و عەقڵی نوێدا، لە ململانێی زەوقی کۆن و زەوقی نوێدا، ڕۆژئاوا پێشدەکەوێت و ڕۆژهەڵات هەر وەک خۆی دەمێنێتەوە.

کەواتە، ئەوەیە نیتر؛ تاکەکەس «کوڕ» لە ڕۆژهەڵاتدا تا هەتایە لەژێر نێڵی نەسلی کۆندا دەڕزێتەوە: وەک ئیسماعیل پێغەمبەر هەمیشە و تا هەتایە لەژێر ڕەحمەتی چەقۆی باوکی خۆی (ئیبراهیم پێغەمبەر) هەڵدەلەرزێ: مەگەر تەنیا- تەنیا و تەنیا- هێزێکی دەرەوەی واقیع و دەرەوەی ماتێریالەکان لە ئاسمانەوە بێت قوتاری بکات!

دووای ئەم قسانەی لەسەرەوەدا کردم و ئەم دوو نموونە سەلمێنەشم بۆ بەراستگەڕاندنی قسەکانم هێنایەوە، کەواتە، ئێستا دەتوانم ڕێ بدەمە خۆم بڵێم: بەدرێژایی مێژووی کورد، واپێدەچێ تاکی کورد، ئەگەر کوڕ ئەگەر کچ (کە مەبەستم گەنجی کورد و نەسلی نوێی کوردە) بام ویستبێتی جیاوازیش بیربکاتەوە و هەندێ جار حەزیشی کردبێت خۆی ئازاد بکات و وەدووای کەڵکەڵە و هەوەسەکانی خۆی بکەوێت، بەڵام ئەم هەست و حەز و ویستەی هەرگیزاوهەرگیز نەکردۆتە جەنگێک دژی باوک یان دژی نەسلی کۆن یان

دژی عەشیرەتەکەی. نەیزانیوە دەتوانێ بوێرێت ئەمە بکا. خۆ ئەگەر تاک و تەرا وێرابێتیشی یاخی ببێت و وەک قەدەرێکی سەرهەڵکرتوو هیچ نەبێ رابکات لەدەست عەشیرەتەکەی (وەک ئەوەی لای سیامەند، بۆ نموونە، دەبینین) ئەوا ئەو یاخیبوونە- ڕاکردنە لەدەست واقیع، هەمیشە ناکام ناکام ئەنجامەکەی بریتی بووە لە هەرەس و کۆست: هەرەس و کۆستی تاکەکەس و گەنج لە هەمبەر عەشیرەت و عەقڵی کۆنی پیرا ئەوەتا هونەرمەندی کوردی زەمانە دێرینەکان (ئافەرین بۆیان) زۆر هونەرمەندانە توانیویانە بێن ئەم ڕاستییە مێژووییە بکەنە بنچینەی تراژیدیا لە بەرهەمە هونەرییەکانیاندا، لە بەیت و حەیران و لاوک و داستانەکانیاندا. هەر بۆیەش یەکێک لە دەرسە ئەخلاقییەکانی هونەری کۆن و فۆلکلۆریمان، بریتییە لەوەی پێمان بڵێت:

یاخیبوون،
ڕاکردن لەدەست واقیع،
تەسلیم نەبوونە ڕای باوک و براگەورە و عەشیرەت،
ڕەدووکەوتن،
سەرسپاردنە دەستی عەشق و هەوەسی گەنجانەی خۆت..
هەموو ئەمانە ئەنجامەکەیان بریتییە لە هەرەسهێنان و
تێکشکان!
دەبێ هەمیشە بگەڕێیتەوە بۆ عەشیرەت!

ئەمەیە فەلسەفەی عەقڵی ڕابردوومان، ئەمەیە ئەو دەرسە ئەخلاقییەی کە هونەری کۆنی کوردی فێرمان دەکات؛ بۆیەش هەر ئەمەیە بنچینەی تراژیدیا و هونەری داهێنان: تاکەکەس یان گەنجی عاشق و یاخی، چەند بەهێزیش بێت بەڵام لەکۆتاییدا لەو یاخیبوونەی خۆیدا هەرەس دێنێ..

کەواتە، ئێستا دەتوانین وەڵامی پرسیارەکە لە سینتێزێکدا دابڕێژینەوە و بڵێین: هەموو دیاردە و ئاماژەکانی سەدەکانی ڕابردووی کوردستان ئەوەمان بۆ دەسەلمێنن کە لەنێو ڕابردووە دوورەکانی وڵاتی ئێمەدا ململانێی نێوان

نەسلەکان (ململانێی نێوان گەنج و پیر، ململانێی نێوان عەقڵی نوێ و عەقڵی کۆن) لەشێوەی یاخیبوونێکی سادەدا یان لەشێوەی ڕاکردنێک لەدەست واقیع هەبووە، بەڵام لەو ململانێیەدا، هەمیشە نەسلی نوێ (واتە گەنج) تووشی هەرەس یان تێکشکان هاتووە! ئەوەتا هەموو بەیت و داستان و لاوکەکانمان کۆتاییەکی تراژیک و کۆستکەوتوویان هەیە: هەموو گەنجە پاڵەوانە یاخیبووەکانمان (فەرهاد، سیامەند، سوارۆ، مەم..) کاتێ هاتن یاخی بوون و ڕەفزی عەشیرەت و دەسەڵاتیان کردەوە: لەناو خوێنی خۆیاندا گەوزان! ئەوەتا تا ڕۆژی ئەمڕۆش ئێمە دادەنیشین بەدیاریانەوە دەگرین؛ وەک ئەوەی ئێمەش بۆ ئەنجامی چاوەڕوانکراوی یاخیبوونەکانی داهاتووی خۆمان بگرین: «های سوارۆ، چەندم پێ گوتی مەڕۆ بەتەنێ..».

نەتەوەیەک، ئنجا، کە سەدان ساڵە خاوەنی ئەم کولتوور و نائاگاییە کۆڵلەکتیڤە سەپاوە بێت، کە ئەم عەقڵیەتە کلاسیکە پڕ کۆیلایەتیە لەناو خوێن و هەستیدا ڕەگاژۆ بووبێت، ئایا ئەمڕۆ، گەنجی کورد، چۆن ڕاکردن بەرەو ئەورووپا بە لەپێشتر و ئاسانتر و خۆشتر نەزانێ لەچاو مانەوە لەناو واقیعەکەدا؟ ئەگەر سوور بزانێت چارەنووسی یاخیگەرانەی ئەویش وەک چارەنووسی سیامەند و مەم و سوارۆ بێت، چۆن هەقی نەبێت سەری خۆی هەڵگرێت بەرەو ئەورووپا و پاشانیش بەم ولاتە جوانە پانوپۆڕە ئازیزەش نەڵێت (گوو بەو کوردستانەی دڵێی عەشیرەتێکی گەورەیە و بەستبوومیەوە، کە دەڵێی باوکێکی زاڵمە و دەرگای لەسەرم داخستبوو)!

نەتەوەیەک، کە سەدان ساڵە خاوەنی ئەم کولتوور و نائاگاییە کۆڵلەکتیڤە سەپاوە بێت، کە ئەم عەقڵیەتە کلاسیکە پڕ ترسنۆکییە لەناو خوێن و هەستیدا ڕەگاژۆ بووبێت، ئایا ئەمڕۆ، گەنجی کورد، چەند دەڕۆستیدا دەبێ یاخی ببێت؟ چۆن دەتوانێ دەرەقەتی نەسلە کۆن و پیرەکە بێت؟ ئایا ئەم کارە کارێکی ئەستەنگ نیە؟ بەتایبەتیش چونکە، نەسلە کۆن و پیرەکە ئەگەر جاران تەنیا حوجرە و دیوەخان و ڕمب و سێ تیرەیان هەبوو، ئەوا ئەمڕۆ پۆلیس و ئەنجوومەنی زانکۆ و عەمید و ڕەئیس و تانک و سەتەلایت

و ڕۆژنامە و قانوون و هێزی ئاسایش و قەرەوێت و حیمایەشیان هەیە بۆ سەرکوتکردنەوەی بزاڤی گەنج و خوێندکارلن! ئایا لەناو ئەم واقیعە تازەیەدا یاخیبوونی گەنجانە و خوێندکارانە چەند گەرەنتیی ئەوەی هەیە سەربکەوێت؟ ئایا گۆڕانی ئەم کولتوورە تۆتالیتارە بەرەو کولتوورێکی دیموکرات و کراوە کارێکی ئەستەم نیە؟

ئەم کتێبە، بەشێوەیەکی میتۆدۆلۆژیک و ئەکادیمی نا (کە قەرەوێتە زانکۆییەکان پێی ڕاهاتوون بۆ تەرقیەکردن و ئامانجە شەخسیەکانیان بینووسن) بەڵکو - دانی پێدا دەنێم - دوژمنکارانە و یاخیگەرانە، لە قووڵایی شەقام و سەرشۆستە محەجەبەکانەوە، لە کانگای بێنازی بەشە ناوخۆییە بێ کارەباکانەوە، لە تاریکترین گۆشەی تاریکی ژیانی گەنج و قوتابیانەوە، هەوڵدەدات چەند تیشکێکی کز پەیدا بکات و بیانخاتە سەر ئەم پرسیارانەی سەرەوە...

گەنجێتییەکی سەربڕاو
پیرییەکی هەمیشەیی

لەبیـــرم کـــرد لە لاپەڕەکـــانی ڕابردوودا پرســـیـــارێک لە خـــۆم بکەم، پرسیارێکی زۆر گرنگ - کە وەڵامەکەی، بێگومان، حەماقەتی مامۆستا و پیرە دەسەڵاتدارەکانی کورد ڕوون دەکاتەوە؛ دوژمنداریتییان ڕوون دەکاتەوە دەرهەق بە نەسلی گەنج و قوتابی:

ئایا بۆچی تا دەوروبەری ناوەڕاســـتی ســـەدەی نۆزدەهەم - لە چەند شاعـیـرێک زیاتر لە هەر سەدەیەکدا شیـعـریان بە کـوردی نووسیـوە - هیچ مەلا و شێخ و مـیـر و کوێخا و میـرزایەک (کە منەوودرەکانی ئەوکاتە بوون) نەهاتوون کـتـێبێک لەبارەی ژیان و کۆمەڵ و زانست و هەر چی شتێکی دیکەوە بە کوردی بنووسن؟

بۆچی ئەگەر چەند کتێبێکیشیـان نووسیبێت تەوا تەنیا بە زمانی تورکی یان فارسی بەتایبەتیش بە زمانی عەرەبی بووە؟ ئەمەتا شاعیرێکی گەنجی کـۆتایی سـەدەی نۆزدەم، حـاجی قـادری کـۆیی، یاخـیـگەر، ڕەخنە لەم بێ عەقڵی و خۆ بە کەم زانینیەی نەسلی ڕووناکبیرانی پێش خۆی دەگرێت و دەڵێ (حەیف):

کتێب و دەفتەر و تەئریخ و کاغەز
بە کوردی گەر بنووسرایە زەمانی
مەلا و میر و پادشاما ن
هەتا مەحشەر دەما ناو و نیشانی

هیچ خـواجە و خـان و مەلا و مـیـر و موفـتی و موریـد و مـیـرزایەک (کە منەووەرەکـانی ئەوکـاتە بوون) هیـچ نووسـراوێکیـان (لە شـیـعـر زیـاتر) بە زمانی کوردی نەنووسـیـوە؟ دیسـان هەر هەمان شاعـیری گەنجی یاخی، کە ســـەر بە نەسلێکی تازەی ڕاچەنیـــوی کـــۆتایی ســـەدەی نۆزدەیە، بە هوشیـارییەکی هێرشکـارانەوە دژی مەلا و «عولەمـا» و ئوستادە کۆنەکانمان، گەواهیمان بۆ دەدات:

هەر کوردە لە بەینی کوللی میللەت
بێ بەهرە لە خوێندن و کیتابەت
یەکسەر عولەما درشت و وردی
ناخوێننەوە دوو حەرفی کوردی
ئوستادی خەتن لە ئەم سیانە
وەک دی لە زوبانی خۆیدا نەزانە

هۆی ئەمە، بێگومان، تەنیا ئەوە نەبووە کە مێژوونووسەکان دەڵێن: وەڵا چونکە چاپخانە نەگەیشتبووە کوردستان (خۆ لە سەردەمی ئەحمەدی خانیی مەزنیشدا چاپخانە نەگەیشتبووە کوردستان!)، هەروەها تەنیا ئەوەش نەبووە کە ناسیوونالیستە توندڕەوەکان دەڵێن: وەڵا نەتەوەکانی باڵادەست (تورک و عەرەب و فارس) هانی نووسینی کوردییان نەداوە یان ڕێگەیان لە نووسینی کوردی گرتبێ (ئەگینا مەلای جەزیری چۆن وێراوە بە کوردی شیعر بنووسێ؟).. هۆی سەرەکی، بە باوەڕی من، لەوەدایە کە خواجە و کوێخا و مەلا و میر و موفتی و میرزاکان، واتە نەسلی پیری دەسەڵاتدار، نەیانویستووە نەسلی گەنج و نەوجەوان و قوتابی (واتە شاگرد و سوختە و موستەعید و فەقێکان) لەو نیعمەتە بەهرەمەند بێن کە ناوی خوێندەواری و ڕۆشنبیری و هونەر و زانستە! ئەمەش چونکە، هەموومان دەزانین: توانای نووسین و خوێندنەوە، یان سوودوەرگرتن لە زانست و ڕۆشنبیری و هونەر، گەنج و خوێندکاران دەگەیەنێتە لێوارەکانی یاخیبوون و ئازادی: ئەمەش مەترسی دروست دەکات بۆ سەر دەسەڵاتداری پیر و میر و مەلا.

موفتی و مەلا و میر و مننەوەرەکانمان (چەند تاکێکی وەک شەرەفخانی بەتلیسیی لێ بترازێ - کە ئەویش هەر بە زمانێکی غەیرە کوردی نووسیویەتی) لە بەرژەوەندییاندا نەبووە «تەنانەت هەر دژی بەرژەوەندیی ئەوان بووە» کە خەڵکی نەوجەوان و گەنج و شاگردەکانیان (ئافرەت ئەوا هەر هیچ) فێری خوێندەواری و زانست و هونەر بێن و بیریان ڕووناک ببێتەوە. بۆیە نەک هەر هانی خەڵکە ڕەشورووتەکەیان نەداوە فێری خوێندەواری بێن، بەڵکو بۆ خۆیشیان کاتێ کتێبێکیان نووسیبێت ئەوا

هاتوون تەنیا بە زمانی عەرەبی یان فارسی و تورکی ئەو بەرهەمەیان نووسیوە. ئەمەش بۆئەوەی تەنێ چەند کەسێکی ئەو توێژە منەووەرە باڵادەستە سوودمەند بێن کە لە سەدا سەد نەک هەر مەترسییان بۆ سەر کولتووری کلاسیک و باوەکە نیە بەڵکو هەر خۆشیان بە گەرەنتییەکی دڵنیاوە پارێزگاری ئەو کولتوورە تۆتالیتارەن و دەروێشی دەسەڵاتە مەعریفییە کلاسیکەکەن. لەلایەکی دیکەشەوە، دیسان، بەم پێودانگە، لەوەش دڵنیا بوونە کە ئەو چەند گەنجە فەقێ و موستەعید و شاگردەی عەرەبی یان فارسی یان تورکی دەزانن ژمارەیان زۆر زۆر کەمە و لەسۆنگەی ئەم ژمارە کەمییەی خۆیان ناتوانن هیچ هێز و مەترسییەک بۆ سەر ئەوان و دەسەڵات دروست بکەن.



بەکوردی نووسین یان تواناى کوردى خوێندنەوە، یان تەنانەت هەر فێرى خوێندەوارى بوون و ڕۆشنبیربوون، لە دیدى ئەو مەلا و میر و منەووەرە پیرانەدا، دەکاتە: مەترسیى ئەوەى بەرژەوەندى و پایە و بەهاکانی خۆیان بەسەر خۆیاندا قەڵب ببێتەوە. بۆیە زۆربەى هەرە زۆریان، نەک هەر بەلایانەوە گرنگ نەبووە خەڵک فێرى خوێندەوارى و نوسین بە کوردى و خوێندنەوە بە کوردى بکەن، بەڵکو ڕێگەشیان لێ گرتووە؛ تەنیا ئەوەیان لەلا بەس بووە چەند ژمارەیەکى کەمى فەقێ و شاگرد لە حوجرەکانیاندا ڕابگرن ئەویش لەژێر سانسۆر و زەبرى دارحەیزەراندا!

بەم شێوەیە، ئیتر هەر نەسلێکى پیرى مامۆستا و مەلا، لەلایەن نەسلێکى دیکەى پەروەردەبووى دەستى ئەو نەسلە کەرەى پێشوو جێگەى گیراوەتەوە. هەر نەسلێک چەند تەمەنى زیاتر هەڵکشابێ، ئەوەندە زیاتر لە غەمى لغاوکردنى نەسلە گەنجەکە بوو. ئیتر بەم شێوەیە، نەسلە گەنجەکەش، کاتێ وردە وردە ئەو - بۆ خۆیشى کاتێ تەمەنى گەیشتۆتە تەمەنى پیرى، ئەویش بە هەمان شێوە بۆتە هەمان مامۆستاى تۆتالیتارى کە بیەوێت ئەویش لە خۆى گەنجتر بچەوسێنێتەوە. بەم شێوەیە ئیتر بوارى هیچ هەناسەدانێکى گەنجانەیان نەهێشتۆتەوە؛ نەسڵەن گەنجێتییان لە کۆمەڵی خۆیاندا سەربڕیوە؛ وایان کردووە تا هەتایە تەنیا عەقڵی پیر و زەوقى پیر و ئەخلاقى پیر دەسەڵاتدار بێت و باو بێت. وەک حاجى کۆیى دەڵێ:

صەد شێخ و مەلا و ئەمیر و خانی
بۆ لەززەتى عەیش و زیندەگانی
لەولاوە ئەوان بە حیلەسازی
لەملاوە ئێمان بە تەقڵەبازی
قوریان بە هەموو وڵاتەوە دا
تا مولک و ڕەعیە پاکى فەوتا

وڵاتێک، ئنجا، کە سەدان ساڵە خاوەنى ئەم کولتوورە تۆتالیتارە بێت، کە ئەم عەقڵیەتە کۆن و پیرە پڕ ستەمە لەناو خوێن و هەستیدا ڕەگاژۆ

بوویێت، ئایا ئامادەیی ئەوەی دەبێت کە خۆی بنووسێتەوە؟ ئارەزووی ئەوەی دەبێت هوشیاریی خۆی و ئاگایی خۆی لەبارەی خۆی و سەردەمەکەیەوە بنووسێتەوە؟

بێگومان: زەحمەتە، چونکە ئەم شتانەی دەیاننووسێتەوە، شتی ئاوها نابن شانازییان پێوە بکات.

نەتەوەیەک، کە مەلا و میر و مامۆستاکانی، سەدان ساڵە بە هەنجەتی دین و شتی دیکەوە، هاتبن دینامیکیەتی زانست و هونەر و ڕۆشنبیری لە گەنج و قوتابی حەرام بکەن و بە هەرچی شێوەیەکی پێیان کرابێ گەنج و فەقێ و شاگردیان بە چاوی «کۆیلەی زانست» و خزمەتکاری خۆیان تەماشاکردبێت، ئایا چاو و ڕووی ئەوەی دەبێت کە بیرەوەرییەکانی خۆی بنووسێتەوە؟

بێگومان: زۆر زەحمەتە، چونکە ئەم شتانەی دەیاننووسێتەوە، دژی بەرژەوەندییەکانی خۆیان و شۆرەت و مەجدی خۆیان دەکەوێتەوە.

هەر لێرەشەوە، سەدەکانی ڕابردوو خاسیەتێکی شەرمەزاری هەیە لەم بەستێنەدا ئەویش ئەوەیە کە هیچ هۆشیارییەکیان لەبارەی خۆیانەوە نەبووە: هیچ هوشیارییەکمان لەبارەی خۆیانەوە ناداتێ. ئەمەش بەپێچەوانەی (ئەمڕۆ) کە جورئەتی پەیدا کردووە هوشیارییەک لەبارەی خۆیەوە ببەخشێت و خۆی بنووسێتەوە!

کۆمەڵگەیەک، کە سەدان ساڵە گەنج و قوتابیەکانی بە ترس لە ئازادی و سڵەمینەوە لە یاخیبوون گۆشکراون، هەروەها کە ئەم حەز و ئاواتەی ڕازیکردنی مامۆستا و لەخۆگەورەتر لەناو خوێن و هەستیاندا ڕەگاژۆ بوویێت، ئایا وزە و جەسارەتی ئەوەی دەبێت کە ئەم مەعریفە ترسنۆک و شەرمەزارەی خۆی بنووسێتەوە؟

بێگومان: نەخێر. چونکە ئەم شتانەی حەزدەکات بیاننووسێتەوە، ناوێرێت بیاننووسێتەوە؛ ناتوانێ تەنانەت بشزانێت چۆن بتوانێت.

ئەوەتا، کەواتە، ئەمەیە هۆی ئەوەی کە هیچ نەسلێک لە نەسلەکانی ڕابردوو، هیچ نەوەیەک لە نەوەکانی سەدەکانی ناوەڕاستی کوردستان و دوواتریش (نە پیر نە گەنج، نە مەلا نە فەقێ) نەهاتن - بە غەیری شیعر - مەعریفەیەکمان لەبارەی خۆیان و سەردەمی خۆیانەوە بە زمانی کوردی بۆ بەجێ بهێڵن. ترسنۆک بوون، چاو و ڕووی ئەوەیان نەبوو هیچ وێنەیەکمان بۆ لەبارەی واقیعی زوڵم و ستەم بۆ تۆمار بکەن، نەوێران بەڵگەی ئەوە بەدەستەوە بدەن کە لە زەمانی ئەواندا زوڵم هەبوو، ڕیسواکردنی گەنج و قوتابی و ژن هەبوو؛ خەساندنی هێزی گەنجانە و وزەی لاوان و ئافرەتان هەبوو - کە بۆ خۆشیان، چ بکەن - داردەستی یان شاهێدێکی ڕازی و لاڵ و ترسنۆک بوون لە هەمبەر ئەو ستەمە.

کەواتە، هەر ئەمەشە هۆی ئەوەی کە لە زەمان و سەردەمی هیچ نەسلێکدا، بەدرێژایی مێژووی کوردستان، هیچ پەنجەرەیەک بەسەر کولتوورێکی بیانی و ڕۆژئاوایی غەیری ئەو کولتوورە کوردی - ئیسلامییە نەکرایەوە؛ هەر بۆیەش هیچ ژانرێکی ئەدەبیی غەیری شیعر بە زمانی کوردی لەدایک نەبوو: هیچ شانۆنامەیەک، هیچ ڕۆمانێک، هیچ چیرۆک و نۆڤلێتێک، هیچ سەفەرنامە و ژیاننامەیەک، هیچ وتارێک بەو زمانە شیرینەی کوردی نەنووسرا کە ژیانی ئەو زەمانە سەقەت و سوقەت و پیرانەمان بۆ بگێڕێتەوە.

هەر ئەمەشە هۆی ئەوەی کە لە زەمان و سەردەمی هیچ نەسلێکدا، تەنانەت لەناوجەرگەی ئەو پایتەختە زێڕەوشانانەی وەک دیاربەکر و بەتلیس و ئەردەڵان و جەزیرەش - کە بە خۆشم و مێژوونووس و ناسیونالیستەکانمانەوە شانازییان پێوە دەکەین -، هیچ هەرایەکی ڕۆشنبیری نابینین، هیچ بشێوییەک دروست نابێ؛ هیچ کتێبێک نیە هیچ گفتوگۆیەک بنێتەوە؛ بەکورتی: هیچ درزێک ناکەوێتە قالبی مەحکەمی ئەبستمۆلۆژیای کوردییەوە. بەدرێژایی مێژووی کوردستان هیچ ڕاپەڕینێکی فەقێ و مەلاکان لە کوردستاندا نابینین؛ تەنیا یەک یاسا باڵادەستە:

خزمەتکردنی دین و هونەری دین و زانستەکانی دین. ئەمەش تەنیا و تەنیا بە زمانی فارسی و تورکی و بەتایبەتیش بە عەرەبی. هەرچی موفتی و مورید و مەلا و میرزا و خواجە و کوێخا و ئاغاکانی کوردستان هەبووە لە خانەقا و تەکیە و حوجرەکاندا هەموویان پێکەوە باوەڕیان وابووە کە:

«عەرەبی هونەرە
فارسی شەکەرە
کوردی گووی کەرە..»

مەلا م. بایەزیدی لە (عادات و ڕسووماتنامەی ئەکرادیە)دا، گەواهی دەدات: «دنێڤ ئەکراداندا مەکتووب و کاغەزێد وان فارسی العبارە دبن».

بەم شێوەیە، نەسلەکانی ڕابردوو، نەهاتن بە زمانی کوردی مەعریفەیەکمان لەبارەی خۆیان و سەردەمی خۆیانەوە بۆ بەجێ بێڵن: تەنێ لە بەستێنی خزمەتکردنی زانستەکانی دین نەبێ، ئەویش تەنێ بە عەرەبی و تورکی و فارسی. ئەمەش بۆ ئەوەی تەنێ توێژێک، تەنێ ئەو کەسانە لێیان تێ بگەن و هوشیارببنەوە کە دەروێشی خۆیان و پارێزگاری کولتووره تۆتالیتارە چەوسێن و داپلۆسێنەکەن: خۆیان و دەروێش و میر و مەلا و میرزا و فەقێ بەستەزمانەکان..

لێرەوە، ئێستا دەتوانین سینتێزێکی دیکە بنووسین:

سەدەکانی ڕابردوو هوشیارییان نیە لەبارەی خۆیان، بەڵام (ئەمڕۆ) ڕۆشنبیریی ڕەخنەگرانەی خۆی پێیە.

کەواتە، یەکێک لەو نیشانانەی کە ئەمڕۆمان لە سەدەکانی ڕابردوو جودا دەکاتەوە ئەوەیە کە سەدەکانی ڕابردوو هیچ هوشیارییەکیان لەبارەی خۆیانەوە بەرهەم نەهێناوە، بەڵام (ئەمڕۆ) بەوە دەناسرێتەوە کە هوشیارییەکی بەردەوام و تیژ و پڕ، تەنانەت پڕ وردەکاری، لەبارەی سەردەمی خۆیەوە بەرهەم دەهێنێت. هەر ئەمەشە کە تروسکاییەک ئومێد دەبەخشێتە ژیانی گەنج و باوەڕی قوتابیان و نەسلێ نوێی ئەمڕۆ..

زمانی حەیزەران

ئەمڕۆ با وابێ بەڵاَ، ڕۆژێ ئەبێ ئەولادی کورد
دێنەوە مەیدان بە عیلم و سەنعەت و عیرفانەوە
احمد موختاربەگی جاف

ئایا ململانێی توێژی مامۆستا و قوتابی لە کۆندا هەبووە؟ ئەگەر هەبووبێ، سروشتی ئەو ململانێیە چۆن بووە؟

لە سەدەکانی ڕابردوودا بە زمانی کوردی ژیان نەنووسراوەتەوە. زۆربەی کتێبەکان -ئەگەر نووسراو ئەگەر وەرگێڕدراو- لەبارەی دینی ئیسلامەوە بوون «ئەویش هەموویان بە زمانەکانی غەیری کوردی». بۆیە ناتوانین بزانین ئاخۆ وردەکارییەکانی ئەو ململانێیە چۆن بووە؟ بەڵام لەوە زۆر ئەرخاین و مسۆگەرین کە زوڵم و زۆرێکی لەڕادەبەدەر هەبووە لە هەمبەر گەنج و قوتابیانەوە. ئەمەش بەپێی چەند بەڵگەیەک کە خودی ئەو بەڵگانە سروشتی زوڵم و زۆرەکە دەگێڕنەوە.



پێش نیشاندانی ئەو بەڵگانە با جارێ ئەوە بزانین کە ئەو وەختە سیستەمی خوێندن کە پێی دەگوترا (فەقێیاتی) یان (خوێندنی حوجرە) بەپێی قۆناغی یەک لەدووای یەکی خوێندن بەم شێوەیە بووە:

- سوختە لە ٨ تا ١٢ ساڵیەوە دەستی بە خوێندن دەکرد
- موقەدیات خوێن کە بەرامبەر (ناوەندی) بوو.
- ناسکە موستەعید کە بەرامبەر (ئامادەیی) بوو.
- موستەعید کە بەرامبەر (زانکۆ) بوو.

منداڵ کە دەگەیشتە ئەوەی بەچاکی بزانێت تا بیست بژمێرێ، سیپارەیان بۆ دەکرد، بە (یا فتاح یا رزاق..) دەستی دەکرد بە حوجەکردنی پیتەکانی زمانی عەرەبی. ئنجا جزوعەممەی دەخوێند و پاشان هەر (٣٠) جزمی تەواودەکرد.

هەندێک لەو شانزە دەرسانەی کە سوختە دەیخوێندن ئەمانە بوون: (ئەحمەدی) کە زانستی زاراوە بوو، عەوامیلی جورجانی (زانستی نەحو)، مەقصود (زانستی حەرف)، سەعدەدین لەگەڵ حاشیەی میسری (زانستی صرف)، ئیستیعارە (زانستی ڕەوانبێژی)، وضع (زانستی دانان)، صەرفی شەرحی مەعنا (زانستی نەحو).

هەندێ لەو یانزە دەرسانەیش کە موستەعید دەیخوێندن ئەمانە بوون: شرح العقائد (زانستی کەلام)، مختصر المعانی (ڕەوانبێژی)، جمع الجوامع (زانستی اصول الفقه)، تهذیب الکلام (زانستی کەلام)، خلاصە الحساب (ژمێریاری)، زانستی شەو و ڕۆژ و کاتی نوێژەکان.

ئامانج و ناوەڕۆکی ئەم سیستەمەی خوێندنی فەقێیاتی، پێش هەموو شتێک و بە پلەی یەکەم لەپێناو ئەوەدا بوو کە فەقێ بتوانێت قورئان ئەزبەر بکات؛ بتوانێت لە ناوەڕۆکی ئیسلام تێ بگات و بەناو ئامانجەکانی ئیسلامەتیدا قووڵ بێتەوە! بۆ دەرس گوتنەوە، مەلا، لە ئاستی عیلم و شارەزایی جۆراوجۆردا وانەی دەگوتەوە. مەلای کورد هەندێ جار چۆتە تاران و شام و حیجاز و شەنگەهای و بوخارا و سەمەرقەند و مەراکش.

لە بابا تاهیری هەمەدانییەوە بگرە تا دەگاتە نالی و مەحوی بەپێی ئەم سیستەمەی فەقێیاتی لە حوجرەدا خوێندوویانە، هەروەها شێخ ڕەزا و کەیفی لە مزگەوتی گەورەی کۆیە فەقێ بوونە، کە پاشان هەر خۆشیان بوونەتەوە مەلا و مامۆستا.. تەنانەت زێوەر و هەندێ شاعیرانی سەرەتای سەدەی بیستەمیش لە حوجرەدا خوێندوویانە.

هەڵبەتا دیارە سیستەمی خوێندنی فەقێیاتیش هەر لەگەڵ بڵاوبوونەوەی دینی ئیسلامەوە بۆ کوردستان (دەوروبەری ٦٣٥ ز. بەرەو سەرەو) بڵاوبۆتەوە. واتە (١٤٠٠ ساڵێک) زیاتر ئەم سیستەمی حوجرەیە لە کوردستاندا باو بوو (ئێستاش لەم دەیەی دوواییدا لەڕێگەی کۆلێژی شەریعە و خوێندنی ئیسلامییەوە دووبارە لە ئاستێکی بالاتردا سەری هەڵدایەوە).

لە زەمانی فەقێیاتیدا زمانی خوێندن بۆ نموونە لە سلێمانی بە فارسی بووە، بەڵام عەرەبیش ڕۆڵی سەرەکی هەبووە و مەرجێکی فەقێیاتی بووە. سەبارەت بە کاریگەرێتیی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی، تورکیشیان کەمێک زانیوە. لەبارەی کوردیشەوە، تەنیا هەندێک لە مەلا کوردەکان زمانی کوردییان لەناو حوجرەدا بەکارهێناوە. بەڵگەشمان ئەوەیە کە ئەحمەدی خانی و شێخ مارفی نۆدێیی هەر یەکەیان قاموسێکی عەرەبی - کوردییان بۆ منداڵان نووسیوە بۆ فێربوونی عەرەبی. سەیر لەوەدایە؛ کە ئەم قاموسانەش هەر بۆ فێربوونی عەرەبی بووە نەک بۆ بەکارهێنانی کوردی لەناو حوجرەدا.

گومان: ئەرخاین و مسۆگەرین کە زوڵم و زۆرێکی لەڕادەبەدەر هەبووە لە هەمبەر شاگرد و قوتابییانەوە. ئەمەش بەپێی چەند بەڵگەیەک:

(١

کتێبی (ڕشتەی مرواری) کە ناوی کتێبێکی چەند بەرگیە و مەلایەکی زانای وەک عەلادین سەجادی نووسیویەتی. پڕە لە حەکایەتی ئەو مەلایانەی سەدەکانی هەژدە و نۆزدە کە غەدر و ناهەقی بەرامبەر فەقێ و سوختە و موستەعید و شاگردەکانیان (واتە بەرامبەر گەنج و نەوجەوان و

قوتابی) دەکەن! (ئەمە بۆ ئەوەی باسی ئەو غەدر و تەڵەکەبازیانە بکەین دەرهەق بە خەڵکی عەوام و ڕەشوڕووت!).

وێنەی مەلا- مامۆستا، کە ڕەمزێکی دیاری نەسلی کۆنی دەسەڵاتدارە، بەپێی ئەو حەکایەتانەی (ڕشتەی مرواری) بریتیە لە وێنەی زاڵم، دکتاتۆر، سەرکوتکار، کە نەک هەر ڕێگە نادات فەقێ و شاگرد و موستەعید و ناسکە موستەعید و سوختە (گەنج و نەوجەوان و خوێندکار) یاخی بین، بەڵکو دەشیانچەوسێنێتەوە، زۆر جار هەڕەشە لە کەرامەتیشیان دەکات.

(٢

وا پێدەچێ سیستەمی خوێندن، هەروەها ئەو بابەت و دەرسانەی لە حوجرە و و مەدرەسەکاندا گوتراونەتەوە (قەید و تەذبیب و شەرح و حاشیەکان...) ئەوانیش هەر بەرباد و بێکەڵک بوونە و سوودێکی ئەوتۆیان نەگەیاندۆتە فەقێکان و هەر نەسلێکی گەنجی تازە. بەدرێژایی سەدان ساڵ هەمان سیستەم، هەمان کتێب، هەمان دەرس، هەمان مەعریفەی باوی سواو خۆی دووبارە کردۆتەوە: بێ ئەوەی هیچ ئەبستمۆلۆژیایەکی نوێ دابهێندرێت کە لەگەڵ واقیعی تازەی کوردستان و لەگەڵ ژیانی جیاوازی ئینسانی جیاوازی هەر قۆناغێک یەکتر بگرێتەوە. تەماشاکە گەنجێکی یاخی، کاتێ خوێندنی فەقێیاتی تەواو دەکات و ڕوودەکاتە ئەستەمبۆڵ، چۆن لەوێ چاوی دەکرێتەوە و تێدەگا کە ئەو مەلای دەرس و موفتییانەی کوردستان چەندە گەوج بوونە، چۆنیش هەر هەمان سیستەمی خوێندن لە کوردستاندا ببووە بەربەستێک لە بەردەم پێشکەوتنی قوتابی و گەنجی کورد:

ئێستە مەعلوومی بوو هەموو میللەت
ئەی مەلای دەرس و موفتیی ئوممەت
قەید و تەذبیب و شەرح و حاشیەکان
بوونە سەددی مەعاریفی کوردان

یان لە شیعرێکی دیکەیدا، حاجی، گەواهی لەسەر فەسادی سیستەمی خوێندن دەدات و ڕەخنە لە ناوەڕۆکە مەعریفییە پووچ و ئیفلیجەکە دەگرێت

و بەزەیی بە حاڵی مەدرەسەدا دێتەوە و دەڵێ:

مەسجید و میحراب و مینبەر بێکەسە
هەر مەپرسە حاڵی چۆنە مەدرەسە

لە کۆتایی سەدەی نۆزدەم و سەرەتای سەدەی بیستەم بەملاوە، شاعیرانی کورد، دەست دەکەن بە پەیداکردنی هوشیاری و وردە وردە ڕەخنەگرتن. بێداردەبنەوە و وێنەیەکی گشتیمان پێ دەبەخشن لەبارەی دکتاتۆریەتی مەلاکانی کوردستان و تەڵەکەبازییان. ئەمەش بەڵگەیەکی ئاشکرایە بۆئەوەی بزانین ڕەفتاریان لەگەڵ سوختە و موستەعید و فەقێکان چۆن بووە. با پێکەوە ڕای شاعیرانی وەک مەحوی و بێخود و نالی و بێکەس و ئەوانی دیکەی ئەو زەمانانە بخوێنینەوە. لەم بارەشەوە حاجی قادری کۆیی لە هەموویان بوێرتر دەردەکەوێ:

هەر شێخێ کەوتە شوێنی یەک دوو کەسی ڕەش و ڕووت
خەڵکی بە موور دەزانێ خۆی حەزرەتی سلێمان

یانیش هێرش دەکاتە سەر مەلا مامۆستاکان و دەڵێ:

بلێ بەو سەرکزۆڵەی کوزپەرستە
بە چاوی کلدراو و ڕیشی پانی
کە نەفعێکت نەبێ بۆ دین و دەوڵەت
بە من چی نەقشەبەندی یانە مانی

(٣

ئاشکرایە حەکایەتە میللی و فۆلکلۆرییەکان گەواهیدەرێکی زیندووی دیکەی واقیعی ئەو سەردەمانەن کە دەماودەم ڕۆڵەکانی گەل بۆ یەکتریان گێڕاوەتەوە. با لەم حەکایەتە ورد بینەوە، کە ئێستاش لەناو خەڵکدا باوە و سروشتی ئەو پەیوەندی و ململانێیە ڕوون دەکاتەوە کە لەنێوان مەلا-مامۆستا لەگەڵ فەقێ - قوتابی دا هەیبووە. دەگێڕنەوە دەڵێن:

«مەلایەک هەبوو دەرسی لە حوجرەدا دەگوتەوە. مرخی لە سوختەیەکی خۆی خۆش کردبوو. ئەو سوختەیەش، بەستەزمانە، دەیزانی کە ئەو مەلایە مرخی لێی خۆش کردووە و مەرەقی لێی داوە: بۆیە هەمیشە لێی دەترسا و لێی دەسڵەمایەوە، هەر بۆیەش لە دەرسەکانی ئەو هیچ تێ نەدەگەیشت.

مەلا هەموو ڕۆژێک دەرسی شەرح دەکرد، سوختەی بەستەزمان هەموو ڕۆژێک - لەترسان - هیچ تێ نەدەگەیشت. مەلا دەهات دەرسەکەی دووبارە دەکردەوە، سوختەی بەستەزمان دیسان هیچی لێ تێ نەدەگەیشت. بەم شێوەیە، ڕۆژێک مەلا هەڵدەستێ سوختەکەی خۆی دەباتە پەنایەکەوە و کاری خۆی لەگەڵدا دەکا و دەڵێ: تێ ناگەی! وەرە با تێیشت بیینم!

سوختە، بەستەزمان بەستەزمان، دەگەڕێتەوە ماڵ و بۆ باوکی خۆی دەگێڕێتەوە کە مەلای مامۆستای چ بەدڕەوشتییەکی لەگەڵ کردووە. باوکی سوختەش هەڵدەستێ دەچێتە لای مەلا، دەڵێ:

- مەلا، ڕاستە: تۆ ئاوهات لە کوڕەکەی من کردووە؟

مەلا دەڵێ: بەڵێ، ئا.

باوکی سوختە دەڵێ: بۆچی؟

مەلا دەڵێ: چونکە لە شەرحی دەرسەکە تێ نەدەگەیشت.

باوک دەڵێ: ئنجا باشە ئەگەر سوختەیەک تێ نەگات، دەبێ ئاوهای لەگەڵ بکەی؟!

- چی بکەم! تێ نەدەگەیشت.

باوک دەڵێ: ئی باشە ڕێگەیەکی دیکەت لەگەڵ بەکارهێنایە بۆ تێگەیاندنی!

- چی بکەم، بەخوا هەموو ڕێگەیەکم لەگەڵی بەکارهێنا، فایدەی نەبوو، تێ نەدەگەیشت.

باوک دەڵێ: باشە، چۆن تێ نەدەگەیشت؟

مەلا دەڵێ: هیچ تێ نەدەگەیشت.

باوک دەڵێ: ئێ باشە تێت بگەیەندایە.

- هیچ هیچ تێ نەدەگەیشت.

- ئێ باشە چۆن تێ نەدەگەیشت؟ بۆچی؟

مەلا دەڵێ: چی بکەم: تێ نەدەگەیشت.

باوک دەڵێ: ئێ باشە بۆچی، چۆن تێ نەدەگەیشت، ئاخر..

مەلا لە باوکی سوختەکە تووڕە دەبێت و لەکۆتاییدا هەڕەشە لە ئەویش دەکات و دەڵێ:

- دەڵێی تۆش هەر تێ ناگەی..!؟».

ئەگەر سایکلۆژیەت و ئامانجی ئەم حەکایەتە تەنزاوییە لێکبدەینەوە، لە هەمووی دیارتر بۆمان ڕوون بێتەوە ئەوەیە کە گاڵتەیەکی گەورە بە دەسەڵاتی موتڵەقی مەلا - مامۆستا دەکات لە حاڵەتی زوڵم و لە حاڵەتی ناهەقبوونیدا. دیارە چیرۆکبێژ یان خەڵکی ڕەشۆکی یان قوتابی هەمیشە هیچ چەکێکی دیکەی نەبووە بۆ تۆڵەسەندنەوەی خۆی لە مەلا - مامۆستا: تەنێ چەکی حەکایەت نەبێت!

(٤

چۆن ئێستا بەشە ناوخۆیی و خابگاکان، هەروەها هەموو ئەو شوێنانەی کە قوتابی و خوێندکار تێیاندا دەحەوێنەوە و دەخوێن، هەموویان هەر لەناو پیسی و ناڵەباریدا، هەموویان هەر زستانان لەناو سەرما و هاوینان لەناو گەرمایەکی کوشندەدا دەگوزەرێن و دەخوێن، دیارە ئەو زەمانیش بە هەمان شێوە، شوێنی ژیان و حوجرەکانی خوێندن گەلێک ناڵەبار و ناتەندروست بوونە. شیعرە ناودارەکەی نالی - لەو سەردەمانەی کە فەقێ بووە - بەڵگەیەکی زیندووەی ئەم ڕاستیانەی سەرەوەیە:

وەک قەفەس ئەم حوجرە کون تێیە کەوا گرتوومیە ناو
تاروپۆی عەنکەبووتە، زۆرە لێی کردوومە داو
دوودی سەر میچی کوڵەنگی لەتلەتی دەسرازە کۆن
بان و دیواری بە میسلی لانکەی ئەجزا شکاو
هەر لە ئێستاوە وەها سەرمای تێدا سەرما دەبێ
ڕەنگە ناوی لێ بنێی چوار تاقی سەرما تێ خزاو
ئاسمان هەورین دەبێ، ئێمەش بە غەمگینی دەڵێین:
ئەی خودا چ بکەین لەژێر ئەم کاوڵەی کەس تیا نەماو؟

هەروەها (حاجی) گەواهیمان بۆ دەدات و دەڵێ کە لە کوردستانی ئەو زەمانە کۆنانەدا قوتابخانە و حوجرەکانی خوێندن هێندە کەساد و بەرباد بوونە کە دەتوانین بڵێین: «شارەکان بێ مەلا و مودەڕیس بوون».

(٥

بەکورتییەکەی: قوتابی و خوێندکارانی ئەو زەمانە (سوختە و موقەدیات خوێن و ناسکەموستەعید و موستەعید و شاگرد و فەقێکان) لە هەر سەدە و زەمانێکی جیا جیادا، لەلایەک ژمارەیان زۆر زۆر کەم بووە، لەلایەکی دیکەشەوە بە شێوازی جۆراوجۆری ترساندن و سەرکوتکردنەوە، یان بە ناوی دین و ئەخلاق و عەشیرەتگەری و گەورە و بچووکییەوە، هەمیشە چاوترسێن کراون و بە هیچ کلۆجێک نەیانتوانیوە یاخی بن یان تەنانەت هەر قولانجێکیش لە فەرمایشتی مەلا و مامۆستا و لەخۆگەورەترەکانیان دەربچن. ئەو شاگرد و ناسکە موستەعید و فەقێ و نەوجەوانە بەستەزمانانە - خواخوایان بووە تەنیا مەلا و مامۆستاکانیان لێیان ڕازی بن، هەموو تەمەنایان ئەوە بووە ئەم لەخۆگەورەتر و پایەرزانە زیاتریان دارکاری نەکەن و زیاتریان ڕیسوا نەکەن.

دەرچوون لە چوارچێوەی فەرمایشتەکانی مەلا و مامۆستا بریتی بووە لە دەرچوون لە چوارچێوەی فەرمایشتەکانی خوا و دین و مزگەوت. هەر موستەعیدێک، شاگردێک، موقەدیات خوێنێک، فەقێیەک، تەنانەت هەر مەلا و مامۆستایەکیش -کە بە هیچ شێوەیەک نەبووە- ئەگەر ئەم چوارچێوەیەی شکاندبا و یاخی بووایە، ئەوا بەر نەفرەتی خوا و عەشیرەت و باوک و مامۆستا دەکەوت؛ دین و دنیاشی دەفەوتا و تا هەتایە بە ڕیسوا و بەدڕەوشت و نەفرەتلێکراو لە قەڵەم دەدرا. بۆیە ئیتر هیچ کەسێک نەک هەر نەیدەوێرا بیر لەم یاخیبوون و ڕچەشکاندنە بکاتەوە، بەڵکو پێشبڕکێ لەسەر ئەوەش دەکرا کێ بتوانێ بە باشترین شێوە لەم ڕازی کردن و چوونەژێر بارەدا بیباتەوە و یەکەم ببێت). ئیدی هەر بۆیەش، لەم هەموو سەدە خامۆشانەی ڕابردووماندا هیچ بشێوییەک، هیچ گرفتێک، هیچ یاخیبوون و هەرایەک ڕووی نەداوە؛ هیچ درزێک نەکەوتۆتەوە هیچ قاڵب و کۆڵەگە و کۆسپ و دیوارێکەوە. بەدرێژایی مێژووی کوردستان هیچ ڕاپەڕینێکی فەقێکان لە کوردستاندا نابینین، هیچ بزاڤێکی یاخیگەرانە و ڕیفۆرمیستانەی مەلاکان یان فەقێکان لە قامووسی کولتووری کورددا نیە: تەنیا لەبواری شیعری تەصەوفدا نەبێ (لەڕووی ناودڕۆکەوە).

° ...u|'W~Þ Íœ«"Uz ÍWz

ÊUL²¹Ë X|«Ë

ئەی ئازادی، شەڕ کۆتایی هات: بگەڕێوە!
ڕووتی لێ وەرگێڕە و لەمەولا باڵی خۆت بەسەرماندا ڕاخە،
چیتر دوودڵ مەبە، بەڕژدییەوە جیهان بخەرە ژێر دەستی خۆت.
پشت بکەرە ئەو وڵاتانەی ڕوویان لە ڕابردووە و
بەسەرچووەکان تۆماردەکەن،
پشت بکەرە ئەو گۆرانیبێژانەی
بە شکۆی سەرکەوتنەکانی پێشوودا هەڵدەڵێن،
پشت بکەرە سروودی دنیای ئاغاکان و زەفەری پاشاکان و کۆیلە
و چینەکانی پێشوو؛
بگەڕێوە بۆ ئەم دنیایەی کە ئەوەتا لە ئاستانەی داهاتوودایە.
دەست لەو دنیا دوواکەوتووە بشۆ و
بیاندەرە دەست گۆرانیبێژەکانی سەردەمەکانی پێشوو،
ئەو ڕابردووە هەڵوەریوانە بدەرەوە خۆیان.
ئەوەی دەمێنێتەوە، ئەوەی لە گۆرانیبێژەکان جێ دەمێنێ، تۆی.
جەنگەکانی داهاتووش هەر لەپێناو تۆدا هەڵدەگیرسێن.
(تۆ تەماشاکە، جەنگەکانی ڕابردوو چۆن تۆیان ئاوها بە بار هێنا
جەنگەکانی ئەمڕۆش تۆ سەرلەنوێ بە بار دەهێننەوە).

کەواتە، دەی، ئەی ئازادی، بگەڕێوە!
بێ سڵکردنەوە، ڕووی جاویدانی خۆت بکەرە ئەو جێیەی تێیدا
داهاتوو لە هەموو ڕابردووەکان مەزنتر
بەپەلە و پتەو نەخشە بۆ دوواڕۆژی تۆ دادەڕێژێ.

صەفای صافی جەوانی ڕۆیی و

دوردی دەردی پیری هات..

مەحوی

پێش باسکردنی قۆناغی نوێ و سەرهەڵدانی بیری یاخیگەرانە، دەمەوێ ئامــاژەیەک بکەم بۆ دوو دیاردەی یاخــیگەرانەی ناکـام و نیــوەچلی ئەم بەستێنە:

١) شیعری تەصەوف

٢) شیعری یاخیگەرانەی چەند شاعیرێکی وەک حاجی قادری کۆیی

شیــعری تەصــەوف بریتــیە لەو ڕاپەڕینە ڕۆحــیــەی کــە دژی ســتــەمی دەسەلآت و کۆمەڵگەی پیر سەرهەڵدەدا. ئەم شیعری تەصەوفە -بەداخەوە- ڕاپەڕینێک نەبوو بەرەو دەرەوە، بەڵکو ڕاپەڕیــنێــک بوو بەرەو ناوەوە، بەرەو کـانگای شـاعـیـر خۆی. یاخـیـبـوونێکی مـاسۆشـیـانەی نەزۆک بوو (بەرەو ناوەوە نەک بەرەو دەرەوە). ســەرکــوتکردنەوەی خــۆ بوو نەک وێرانکردنی واقـیـع. ئەزیەتدانی خـۆ بوو نەک ڕووشـاندنی دیوار و کـۆسـپــەکـانی بەردەم نەوجەوان.

ڕۆژێک لەگـەڵ یەکـێک لە مـامۆسـتـا سـەرپەرشـتـیـارەکـانم، کـریـسـنتـۆف بالآیی، کــە پرۆفــیــسـۆرێکی گــەنجی پسـپـۆڕی ئەدەبیـاتی فـارسی بوو لە زانکـۆی سـۆربۆن، باسی ئەوەم دەکـرد کـە ناسـیـوونالـیـزم و ڕەخنەگـرتن لە دەســەلآتی نەتەوە بالآدەســتــە داگــیــرکــەرەکــان پێش ئەوەی لە ئەدەبیــاتی ئەورووپاش سەرهەڵبدا لە شیعری کوردیدا -لای ئەحمەدی خانی ١٦٥٠- ١٧٠٧- سەری هەڵداوە. گوتی:

- ئنجا تەنێ چەند دێرە شیعرێک بووە و تەواو.. نەبۆتە ڕەوتێک.

کاتێ باسی ئەوەشم کرد کە ئێمەی کورد لە سەدەی یازدەهەمەوە نووسینمان بە کوردی هەبووە، دیسان گوتی:

- کوا؟ لە باباتاهیرتانەوە تا سەدەی پازدەهەم بۆشاییەکی گەورەتان هەیە.

لە دڵی خۆمدا گوتم: «ڕاست دەکا، لە ئەدەبی کوردیی دێرینماندا، هەر سێ سەد ساڵێک و تەنیا شاعیرێک پەیدا دەبێت و تەواو!»: باباتاهیر (٩٣٥- ١٠١٠)، مەلا پەرێشان (١٣٥٦- ١٤٢١)، ئنجا گوتم:

- بەڵام لە سەدەی شازدەهەمەوە گوڕێکی نوێ دروست دەبێت.

کریستۆف بالایی گوتی:

- موبالەغە مەکە. لە هەر سەدەیەکدا تەنیا شاعیرێکتان هەیە شایانی باس بێت.

لە دڵی خۆمدا گوتم «ڕاست دەکا، لە سەدەی شازدەمدا تەنیا مەلای جزیری (١٥٦٧- ١٦٤٠)، لە سەدەی حەڤدەمدا تەنیا خانی (١٦٥٠- ١٧٠٧)، لە سەدەی هەژدەمدا تەنیا خانای قوبادی (١٧٠٤- ١٧٧٨).

بەکورتی: لە ئەدەبی کوردیی کۆنماندا هەر سەد ساڵێک و شاعیرێک، هەر سێ چوار سەد ساڵێک و شاعیرێک - تەنیا شاعیرێک- پەیدا بووە کە شایانی باس بێت. لای ئەم تاقە شاعیرەش، لە دیدێکی ڕۆمانسیانە زیاتر هیچ توورەیی و یاخیبوونێک لەهەمبەر ستەمی کۆمەڵ و دەسەڵات نابیندرێ: تەنێ، وەک کریستۆف بالایی گوتی: چەند دێڕێکی ئەحمەدی خانی و حاجی قادری کۆیی نەبێ!

لێرەدا کەواتە پێویستە خەت بەژێر چەند لاپەڕەیەکی مەلای جەزیری (١٥٦٧- ١٦٤٠)، بەتایبەتیش چەند لاپەڕەیەکی هەندێ شاعیرانی سەدەی نۆزدەهەم: مەحوی (١٨٣٠- ١٩٠٤)، مەولەوی (١٨٠٦- ١٨٨٢) پاشانیش حاجی قادری کۆیی (١٨١٥- ١٨٩٧) و شێخ ڕەزای تاڵەبانی (١٨٣٥- ١٩٠٩) دابهێنم و بەشێوەیەکی جیاواز ئاماژەیان پێ بدەم: چونکە ئەمانە هەندێکیان تەصەوف بوون و یاخیبوونیان تێدا بووە، هەندێکی دیکەشیان (دیارترین نموونە حاجی کۆیی) لەسەر بنچینەیەکی

ڕیالیستانە دڕیان بە واقیعەکەدا داوە و زەمینیەیان خۆشکردووە بۆ نەسلی نوێی دووای خۆیان کە بتوانن جورئەت بکەن بیر لە یاخیبوون بکەنەوە، یان هیچ نەبێ جیاواز بیر بکەنەوە.

ئەم یاخیبوونە کە تەنێ لە هەندێ شیعردا بەدی دەکرێت (نەک لە وتار و نووسینی پەخشاندا) هێز و بڕستێکی ئەوتۆی نەبووە بڵاوبێتەوە و ببێتە ڕەوتێکی سەپاوی بیرکردنەوە لەناو گەنج و قوتابیاندا یان لەناو جەماوەردا، چونکە لە بازنەیەکی بچووک زیاتر - کە بازنەی ڕۆحی پاکی شاعیرە - تێی نەپەڕاندووە.

شاعیری متصوف بۆ نموونە، سەرەڕای ئەم هوشیاری و ڕۆحە ڕاچەنیوەی خۆیشی، سەبارەت بە تەنیا باڵی و بێهێزی، بێدەنگیی هەڵبژاردووە. ئەمەش چونکە، بە بۆچوونی ئەو: دنیا هەر لە ئەزەلەوە و لە هەموو شوێنێک ئەم زوڵم و ستەمەی تێدا هەبووە و بێهوودەیە بیر لە هیچ ریفۆرمێک بکەینەوە:

شوکر هوشیارە مەحوی تێدەگا دنیا خەراباتە
کە بەدمەستی بکا ئەهلی، خەراپەی بۆچی لێ بگرم؟

کەواتە، لە چەند شیعرێکی چەند شاعیرێکی وەک ئەحمەدی خانی و حاجی قادری کۆیی و شێخ ڕەزای تاڵەبانی بەملاوە، شیعری تەصەوف نموونەیەکی هوشیارییە کە توخم و بنچینەکانی یاخیبوونی تێدا هەبێت، بەڵام بەداخەوە دەبینین ئەم تەصەوفەش هەر لەپێناو خۆویرانکردن و سەرکوتکردنەوەی تاکەکەسی یاخییە، لەپێناو بەربادکردنی وزەی نەوجەوان و گەنجانەیە.

هەندێ لە شاعیرانی دیکەی مەزنی وەک نالی ش(١٧٩٧- ١٨٥٥) دەبینین (بەپێچەوانەی مەحوی کە سەری لە ئاسمانەکاندا دەسووڕێتەوە) سەریان لەناو واقیعدایە و شاعیرێکی زەمینین، بەڵام ئەمانیش دیدیان لە زوڵفی یار و دوگمەی سینە و باخی سێوان زیاتر تێپەڕ ناکا.

بەکورتی: هیچ نووسەرێکی ئەو زەمانە کلاسیکە ناوەڕۆکی ئەو جەنگەمان بەشێوەیەکی باریکبینانە بۆ دەرناخا کە ئەگەر لەنێوان نەسلی کۆن و نەسلی نوێدا هەبووبێت. ئەمەش لەوانەیە وا لێک بدرێتەوە کە دیارە خودی ئەم ململانێیە بوونی نەبووە، بەڵام ڕاستییەکەی ئەوەیە کە نەسلی گەنج و قوتابی - کە حاجی بە شێر ناویان دەبا - هەمیشە «لە گوێی گادا نوستوو» نەیتوانیوە بزانێت چۆن بوێرێت هەستێتەوە. ئەمەتا حاجی کۆیی دیسان هۆیەکە دەگەڕێنێتەوە بۆ دەسەڵاتدارانی کورد و دەڵێ:

لە عەهدی (کەرنەبی) تا دەوری (گاکوێر)
لە گوێی گا نوستوون زۆر حەیفە بۆ شێر

هێزی دەسەڵاتداری پیر (کەرنەبی و گاکوێر)، واتە هێزی مەلا و ئاغا و موفتییەکان، هێندە زاڵم و توندوتۆڵ بووە کە توانیویەتی بەتەواوەتی لغاوی نەسلە نوێیە بکات و لێ نەگەڕێت «ئەم شێرە» بتوانێت هیچ جووڵەیەک بکات.



ئەمەل نەخلی هەمیشە سەوزە ئەمما بێ ئەسەر دەڕوا..

حەمدی

له سـەدەكـانی ڕابردوودا هیچ یاخـیبـوونێكی گـەنجـانە و ڕاپەڕینێكی خوێندكارانە دژی نەسلی كۆن و سیستەمە مەعریفیە حوجرەییەكە نەكراوە. بۆچی؟

هۆیەكـە تەنێ ئەوە نەبووە كـە دەسـەڵاتدارانی حـوجـرە و دیوەخـان زۆر توندوتیژانە و بەهۆی دینەوە فەقێكانیان بەستبۆوە، تەنێ ئەوەش نەبووە كە هیچ هوشـیـارییـەک لە نێـوەندەكـەدا بەوەڵەد نەهات و- تەنانەت لەلایەن خودی شاعـیـرە یاخیگەرەكـانیشـەوە تەصـەوف بە كەڵكی هیچ نەهات. ئەمانەمان هەمووی باس كرد، بەڵام چەند هۆكارێكی دیكەش هەن پێویستە لێرەدا خەتیان بەژێردا بهێنین كە ڕۆڵیان هەبوو لەوەی كە زوڵمی حوجرە و ستەمی دیوەخان تەمەنێكی ئەوەندە دوور و درێژیان هەبێت.

ئەو دەسـەڵاتە پیرەی، كـە زوڵم و زۆرییـەكـانی، بەدرێژایی سـەدەكـانی هەشتەم و نۆیەم بە ناوەڕاستی سەدەكانی چواردە و پازدەشدا دەڕوات و تا كـۆتایی سـەدەی نۆزدەمـیش هەر بەردەوام نەوجـەوان و قـوتابیـان دەچەوسـێنێـتـەوە و كـەسـیش لە كـوڵ كـاڵتـری پێ ناڵێت، هەروەها ئەو خامۆشی و بێدەنگی و ڕاهاتن بەم زوڵم و زۆرە، هۆیەكەی چیە؟

ئەگـەر بەراوردێک لەنێـوان كـوردسـتـان و ئەورووپا بكەین، دەبینین ئەورووپای سەدەكانی ناوەڕاست و سەدەكانی هەژدە و نۆزدە لێوانلێـون لە ڕاپەڕین و یاخیبوون و ریفۆرم و شۆڕش و ڕووداوی هەژەندی ئەوتۆ كە نەک وڵاتێكـیـان گـۆڕی بەڵكو كـاریان كـردە سـەر وڵاتی دراوسێ و هەمـوو ئەورووپاش.. كـەچی لە كـوردسـتـان، بەدرێژایی ئەو هەمـوو سـەدە و سـاڵە تاریكانە، لە بێدەنگی زیاتر هیچ نابینین. ئەمە بۆچی؟ ئایا لەبەرچی هیچ یاخیبوونێكی گەنجانە یان ڕاپەڕینێكی خوێندكارانە سەری هەڵنەدا؟

ئاخۆ هۆیەکە لەوەدایە کە گەنج و خوێندکاری کورد زیاتر لە غەمی رزگاربوونی نەتەوەییدا بوون و نەدەپرژانە سەر یاخیبوون دژی مەلا و میرە هاونەتەوەکانی خۆیان؟ ئایا بیری ناسوونالیزم (نەتەوەپەروەری) کۆسپ بوو لەبەردەم بەراستگەرانی ئەم یاخیبوون و راپەرینە ئەنجام نەدراوانە؟

بە بۆچوونی من: جگە لەم هۆیانە - کەدوواتر دێینەوە سەریان - سۆنگەی دیمۆگرافی و گوندنشینی و کۆمەلایەتی بەربەستی زۆر ئەستوور بوونە لەبەردەم هەلگیرسانی ئەو راپەرین و یاخیبوونانەی پێویست وابوو بکرێن.

بۆ نموونە کاتێ شاری پاریس لە سەدەکانی چواردە و پازدەمدا راپەری، ژمارەی دانیشتووانەکەی (٢٠٠٠٠٠) کەس بوو و ئەوکاتە پاریس تاقە پایتەختێکی هەرە گەورەی هەموو ئەورووپا بوو. ئەوکاتە پاریس دەمێک بوو ببوو بە شار، هەر بۆیەش یەکەمین جار راپەرین لەوێدا دەستی پێکرد. لەوانەیە یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوەیش کە شۆرشی فەرەنسا (١٧٨٧) و شۆرشی کۆموونە (١٨٧٠) هەر لە پاریسەوە دەستی پێکرد، هەمان هۆکاری دیمۆگرافی و کۆمەلایەتی و شارنشینی رۆلی هەبووبێت.

کەواتە شارنشینی Urbanisation رۆلی هەیە لە زەمینە خۆشکردن بۆ یاخیبوون و راپەرینەکان. راستییەکەیشی هەر وایە، راپەرین و یاخیبوونەکان لەو کاتانەوە دەستیان پێکردووە کە شارۆچکەکان وردە وردە دەستیان کردووە بە گەشەسەندن و بوونەتە شار.

لە کوردستانی سەدەکانی رابردوودا، تا کۆتایی سەدەی نۆزدەمیش، بەپێی ئەو سەرژمێری و پیشاندانانەی ئەولیا چەلەبی و گەرالە ئەورووپاییەکان کردوویانە: هیچ شارێکی کوردستان نەبووە ژمارەی دانیشتووانەکەی لە سێ هەزار کەس تێپەر بکات. هەزاران گوند و لادێ، سەدان قەزا، دەیان ناحیە و شارۆچکە هەبوونە. هەر یەکێک لەوانە عەشیرەتێک، بنەمالەیەک یان تیرە و خێلێک تێیدا جێنشین مەژوولی کشتوکال و زەوی و ئاودێری و مەرومالات و رەز و باغی خۆیان بوونە و بێ

خەبەر لە گوندێکی ئەولاتریان: هەمووشیان یەکانگیر خزمی یەکتر لەژێر سێبەری ئاغای خۆیان سوێندیان بە سەری یەکتر و ئاغای خۆیان خواردووە؛ بەدەگمەن ڕێک کەوتووە مسکێن و وەرزێرێک یاخی ببێت و لە قسەی ئاغای خۆی دەرچووبێت: ئیتر چ جای موستەعیدێک یان فەقێیەک بۆنەوەی پێی بگوترێ «دەمڕووت» و شاربەدەر بکرێت!

ئەگەر شار لە کوردستاندا دروست نەبووبێت: هۆیەکەی ئەوە بووە کە ئەو زەوییەی لە گوند کێڵدراوە، ئەو ڕەز و بڕوێن و لەوەڕگا و باغانەی سوودیان لێ دیتراوە زۆر شیرین و ئازیز بوونە، نەکراوە بەجێ بهێڵدرێن لەپێناو هیچ: لەپێناو شار!

جگە لەمەش پەیوەندیی خێڵەکی و تیرەپەرستی لەنێو گونددا زۆر زۆر بەهێز بووە. هیچ هۆ و ئامانجێک بە هیچ شێوەیەک نەیتوانیود ببێتە پاساوی ئەوەی کە فەقێیەک یان موستەعیدێک بڕواتە شارۆچکەیەکی لە شارۆچکەکەی خۆی گەورەتر؛ یان ببێتە هەنجەتی ئەوەی کە جوتیارێک بچێتە گوندێکی لە گوندەکەی خۆی گەورەتر. پەیوەندییە بنەماڵەییە گەرم و عەشیرەتگەرییە توندوتۆڵەکەش ڕێگەی نەداوەتە هیچ کەسێک (ئەگەر گەنج ئەگەر پیر، ئەگەر ژن ئەگەر پیاو، ئەگەر مەلا ئەگەر فەقێ) لە ناوچەکەی خۆی دووربکەوێتەوە: مەگەر زۆر بەدەگمەن مەلایەک لەپێناو خوێندنی زیاتر چووبێتە شارۆچکەیەکی لەوەی خۆی گەورەتر یان لەکاتی ژنهەڵگرتندا.

بەم شێوەیە، پێویستە چاوەڕێی ئەوە بکەین کە سەبارەت بە هەر هۆیەک بووبێت خەڵک وردە وردە لە گوند و لادێکانەوە بەرەو شارۆچکەکان کۆچ بکەن (بۆ نموونە وەک ئەوەی کە خەڵک لە سنە و شارەزوور و هەڵەبجە و قەڵاچوالان و شوێنەکانی دیکەوە بەرەو شارۆچکەی سلێمانی کۆچیان کرد و سلێمانییان دامەزراند!).. پێویستە چاوەڕێی ئەوە بکەین کە - لە ئەنجامی کۆچی خەڵک لە گوند و لادێکانەوە- چەند شارۆچکەیەکی کوردستان وردە وردە گەشە بستێنن تا لە سەدەی بیستەمدا دەگەنە ئاستی شار.

بەپێی سەفەرنامەکەی مستەر ریچ: هەولێر لە ساڵی ١٨٣٢دا تەنێ قەلاتێک بووە لە ناوەڕاستی دەشتێکی چۆڵ و هۆڵدا، بەڵام دووای کۆچکردنی خەڵکی گوندەکانی کرمانجەتی «عەلیاوە، عەوێنە، بادەوە.. » هەروەها دووای کۆچکردنی عەشیرەتەکانی مەنتک، دزەیی، گەردی، خەیلانی و خۆشناو بەرەو هەولێر، لە ساڵانی ١٩٤٠ بەملاوە، هەولێر ئیتر گەیشتە ئەوەی خاسیەتەکانی شار دروست بکات و دیۆگرافیای بەرزتر بێتەوە و پێکهاتەیەکی یەکگرتووی نوێ بەخۆیەوە ببینێت: بەشێوەیەک کە تاکەکەس ئیتر لەژێر فەرمایشتی ئاغادا نەمێنێتەوە، چیتریش هێندە پابەندی مەرج و نەریت و ئیلتیزامەکانی عەشیرەت نەبێت.

لێرە بەدوواوە تاکەکەسی کورد لە دەروەستبوونی بۆ ئاغا و مەلا و مزگەوت و عەشیرەت دابڕا، کەوتە ناو چەند پەیوەندییەکی نوێوە: پەیوەندیی لەگەڵ مودیری فەرمانگە، قوتابخانە، وەزارەت، زانکۆ، کارگەکان. ئەم دەزگایانەش وەک دەزانین شێوازێکی دیکەی پەیوەندین: ترس و پیرۆزبیان (وەک عەشیرەت) تێدا نیە، نەرمترن، زیاتر سەربەستییان تێدایە، زیاتر بواری گفتوگۆ و بیرکردنەوەیان تێدایە. هەر ئینسانێک دەتوانێ -ئەگەر خۆی بیەوێت- تێیاندا ئازاد ڕەفتاربکات و ئازادانە بیر بکاتەوە، تەنانەت لە کاتی ناڕازی بووندا ناڕەزاییش دەرببڕێت یان بچێت لە جێگەیەکی باشتر و بەسوودتر کاربکات.

ئەم ئازادییەش لەناو شاردا (لەناو زانکۆ و فەرمانگە و کارگە و وەزارەتەکاندا) وەک دەزانین، یەکەمین هەنگاوە بەرەو «خۆڕێکخستن». ئەم ئازادییە، لەناو زانکۆ و فەرمانگە و کارگە و وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتییەکاندا، لە کاتی ئازار و چەوسانەوە و زوڵمدا بە هیچ شێوەیەک ڕێگەت لێ ناگرێت، بەڵکو هانیشت دەدات کە لەسەرەتادا «هاوارێک» بکەیت: «هاوار» کە دەسپێکردن و سەرەتای هەموو یاخیبوونێک و ڕاپەڕینێکە..

کەواتە، مەتەڵێک هەڵناهێنین ئەگەر بڵێین: شاری گەورە لە سەرەتادا لە دەرەوەی سنووری کوردستاندا دروست بوونە: ئەستەمبوڵ، قاهیرە، بەغدا، تاران، دیمەشق. بەتایبەتیش ئەستەمبوڵ، چونکە یەکەمین ئەو شوێنانەیە کە لە سەرەتای سەدەی نۆزدەمەوە سیفەتی شار وەردەگرێت و پاشان دەیان نووسەری یاخی و نەسلێکی ڕاچەنیوی گەنجی کورد دروست دەکات. حاجی لە مەنحی ئەستەمبوڵدا دەڵێ:

سەوادی ئەعزەمی قوستەنتەنییە
گەلێ بێ ناوی کردە صەدری ئەعزەم

دووای دامەزرانی ئەستەمبوڵ ئنجا وردە وردە شارۆچکەکانی وەک سنە و سلێمانی و هەولێر و کەرکووک و دیاربەکر و بەتلیس و مەهاباد گەشەیان سەند و بوونە شار.

لە سۆنگەی هەموو ئەو شتانەی باسمان کردن، هیچ سەیر نیە، کەواتە، ئەگەر دەبینین یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی (کە وەک یاخیبوون و ڕاپەڕینێکە) لە شارێکی گەورەی پایتەختی وەک قاهیرە سەری هەڵداوە، یەکەمین گۆڤاری کوردی لە پایتەختێکی وەک ئەستەمبوڵ بڵاوکراوەتەوە، هەروەها یەکەمین قوتابخانە مۆدێرن ١٩٠٨ و ڕێکخراوە خوێندکارییەکانیش ١٩١٢ و یەکەمین ڕێکخراوەکانی ژنان ١٩١٩ و ئەوانی ڕووناکبیرانیش ١٩٠٨ (کە یاخیبوون و ڕاپەڕینێکن) دیسان هەر لە ئەستەمبوڵی پایتەختدا سەریانهەڵداوە.

بەم شێوەیە، دەبینین تەنیا لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوەیە کە شار لە کوردستاندا دروست دەبێت: تەنیا لەو کاتەشەوەیە کە زۆرانبازی لەنێوان نەوەکاندا Conflit des Generations بەشێوەیەکی دیار و توند و تۆمارکراو لە کوردستاندا سەرهەڵدەدات؛ بەشێوەیەک کە وەک هوشیارییەک دەنووسرێتەوە، وەک ڕاپەڕینێکی گەنجانە و خوێندکارانەش خۆی دەسەلمێنێت.



پێشکەوتن بەرەو دوواوە:

مردنی تاکەکەس

مانەوە لەشێوەی دێهات و گوند و شارۆچکەدا، واتە نەبوونی شار یان دروست نەبوونی شار، بەدرێژایی سەدەکانی ڕابردوو، هۆکارێکی دیکەی دروست نەبوونی ڕاپەڕینی خوێندکارانە و گەنجانە بووە. ئەمەش چونکە لەو کاتەوەی شار دروست دەبێ پەیوەندییە عەشایەرییەکان هەڵدەوەشێنەوە و قەدری هۆز و عەشیرەت هێندە نامێنێ؛ ئینتیما بۆ عەشیرەت و بەگوێکردنی سەرۆک هۆز کەم دەبێتەوە. ئاوا ئیتر لێرەوە ئازادی و ئازادیی تاکەکەس و سەرەتاکانی دەربڕینی نارەزایی دەست پێ دەکەن..

شار، چونکە، قەرەباڵغییە و هەرایە و تێکەڵەی هەموو عەشیرەت و چین و توێژێکی جۆراوجۆری ئەو خەڵکەیە لەدەست ئاغا و مەلا و عەشیرەت قوتاریان بووە: ئینسان لەوێدا وای لێ دێت زۆرتر و زیاتر بیر لە «خودی خۆی» بکاتەوە، وای لێ دێ بتوانێ بوێرێت یاخی ببێت و داوای ئازادی و مافەکانی خۆی بکات.

پێشتر ئاماژەیەکمان بۆ ئەوە کرد کە جاران لە کوردستاندا شار نەبووە بۆئەوەی یاخیبوون و ڕاپەڕینی تێدا ئەنجام بدرێ، ئیدی بۆیە ستەم و کۆیلەبوونەکەی قوتابی و گەنج درێژەی داوە؛ بەلاّم ئەمڕۆ چەند شارێک هەن.

ئەم شار پەیدابوونەش لە کوردستاندا دەبووایە بەتەواوەتی هانی ئەوە بدات کە نزیک بکەوینەوە لە ڕاپەڕین و یاخیبوونەکان، بەلاّم ئەدی بۆچی ئەمە ڕووی نەداوە؟ شار هەیە و ڕاپەڕین نیە! بۆچی؟

بە تێگەیشتنی من، بەپێ ئەو تایبەتمەندییانەی دۆخی کوردستان، ئەمە سێ هۆکاری هەیە:

١- له ١٩٩١ بەملاوە، ئەوەی پێی دەڵێن «ئەمنی قەومیی کورد» ڕێگرێکی ئەستوور بووە لەبەردەم ڕاپەڕین و یاخیبوونەکانی گەنج و خوێندکاران. (قوتابیان و لاوان پێیان وایە: هەر بشێوی و هەرایەک لە کوردستاندا لەوانەیە بێتە هۆی لەدەستچوونی دەسکەوتە نیشتیمانییەکانمان و تێکچوونی حکوومەتە ساواکەمان!).

٢- پێکهاتەی کۆمەڵایەتییانەی شارەکانمان تا ئێستاش پێکهاتەیەکی سست و لاواز بووە بۆ دروستبوونی ڕاپەڕینی گەنج و قوتابیان. پێکهاتەیەکی ئەوتۆ بووە کە «لەئەنجامی هێشتا گوندمانەوەی شاردا» تاکەکەس حەیران و سەرسوڕماو ماوەتەوە: ئایا ئینتیما بکات بۆ (حزب، خێزان، عەشیرەت..) یان ئینتیما بۆ خودی خۆی؟

تاکەکەس لە کوردستان لە شاریشە بەڵام هەر پابەندە بە گوند و عەشیرەت، یان لەڕێگەی سلووکی عەشایەرییەوە، باری خێڵەکیی خۆی توند توند پاراستووە. تەنانەت هەندێکیان هەموو پێکەوە لە یەک شوێنی دیاریکراوی شاردا نیشتەجێ دەبن. بەم حاڵەش شار دروست نابێ: چونکە لەناو بۆتەی یەکانگیری خاوەن یەک بەرژەوەندیی هاوبەشدا ناتوێنەوە. بۆیە دەبینین، بە زاهیر، ڕێسای عەشایەری و نەریتی کۆن تەواو بووە، بەڵام هی نوێ دروست نەبووە؛ نەیتوانیوە بێ بگات. ئەمەیە خاسیەتی شاری ئێمە کە ناتگەیەنێتە یاخیبوونە گەنجانەکان..

ئەمە لەکاتێکدا لە ئەورووپا شارسازی سپێردراوەتە دەست پسپۆڕ و ئەندازیار و هونەرمەندانی هونەرە تەجەسومییەکان، بەپێی پلان و بەرنامە شار دروست دەکرێت نەک خۆبەخۆ و لەخۆڕا.

لە شارێکی گەورەی بۆ نموونە وەک هەولێردا، ئەگەرچی عەشیرەتەکان (بۆ نموونە مەنتک و خەیلانی و سوورچی .. هیی تریش) بەخۆیان و مانگا و پڕدێن و دەمانچە و تەسبیح و خەنجەر و مەڕوماڵاتەکانیانەوە هاتوونەتە ناو ئەم پایتەختە تێکەڵ و پێکەڵە؛ -ئەگەرچی لەناو شاریشدا دەژین- بەڵام لەناو شارەکەشدا دیسان گەڕەکێکی سەربەخۆیان تەنیا بۆ خۆیان

دروستکردووه و هەر هەموویان (وەک ئەوەی گوندەکەی خۆیانیان گواستبێتەوە ناو هەولێر) پێکەوە، بە هەمان هەستی عەشایەری و نەریتی خۆیانەوە دەژین: هەندێکیان خاڵ و مامۆزا و کوڕ و کچەکانیان لە دەزگا و زانکۆ و وەزارەت و دائیرەکانیشن! ئەم خەڵکە گوندییە عەشایەرییانەی ناو شار، نەک هەر ناچنە ژێر باری هەولێرییە ئەسڵ و شارستانەکانەوە بەڵکو توانیویانە کار لە ئەخلاق و نەریت و بیرکردنەوەی ئەمانیش بکەن و سیستەمێکی عەشارییانە و بیرکردنەوەیەکی خێڵەکی لەناو شارەکەدا بچێنن، ئەمەش ئۆتۆماتیکیانە دژ بە بیرکردنەوەی تاکەکەسی و ئازادییە تاکەکەسییەکانە! ئەمە مانای وایە، بەشێکی زۆری خەڵک لەناو شاریشدایە، بەڵام بە عەقڵی عەشیرەت و گوند بەڕێوە دەچێ؛ لەژێر ڕەحمەتی خەنجەری خاڵ و کلاشنکۆفی مام و چاوسوورکردنەوەی باوکیدا دەژیت!

کەواتە، ئەو بۆچوونەی ژان پۆڵ سارتەری فەرەنسی ڕاستە کە دەڵێ (هەمووی تاکەکەس لە خەڵکەوە دێت). ئەمەش مانای وایە تاکەکەسی کورد، ڕاستە: ئازادنەبوونی، یاخی نەبوونی، هۆیەکەی دەگەڕێتەوە بۆ پابەندبوونی بە «خەڵک»، هۆیەکەی دەگەڕێتەوە بۆ خۆبەستنەوەی بە نەریتەکانی عەشیرەت و پیر و مامۆستا و میر یان حیزب، ئەو نەریتانەی توندتر لە حوکمی مزگەوتێک پەلوپۆیان بەستۆتەوە.

شار واتە دەربازبوون لە هەموو کۆت و پەیوەندییەکانی عەشیرەت و بنەماڵە و مزگەوت و فیۆدالیزم، کەچی لە کوردستان شار هەمان ئەو گوندەی جارانە کە هەمان ئەو دەسەڵاتانەی پێشوو تێیدا دەسترۆن بەڵام لە فۆرمی مۆدێرندا. ئەمەش وادەکات کە تاکەکەس و قوتابی و گەنجی ئەمڕۆ -لەنێوان ئەو دوو بەرداشەدا: بۆ نموونە لەنێوان مزگەوت و ئەنتەرنێتدا، لەنێوان دیوەخان و سەتەلایتدا، لەنێوان حوجرە زانکۆدا- تووشی سەرسوڕمانی و پاشاگەردانی و سەرلێشێوان بێن!

لێرەدا پێویستە ئاماژە بە دووفاقییەک بدەین کە لە بیرکردنەوەی تاکەکەس و ڕۆشنبیریی ئازادیخوازانەی گەنجی کورددا هەیە: «ئەو» دەیەوێ ئازادیش بێت و لەدەست هیچ نەریتێکیش خۆی ڕانەپسکێنێ! «ئەو» دەیەوێ ئازادیش بژیت و دڵی سەرۆک عەشیرەت یان پیر یان حیزب یان مامۆستاکەی خۆیشی نەیەشێنێ، هیچ باجێکیش نەدات. هەمووشمان دەزانین: کاتێ تاکەکەس (گەنج، خوێندکار..) دەیەوێ یاخی ببێت و ڕاپەڕێ! نابێت پێویستی بە ڕاوێژکردن لەگەڵ هیچ سەرۆک عەشیرەت و حیزب و مامۆستا و باوباپیرانێک بێنێ!

کەواتە، تاکەکەسی ئەمڕۆی کوردستان تا ئەمڕۆش، بە هێزە مێژوویی و سیاسی و دینی و عەشیرەتگەرییەکان بەڕێوە دەچێت.

٣- بەم شێوەیە، دروست نەبوونی بیری تاکگەرایی -Individualisme لە کۆمەڵکەی کوردیی ئەمڕۆدا، یان دەسترۆیی سیستەمی عەشایەری و حیزبی و باوکسالاری بەسەر توێژی قوتابی و گەنجاندا، هەم لە ژینگەکەیەوە هەم تا ڕادەیەک لە خۆیشیدا، هۆکارێکی دیکەیە بۆ بەردەوام بەردەوام قبوولکردنی ئەم ستەم و کۆیلەییە و یاخی نەبوونیان..

کولتووری کوردی کولتوورێکی کۆلێکتیڤە. سەرچاوەکانی ئەم کولتوورە بریتین لە سەرچاوەگەلێکی دەستەجەمعی، نەک تاکەکەسی. تەنانەت وای لێهاتووە هەندێ لە دیاردەکانی ئەم کولتوورە کۆلێکتیڤە بوونەتە تابوو.

حەیف: تاکەکەس لە وڵاتی ئێمەدا نەبۆتە هێزێک کە بتوانێ خۆی لە نەریت و کۆسپەکان بتەکێنێتەوە، نەبۆتە ئایدیۆلۆژیایەک یان شێوازێکی ژیان بەڵکو تەنیا شێوازێکی بوونە (وەک مەلایەک، وەک بەقاڵێک..)؛ خۆی نەگەیاندۆتە ئەو ئاستەی بتوانێ شێوازێکی شۆڕشگێرانە و یاخیگەرانە بێت لەناو ژیانەکەدا، بەڵکو بوونێکی ئاسایی ڕۆتین و باوە (ژمارەیەکی ئاساییە لەناو ژمارەکاندا). بۆیەش عادەتەن هەموو تاکەکان لەیەکتر دەچن و کەسیش مەترسی بۆ سەر هیچ شتێک دروست ناکات.


مەسەلەکە پەیوەندیی بەوەشەوە هەیە کە ئێمە هیچ کولتوورێکی یاخیبوون و هیچ مێژوویەکی بیرکردنەوەی تاکەکەسیانەشمان نیە. هەموومان دەزانین: مەسەلەی ئازادیی تاکەکەس، بەدرێژایی ئەو هەموو سەدە و ساڵانەی کە کورد دەخوا و دەکا و بیردەکاتەوە و دەنووسێ، بەداخەوە، نەبۆتە مەراق و خەمی هیچ نووسەر و ڕۆشنبیرێک. ئەگەر لەولاوە شاعیرێک یان نووسەرێک سەرەدێڕێکی لەبارەی (داری ئازادی) یان لەبارەی «ئەی ڕەقیب» و ڕاپەڕینەوە نووسیبێ ئەوا بەمە مەبەستێکی نەتەوەپەروەریی هەبووە، واتە مەبەستی: دیسان ڕاکێشانەوەی تاکەکەس بووە بۆ ناو کۆمەڵ (نیتشە گوتەنی: بۆ ناو مێگەلەکە). بەم شێوەیە، پێشکەوتنەکەی تاکەکەسی کورد لە ڕەوتی مێژوویی خۆیدا پێشکەوتنێک بووە بەرەو دوواوە.

بەم شێوەیە، تاکەکەسی کورد، لەئەنجامی «گەڕانەوە بەرەو نەتەوە» و لەناکامی خۆبەختکردن لەپێناو (وڵات/کۆمەڵ)دا، هەموو دەم، بەدرێژایی سەدە ڕابردووەکان و تائێستاش، بۆتە داشی ئەو دامەیەی کە «ڕێبەرە دامەزانەکان» بەپێ فەندی گەمەکە جێگۆڕکێیان پێی کردووە و «بەردەکەش» واتە تاکەکەس، ئێستاشی دەگەڵدا بێ، هەستی بە خودی خۆی و جێگۆڕکێیەکە نەکردووە.

لێرەوە، پێویستبوونی ڕەهایی تاکەکەس و خۆڕاتەکاندنی تاکەکەس لەدەست حیزب و نەتەوە و خێزان و عەشیرەت و نەریتەکان، بۆ تاکەکەسی کورد، بایەخێکی زۆر گرنگی هەیە؛ تاقە ڕێگایەکە بەرەو ئازادییە ئازادەکان و داهاتووە نوقڵانەبەخشەکان.

لەم بارەیەوە، ئەوەڵین و تاکە بیرمەندێکی کورد، کە لە ماوەی بیست و پێنج ساڵی کۆتایی سەدەی بیستەمدا ڕچەی بیرکردنەوەی هەمووانی و نەریتەکانی شکاند و ناڵای بیری ئازادی تاکەکەسیانەی بەرزکردەوە، مەسعوود محەممەد بوو، ئەوەتا لە (مرۆڤ و دەوروبەر)دا دەڵێ:

لە دەمێکەوە کەوتوومەتە سەر ڕەهابوون لە سیحری قسەی براگەورە و پێشەوا و قسەڕۆیشتووان: چونکە لە چەند تەجرەبەی مام سافیلکەوە دەروونبەتالیی ژمارەیەک لەو سەرامەدانەم بۆ ڕوون بۆوە! بێ ئومێد بووم لە زۆربەی هەرە زۆریان کە بتوانن ڕەها بن لەو کۆتە فیکرییەی پێیەوە قالب بەندن..



ئەم دەستە کە چوو دەستەیەکی تازەیە دێ
مەعلووم نەبوو ئەم کەشمەکەشە کەی دەبڕێ

حاجی

ستەم و چەوساندنەوە و بەکۆیلەکردنی قوتابیان و لاوان، بەدرێژایی سەدەکان، بەردەوام بووە. وانیە؟

- وایە.

- باشە، کەچی ئێستاش ئەم ستەم و کۆیلەکردنەی خوێندکار و گەنج، هەر هەیە و بەردەوامە. ئەمە چۆن لێک دەدرێتەوە؟ جیاوازیی دۆخی جاران و ئەمڕۆ لەچیدایە؟

لە سەرەتادا، بۆئەوەی خوێنەر لێم چەواشە نەبێت و کەسیش واتێنەگات من لە قسەکانمدا بەسەهوو چوویمە، دووپاتی ئەوە دەکەمەوە کە من لەم کتێبەمدا تەنێ باسی یاخیبوونی گەنج و ڕاپەڕینی خوێندکارانە، واتە باسی زۆرانبازیی نێوان نەوەکان Conflit des Generations دەکەم؛ کارم بەوە نەبووە و نیە کە توێژینەوە لەبارەی ئەو یاخیبوونە چەکدار و ڕاپەڕینە خوێناویانە - بنووسم کە لە میرنشینە کوردییەکانەوە و لەلایەن سەرگەڤازی عەشیرەتە کوردەکانەوە سەرۆکایەتی کراوە و پاشان خاسیەتێکی ناسیونالیستانە و کوردایەتیانەی (نالێم کوردستانیانەی) وەرگرتووە.

ئەم تێبینی و بیرخستنەوەیەشم بۆیە خستەڕوو، بۆئەوەی بڵێم: نەسڵەن هەر هەمان ئەم ڕۆحیاتی میرپەرستی و عەشیرەتگەرییەش بووە (لەناو میرنشینە کوردییەکاندا: بۆ نموونە لە چوارچێوەی میرنشینی بابان و ئەردەڵان و بەدرخان.. کە خاسیەتێکی ناسیونالیستانەی وەرگرتووە) بۆتە ڕێگر و کۆسپێک لەبەردەم گەنج و خوێندکاران لەوەی کە لەڕووی میر و سەرۆک عەشرەتە کوردەکانی خۆیان ڕانەوەستنەوە و بەڕوویاندا هەڵنەشاخێن.

کەواتە، ڕۆحیاتی میرپەرستی و عەشیرەتگەری لە کوردستاندا (بەهۆی ئەوەی خاسیەتێکی مەیلەو کوردایەتیانەی لەلای گەنج و قوتابیی کورد دروستکردبوو) بەدرێژایی سەدەکان هۆکارێکی دیکەی دوواخستنی ڕاپەڕینی خوێندکارانە و یاخیبوونی گەنجانە بووە لە کوردستاندا. ئەمەش چونکە، گەنج و قوتابیانی کورد، پێیان ئەسەف بووە لە دژی میرێکی کورد، لە دژی دەسەڵاتدارێتیی میرنشینێکی کورد ڕاپەڕن، یان بێن ناژاوەیەک -سەبارەت بە هەر یاخیبوونێکی خۆیان- لە چوارچێوەی شارۆچکەیەکی خۆیاندا بنێنەوە و دڵی دوژمنی خۆیانی پێ خۆش بکەن و زیان بگەیەنن بەم میرنشینە «نەتەوەییە». هەرچەند خۆ ئەو دوژمنە (ئەگەر سوڵتانی عوسمانی، یان پاشای ئێران) لەکۆتاییدا هەر دەشیتوانی، بە یارمەتیی میرە کوردەکە و دەزگاکانی ئەو میرنشینە کوردییە، ڕاپەڕینەکە کپ بکاتەوە.

ئەم ڕێز و ملکەچییەی فەقێ و موستەعید و تەنانەت شاعیرە گەنجە یاخییەکان (بۆ نموونە حاجی و خانی و نالی) بۆ میرنشین و میرە کوردەکان، وا پێدەچی -بەداخەوە- هەرگیز نەبۆتە مایەی ئەوەی کە ئەمانیش (سەرۆک هۆز و میرە کوردەکان) لە پاداشتی ئەوەدا پشتی یەکتر بگرن و خۆیان تەرخان بکەن بۆ خزمەتی گەنج و سەربەخۆیی و ریفۆرم لە ژیانی قوتابی و گەنجەکاندا. لەم بارەوە ئەحمەدی خانی باش توانیویەتی ڕەخنە لەم میرە کوردە فیوداڵانە بگرێت کە چۆن لەناو عەیش و نۆشی خۆیاندا هەمیشە ڕێگر بوونە لە بەردەم پێشکەوتنی گەنج و قوتابیی کورد:

گەر دێ هەبویا مە ئیتیفاقەک
ڤێکرا بکرا مە ئینقیادەک
ڕۆم و عەجەم و عەرەب تەمامی
هەمیان ژ مەڕا دکر غەلامی
تەکمیل دکر مە دین و دەوڵەت
توحسیل دکر مە عیلم و حیکمەت

ئەم ڕۆحیاتی میرپەرستی و عەشیرەتگەرییەی لە سەدەکانی ڕابردووی کوردستاندا هەبووە و هۆکارێکی دوواخستنی ڕاپەڕینی خوێندکارانە و یاخیبوونی گەنجانە بووە، هەمان هۆکار - لە شێوەیەکی تازەی ناسیونالیستیدا - لە کوردستانی ئەمڕۆشدا هەمان ڕۆڵی نێگەتیڤ دەبینێ. دەمەوێ بڵێم: ئەمڕۆش هەر ئەگەر مەترسیی دەوڵەتی ئێران و تورکیا و عێراق و سووریا نەبێت بۆ سەر «حکوومەتە ساواکەمان» ئەوا قوتابی و گەنج و نەسلی نوێی ڕووناکبیران ئەمڕۆ وزە و ئامادەیی تەواوی ئەوەیان هەیە یاخیبوونی خۆیان دەربڕن و بکەونە سەر پێ بۆ ڕاپەڕینێکی هاوچەرخی گۆڕانساز!

من واتێدەگەم قوتابی و گەنجی ئەمڕۆی کورد لەوە دەترسن کە هەر ڕاپەڕینێکی خوێندکارانە و گەنجانە و کۆمەڵایەتییانە ئەگەر دژی حکوومەتی هەرێم سازبکرێت، ئەوا دژی «ئەمنی قەومیی کورد» بکەوێتەوە: چونکە ڕاپەڕینێکی وەتۆ چەند قازانجی گەنج و قوتابی و نەسلی نوێی تێدا دەبێت، ئەوەندە و زیاتریش بە قازانجی دەوڵەتە دراوسێ - دوژمنەکانی کورد دەکەوێتەوە.

لە ئەمڕۆشدا و لە سەدەکانی ڕابردووشدا، گوتمان ستەم و کۆیلەکردنەکە هەر هەبووە و هەیە: بەڵام جیاوازیی ئەوەی ئەمڕۆ لەچاو ئەوەی دوێنێ لەوەدایە کە جاران هوشیاری لەبارەی ئەو زوڵم و ستەمە نەبووە، بەڵام ئەمڕۆ هوشیارییەکە گەیشتۆتە ئاستێکی دیار! ئەمەش بەئاشکرا لە ڕەوتی خۆڕێکخستن و بڵاوکردنەوەی گۆڤار وڕۆژنامە خوێندکارییەکان و دامەزراندنی سەنتەرە کولتوورییەکاندا دەردەکەوێت.

جیاوازییەکی دیکەش لەوەدایە کە جاران یاخیبوون نەبووە (ئەگەر هەستێکی یاخیگەرانە هەشبووبێت ئەوا مازۆخیانە بووە و بەرەو ناوەوە - لەشێوەی تەصەوفدا- هەبووە) بەڵام ئەمڕۆ چەند هەوڵدانێک بەرەو یاخیبوونەکان هەن، بەرەو دەرەوە، بۆ سەر واقیع. ئەمەش جارێ تەنیا لە شێوەی مانگرتن و ڕێپێوان یان لە شێوەی خۆپیشاندان دەردەکەون.

لە هەموو ئەمانەش گرنگتر، سەرهەڵدانی شار و شارنشینی بوو کە سەبارەت بە کۆچ و پێشکەوتنی کۆمەڵایەتی و هاتنەئارای پێکهاتەیەکی

نوێی کۆمەلایەتییەوە سەری هەلدا. لە شارنشینیشیدا (دەڤەری تایبەت) و و (دەڤەری هەمووی) لەیەکتر جوداکرانەوە. جاران منداڵ و ژن و گەورە.. هەموویان پێکەوە لە یەک دەڤەردا لەناو یەک جۆر پەیوەندیدا بوون. بەلام لە شارنشینیدا هەر یەکەیان تایبەتمەندی و خاسیەتەکانی خۆیان لەیەکتر جودا کردەوە و هەر یەکەیان دەڤەری تایبەتی خۆی دروست کرد: ئەدەبی منداڵ دروست بوو، ئەدەبیاتی ئافرەتان سەری هەلدا، رێکخراوە خوێندکارییەکان پەیدا بوون، سەندیکای ئەندازیاران و سەنتەری گەنجان و .. هتد. ئەمە لەکاتێکدا لە سەردەمی گوندنشینیدا یان لە گوندی کوردستاندا تا ئێستاش ئەم شتانە نین.

هەر لەئاکامی ئەم شارنشینییەدا توخمێکی بنچینەیی و کاریگەر لە ۱۹۱۹ بەملاوە هاتۆتە مەیدانەوە کە بەدرێژایی سەدەکانی رابردوو بوونی نەبووە: بەدرێژایی سەدەکانی رابردوو نوستبوو: ئەویش هێزی مێینەیە: ئافرەت.

هاتنە مەیدانی ئافرەت، کە یەکەمین رێکخراوی خۆیان (کورد قادین جەمعیەتی - کۆمەڵەی ئافرەتانی کورد) لە ئەستەمبۆڵ لە ساڵی ۱۹۱۹ دامەزراند هێزێکی زیاتری بەخشییە ناوەرۆکی ئەم هەستەی یاخیگەرایی و چۆنیەتییەکەی پتەوتر و بەهێزتر کرد. هێز و وزەیەکی دوو لایەنەی هەیە:

١- لەباری دیمۆگرافییەوە، بێگومان ژمارەی ئەوانەی زیاد کرد کە ئەکتیڤ و چالاکن لەم بەستێنەی خەباتی گەنجانە و خوێندکارانەدا. واتە لەباری چەندێتییەوە ژمارەی یاخیبووەکانی روو لە زیادبوون دەکات: چونکە جاران وەک دەزانین هەر لە ماڵەوە دانیشتبوون.

٢- لەباری فیزیک و دەروونییەوە، بوونی ئافرەت لەناو کۆڕ و کۆمەڵە و چالاکییەکاندا، گوڕی نێر (گوڕی پیاوی گەنج و قوتابی) بەتینتر دەکات: بوونی ئافرەت شەوق و شۆڕ و زەوق و توانایەکی زیاتر دەداتە گەنج و خوێندکار لە راپەڕین و یاخیبوون و چالاکییە کولتووری و سیاسی و کۆمەلایەتییەکاندا.

بەم شێوەیە، ئێستا هەموو ئەم توخمە تازانە هەن و دەور دەبینن.

یەکەمین خۆڕێکخستنی گەنجانە و قوتابیانەی کورد
١٨٨٩-١٩١٢

لێرەدا کورتەیەک لە مێژوی ئەو سەرهەڵدانە ڕووناکبیرییەی گەنجان و ئەو یاخیبوونە خوێندکارییەی لاوانی کورد لە شاری ئەستەمبوڵی پایتەختی عوسمانیدا دەخەینە ڕوو کە چۆن ڕۆڵیان هەبووە لە دروستکردنی بزاڤێکی یاخیگەرانە و گەنجانە و ئازادیخواز لە هەمان کاتیشدا لە دروستکردنی بزاڤێکی کوردپەروانە (ناسیوونالیستانە).

ڕووخاندنی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی دەگەڕێتەوە بۆ هێزی تەڵەبە و گەنج؛ دەگەڕێتەوە بۆ دوو گەنجی قوتابیی کورد لە ئەستەمبوڵ:

د. عبداللە جەودەت و ئیسحاق سکوتی کە دوو گەنجی قوتابیی کورد بوون، بۆ خوێندن چووبوونە ئەستەمبوڵ و لە کۆلێژی (پزیشکیی سەربازی) دەیانخوێند. لەوێ لە پۆلی دووەمەوە کەوتنە ژێر کاریگەرێتیی بیری پەرلەمانتاری و شۆڕشی فەرەنسا و بیری ڕۆشنگەریی ئەورووپییەوە، ئیدی بڕیاریان دا حزبێک لەپێناو دامەزراندنی دەوڵەتێکی دەستووری و فیدراڵی واتە لەڕێگەی ڕووخاندنی ئیمپراتۆریەتی عوسمانییەوە دابمەزرێنن. بەم شێوەیە، لە بەرواری ٢١ی مایسی ١٨٨٩ لەگەڵ چەند قوتابییەکی دیکەی ئەرمەن و چەرکەس بڕیاری دامەزراندنی ئەم حزبەیان بە نهێنی دا و لەڕۆژی ناوبراودا یەکەمین کۆبوونەوەی خۆیان بەست. بەم شێوەیە ئیتر ئەم بازنە ڕووناکبیرییە لەناو زانکۆدا و پاشان لەناو شاری ئەستەمبوڵدا ڕۆژبەڕۆژ و مانگ لەدووای مانگ فراوانتر دەبوو تا وای لێهات بووە بناغەی حزبی «ئیتیحاد و تەرەقی» و پتەوبوونی (تورکە گەنجەکان) لە هەموو تورکیای ئەو زەمانەدا.. تا لەکۆتاییدا ئیمپراتۆریەتی عوسمانی بەهۆی ئەوانەوە ڕووخا.

شایانی باسە د. عبداللە جەودەت، ڕووناکبیر و شاعیر و وەرگێڕ و ڕۆژنامەنووس، خاوەنی یەکێک لە یەکەمین چاپخانەکانی سەردەمی

عوسمانی بە ناوی (ئیجتیهاد)، کوردی دیاربەکر بوو، بە تورکی و فارسی و عەرەبی و ئەرمەنی و ئینگلیزی و فەرەنسی دەینووسی و تەرجەمەی دەکرد؛ دەیان کتێبی بەم زمانانە بڵاوکردۆتەوە. ڕۆڵێکی مەزنی هەبوو لە بڵاوکردنەوەی بیری یاخیگەرانە و گەنجانە و ئازادیخوازانەی کۆتایی سەدەی نۆزدەم و سەرەتای سەدەی بیستەمی ئیمپراتۆریەتی عوسمانیدا. کاریگەرییەکی زۆریشی نواند بەسەر عبدالرحمن بەدرخان و پیرەمێرد و ژەنەڕاڵ شەریف پاشا و ڕووناکبیرە گەنجەکانی دیکەی ئەوسای کورد. هەموو تەمەنی خۆی، لە ئاوارەییدا (لە ئەستەمبوڵ و لیبیا و ژنێف و پاریس و لەندەن) لەسەر بیری ئازادیخوازانە دانا و توانیی ببێتە بناغەیەک و سەرکردەیەکی ئەو شۆڕشە ڕووناکبیرییە گەنجانەیەی کە ناسراوە بە بزاڤی (گەنجە تورکەکان) و (گەنجە کوردەکان). ئەوەتا لە نامەشیعرێکیدا لە ٢ اغسطوس ١٨٩٨، لە شاری ژنێفەوە -لە سویسرا- بۆ عبدالرحمن بەدرخانی سەرنووسەری یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی (کوردستان)ی نووسیوە دەڵێ:

ایام ما گذشت بغربت ولی چه غم

اشراق شرق شد اثر اغتراب ما

واتە:

ڕۆژەکانمان لە ئاوارەییدا بە هەدەر چوون، بەڵام چ باک

ڕۆژهەڵاتی سەرتاپا درەوشاندەوە ئاوارەییمان

ئەوەتا ئەمەیە هێزی قوتابی و گەنج! ئەو هێزە گەنجانە و خوێندکارییەی کە دەبێتە هۆی درەوشاندنەوەی هەموو ڕۆژهەڵات! ئەوەتا ئەو شۆڕشە ئازادیخوازەی کە ڕوخساری - جوگرافیای ڕۆژهەڵات دەگۆڕێت و ژیانی ڕۆژهەڵات دەگۆڕێت: لەلایەن قوتابییەکی گەنجی کوردەوە دەست پێدەکات و پاشان لەلایەن چەند گەنج و خوێندکار و ڕووناکبیرێکی گەنجی هاوڕێی خۆیەوە (لەناو ئەوانەدا چەند کوردێکیش: پیرەمێرد، میقداد - مەدحەت، عبدالرحمن بەدرخان، ئیسحاق سکووتی، ئەمین عالی بەدرخان..) پریشکی ئاگرەکەی دەکەوێتە ناو کوردستانیشەوە.

لە کۆتایی سەدەی نۆزدەم و سەرەتای سەدەی بیستەمدا، ژمارەیەکی زۆر نەوجەوان و قوتابی و لاوانی کورد، کە بە «گەنجە کوردەکان» ناسراون، لە هەر چوار پارچەکانی کوردستانەوە روویان کردبووە ئەستەمبۆڵ: محەمەد میهری و مستەفا شەوقی لە کوردستانی ئێرانەوە، مەمدووح سەلیم و هەمزە بەگ و سەعید کوردی و خەلیل خەیالی و د. عبداللە جەودەت و برایانی بەدرخان و قەدری جەمیل پاشا و ع. ڕەحمی هەکاری لە کوردستانی تورکیاوە، ئیسماعیل حەقی بابان و پیرەمێرد و مستەفا پاشا یامولکی و ئەمین زەکی بەگ و مەعرووف جیاووک و ئەمین فەیزی بەگ و ژەنەڕاڵ شەریف پاشا و زێوەر لە عیراقەوە.. ئەمە جگە لە نالی و حاجی قادری کۆیی و کەیفی و شێخ ڕەزای تاڵەبانی کە لە پێش ئەم نەسلە گەنجەشەوە هەر لەوێ بوون.

گەلێک لەو خوێندکار و نووسەرە گەنجە کوردانە لە زانکۆکانی ئەنقەرە و ئەستەمبۆڵ و پایتەختەکانی ئەورووپا دەیانخوێند کە پاشان بڕوانامەی بەرزیان هێنایەوە؛ پیرەمێرد دەڵێ: «بە نیوە خوێندەواری لە سلێمانی دەرچووم و خوێندنێکی بەرزم هێنایەوە». یان بەلای کەمییەوە فێری زمانەکانی تورکی و فەرەنسی و ئەڵمانی و رووسی و یۆنانی و ئینگلیزی ببوون. ئەو زمانە بێگانانەیان بەکاردەهێنا بۆ تازەکردنەوەی کولتووری کوردی و بەرەوپێشەوەبردنی دۆزی کورد.

ئەو نووسەر و قوتابی و گەنجە کوردانە بەشی هەرە زۆریان بە خواستی خۆیان پەرتەوازەی شاری ئەستەمبۆڵ، هەندێکی دیکەشیان ئاوارەی شاری ژنێف و پاریس ببوون. لەوێ- لە لایەکەوە لە ژێر کاریگەرێتیی کولتووری ناسیۆنالیستی تورک و ئەرمەندا، لەلایەکی دیکەشەوە لە ژێر کاریگەرێتیی راستەوخۆی کولتووری ئەورووپی، بەتایبەتی فەرەنسیدا- دەیانویست دوورەوڵاتبوونی خۆیان بکەنە تریبوونێک بۆ بووژاندنەوەی جموجۆڵی ناسیونالیستی کورد و تازەکردنەوەی کولتووری کوردی.

ئەم دوورەوڵاتییە خواستمەندانەیەی (گەنجە کوردەکان) بەتایبەتی لە ئەستەمبۆڵدا بە یەکەمین هەنگاو لە قەڵەم دەدرێت لە مێژووی دوورەوڵاتیی کورددا، کە وەک دەستاوەردێک بەشێوەیەکی نەخشە بۆ کێشراو بەکاری

بهێنن بۆ دروستکردنی دیالۆگێکی شارستانیانه لەگەڵ کولتووری رۆژئاوادا: لەپێناو تازە کردنەوەی ڕووناکبیری و بوژاندنەوەی ژیانی کولتوری و سیاسیی کورد.

بەشێوەیەکی گشتی: لەسەر دەستی ئەو نووسەرە گەنج و قوتابییە کوردانەدا بوو کە بیر و نووسین، بیری نەتەوایەتی و رۆژنامەنووسی، بیری یاخیگەری و ئەدەب،، تێکەڵ بە یەکتر بوون؛ چەمکی تازە لەبارەی سیاسەت و ژیان و ژن و کولتوور و شارستانیەت هاتنە ئاراوە و کۆمەڵێک تێگەیشتنی هاوچەرخ و بیروڕای تازە سەریان هەڵدا. بۆ نموونە گرووپی نووسەرانی گۆڤاری ژین (١٩١٨ ـ ١٩١٩)، کە کۆمەڵێک قوتابی و گەنجی کورد بوون و لە ئەستەمبوڵ دەژیان، پشتیان بەستبوو بە فەلسەفە و ئایدیۆلۆژیەتێکی هاوچارخ و سیستەمێکی تازەی بیرکردنەوە و نووسین. دروشمیان لەم دێڕەدا وەدیار دەکەوێ کە لە وتاری " بیر حەسبحال " بە زمانی تورکی لە ژمارە (١)دا لە ٧ /١١ ١٩١٨ دا نووسیویانە : " ئایدیۆلۆژیەتە کۆمەڵایەتی و سیاسیە کۆنەکان، ئەمڕۆ، روو لە هەرەسن. ئێمە ئەمڕۆ بەشداری لە سازکردنی چەند رچە و پرینسیپێکی تازە دەکەین".

یان ئەو قوتابی و گەنجانەی کە لە ١٩١٢ یەکەمین رێکخراوی خوێندکاران لە مێژووی کورددا دادەمەزرێنن بە ناوی (هێوی- جەماعەتی تەلەبەی کوردان) لە ئەستەمبوڵ. پاشان گۆڤارێکیش بۆ بڵاوکردنەوەی فەلسەفەی رێکخراوە خوێندکارییەکەیان دادەمەزرێنن بە ناوی (رۆژی کورد) کە ئەجدەت دیاربەکری و عبدالکریم سلێمانی و د. عبدالله جەودەت و ساڵح بەدرخان چەندین وتاری ئازادیخوازانەی تێدا لەبارەی یاخیبوون و راپەڕینی گەنجانە تێدا دەنووسن. (هینکەری زمانی کوردی) ناونیشانی نامیلکەیەکی ٦٥ لاپەڕەییە بۆ فێرکردنی زمانی کوردی، بە زمانی تورکی و بە هەر دوو دیالیکتی ژوور و و خواروو، لە ساڵی ١٩٢١ لە ئەستەمبوڵ لە چاپخانەی (نجم استقبال) دا چاپ کراوە. ژمارەی یەکەمی زنجیرەی بڵاوکراوەکانی کۆمەڵەی قوتابیانی کورد (هیڤی) بووە لە ئەستەمبوڵ.

جگە لەمەش هەر لە ئەستەمبۆڵدایە کە لە مانگی گوڵانی ١٩١٩دا بۆ یەکەم جار (کۆمەڵەی پێشکەوتنی ژنانی کورد/ کورد قادینلار تعالی جمعیەتی) دادەمەزرێت لە پێناو گرێدانەوەی خەباتی ئافرەتانی کورد بە خەباتی نەتەوەییەوە. بەم شێوەیە بۆ یەکەمین جار لە مێژووی کوردستاندا ئافرەت دەست پێ دەکات هێزی یاخیگەرانە - شانبەشانی پیاو - پتەوتر بکات و ڕەهەندێکی کۆمەڵایەتیانە و فەلسەفییانە ببەخشێتە خودی.

بەم شێوەیە،(گەنجە کوردەکان) یەکەمین نەوەی رووناکبیرانی کوردن کە دوورەوڵاتییان، بۆ یەکەمین جار، وەک «پرۆژەیەکی مەعریفی» بەکارهێنابێت. یەکەمین هەنگاوی ستراتیژییان بڵاوکردنەوەی یەکەمین رۆژنامەی کوردی بوو لە ساڵی ١٨٩٨دا لە شاری قاهیرە و ژنێف؛ پاشانیش- لە ماوەی ساڵانی ١٩٠٠-١٩٢٣دا لە ئەستەمبوڵ، دامەزراندنی یەکەمین چاپخانە و قوتابخانە کوردییەکان و چەندین رێکخراوی پیشەیی و سیاسیی گرنگی وەک رێکخراوی (جەمعیەتی تەعالی و تەرەقیی کورد) لە ١٩١٨.

لە ١٩٠٨ یەکێک لە یەکەمین قوتابخانە کوردییەکان لە ئەستەمبۆڵ لە گەڕەکی دیوانلی لەلایەن عبدالرحمن بەدرخانەوە دامەزرا، پاشان لە ٩٠٩ ١ قوتابخانەیەکی دیکە بە زمانی کوردی لەناو بینایەی رێکخراوی "کورد نەشری مەعاریف جەمعیەتی" هەر لە ئەستەمبوڵ کرایەوە کە خەلیل خەیالی و ئەحمەد کوردیزادە دایانمەزراندبوو. هەر لەو ساڵانەدا ١٨٩٨- ١٩٢٠ چەندین رۆژنامە و گۆڤاری کوردی لە ئەستەمبوڵ بڵاوکرانەوە: کورد، کوردستان، رۆژی کورد، هەتاوی کورد، ژین.. هتد، هەروەها چەندین ڕێکخراوی پیشەیی و خوێندکاری و گەنجانە و سەنتەری ڕووناکبیرانە لەوێ دامەزران؛ جگە لە چەندین قوتابخانەی مۆدێرن بە زمانی کوردی.

لەڕێگەی ئەم گۆڤار و ڕۆژنامە و سەنتەر و قوتابخانە و کۆمەڵە ڕۆشنبیرییانەی ئەستەمبوڵەوە بوو کە بۆ یەکەمین جار نووسەر و قوتابی و ڕووناکبیرانی گەنج و نوێخواز دەردەکەون و باوەڕ بە هێزی نوێخوازانەی خۆیان پەیدا دەکەن و دەتوانن ببن بە هێزێک و مەترسییەک بۆ سەر دەوڵەت.

دیسـان هەر لە ئەستـەمـبۆڵدایە کـە شـاعـیـری نەوجەوان، زێوەر ١٨٧٥ ـ ١٩٤٨ یەکـەم شـیـعـری خـۆی لە ١٩١٣ لە گـۆڤـاری ڕۆژی کـورد بڵاوکردۆتەوە. بە هەمـان شێوە پیرەمێرد بۆ یەکەمین جار یەکەمین شیعری خۆی لە ئەستەمبۆڵ بڵاوکردۆتەوە، ئەمەش لەسەر لاپەڕەی گۆڤاری کورد لە ١٩٠٨. جگە لە دەیان شاعـیری تازە دەرکـەوتووی دیکە کـە هەمـوویان لە ئەستەمبۆڵەوره سەردەردەکەن و شۆرەت پەیدا دەکەن:: عەبدولڕەحیم ڕەحمی هەکاری، کامەران بەدرخان، محمد میهری، سیاپۆش، ئەمین عالی بەدرخان، نەجدەت کەرکووکلی، داوەر ئەردەلانی، مستەفا شەوقی.

دیسـان لە ئەسـتـەمـبـۆڵەوە: لە ١٩١٣ لە گـۆڤـاری ڕۆژی کـورد لە ژمـارە (٢)دا لە لاپەڕە ٨٢، ئەم شـیعرەی حاجی قادری کۆیی بڵاوکـراوەتەوە کە نووسەران هاندەدات تەرجەمە بکەن:

بێگانە بە تەرجومەی زوبانی
ئەسراری کتێبی خەڵقی زانی

بەم شـێـوەیە، وەرگـێـڕانیش، دیسـان، لەسـەر لاپەڕەی ڕۆژنامـە و گـۆڤـارە کوردییەکانی ئەستەمبۆڵەوە دەست پێ دەکات بەتایبەتیش لەسەر لاپەڕەی گۆڤارەکانی (ڕۆژی کورد) و (کوردستان) و (ژین) لە ١٩١٨ بەملاوە.

پیرەمێردی شاعیر بۆ خۆی لە ماوەی خوێندکاری و گەنجێتیی خۆیدا لە ئەستـەمبۆڵ (١٨٩٧-١٩٢٣)، لەناو ئەم جمـوجۆڵەدا ژیاوە و دیپلۆمی حقووقی لە زانکۆی ئەستەمبۆڵ وەرگرتوە و ئەندامی پەرلەمان (مەجلیسی عالی) بووە لە دەوڵەتی عوسمانیدا، شایەدیمان بۆ دەدات:

«ئێواران، کە لە ئەستـەمبۆڵەوە بە واپۆر ئەگەڕامەوە بۆ لانەی سەعادەتی خۆم، کە ئـوطظە بوو، وە کە سەروەتی فنوونم لە گۆگرتەی ئەو واپۆری سەر دەریای مـەڕمـەڕەدا ئەخـوێندەوە؛ تەئسـیـری ئەو شـیـعـر و ئەدەبیـاتـە لە سندبادی بەحری زیاتر ئەیخستمە سەر دەریای خولیاوە».

بەم شێوەیە، دەبینین گەنج و قوتابیـانی کورد لە دەیەی یەکـەمی سەدەی بیسـتەمەوە، بەتایبەتی لە ئەستـەمبۆڵ و پاشانیش لە شـارەکانی قـاهیرە و

ژنێڤ و پاریس، لەڕێگەی دامەزرانی قوتابخانە و ڕۆژنامە و گۆڤار و ڕێکخراوی خوێندکارانە و ڕووناکبیرانەوە، دەبنە دامەزرێنی مۆدێرنیزمی کوردی و بناغەی ڕاپەڕینێکی کولتووریی ئەوتۆ کە هەرگیز هاوتای لە مێژووی کوردستاندا نەبووە.

کەواتە، ئەمەتا، مەلا و شێخ و ئوستاد و میردکان نەبوون ئەم ڕاپەڕینە کولتوورییەی سەرەتای سەدەی بیستەمیان دروستکرد: نەسلێکی نوێی قوتابیی و گەنج بوون، کە توانییان بۆ یەکەم جار لە مێژووی کوردستاندا دەرگا و سنوورەکانی شارۆچکەکانی خۆیان بشکێنن و خۆیان بگەیەننە ئەستەمبۆڵ و ژنێف و قاهیرە و پاریس، لەوێوە بتوانن هەندێکیان بخوێنن و ئەوانی دیکەش هیچ نەبێ زمانە ئەورووپییەکان فێر بێن بۆئەوەی بتوانن ئەو ڕێنسانسە لە کوردستاندا بەرپا بکەن.

ئەو قوتابی و نووسەرە گەنجە ئاوارانەی ئەستەمبۆڵ، لە ١٩٢٣ بەملاوە، کاتێ خوێندنی خۆیان تەواو دەکەن، یان یەکسەر لەدووای قەدەغەکردنی زمان و کولتووری کوردی لەلایەن ڕژێمی فاشیستی تورکیاوە، پەیتا پەیتا، گەڕانەوە بۆ کوردستان:ماڵێکی کولتووریی هێندە ڕەسەن و بەبرشتیان دروستکرد کە تا ئەمڕۆش، ئێمە، لە سای بەرهەم و سێبەری ئەواندا دەژین..

کەواتە، لە ئەستەمبۆڵ و قاهیرە و ژنێف و پاریسەوە، بەرەو سنە و هەولێر و مهاباد و سلێمانی و دیاربەکر و کەرکووک و قامشلوو..

بزاڤی خوێندکاران دیاردەیەکی جیهانییە

هاننا ئارنێت

لینین و پاشان مەلا مستەفای بارزانیش جەختی لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە خوێندکاران هەمیشە سەری ڕمن لە هەموو شۆڕشێکدا. باشە، ئەدی بۆچی ڕۆشنبیران و مامۆستایان، مامۆستایانی زانکۆ، کرێکاران یان جوتیاران ئەم ڕۆڵە شۆڕشگێڕییە ناتوانن ببینن؟ بۆچی ئومێد و باوەڕمان هێندە بە گەنج و قوتابی هەبێت لەجیاتی هەموو توێژەکانی دیکە؟!



ئانارشیزم

ئەمری سوڵتانان هەموو تەکلیف و قەید و زەحمەتە
طورەی ئازادی و خطووطی شادییە فەرمانی دڵ
حەمدی

تاکو ئەمڕۆش هەر -وەک سەدەکانی ڕابردوو- گەنج و قوتابییانی کورد پێیان ئەسەفە لە دژی «حکوومەتێکی کوردیی خۆیان» یاخی ببن و ڕاپەڕن، یان بێن ئاژاوەیەک بنێنەوە و دڵی دوژمنی خۆیانی پێ خۆش بکەن و زیان بگەیەنن بەم حکوومەتە ساوا «نەتەوەییە». بەڵگەش بۆ ئەم ڕاستییە ئەوەیە کە لەم دوو - سێ ساڵەی ڕابردوودا گەنج و خوێندکاران، بەتایبەتیش، ئەوانی زانکۆکانی هەولێر و سلێمانی، چەندین خۆپیشاندانی گەورە و گورچووبڕی ئەوتۆیان سازکردووە کە ئەگەر خۆیان بە ویست و بڕیاری خۆیان ڕایان نەگرتایە بازنەیەکی گەورەتری پەیدا دەکرد، فراوانتر و بەزەبرتر دەبوو!

لێرەوە دەکرێ بوێرین بیر لەوە بکەینەوە «کە لەناو خۆماندا» بە چرپە بە یەکتر بڵێین: مەسەلەی «ئەمنی قەومیی کورد» سەرسەختترین دوژمنی گەنج و قوتابییانی کوردە، هۆیەکی سەخیفە لە بەردەم ئەو گۆڕانسازییانەی پێویستە وەدی بهێندرێن.

کەواتە، ئایا ڕاپەڕینی گەنج و خوێندکارانەی گۆڕانساز سەرهەڵنادات تا ئەوکاتەی کورد لە مەترسیی دوژمنەکانی خۆی ڕزگاری دەبێت؟ بە بۆچوونی من: هەموو چارەنووسی نەسلی نوێ لەنێو ئەم پرسیارەی سەرەوەدا کۆدەبێتەوە: کە دوڕیانێکە و چارەنووسی نەسلی نوێمانی پێوە بەندە: ئایا هیچ نەکەین، یاخی نەبین، ڕانەپەڕین، هیچ نەگۆڕین نەوەک «حکوومەتە ساواکەمان» لێ تێک بچێت؟!

ئەمە هەمان ئەو پرسیارە بوو جاران مەلا ڕۆشنبیرە گەنجەکان و فەقێکان و موستەعیدەکان و هەندێک لە شاعیرانی منەووەریش لە خۆیانیان

کردووه. ئەوان بێدەنگییان هەڵبژارد و کەوتنە سەنگەری بەرگریکردن لە میر و میرنشینەکانمان. جارێ هێشتا کەس نازانێ ئاخۆ نەسلی نوێی ئەمڕۆش چی بڕیار دەدات لە داهاتوودا: ئایا وەک نەسلی کۆن و منەوەرەکانی جاران هەر لە سەنگەری پاراستنی «کورد» دەمێنێتەوە یان بەڕاستی دەکەوێتە سەر پراتیک کردنی جەوهەری یاخیگەرانەی خودی خۆی؟!

لێرەدا، بە حەیفێکەوە حەزدەکەم دان بەوەدا بنێم و بڵێم: بەڵێ، ڕاستە، سەبارەت بە لێکچوونی دۆخی جاران و ئەمڕۆ، ئێستاش هەر - سەبارەت بە ڕۆڵ بینینی نێگەتیڤانەی مەسەلە نەتەوەییەکە - ئەم ستەم و کۆیلەکردنەی خوێندکار و گەنج، تا ئەمڕۆش هەر بەردەوامە. بەڵێ، وابزانم هەموومان دەوێرین دانی پێدا بنێین: ئەمنی قەومیی کورد بەربەستێکی گەورەیە لەبەردەم پێشکەوتنی قوتابی و گەنجانی ئەمڕۆی کوردستان.. ئەمنی قەومیی کورد لەمپەرێکی دوژمن ئاسای ڕەزاقورسە و ناهێڵێت توێژی توورەی خوێندکار و گەنجی ئەمڕۆ ڕێگە بە خۆیان بدەن هێزی میللەت دابڕێژنە سەر شەقامەکان. وابزانم هەر بۆیەش بوو لە خۆهەڵبژاردنەکانی ئەم دواییەی پەرلەمانی کوردستاندا، زۆربەی هەرە زۆری گەنج و تەڵەبەی کورد، سەرەڕای ئەوەی دەیانزانی کاندیدەکانی «لیستی هاوبەش» بۆ پەرلەمان زۆربەیان کۆنەبەعسی و سەرۆک جاش و سەرۆک عەشیرەت و خەڵکی پیر بوون، بەڵام پێیان بە جەرگی خۆیانەوە نا و ناچار ناچار دەنگیان دایەوە بە «لیستی هاوبەشی حزبە کوردستانییەکان». ئەمە بۆ ئەوە بوو کە «حکومەتە فیدراڵییە کوردییەکەمان» بە هەرچی چۆنێک بێت سەربگرێت و کورد بتوانێ ببێتە ئەو هێزەی لە عیراقی داهاتوودا سەنگی خۆی هەبێت.

ئەمەتا، ئەمە مانای وایە تاکو ئەمڕۆ بیری «کوردایەتی» و ناسیونالیزمە ڕێبەرایەتیی گەنج و تەڵەبەی کوردستان دەکا: لەمەش خراپتر بیری ململانێی حیزبایەتییە بزاڤی لاوان و خوێندکاران لە وڵاتی ئێمەدا ڕێبەری دەکات. هەر ئەمەیشە ئەو جیاوازییەی لەنێوان بزاڤی خوێندکارانەی ئەورووپا و کوردستاندا هەیە.

بزاڤی قوتابیانە و گەنجانەی ئەورووپا بیری ئازادیخوازی و تاکگەرایی Individualisme و مارکسیزمی نوێ و تا ڕادەیەکیش ئاژاوەخوازی بەڕێوەی دەبرد و دەبات، بەڵام ئەوەی کوردستان بیری ناسیونالیزم (کە ئەویش دابەشکراوەتە سەر دوو حزبی پاوانکار) سەرکردایەتیی دەکات. هەر ئەمەیشە هۆی ئەوەی بزاڤە خوێندکاری و گەنجانەکان لە وڵاتانی ئەورووپادا هەمیشە بەر و بەرهەم و ئاکامی بەسوود و گەشاوەیان لێ دەڕوێت و ئەوانەی لای ئێمە هەمیشە، کۆستکەوتوو، لەڕ و لاواز، ڕێگەی سەعاتەرێیەک بە سێ ساڵ دەبڕن، لە سنوورێکی زەرد یان سەوز یان سپی زیاتر هیچی دیکە نابینن!

تووانەوە دەنێو حیزبدا!

تووانەوەی نیو ملیۆنێک قوتابی و گەنج دەنێو یەکیەتیی نیشتیمانیی کوردستاندا، تووانەوەی نیو ملیۆنێکی دیکەی خوێندکار و لاو دەنێو پارتی دیموکراتی کوردستاندا، تووانەودی چارەگە ملیۆنێکیش دەنێو حیزبە ئیسلامیەکاندا، تووانەودی چارەگە ملیۆنێکی دیکەش دەنێو حزبی شوعی و زەحمەتکێشان و ئەوانی دیکەدا.

تووانەوە دەنێو حیزبدا! ئەمەیە ئەو ماددە بێهۆشکەرەی ڕاپەڕینی خوێندکار و یاخیبوونی گەنجانەی نەسلی نوێی ئێمەی دوواخستووە.

ئەمە لەکاتێکدا گەنج و قوتابیانی فەرەنسا لە ڕاپەڕینەکەی خۆیاندا لە مایسی ١٩٦٨ دژی بێکاری و فەساد و ستەم و ڕۆتین و عەقڵە پیرەکەی فەرمانڕەوایان، گوێیان نەدایە هیچ ئیعتبارێکی نەتەوەیی و حیزبی و دینی و «ئەمنی قەومیی وڵاتی خۆیان»، بۆیە ڕاپەڕینەکەیان سەرکەوت و بووە هۆی ریفۆرم و گۆڕانکارییەکی بنەڕەتی لە ژیانی مۆدێرنی فەرەنسا و تەنانەت لە هەموو ئەورووپاش.. کە لەکۆتاییدا ئەمنی قەومیی فەرەنسای بەهێزتر و پتەوتریش کرد. (چونکە لە زۆربەی حاڵەتەکاندا سەرۆک حیزب و مەکتەبی سیاسیی حیزبەکان لەترسی ڕای جەماوەر و بزاڤی گەنجانە و خوێندکارانە ناچار دەبن چاو لە هەندێ بەرژەوەندییەکانی خۆیان بپۆشن و ڕێگای ڕاست بگرنە بەر!).

ئەم ڕاپەڕینە خوێندکاری و لاوانەیەی فەرەنسای ١٩٦٨، بێ ئەوەی هیچ پێوەندیکی نەتەوەیی و عەشایەری و حیزبی و دینی و ئەمنی قەومی بە لایەوە گرنگ بێت، بێباک بەرامبەر حیزب و کەنیسە و خێزان و دەسەڵاتی نەتەوەیی، بوێرانە، ئەم دروشمە ئانارشیستە جوانانەیان بەرز کردبۆوە:

با (قەدەغەکردن) قەدەغە بکرێت!

دەرگای پەناگەکان بکەنەوە، دەرگای زیندان و قوتابخانەکانی دیکەش!

با واقیعی بین: هەرچی شتێک نامومکینە، داوای بکەین!

چیتر خۆتان نارەحەت مەکەن: خەڵک نارەحەت بکەن!

گوو لە کۆمەڵگە دەکەم .. ئنجا دڵم خۆش دەبێ.

«پیرۆز» دوژمنی ئێمەیە.

مێشکتان وەک زنجیری پانتۆڵەکانتان.. بکەنەوە!

دڵی خۆت خۆش بکە: بێ ئەوەی گوێ بدەیتە بەربەستەکان!

بژی: بێ ئەوەی گوێ بدەیتە وەختە مردووەکان !

بەم شێوەیە، لە کاتی تووڕەبوون و یاخیبووندا، واتە لە کاتی ڕاپەڕیندا هیچ خوێندکارێک پێویستی بەوە نامێنێ بزانێ ئاخۆ باو و باپیرەکانی کێ بوونە؟ یان سەر بە کام عەشیرەت و حیزبە!

لە کاتی دارژانە ناو جادە و ڕاپەڕیندا، هیچ گەنجێک پێویستی بەوە نامێنێ بپرسێ ئاخۆ حکوومەت و زانکۆ و دەزگاکانی دیکە بەو ڕاپەڕینەی ئەو دڵخۆش یان سەغڵەت دەبن؟! هیچ گەنجێک بیر لەوە نەکاتەوە «ئەمنی قەومی» چیە یان ئاخۆ «عیراقی ئازیز» پارچە پارچە دەبێ یان نا؟!

ئەمڕۆش، ئەوەتا:

گەنج و تەڵەبەی ئەمڕۆ - سەرەڕای ئینتیمای حزبیشیان - لە خۆیان دەپرسن: ئایا ئەم حزبە کوردستانیانە هەمان ئەو عەشیرەت و میرنشین و سەرۆک هۆزانەی جاران نین لەشێوەیەکی هاوچەرخدا؟ هەمان ئەو دەسەڵاتە نین کە لەبەر خاتری ئەوان بوو هەموو ژیانی گەنج و تەڵەبەی ئەو پازدە ساڵەی ڕابردوو لەنێو ستەم و تاریکی و جەهالەتدا بەهەدەر چوو؟

گەنج و تەڵەبەی ئەمڕۆ - سەرەڕای ئینتیمای حزبیشیان - لە خۆیان دەپرسن: ئایا ئەم حزبە کوردستانیانە، بۆچی ئەندامانی مەکتەبی سیاسیی خۆیان و وەزیرەکانیان، دەسەڵاتدارەکانی دیکەیان و پەرلەمانتارەکانی سەر بە ئەوان، مەنسوولەکانی دیکەیان و دەستندەخۆرەکانیشیان، هەروەها سەرتاپای ماڵ و منداڵ و خزم و کەسوکارەکانیشیان، بۆیان هەیە لەوپەڕی ئاسوودەییدا بژین؛ بەڵام گەنج و تەڵەبە، فەرامۆشکراو، لەناو ڕەزالەت و نالەباری و بێبەری بووندا، لەناو تاریکی و بێکاری و بێ کارەباییدا، لەناو ستەم و نەداریدا، نەیانتوانیبێ تەنانەت لە شارەکەی خۆیان زیاتر هیچ شوێنێکی دیکەی دنیا ببینن!؟

گەنج و تەڵەبەی ئەمڕۆ - سەرەڕای ئینتیمای حزبیشیان - لە خۆیان دەپرسن: ئایا ئەم حزبە کوردستانیانە، لە جەوهەر و ناوەڕۆکدا، بەڕاستی، بریتی نین لە (دەسەڵات)، تەنانەت دەسەڵاتێکی «پیرۆز» و «تەوتەم» و چەوسێنەریش؟

گەنج و تەڵەبەی ئەمڕۆ - سەرەڕای ئەم ئینتیما حزبییەشیان - لە خۆیان دەپرسن: ئایا ئەم حزبە کوردستانیانە، لە جەوهەر و ناوەڕۆکدا، بەڕاستی، لەڕێگەی ئەو هەموو دامودەزگا سەرکوتکەرە جۆراوجۆرانەی هەیانە، بەرپرسی یەکەم نین لەو ڕەزالەت و برسێتی و تاریکی و بێکاری و دواکەوتنەی کۆمەڵگەی کورد بەدەستییەوە دەتلێتەوە؟! ئایا خودی «ئەم دەسەڵاتە کوردییە» بەرپرسی یەکەم نیە؟

حاجی قادری کۆیی، گەنجێکی یاخیگەر و ڕاپەڕیوی کۆتایی سەدەی نۆزدەهەمی کوردستان، لە دێڕە شیعرێکیدا دەڵێ:

«چوونەژێر باری ڕیاسەت کەری و ئەحمەقییە».

ئەم دێڕە شیعرەی حاجی، دەقاودەق ناوەڕۆکێکی ئانارشیستانەی (ئاژاوەخوازی) هەیە؛ پێمان دەڵێ: مافەکان و ئازادییەکان تەنیا لەڕێگەی ڕەفزکردنەوەی دەسەڵات و بەگژداچوونی ئەو دەسەڵاتەوە وەدەست دەهێندرێن!

ئانارشیستەکان، واتە ئاژاوەخواز و ئاژاوەگێڕەکان یەکێک لە دروشمەکانیان بریتی بوو لە ڕەفزکردنەوەی هەرچی دەسەڵاتێک کە هەیە، دەیانگوت (نە خوا، نە فەرمانڕەوا Sans Dieu Ni Maitre). ئەم فەلسەفە تازەپشکووتووەی حاجی، لەو زەمانەوە، خۆئامادەکردنێکی سەرەتاییە - بە بۆچوونی من - بۆ هەنگاونان لەپێناو وەدەستهێنانی ئازادی و مافەکانی گەنج و تەڵەبەی ئەمڕۆ.

سالانی ١٩٦٠

ئایا لەدووای «گەنجە کوردەکانەوە» تا ئەمڕۆ، بزاڤی خوێندکار و لاوانی کورد، چۆن هەڵبسەنگێنین؟

تاکو ئەمڕۆی دووای ڕاپەڕین، بزاڤێکی ئەوتۆی سەربەخۆ کە دەربڕی خودی جەوهەری گەنجانە و خوێندکارانە بێت، لە مێژووی کوردستاندا ڕووی نەداوە.

بزاڤەکە لە هەر قۆناغێکدا بەشێوەیەک بووە، بەرزی و نزمییەک هەبووە، بەڵام نەگەیشتۆتە ئاستی ئەوەی جەوهەرێکی یاخیبوونی گەنجانە و خوێندکارانە سنگی خۆی بێنێتە پێشەوە و ئەکشنێکی مەزنی هەبێت.

بۆ نموونە لە ساڵی ١٩٣٥دا لە بەغدا دەستەیەکی لاوانی کورد پەیدا دەبن (دیاریی لاوان یادگاری لاوان) بڵاودەکەنەوە لەگەڵ بڵاوکردنەوەی زنجیرە کتێبێک و چەند چالاکییەکی ڕۆشنبیریی دیکە، بەڵام لەلایەکەوە سنووری چالاکییەکانیان تەنێ بڵاوکردنەوەی ئەدەبیات بوو، لەلایەکی دیکەشەوە ناوەڕۆکێکی نیشتیمانپەروییانە (کوردایەتییانەیان) هەبوو: نەگەیشتبووە ئاستی یاخیبوونی گەنجانە و خوێندکارانە واتە جەوهەری بیری خوێندکاری و گەنجانەیان تێدا نەبوو. جگە لەمەش لەباری جوگرافییەوە تەنێ لە بەغدا گیرسابوونەوە و سەنگێکی ئەوتۆیان لە کوردستاندا نەبوو.

نموونەیەکی دیکەی ئەو بزاڤە خوێندکارییە، بریتییە لە دامەزراندنی یەکیەتیی خوێندکارانی کورد و یەکیەتیی قوتابیانی کورد لە ساڵانی چلەکان و پەنجاکاندا واتە ئەو یەکیەتییە خوێندکاری و قوتابیانەیەی کە دروستکراوی پارتی دیموکراتی کوردستان و حیزبەکانی دیکە بوون. ئەوانیش بە هەمان شێوە گرێدراوی حیزب و پارتەکانی کوردستان بوون، وەک ئەوە وابوون کە لقی حیزب و نوێنەری حیزب بن لە بارەگا و شوێنێکی دیکەدا. ئەگەر ئەو قسە بەرز و جوانەی مەلا مستەفای بارزانی، سەرۆکی بزاڤی نەتەوەیی کورد بە نموونە بهێنینەوە بۆ قەناعەت پێ گۆڕینی خۆمان

که دەڵێ (قوتابیانی سەری ڕمن لە هەموو شۆڕشێکدا)؛ ئەوا لە نرخی ئەم ڕایەمان کەم ناکاتەوە کە توێژی گەنجان و قوتابیان هەر دیسان نەیانتوانیوە - بە قەد ئەمڕۆی دووای ڕاپەڕین - تەعبیر لە جەوهەری یاخیبوونی گەنجانە و قوتابیانەی خۆیان بکەن.

لە لایەکی دیکەشەوە نابێ ئەوە لەبیر بکەین کە لە بەستێنە جۆراوجۆرەکانی ئەدەبدا گەنج ڕۆڵی خۆی باش نوواندووە. ئەمەش هەر لەگەڵ هەنگاوی گەنجە لاوەکانەوە، کاتێ شێخ نووری شێخ سالح، خاکەڕایانە، باوەڕدار بە هێزی گەنج، لەژێر کاریگەرێتیی بیری گەنجە تورکەکاندا مژدە دەبەخشێتە گەنجانی کورد و دەڵێ:

صبحەینێ ئەم تەجەدودە بۆ تۆیە ئەی شەباب
بۆ تۆیە ئەی ئومێدی وەتەن، خادیمی حەیات
ئەی ئافتابی فەجری تەمەن، مایەی نەجات!
ئەی فەجری بێ غوبار و کەدەر؛ عالەمی ئەمەل
چاوی لە تۆیە، تۆ کە ئومێدی هەموو کەسی!
ئەلحەق عیلاجی دەردی، دەوایەکی نەورەسی!

تا دەگاتە نووری وەشتی و بزاڤی شاعیرانی کفری و ڕووانگە لە کۆتایی سالانی شەست و ۱۹۷۰دا.

بە شێوەیەکی گشتی، ئەمڕۆ، سەبارەت بەو هەلومەرجە تازەیەی لەدووای ڕاپەڕین و ئازادبوونی کوردستان هاتۆتە پێشەوە، قۆناغێکی بوێر و بێ وێنە لە هوشیاریی گەنج و قوتابیاندا سەری هەڵداوە، کە بێ هاوتایە و دەکرێ ببێتە هەوێنی «شۆڕشێکی خوێندکارانە و گەنجانە» لە کوردستاندا..

بزاڤی خوێندکاران دیاردەیەکی جیهانییە

هاننا ئارنێت

لینین و پاشان مەلا مستەفای بارزانیش جەختی لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە خوێندکاران هەمیشە سەری ڕمن لە هەموو شۆڕشێکدا. باشە، ئەدی بۆچی ڕۆشنبیران و مامۆستایان، مامۆستایانی زانکۆ، کرێکاران یان جوتیاران ئەم ڕۆڵە شۆڕشگێڕییە ناتوانن ببینن؟ بۆچی ئومێد و باوەڕمان هێندە بە گەنج و قوتابی هەبێت لەجیاتی هەموو توێژەکانی دیکە؟!



من نالێم ڕۆشنبیر و کرێکار و مامۆستای زانکۆ و جوتیاران و خەڵکی دیکە ناتوانن بەشداری لە پرۆسەی گۆڕین و لە هەڵگیرساندنی ڕاپەڕینەکان بکەن، خۆیشم وەکو تووتی لێ ناکەم بێم هەمان ئەو بیردۆزەی هێربەرت مارکۆز بجوومەوە لەبارەی کۆمەڵگەی ئامریکایی و ئەورووپییەوە و بڵێم:

«چونکە کرێکار و جوتیار هوشیاریی چینایەتییان نەماوە و داخزاون، ئیتر بۆیە ناتوانن خۆیان ڕێک بخەن و نایانەوێ شۆڕش بکەن».

بە هەمان شێوە ئەو ڕاستییە دروست و واقیعییانەش هەر ناجوومەوە کە فەیلەسووفێکی یاخیگەری وەک مەسعوود محەممەد لە (مرۆڤ و دەوروبەر)دا پێی گەیشتووە کە دەڵێ:

مێژوو بە وەرزێری نەخوێندووی جندووکەپەرست بەرەوپێش ناڕوات.. چونکە وەرزێر و کرێکار و هەژاری عادەتی، لە خەون و خەیاڵیشدا نابن بە حکوومەت: هەر نەبێ لەبەر بێ سەوادی کە ناتوانن ناوی خۆیان بنووسن چ جایی ئەوەی ببنە وەزیر و سەرۆک سپا و زانای زەڕڕە و پزیشکی شێرپەنجە و چوونە ئاسمان.. ئەمانە هەرگیز و هەرگیز نابن بە حکوومەت مەگەر دەرچن لەو قەپێلکە و ببن بە بۆرجوازی..

هەروەها (هاننا ئارنێت) خاوەن کتێبی ناوداری (تۆتالیتاریزم) دەڵی کە «بزووتنەوەی گەنج و خوێندکاران بزووتنەوەیەکی جیهانییە و لە هەموو وڵاتێکدا بەرپا بووە».

من ئەگەر کارم بە هیچ یەکێک لەو فەیلەسووفانەشەوە نەبێ، خۆ ئاشکرایە و زۆر بە سادەیی دەتوانم بۆ خۆیشم تەماشای دەوروبەری خۆم بکەم و بیربکەمەوە و لەئەنجامدا بڵێم: گەنج و قوتابیانی کوردستانی ئەمڕۆ لە هەموو چین و توێژە ناوبراوەکانی دیکە هوشیارتر، چالاکتر، شایستەتر و ئامادەترن بۆ ئەو ڕاپەڕینە پێویستەی بەرەو ریفۆرم و گۆڕانکارییەکان دەڕوا.

- بۆچی؟

- دوور لە هەموو تیۆر و قسەیەکی نێو کتێبان: جارێ جوتیاری بەستەزمان ژمارەیەکی ئەوتۆیان -لەبەر تەرحیل و تەعریب و ئەنفال - لە

گوندان نەماون کە بتوانن تەنانەت ڕۆژێ دوو قسانیش لەگەڵ یەکتر بکەن، چ جای خۆڕێکخستن و لەیەکترکۆبوونەوە و خۆپیشاندان! ئەگەر بشیانەوێ بێنە ناو شار خۆپیشاندانێک ساز بکەن بۆئەوەی حکوومەت ناچار بکەن گوێیان لێ ڕابگرێ: ئەوا دەبێ هەر یەکێکیان دوو سێ مۆبایل و سیمکارتی جۆراوجۆریان لەوانەی (ئاسیا سێل) و (کۆرەک تێلیکۆم) و (سانا تێل) لە باخەڵدا هەبێت بۆئەوەی بتوانن کۆبوونەوەکانی خۆیان لەناو شاردا بۆ سەعاتی سفر لەگەڵ یەکتر ڕێک بخەن؛ ئنجاش پێویستە «حیزبێک» هەبێت هوتێل و حەوانە و خواردن و خواردنەوەیان بۆ دابین بکات لە ماوەی ئەو چەند ڕۆژانەی مان دەگرن یان خۆپیشاندان سازدەکەن!

دوور لە هەموو تیۆر و قسەیەکی نێو کتێبان: کرێکارانیش بە هەمان شێوە. بەڵام لەبەرئەوەی ئەمان زۆرتریان لەناو شاردا دەژین و تا ڕادەیەکیش لەنێو سەندیکا و ڕێکخراوەکاندا خۆیان ڕێکخستووە، ئومێدێکی هەندێک زیاتریان لێدەکرێت -لەچاو جوتیاران و ڕۆشنبیران و مامۆستایان- کە بتوانن لە داهاتوودا جوولەیەک بکەن؛ بەڵام ئەمانیش هەر پێویستییان بە هێزێکی لەخۆیان هوشیارتر و مەزنتر هەیە: چونکە دەرکەوتووە و ئاشکرایشە ستالینیزم و حیزبە کۆمۆنیستەکان نەیانتوانیوە ئاراستەیان بکەن بەرەو هیچ بزاڤ و شۆڕشێک.. تەنانەت لە ساڵی ١٩٦٨یشدا لە فەرەنسا گەنج و خوێندکاران بوون پێشڕەوایەتیی کرێکارانیان کرد و ئاڵای سووری ئەوانیشیان لەپاڵ ئاڵای ڕەشی خۆیاندا بەرزکردبۆوە و هاواریان دەکرد: «ئەی ستالینییەکان، ئەوەتا ڕۆڵەکانتان لەگەڵ ئێمەن» یان دەیانگوت «مرۆڤایەتی ئاسوودە نابێت تا ئەوکاتەی دوایین سەرمایەدار لەسێدارە دەدرێت!».

حزبە چەپەکان (کوردستانییەکان) بە حیزبی شووعی و کۆمۆنیستیشەوە، زۆر بەهێزترن لە سەندیکاکانی کرێکاران. هەر ئەمەیشە هۆی نوستنی کرێکاران (یان نوستاندنی کرێکاران) و سەرهەڵنەدانی یاخیبوون لە وڵاتی ئێمەدا.

جگە لەمەش کۆمەڵێک تەکنۆقرات و کادر و مودیر هەن کە حیزب دایناون و دەستڕۆن؛ ئەوان هێزن و «دەور دەبینن»: نەک کرێکاران. بەم

حاڵەش کرێکاران لە خوارەوەی خوارەوەدا دەمێننەوە، هەرگیز نابنە خاوەن کولتـوورێک کە ئەکـشن و چالاکی و یاخـیـبوون بەرهەم بهـێنن؛ بەردەوام «کولتووری بەڕێوەچوون» بەڕێوەیان دەبات.

دیسانەوە دوور لە هەموو تیۆر و قسەیەکی نێو کتێبان: ڕۆشنبیرانیش بە هەمان شێوە، دابەشکراونەتە سەر دوو حیـزبە سەرەکییەکەی کوردستان (تەنانەت ئەوانەی ئەکتیڤن هەر لەناو دەسەڵاتدان!)؛ ئەوانەی بە خۆشیان دەڵێن «ئۆپۆزیسـیۆن» لە سێبەری حیـزبە ئیـسلامی و شـووعی و بەناو چەپەکانی دیکەدا دەورێکی ئەوتۆیان نیە. ئەوەی دەشمێنێتەوە، ژمارەیان ناگاتە ژمارەی پەنجەکانی دەست.

لە ساتە خەتەرناکەکاندا زۆربەی نووسەر و ڕۆشنبیران لایەنگیریی هەڵەی حیزبە فەرمانڕەواکانیان کردووە. تەنانەت زۆربەیان - بە هەندێ لە شاعیرە گەورەکانیشـەوە - بۆ نموونە لە کـاتی شـەڕی براکـوژیدا فـتیلی ئاگـری جەنگەکەیان گەرمتر دەکرد. لەکاتی ئاشتبوونەوەی مەکتەبیی سیاسیی دوو حیـزبەکەشدا، ئەو شاعیـرە گەورە و ڕۆشنبیـرانە، تەبای «سەرکردایەتی» چوونەتە دەست لەملانێی سەرکردایەتیی حیزبە ڕەقیبەکە و دەیان بوتڵە قەل و شـەڕابی لەعلی ڕومانیـیـان لەبەرپێی هوتێلە بڵندەکـاندا بۆ یەکـتـر سەربڕیوە.

کەواتە فەیلەسووفێکی یاخی و سەرازیەکی وەک مەسعـوود مەحەممەد ڕاست دەکات کاتێ دەڵێ: «ئەو تەرزە ڕۆشنبیرانە لە ڕۆژگارێکدا کە خۆیان خەریکی خەباتی نهێنی دەبن هەمـوو پۆلیسی نهێنیی وڵاتەکەی خۆیان بە جـاسـووس دادەنێن، کـەچی دووتر کـە دەسـەڵات دەگـرنە دەست دەبنەوە جاسووس بەسەر غەیری تاقمی خۆیاندا».

بەپێچەوانەی هەڵوێستی ڕۆشنبیر و مامۆستایانی زانکۆ، دەبینین قوتابی و گەنج و خوێندکارانی زانکۆ، دەسپێشـخەر، لە زۆربەی بەڵا و قەیرانە گورچووبڕەکاندا پێش هەموو توێژێکی دیکە لە پێشەوەدا بوونە: بۆ نموونە لە کـاتی دەنگۆی لەشکرکێشییەکەی تورکیا بۆ ناو خاکی کـوردستانی عـیراق، لە کـاتی زەبروزەنگی حکوومەتی فـاشیـستی سووریا بەرامبەر خەڵکی کـوردی قـامـشلووی کـوردسـتـانی سـووریا، لە کـاتی جاسـووس

دەرچوونی هەندێ لە ئەندامە بەرزەکانی ناو حیزبە دەسەڵاتدارەکان و هەندێ لە مامۆستایانی زانکۆ، لەکاتی هەڵوێست وەرگرتن لەهەمبەر کوردستانی بوونی کەرکووک، لەکاتی هەڵوێست وەرگرتن لەهەمبەر ستەمی کۆماری ئیسلامیی ئێران بەسەر خوێندکارە کوردەکانی زانکۆکانی تاران و سنە؛ لەکاتی تاڵانکردنی مۆزەخانەی هەولێر.. دەبینین ئەم توێژە چاونەترس و بێدارە، پێش حکوومەت و حیزب و سیاسەتمەدارەکان، پێش روناکبیرەکان، تەنانەت پێش مامۆستاکانی خۆشیان لە زانکۆ دەسپێشخەر بوونە: یەکەمین توێژ بوونە کە نارەزایی و هەڵوێستی خۆیان نواندووە؛ چ بە مانگرتن یان بە خۆپیشاندان یان بە چالاکیی دیکە.. دووای ئەوان ئنجا توێژە ناوبراوەکانی دیکە -ئەمەش دووای وەرگرتنی ئیعاز لە حیزب- رێپێوانێکیان تا بەردەمی پەرلەمان کردووە! بۆ سەلماندنی ئەم قسانەم پێویست ناکا رۆژ و بەروار و نموونەی دیکە دەسنیشان بکەم. هەر کەسێکی بێدار لە ماوەی ئەو چەند ساڵەی دووایدا لە کوردستان ژیابێت، دەزانێ ئەمە پیاهەڵدان و زێدەرۆیی نیە لە بەستێنی سەرازایی ئەم توێژە جەسوور و هەمیشە بێدارە!

جگە لە هەموو ئەمانەش، گەنج و قوتابی، بەپێچەوانەی پیر و مامۆستا (کە عادەتەن خۆی بە دەسەڵاتدار دەزانێت و لە تەمەنێکی هەڵکشاودایە) لەرووی فیزیکەوە، بە سروشتی خۆی، ناوەڕۆکێکی راچەنیو، سروشتێکی سەرازا و سەرەرۆی هەیە. کەواتە، لەچاو پیر و مودیر و مامۆستا و مەلا و عەمیدەکان، بێگومان گەنج جەسوورتر، بێدارتر، یاخیگەرتر و سەرازاتر دەکەونەوە. بڕوانە نالی، چەن خاکەڕا و جوان بەراوردی گەنجێتی و پیرێتی دەکا:

ئەو پیری خەرەف، ئافەتی مەردی و صەفا بوو
تۆ شۆخ و جوان، دوور بی لە ئافات و خەرافات

هەر قۆناغێکی دیاریکراوی تەمەن خاوەن خاسیەتی تایبەتمەندی خۆیەتی: پیر، کە تاقەتی نەماوە، حەزدەکا دانیشێت و ئیسراحەت بکات و بکشێتەوە؛ منداڵ ورک دەگرێت و جارجار کەمێک یاخی دەبێت: گەنجیش - لە نەوجەوانێتی و خوێندکارییەوە تا دووای تەواوکردنی زانکۆش -

فیزیک و سروشتە تایبەتمەندەکەی، ئەو خاسیەتەی پێ دەبەخشێ کە هەمیشە حەزبکات یاخی ببێت و جەربەزەیی بنوێنێت و عاشق بێت، ئەو هێزە مەزنەی پێ دەبەخشێت کە بتوانێ موغامەرات بکات و سەرکێشی بکات و هاوار بکات و چێژێکی بێ پایان لە هەرچی شتێکدا ببینێت کە بوونی خۆی تێیاندا وەدی دەهێنێ - بام هەرا و هەڵە و وێرانکردنیش بێت!

ئەم ئارەزووی یاخیبوون و جەربەزەییە لای گەنج، لەوکاتەدا دەگاتە چڵەپۆپە کاتێ عاشق دەبێت و بواری مومارەسەکردنی ئەو عەشقەی -بەو شێوەیەی خۆی دەیەوێ- لێ سەندراوەتەوە..

عاشقبوون تەنێ لە هەرەتی گەنجێتیدا دەبێ، گەنجیش ئیتر لەم کاتی عاشقبوونەدا جۆشێکی داهێن و خرۆشێکی یاخیگەر پەیدا دەکات، وەک مەحوی دەڵێ:

لە بەردەرگاهی عیشقا یەکسەرە هەر کەس سەری دانا
ئەگەر پەتیارەیەک بوو، بوو لە سەد عەللامە داناتر

کەواتە، من واتێدەگەم، یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوەی ک قوتابیی ئێمە هەمیشە لەسەرێ و یاخی و تووڕە و بێزارن دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە دڵیان دەرهێندراوە، بواری ئەوەیان لێ سەندراوەتەوە کە ویست و هەوەس و ئاوات و ئارەزووەکانی خۆیان مومارەسە بکەن! ئەم بێبەری بوون و کەموکورتییەش، بێگومان، بەتەنیاش بێ، هۆیەکی کیفایەتە بۆئەوەی خوێندکاری زانکۆ و گەنج بیانەوێ تووڕە بن و ڕاپەڕن، بیانەوێ دنیا بگۆڕن و بکەونە ناو شەقامەکان هاوار بکەن:

گوو لە کۆمەڵگە دەکەم .. ئنجا دڵم خۆش دەبێ.
«پیرۆز» دوژمنی ئێمەیە.
کەمێک بە گوێ نەکردن، دەبێتە زۆرێک دەسکەوت
مێشکتان و زنجیری پانتۆڵەکانتان.. بکەنەوە!
با قەدەغەکردن قەدەغە بکرێت!

لە هەموو وڵاتێکدا جیلێک دەمرێ بۆ ئەوەی کتێبێکی باش لە دایک ببێت. بەڵام لە کوردستانی ئازادی دووای صەدام حسێن دا وا پازدە ساڵ

زیاتره نەسلە پیرەکەی ڕابردوو یان ڕۆشنبیرەکانی نەوەی پێش ڕاپەڕین -بە هەموو مامۆستاکانی زانکۆشەوە - هیچ کتێبێکیان بڵاونەکردۆتەوە کە گێچەڵێک بۆ دەسەڵات یان بۆ نەریتەکان بنێتەوە؛ یان ڕۆحیات و ئەقڵ و فەلسەفە و ئەخلاقی سەردەمەکەی خۆی هەڵوەشاندبێتەوە و خستبێتنیە ژێر پرسیارەوە؟

ئایا ئەمە واتای چی دەگەیەنێ؟ واتای ئەوە ناگەیەنێت کە ئەو جیلەی پێشوو، بە مامۆستایانی زانکۆ و ڕۆشنبیرانیشەوە؛ هیچ یەکێکیان لەناو ڕووداوەکاندا نەژیاون و بیریان نەکردۆتەوە؟! ئەمە لەکاتێکدا زۆربەی ئەو وتار و ڕیپۆرتاژ و کتێبە بەهادار و بێدارانەی دەنووسرێن، زۆربەی ئەو بزاف و کار و چالاکییە دیارانەی هەن، هی ڕۆشنبیرە گەنجەکانن، هی ئەو قوتابیانەن کە ناسنامەیەکی ڕۆژنامەنووسانەیان لە باخەڵدایە و تەنێ ئەو گەنجانەشن زۆر جاران -لەناکاو- برادەرە گەنجەکانیان لێفە و دۆشەگ یان شووتییەکی گەرمیان بۆ دەبەنە بەندیخانەکانیان، کاتێ لەسەر ڕیپۆرتاژێکی جەسوور لەبارەی فەسادی ئیداری چەند شەوێک تەوقیف دەکرێن.

کەواتە، ئاشکرایە، هەڵوێستی مامۆستایانی زانکۆ لە هەڵوێستی کرێکاران و جوتیاران و ڕۆشنبیران بەربادتریشە. جگە لەمەش، ئەم توێژەی مامۆستایان، وەک ڕۆشنبیران، خودی خۆیان بەشێکن لە دەسەڵاتە مەعریفییە کۆن و پیرەکەی فەرمانڕەوا، واتە بەشێکن لە دەسەڵاتە کارگێڕییەکەی گەنج و خوێندکارانیان بەستۆتەوە. بەکورتی: چاوەڕێی ئەوە نەبین بەهیچ شێوەیەک کە ڕۆشنبیر و مامۆستای زانکۆی نەسلی ڕابردوو بێن مەعریفەیەکی یاخی و ئەپستمۆلۆژیایەکی هاوچەرخ و ڕەخنەگر فێری گەنج و قوتابیان بکەن، وەک حاجی قادری کۆیی دەڵێ:

دەستگیریت لە عەمەلدا قەت نەکا مورشیدی پیر
دەستی تۆی گرتووە، پێی بەستووی مانەندی ئەسیر!

بزافی «گەنجە کوردەکان» و ڕێکخراوی هێڤی
لەگەڵ بزافی ئەمڕۆی گەنج و قوتابیان
چۆن بەراورد دەکرێ؟

ڕاپەڕینی «گەنجە کوردەکان» کە دامەزراندنی ڕێکخراوی خوێندکارانەی (هێڤی) لە ١٢-١٩١٣ تەنیا پەنجەیەکی بچووکی بوو، ڕێنسانسێک بوو؛ تا ئێستا هاوتای دروست نەبۆتەوە.. لەو کاتەوە تا ئێستا لە هیچ قۆناغێکی مێژوومانەدا نەبیندراوەتەوە. بۆیە بەراوردکردنی بە دۆخی ئەمڕۆمان، تەنیا لە بەستێنی چەند تێبینییەکدا دەمێنێتەوە:

ڕاپەڕینی «گەنجە کوردەکان» ڕێنسانسێکی کولتووری و کۆمەڵایەتی و تەکنیکی و سیاسیی مەزن بوو لە ئاستی هەموو کوردستانی گەورەدا، کە سەرەتاکەی بە چەند قوتابی و گەنجێکی ئاوارەی ئەستەمبوڵ دەستی پێکرد، واتە چەند خوێندکار و گەنجێکی ڕۆشنبیری وەک د. عبداللە جەودەت و پیرەمێرد و عبدالرحمن بەدرخان و ژەنەراڵ شەریف پاشا و د. کامەران بەدرخان و حسێن حوزنی موکریانی و چەندێکی تر(لەوانەیە بەتەمەنترینیان حاجی قادری کۆیی بووبێ) بناغەی ئەم ڕێنسانسەیان دامەزراند.

هەموو ئەم ڕێنسانسە، بە پارە و پووڵی شەخسیی خودی ئەم گەنج و خوێندکارانە هاتە دی، تەنانەت کڕینی چاپخانەکان و دروستکردنی قوتابخانەکانیش بە پارەی باخەڵی خۆیان بوو: هیچ حکومەتێک و وەزارەتێک لەپشت ئەم ڕێنسانسەوە نەبووە. ئەمەش بەپێچەوانەی هەموو ڕێنسانسێک لە دنیادا کە هەمیشە پێویستە دەوڵەتێک کۆمەکیان بکات. هەروەها ئەمە لە هەمان کاتدا پێچەوانەی دۆخی ئەمڕۆیشە، کە بزافی خوێندکاران و لاوانی ئەمڕۆ حکوومەتی هەرێم کۆمەکیان دەکات. ئەمەش،

دیسانەوە، خۆڕاگری و باوەڕ و هێزی ئەو نەسلە لەخۆبردووە بوێرەی ڕابردوو دەردەخات کە -بە پارە و پووڵی خۆشیانەوە- چەند سوور بوونە لەسەر خەبات!

بزاڤی خوێندکار و لاوانی ئەوکاتە بزاڤێکی وەک گوتمان سەرتاپایی بوو، خۆیان هەڵدەقورتاندە هەموو بەستێن و بوارێک (سیاسی، کۆمەلایەتی، کولتووری، چینایەتی، دینی..هتد)، دەیانویست گۆڕان لە هەموو ئەم بوارانەدا ساز بکەن و تەنیا بۆ بەرژەوەندییەکانی خۆیان کار نەکەن (بێگومان هەر بۆیەش توانییان ئەو ڕێنسانسە بێ هاوتایە لە مێژووی کوردستاندا تۆمار بکەن)؛ بەلام بزاڤی قوتابیان و لاوانی ئەمڕۆی کوردستانی عیراق، تەنیا لە چوارچێوەی بەرژەوەندییەکانی خوێندکاران دەسووڕێتەوە و خۆیان نادەن لە قەرەی گرفتەکانی غەیری خۆیان؛ لەمەش بەدبەختانەتر کار زیاتر لە چوارچێوەی بەرژەوەندییەکانی قوتابیانی سەر بە یەک حزب دەکەن. ئەم خاسیەتەش نەنگترین و خراپترین خاسیەتی ئەم بزاڤەیە و لەم ڕووەوە پێویستە ئەم بزاڤەی ئەمڕۆ، ڕەخنەیەکی زۆر توند لە خۆی بگرێت، چونکە:

١- ئەم بزاڤە ئەمڕۆ کار تەنیا لە چوارچێوەی بەرژەوەندییەکانی توێژی خۆیان (لاوان و خوێندکاران) دەکەن. خۆیان هەڵناقورتێننە کێشە سیاسی و کۆمەلایەتی و پەروەردەیی و چینایەتی و گرفتەکانی دیکەی بۆ نموونە لە بەستێنی ژیانی سێکس و دەستوور و بەرهەمهێنان و بووژاندنەوەی ئابووریی نیشتیمانییەوە دێنە پێشەوە.

٢- بزاڤەکە خۆی بەسەر دوو ڕێکخراوی سەرەکی، (قوتابیان) و (خوێندکاران)، دابەش کردووە، جگە لە ڕێکخراوی خوێندکارانەی حزبەکانی دیکە (فێرخواز) و (گشتی) و .. هتد.

ئەمە مانای وایە بزاڤەکە خاسیەت و ناوەڕۆکێکی حزبایەتیانەی هەیە، هەر یەکێکیان وەک ئامرازێک وان -نەک وەک شەخسیەتێکی زیندووی سەربەخۆ- کار لەپێناو بەرژەوەندی و ئامانجەکانی تەنێ حزبێک دەکەن.

ئەم حیزبی بوونەی ڕێکخراوە خوێندکاری و گەنجانەکانی ئەمڕۆی کوردستان، ئەم لایەنە خراپانەی هەیە:

- هەر یەکێک لەم ڕێکخراوانە سیفەتی عەشیرەتێکی وەرگرتووە، خاسیەتی هۆزێکی سەدەکانی ناوەڕاستی وەرگرتووە. تاکەکەس تێیاندا دەنگی خنکاوە، پەیوەندیدارە بە نەریتی هۆزەکەیەوە. عەشیرەتەکەی (واتە ڕێکخراوەکەی) داوای لێدەکات هەمیشە هاوچوونی ئەندامانی دیکە بێت؛ ئەمە لەکاتێکدا ڕێکخراوی خوێندکاری و گەنجانە پێویستە لەپێناو تەقاندنەوەی هەستی تاکەکەسیانەی ئەو تێبکۆشێت، ڕێگەی پۆ خۆش بکات تاک و ئازاد بژیت، داوای ماف و ئازادییەکانی خۆی بکات؛ یاخی بێت لەدەست نەریت و چوارچێوەکان: نەک بەپێچەوانەوە.

بۆیە من پێم وایە، تاکو ئێستاش سیستەمی هەر هەموو ڕێکخراوەکان بریتیە لە هەمان سیستەمی عەشیرەت و هۆزەکانی سەدەکانی ناوەڕاست بەلام لە جلوبەرگێکی نوێدا.

بەکورتی، من دەمەوێ ئەوە بە گەنج و قوتابیان بڵێم:

ئینسانی گەنج یان خوێندکاری مەرد کاتێ تووڕە دەبێت و دەیەوێ یاخی بێت نابێ مننەتی بە هیچ حکومەت و عەشیرەت و باوک و باپیران و براگەورەیەک بێنێ. وەک دیکارت دەڵێ: «من نامەوێ تەنانەت ئەوەش بزانم ئاخۆ پێش من خەڵکی تر هەبوونە یان نا؟!».

گەنجی یاخی یان قوتابییەکی سەرازا کاتێ دەیەوێ کردەوەیەکی مەردانە و سەرازا لەپێناو گۆڕانسازییەک بنوێنێ نابێ پرسیار لە حزبەکەی خۆی بکات: مەگەر تەنیا ئەوە نەبێت بچێ قەناعەت بە هاوڕێ و هاوئازارەکانی دیکەیشی بهێنێت.

- ئەم حیزبی بوونەی ڕێکخراوەکان وای کردووە هەر یەکێک لەم ڕێکخراوانە (لە هەموو ڕوویەکی سیاسی و کۆمەلایەتی و ئابووری و کولتوورییەوە) خاوەن سەربەخۆیی و بڕیاری سەربەخۆی خۆیان نەبن. ئازاد نەبن لە ڕەفتار و بڕیار و چالاکییەکانیاندا. بۆ نموونە ئەگەر حزبەکەی گوتی (نابێ لە کانی وەتمان بەملاوە بڕۆی، نابێ بڕوا). وەک لە سەرەوەدا باسمان کرد تەنانەت هیچ یەکێک لە تاکەکان و ئەندامەکانیش نابێ بڕۆن! ئەمەش

چونکە، وەک فەیلەسووفی سەرازای کورد، مەسعوود محەمەد دەڵێ: «مرۆی سیاسی بەزۆری قسەیەک دەکوتێتەوە کە لەگەڵ بەرنامەکەی خۆیدا بڕوات.» نەک لەگەڵ بەرژەوەندی و ئازادی و دۆخی تاکەکەسەکان و تەنانەت هەموو کۆمەڵگاش!

بۆ نموونە لە کاتی جەنگی براکوژیدا کە چەندینساڵی خایاند، هیچ یەکێک لە دوو ڕێکخراوە خوێندکاری و قوتابیانە سەرەکییەکە نەک هەر ڕۆڵیان نەبوو لە ئاشتکردنەوەی ئەو دوو حیزبە، نەک هەر نەهاتن بە خۆپیشاندان فورسایەک بۆ سەر دوو حیزبەکە دروست بکەن لەپێناو ڕاگرتنی شەڕ، بەڵکو لەئەنجامی پابەندبوونیان بە بڕیارەکانی سەرکردایەتیی دوو حیزبەکە چەند لاپەڕەیەکی ڕووزەرد و شەرمەزاریشیان لە مێژووی بزاڤی خۆیاندا تۆمار کرد.

لەوانەیە ئێستا ئەندامی سەرکردایەتیی یەکێک لەو ڕێکخراوانە لێم بێتە گۆ و گاڵتە بەم قسانەم بکات و بڵێ «باشە، بەڵام لە هەموو دنیادا و لە فەڕەنساش هەر حزبێک ڕێکخراوێکی قوتابیانە یان گەنجانەی خۆی هەیە».

ئەگەر هەر حزبێک هەشبێت، ئەوا ڕێکخراوە گەنجانە یان خوێندکارییەکەی، لەگەڵ هەر ڕێکخراوێکی دیکەی حیزبێکی دیکەدا هاوپەیمان و هاوئازار و هاوئامانجن، لەوەدا یەک دەگرنەوە کە ئەوان هەموویان بەرگری لە یەکیەتیی بەرژەوەندییەکانی گەل دەکەن (بۆیە لەو وڵاتانەدا هیچ ڕێکخراوێکی خوێندکاری و گەنجانە ئەوە لە حیزبەکەی خۆی قەبووڵ ناکا -لە هیچ دۆخێکدا- ڕۆڵەکانی گەل یان تەنانەت ئوتومبێلێک و .. بزنێکیش ببێتە قوربانیی جەنگێکی براکوژی). ئەمە لەڕووی سیاسییەوە. لەڕووی ڕێکخراوەییشەوە، هەر ڕێکخراوێک تێدەکۆشێت لەپێناو بووژاندنەوەی ڕەهەندە تاکەکەسی و خوێندکاری و گەنجانەکانی ئەو توێژە، نەک خۆکردنە دەسکەلای ئەو حیزبە و ماستاوساردکردنەوە بۆ مەکتەبی سیاسیی ئەو حیزبە.

بۆیەش من پێم وایە لە هەر کۆمەڵگەیەکدا کێشەی حزبایەتی و شەڕی چەکداری کەمتر بێت و پێکەوەژیانی ئاشتیانە بەرقەراربووبێت، ئەوا خوێندکاران و گەنجان باشتر دەتوانن خۆیان سازبدەن لەپێناو وەدیهێنانی ئامانجەکانی خۆیان. چەند زیاتر دیموکراسی بەناو کۆمەڵگەدا ڕۆبچێت، هێندە زیاتر قوتابیان و لاوانیش بەرەو پێشەوە هەنگاوی جوانتر و گەشتر دەنێن. ئەم ڕێکەوتنەی ئەم دواییەی یەکیەتی و پارتی و دامەزراندنەوەی پەرلەمان، کە بێگومان بەرەو چەسپاندنی ئاشتی و دیموکراسی هەنگاو دەنێت، بە بۆچوونی من: سەرەتایەکی تازە دەبێت لە ڕاستەڕێی خەباتی قوتابیان و لاواندا.

لەوانەیە ئێستا دیسان ئەندامی سەرکردایەتیی ڕێکخراوێکی دیکە لێم بێتە گۆ و هەر سەبارەت بەم قسانەی پێشوومەوە کە گوتبووم (هیچ ڕێکخراوێک سەربەخۆ نیە و پووڵ لە حزیکەوە وەردەگرێ)؛ لێم بپرسێ:

- باشە، لە هەموو دنیادا و لە فەرەنساش هەر ڕێکخراوێک، ئەگەر بۆدجەکەی لەو حیزبەوە و بەهۆی ئەو حیزبەوە وەربگرێت، ئایا نابێت وەفای بۆ ئەو حیزبە هەبێت و گوێڕایەڵی بێت؟

لە وەڵامدا - دەبێ بزانین: بەپێی قانوونی هەموو دەوڵەتێکی دیموکرات و نیمچە دیموکرات، هەر پێنج یان پازدە کەسێک ئەگەر کۆببنەوە و ویستیان ڕێکخراوێک یان سەنتەرێک دروست بکەن، مافی خۆیانە و بۆیان هەیە بیکەن و بۆدجەیەکی مانگانەشیان بۆ تەرخان بکرێت. لە لایەکی دیکەشەوە، دیسان، لە قانوونی هەموو دەوڵەتێکی دیموکرات و نیمچە دیموکراتدا: حکوومەت بڕێک پارەی دەسنیشانکراوی تەرخان کردووە بۆ بۆدجەی ڕێکخراوە جۆراوجۆرە ناحکوومەتییەکان. ئەم پارەیە پارەی هیچ حیزبێک نیە بەتەنیا، پارەی گەلە، لەڕێگەی حکوومەتەوە - ئیتر ماوەیەک ئەم حکوومەتە پارتی بەڕێوەی دەبات و ماوەیەکی دیکە یەکیەتی یان کۆمەڵ یان حزبی شوعی، فەرقی نیە بۆ ڕێکخراوەکە -.

کەواتە بۆچی دەبێ خوێندکاران یان لاوان کاتێ ڕێکخراوێک یان سەنتەرێک بۆ بەرژەوەندییە گشتییەکانی خۆیان دادەمەزرێنن پێویستە تا

هەتایە سوپاسی یەکیەتیی نیشتیمانیی کوردستان بکەن و منەتباری بن لەبەرئەوەی مۆڵەتی پێ داون و بۆدجەیەکی مانگانەی بۆیان بڕیوەتەوە؟ یان بۆچی پێویستە لە پاداشتی ئەوەدا تا هەتایە لە خزمەتی بڕیارەکانی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستاندا بن؟! خۆ ئەو بۆدجەیەی بۆ چالاکییەکانی ڕێکخراوەکە تەرخان کراوە هیچ یەکێک لەو گەنج و قوتابیانە نەچوونە بەو پارەیە مایەسیریی خۆیانی لە لەندەن پێ چاک بکەنەوە؟! نەچوونە ژنی دوومی پێ بێنن وەک ئەندامی مەکتەبی سیاسیی هەندێ لە حیزبەکان دەیکەن.

کەواتە پێویست وایە:

- خوێندکاران و لاوان هەرگیز بەم هەستی کەمی شەرمەزاری و منەتبارییەوە کار نەکەن و چیتر واتێنەگەن کە ئەم پارە و بۆدجەیەی لە حکوومەتەوە بۆ سەنتەر یان ڕێکخراوەکەیان دێت، سەدەقە و زەکات و خێری فلان حیزبە؛ بەڵکو پارەی گەل و سامانەکانی ئەم نیشتیمانەی خۆیانە و بەپێی قانوونێک کە لە پەرلەمانەوە دەرچووە، کاری پێ دەکرێت.

- پێویست وایە ئەم بۆدجەیەی دەدرێتە سەنتەر و ڕێکخراوەکان، تەنیا لە حکوومەتەوە بێت؛ واتە پێویستە حزب دەسەڵاتی ئەوەی لێ بسەندرێتەوە کە بۆدجە بۆ سەنتەر و ڕێکخراوەکان ببڕێتەوە.

- پێویست وایە، لەمەودووا ڕێکخراوەکان لەوە ئەرخایین بن کە ئامانجەکانی ڕێکخراوەکەیان لەپێناو بەرژەوەندییە گشتییەکانی تاکەکانی ئەو توێژەیە کە ڕێکخراوەکەی لەپێناو دامەزراوە، لەپێناو زەمینەخۆشکردنە بۆ پراتیک کردنی ئازادییەکان و مافەکانی گەنجان و قوتابیان؛ نەک لەپێناو پاداشت دانەوەی ئەو حیزب و حکوومەتەی کە بۆدجەکەی بۆ بڕیونەتەوە.

بێگومان تەنیا و تەنیا لەم کاتەشەوە هەر ڕێکخراوێک دەتوانێ هێز وبڕستی خەبات پەیدا بکات کە سەربەخۆ و ئازاد بڕیار بدات و کار بکات.

- ئەم حیزبی بوونەی ڕێکخراوەکان، خەوشێکی دیکەیشی هەیە، ئەویش ئەوەیە کە ژمارەی ئەندامان و لایەنگرانی کەم دەکاتەوە: تەنیا ئەو کەسانە لایەنگیر و ئەندامی دەبن کە سەر بەو حیزبەن کە کۆمەکی ڕێکخراوەکە دەکات. لەم کاتەشدا ئەو ڕێکخراوە، بام ئامانجی بەرز و جوان و مەزنیشی هەبێت، بەڵام مەکزیەمی لایەنگرەکانی بریتی دەبن لە مەکزیەمی لایەنگرە حیزبییەکانی.

ئەمەش مانای وایە ئەم حیزبی بوونەی ڕێکخراوەکان، توێژی لاوان و خوێندکاران تووشی پارچەپارچەیی دەکات؛ هێزی قوتابی و گەنج هەڵمەدەمژێت و کەمی دەکاتەوە. ناهێڵێ پشتی یەکتر بگرن و لە کاتە چارەنووسسازەکاندا بەڕاستی لەیەکتر کۆببنەوە و داخوازییەکانیان سەربگرێت. چونکە هەر یەکێکیان لە ئاشێک دەکات و هەر یەکێکیان بەجیا بەرەو ئاراستەیەک دەڕوا و هەر یەکێکیان بەجیا لە شوێنێکی جیا کۆدەبێتەوە.

هەر ئەمەشە هۆی ئەوەی کە تا ئێستا ڕاپەڕینێکی سەرتاپاگیر، گۆڕانسازییەکی سەرتاپاگیر هەموو کوردستانی نەگرتۆتەوە: چونکە تا ئێستا توێژی گەنج و قوتابی نەیانتوانیوە ببنە قورساییەک و هێزێک بۆ سەر حکوومەت، تەنانەت نەیانتوانیوە یەک نوێنەریشیان نەک هەر لەناو پەرلەماندا بەڵکو نەیانتوانیوە نوێنەریان لەناو ئەنجوومەنی هیچ زانکۆیەک و تەنانەت لەناوئەنجوومەنی هیچ بەڕێوەبەرایەتیەکی بەرپرسیش هەبێت.

هەمیشە، بۆئەوەی داخوازییە هەمەکییەکان جێبەجێ بکرێن، پێویستە ئەو ڕێکخراوەی داخوازییەکان دەردەبڕێت هوشیارییەکی باشی لەبارەی یەکێتیی تاکەکانی خۆیەوە هەبێت؛ پێویستە هەوڵبدات کۆیان بکاتەوە یەکڕیزیان بکات بۆئەوەی یەکهێز بن، یەکدەست بن! نەک پەرتەوازە و بێهێز.

- ئەم حیزبی بوونەی ڕێکخراوەکان، بیری ئەندامانی ڕێکخراو تووشی کڵێشەگەرایی و ڕەقهەڵاتن دەکا، هەروەها فیزیکی ئەندامانی ڕێکخراو

دەکوژێت.

هەموومان دەزانین حیزب بیرکردنەوەی ئینسان لە چوارچێوەی خۆیدا بەند دەکات. ناهێڵێ ئازادانە بیر بکاتەوە: حیزب چۆنی بیر کردەوە، ئەویش دەبێ بە هەمان شێوە بێت! هەر بۆیەش دەبینین لە کوردستانی ئازادی دووای ڕاپەڕیندا - سەرەڕای نەمانی بەعس- قوتابیان و لاوان تەنانەت ڕووناکبیرانی گەورەش بڕیار و ئیرادەی خۆیان سپاردۆتە حزبەکان. ئەمە دوو لێکدانەوە هەڵدەگرێ:

١- حزبەکان توانیویانە بڕیار و ویست (ئیرادە) لە لاوان و خوێندکاران و ڕۆشنبیران بسێننەوە.

٢- قوتابی و گەنج و ڕووناکبیرانیش بە ڕۆڵی خۆیان، تاقەتیان نەماوە، چارەنووسی خۆیان و گەلەکەیان سپاردۆتە دەست بڕیار و ویستی مەکتەبی سیاسیی حیزبەکانەوە.

کەواتە، ئەمەیە هۆی ئەوەی کە ئەمڕۆ (تاکەکەس) ڕۆڵ و بەها و ئازادی و سەنگی نیە و نەماوە: حیزب لەجیاتی ئەو بیردەکاتەوە.

کەواتە، ئەمەیە هۆی ئەوەیش کە ئەمڕۆ (یاخیبوون) نیە: حیزب- خۆی لەجیاتی ئەوان یاخی دەبێ.

بەم شێوەیە، لە سۆنگەی ئەوەی کە حیزب بیرکردنەوەی تاکەکەسیانە و بیرکردنەوە لە یاخیبوون دەکوژێت، کەواتە مانای وایە بیرکردنەوەش نامێنێت (تەنانەت لەناو پەرلەمانیشدا). یاخیبوون -کە جەوهەری پێشکەوتنی تاکەکەسە- لەبەین دەڕوات و نامێنێ: چونکە یاخیبوون- هەموومان دەزانین- لەوکاتەدا دەست پێدەکات کە «من» بیری کردەوە.

ئەمەش مانای وایە کە ئێمە، لەمێژووی خۆماندا، دەبین بە سەردەمێکی بێ یادەوەری؛ سەردەمێک کە هیچ پێشبینی و مومکیناتێکی لێوە لەدایک نابێ.

لەبارەی کوژرانی فیزیکی ئەندامانی ڕێکخراویشەوە، دەزانین یاخیبوون ڕەهەندێکی فیزیایی هەیە. تۆ سەیرکە، تەنانەت منداڵ یان نەوجەوان ئەگەر یاخی نەبێت (بەرامبەر باوک، دایک، قوتابخانە..هتد) ئەوا ناتوانێ

بکاته خــودی خــۆی و ســەربەخــۆ بێت، ناتوانێ داهێنەر بێت؛ ناتوانێ تەنانەت گەورەش ببێت. کەواتە، هەر کۆمەڵگەیەک یان حزبێک ئەگەر نەوجەوان و گەنج و قوتابی لە چوارچێوەی خۆی بدات یان سانسۆر بخاتە سەر یاخیبوونەکانیان، ئەوا چاڵی مردن بۆ خۆی و بۆ ئەو نەوجەوان و خوێندکارانە هەڵدەکەنێ. چونکە کە خەون و ئارەزووە تاکەکسییەکان، یان کاتێ بڕیاری تاک و ویستی تاکەکەس نەمێنێ، تاکەکەس -خۆیشی نامێنێ.

بەم شێوەیە تاکەکەس (گەنج، قوتابی، ڕۆشنبیر) لە وڵای ئێمەدا، بەردەوام دەژی، بەڵام ئیمازی (بیرۆکەکەی لەبارەی خۆی) نەماوە. ئەمەش - بەڕای حیزب - مردنێکی تراژیدی نیە، بەڵکو مردنێکی شکۆمەندانەیە، لەپێناو گەل و شەهیدبوونە. خۆبەخنکردنە لەپێناو عەشیرەت و حزب و گەل.

جیاوازییەکی دیکەی نێوان بزاڤی «گەنجە کوردەکانی سەرەتای سەدەی بیستەم» لەچاو هی ئەمڕۆ لەوەدایە کە ئەوان چەندین دەروازەی کولتووری ڕۆژئاواییان بەسەر خۆیاندا کردبوو. بەتایبەتی دەروازەی ئەستەمبۆڵ و ئەورووپا، توانیبوویان خۆیان فێری چەندین زمانی ئەورووپی بکەن (بۆ نموونە: د. کامەران بەدرخان: ئینگلیزی و فەرەنسی و ئەڵمانی؛ د، عبدالله جەودەت: فەرەنسی و ئینگلیزی؛ عبدالرحمن بەدرخان: ئەرمەنی و فەرەنسی؛ میقداد- مەدحەت بەدرخان: فەرەنسی؛ ژەنەڕاڵ شەریف پاشا: ئیتاڵی و فەرەنسی و ئینگلیزی، حسێن حوزنی موکریانی: ڕووسی و ئینگلیزی و فەرەنسی؛ ع. ڕ. هەکاری: ڕووسی و ئەڵمانی؛ مەمدووح سەلیم: فەرەنسی...). ئەم زمانانەیان بەکاردەهێنا بۆ بووژاندنەوە کولتووری و کۆمەڵایەتییەکەی ژیانی کورد. ئەمە لەکاتێکدا خوێندکار و لاوانی ئەمڕۆ، خەریکە زمانی عەرەبیەکەشیان لەبیر دەچێتەوە: لە کوردی زیاتر هیچ زمانێکی دیکە نازانن، مەگەر بەدەگمەن نەبێ، هەندێکیان کەمێک فارسی یان کەمێک عەرەبی بزانن.

جیلێکی نوێ، لە قوتابیانی سەرەتاییەوە تا زانکۆ، لە ئێستاوە دروست بووە کە عەرەبی نازانێ. ئەمەش چونکە ئەمڕۆ لە کوردستاندا زمانی عەرەبی وەکو جاران لەناو دەزگا و تەلەڤزیۆن و ڕادیۆ و قوتابخانە و زانکۆکاندا بالادەست نیە. ئەم دوورکەوتنەوەیە لە زمانی عەرەبی، بە بۆچوونی من، دیاردەیەکی زۆر خەتەرناکە چونکە تاکو ئێستا ئێمە ئەلتەرنەتیڤی زمانی عەرەبی و کولتووری عەرەبیمان نەدۆزیوەتەوە! وازهێنان لە کولتوور و زمانی عەرەبی، قەیناکە: بەڵام ئەدی نابێ بیر لە دۆزینەوەی زمان و کولتوورێکی دیکە بکەینەوە؟ ئەدی نابێ بیر لە هێنانەئارای میتۆد و مەنهەجێکی تازەی کار و خوێندن و ڕۆشنبیری بکەینەوە؟ ئەم کارە وەک ئەوە وایە کە تۆ لە ژوورێکدا بژیت و تەنیا یەک پەنجەرەی هەبێت و بێیت ئەو پەنجەرەیەش دابخەیت. ئیتر ئاشکرایە، تۆ لە ژوورێکی داخراوی بێ پەنجەرەدا دەخنکێیت، بۆگەن دەکەیت!

من واتێدەگەم، ئەم جیلە نوێیەی ئەمڕۆ، ئەگەر ئاوها بەردەوام بێت و هیچ گۆڕانێک لە مەنهەجی کتێبە پەروەردەییەکان نەکات و هیچ میکانیزمێکی نوێ بۆ فێربوونی زمانی ئەورووپی وەدەست نەهێنێت، وەک دەڵێن «لە قەلانیش دەبێت و لە کۆترانیش دەبێ»؛ واتە هەم زمان و کولتوورە عەرەبییەکەیان لەدەست دەچێت، هەم دەستیان بەو کولتووررە ڕۆژئاواییەش ڕاناگات کە خەونی پێوە دەبینن!

حەیف لەوەدایە تاکو ئێستا، سەرەڕای ڕابووردنی پازدە ساڵ بەسەر ڕاپەڕیندا، وەزارەتی پەروەردە و ڕۆشنبیری و زانکۆکان و ئەکادیمیاکان، هیچ یەکێکیان بە هیچ شێوەیەک بیریان لەم کێشە خەتەرناکە نەکردۆتەوە و هەستیان بە مەترسیی ئەم مەحروومیەتە کولتوورییە نەکردووە. پێویستیی گۆڕینی مەنهەج و ناوەڕۆکی کتێبەکانیش (لە سەرەتاییەوە بگە تا قۆناغی زانکۆ ئەوا هەر هیچ!). ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە تاکو ئێستا هیچ وەزیرێک و ئەکادیمییەک و سەرۆک زانکۆیەک و سەرۆک کۆڕی زانیارییەک لە ئاستی ئەرک و ئەمەکە زانستی و ڕۆشنبیری و پەروەردەییەکاندا


نەبوونە: هیچ یەکێکیان نەیانتوانیوە پەی بەوە بەن کە کۆمەڵگە نوێیەکە و نەسلە تازەکە چ جۆرە کێشە و گرفت و ئاوات و پێداویستییەکیان هەیە!

بەم شێوەیە، دەبینین، هیچ یەکێکیان، هیچ بەرنامەیەکی ڕۆشنبیری و زانستی و پەروەردەیی و زانکۆیی هاوچەرخی ئەوتۆی پێ نەبووە کە لە بەستێنی پێداویستی و هەلومەرجە تازەکەی کۆمەڵگەی دووای ڕاپەڕیندا پیادەی بکات. هەر وەزیرێک و سەرۆک زانکۆیەک و سەرۆک کۆڕێکی زانیاریی تازە کە هاتووە، تەنیا دیواری بینایەکەی بە بۆیەیەکی تازە و بە ڕەنگێکی دیکە بۆیە کردۆتەوە و شوفێرێکی خزمی خۆی بۆ لەیلا عەلەوییەکەی داناوە و چەند پاسەوان و فەرمانبەر و حیمایە و سکرتێرێکی تازەی - لە خزم و کەسوکاری کاری خۆی - لەجیاتی پاسەوان و فەرمانبەر و سکرتێر و حیمایەکانی پێشوو داناوە؛ ئەوپەڕی ئەگەر شتێکی تازەی کردبێت: برادەرێکی یان خزمێکی خۆی لەجیاتی مودیرەکەی پێشووی فلان شوێن، تەعین کردووە.

بەداخەوە- خوێندکار و لاوانی دەستوپێ سپی و بێ دەسەلات و بەستەزمانیش، هیچیان لەدەستدا نەهاتووە (لەئاستی گۆڕانکارییەکاندا) بیکەن: تەنیا هەندێکیان نەبێ کە بێن لە بۆنەکاندا ڕیز بن و چەپڵە بۆ «مقەست لێدانی وەزیر یان سەرۆکەکە لێ بدەن لەکاتی کردنەوەی پێشانگایەک یان لە کاتی دابەشکردنی خەڵات بەسەر چەند نووسەرێکی سەر ڕووتاوەی پیردا!».

که شێخ و واعیظ و صۆفی بە جەننەت بەن گەد و گێپاڵ
دەبێ ئەمسالی ئێمە بۆ جەهەننەم بەن سڕ و سیپاڵ

مەحوی



تیرۆر بەتایبەتیش تیرۆریزمی بزاڤە ئیسلامییەکان، بە هەر دوو لادا: تیرۆری جەستەیی و تیرۆری رۆشنبیری، کۆسپێکی دیکەیە لەبەردەم پێشکەوتنی ژیانی گەنج و گەلالەبوونی بزاڤی خوێندکاران.

تەقاندنەوەی شوێنە گشتییەکان و خزمەتگوزارییەکان و جێگاکانی دیکەی خۆشی و کات بەسەربردن و باخچەکان، یان تیزاب داکردن بە ژنان و کچانی سفووری ناو بازاڕەکان و ئەم جۆرە کردەوانە، وا لە خەڵکی گەنج و قوتابیان دەکەن چاوترسێن بن و نەتوانن ژیانێکی سروشتی و ئاسایی بژین.

ئەو تیرۆریستە عارەبە موسڵمانە ڕاستەقینانە، هەموو شارەکانی خۆیان (لە مەغریبەوە بگرە تا دەگاتە میسر و ئیمارات و سووریە و ئوردن) یەکپارچە و سەرتاسەر پڕە لە مەلها و ڕاقیصەخانە و فەساد، کەچی ناچن لەوێ – لەولاتی خۆیان – گوللەیەکیش لە عارەبێک بدەن: ئەمە چونکە شاری خۆیانە و هاونەتەوەی خۆیانە؛ بەڵام لە ولاتێکی وەک کوردستاندا کە ئەوپەڕی ئەخلاقی بەرز و جوانی تێدا فەرمانڕەوایە، یان لە شارێکی وەک هەولێردا کە یەکەمین شارە لە هەموو مێژووی دنیا و ئیسلامدا یادکردنەوەی لەدایکبوونی پێغەمبەری کردووە بە نەریت و عادەتێک، دێن لە ماوەی چاوتروکانێکدا دەیان پیاوی مەزنی وەک (شەوکەتی شێخ یەزدین) تیرۆر دەکەن کە تەنیا تاکەپێڵاوێکی ئەو شەهیدە نەمرە ئیماندارە دەیان سەرکردەی وەک حافظ الاسد و فهد بن عبدالعزیز و شیخ زاید و حوسنی موبارەک دەهێنێ!

ئەم سیاسەتە تەنێ لەبەرئەوەیە کە شەهید شەوکەت و شەهید شاخەوان و ئەو هەموو سەدان شەهیدانەی دیکەمان و ئێمەی ڕۆڵەکانیان، کوردین و حەزمان لە ئازادیی نەتەوەییە و دەمانەوێ ئێمەش ئاڵای سەربەخۆی دەوڵەتێکی خۆمان هەبێت!

تیرۆر، کەواتە، هۆکارێکی دیکەیە قوتابی و گەنج دەگەڕێنێتەوە چوارچێوەی بەرگریکردن لە «حکوومەتە ساواکەمان» و نابلوقەیان دەدات بە کۆت و پێوەندەکانی مەسەلەی «ئەمنی قەومی».

لێرەشەوە دەتوانین بڵێین: وڵات چەند لە تیرۆر و دەسەڵاتی تیرۆریستان زیاتر دوور بکەوێتەوە، ئەوەندە و زیاتریش خوێندکاران و گەنجەکان لە یاخیبوون و ڕاپەڕینی کۆمەڵایەتی نزیک دەخاتەوە.

مەسعوود محەممەد لەبارەی فەسادی تیرۆرستانی ئیسلامییەوە دەڵێ:

بێ ئەوەی بەوێ دینداران زویر بکەم: بزووتنەوەکە بەرەو دەروێشایەتیی بێ پلان لە هەڵبەز هەڵبەزدایە. بارەها و جارەهاش چ گەشاییەکی عومەری عەبدولعەزیز و ئیمامی عەلی پێوە نامێنێ. بەپێچەوانەوە دڕندەیی بێلزووم و کوشتنی بێ دەسەڵاتان و بۆمباتەقاندنی شەقام و کۆڵانان بە جەڕ و مەنگەنەش نابردرێتەوە بۆ هیچ باوەڕ و ئامانجێکی پیرۆز. حاڵ گەیشتە ڕادەیەک ئیسلامییەکان لە پلەی گەیشتن بە دەسەڵاتی دەوڵەتی هەر لە تەمای دەوڵەتەکەوە یەخەی یەکتریان گرت. دەزانم تەعەسسوبی دینی و مەزهەبی و قادری و نەقشی و چی و چی بە بەریەوە هەیە لە حاڵەتی هەڵچووندا بە کوتەک هەڵکوتێتە سەر تانک و شێر و پڵنگ. هەر ئەم لایەنەی تێکەڵبوونی سیاسەت لەگەڵ دیندا وەها دەکات دوو لایەنی ئیسلامی لەسەر گەیشتن بە دەسەڵات، بە جۆرێک پاڵەوانێتی دژ بەیەکتر دەنوێنن کە هەرگیز لەگەڵ گومڕایانیان نەنوواندووە. بێگومان بەشێک لەو پارە و پوولەی بە شەڕکەرانی موسڵمان دەگات لە سەرچاوەی ناموسڵمانەوە دێت، تەنانەت دەوڵەتی ئیسلامیش هەیە بە ڕێدانی دەوڵەتی نائیسلام یاریدەی ئەم و ئەو دەدات.

ئەمە قسەی فەیلەسووفێکی دینداری دڵسۆزی کورد بوو، تەماشاکەن (دیارە پەتای تیرۆر بەناوی مەسیحیەتیشەوە لە کۆتایی سەدەی نۆزدەمدا ئامریکا و ئەورووپایشی گرتبۆوە) شاعیرێکی ئەو زەمانەی ئامریکا، واڵت

ویتمان، لەبارەی بەکارهێنانی مەسیحیەت و بەکارهێنانی کەنیسە دژ بە ئینسان (لە شیعرێکیدا بە ناونیشانی «واق وڕمانی منداڵێک» چ دەڵێ:

لەبیرمە کە منداڵ بووم، ڕۆژانی یەکشەممە، هەمیشە
سەرسام
گوێم بۆ ئەو پیاوە ئاینییانە شل دەکرد
کە لە خوتبەکانیاندا ناوی خوایان دەهێنا
بۆ هیچ مەبەستێک نا
تەنیا بۆئەوەی بە گژ مرۆڤ و شکۆمەندیی مرۆڤدا بچنەوە.

لەگەڵ ئەمەشدا، مەسیحیەت لە سەدەکانی ناوەڕاستدا ئەورووپای لەدەست نابوودی و نالەباری ڕزگار کرد و تەنانەت لە ڕێنسانسیشدا مەسیحیەت ڕۆڵێکی گەورەی هەبوو. ئەدی دەی با بزانین ئیسلام چیی بۆ کورد کردووە؟

دان بەوەدا دەبێ بنێین کە ئیسلام ڕێگر و کۆسپێک بووە لەبەردەم دروستبوونی دەوڵەتێکی کوردی و سەربەخۆیی کوردستاندا. کورد لەتاو ئیمانی خۆی و سەبارەت بە بەردەوام خزمەتکردنی عەرەب (لەبەر خاتری دینەکە) هەرگیز نەپرژاوەتە سەر ئەوەی بیر لە ئازادبوونی نەتەوەیی خۆی بکاتەوە. تەنانەت خودی صلاح الدین الایوبی ش، کاتێ دێت فەرمانێک دەربکات لەبارەی ئەوەی کە ئەرمەنییەکان مافیان هەبێت بە زمانی خۆیان بنووسن و بخوێننەوە و مافی کولتووری دەبەخشێتە گەلی ئەرمەن، ئەوا میللەتەکەی خۆی هەر بە خەیاڵیشدا نایە: دەبا هاتبا هیچ نەبووایە هەمان مافی کولتووری کە داویەتیە میللەتێکی فەلەی بێگانە بیدایەتە میللەتی موسڵمان و هاوخوێنی خۆیشی! جودابوونەوە لە ئیمپراتۆریەتی عەبباسی و ئەییووبی و عوسمانی و صەفەوی بەوە لێک دەدرایەوە کە کورد دەیەوێ لە ئیسلام جودا بێتەوە. هەر وەک ئەمڕۆ: کاتێ دەمانەوێ باسی سەربەخۆیی کوردستان بکەین، بشار الاسد و حوسنی موبارەک و زەید بن فەهد یان ابراهیم بن قەحطانێکمان لێ قیت دەبێتەوە و دەڵێن (کورد لە جوولەکە خراپترن و دەیانەوێ ئیسرائیلێکی دیکە لەو مەڵبەندە دابمەزرێنن).

بەڵام لە هەمان کاتیشدا، ناکرێ ڕۆڵی مەزنی مزگەوت لە پێگەیاندنی شاعیرانمان نادیدە بگرین: سەرتاپای شاعیرانی کورد و نووسەرانی کورد، ئەگەر بە عەرەبی نووسیبێتیان یان بە کوردی، ئەوا لە مزگەوتەوە فێری خوێندەواری و شیعر و نووسین بوونە. هەر لە بابا تاهیری هەمەدانی یەوە (٩٣٥- ١٠١٠) بگرە تا حەریق (١٨٥١ ـ ١٩٠٧).

بەم شێوەیە مزگەوت نەک تەنیا و تەنیا بۆ نوێژ و تاعەت و دینداری بووە (وەک ئەمڕۆ هەیە!) بەڵکو جاران ڕۆڵی قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی و زانکۆیشی بینیوە، لەوەش زیاتر وەک مەڵبەندێکی ڕۆشنبیری و سەنتەرێکی تیشکهاوێژی زانستەکانی ئەوسەردەم ڕۆڵی بینیوە.

کەواتە پرسیارەکەمان بەشێوەیەکی تازە دادەڕێژینەوە و دەپرسین: ئەو ئیسلامییە ڕاست و ڕاستەقینانە، بۆچی نایەن ئیعتیبار و بەها و ناوەڕۆک و ڕۆڵی گەورەی جاران مزگەوت هەیبوو، بۆی بگەڕێننەوە؟! بۆچی نایەن ئەو ڕۆڵە جوان و بەرزەی جاران مزگەوت هەیبوو، دروستی بکەنەوە؟

ئایا شەرم نامان گرێ ئەگەر بڵێین ئەو مزگەوتەی کە جاران شاعیری گەورەی وەک مەلای جەزیری و مەحویی دروست دەکرد، ئەمڕۆ بۆتە جێگەی تەنیا نوێژ و دوعا و خوتبەدانی ژێر کاریگەرێتیی فلان حیزب؟! بۆتە جێگەی تەنیا پێویستییەکانی ڕێبواران و وەخت بەسەربردنی پیرەمێرد و بێکارەکان!؟

مزگەوت بەڕاستی نەیتوانیوە و ناتوانێ بەتەنگ کێشە و داخوازییەکانی نەسلی نوێوە بچێت و پێدەچێ تا هەتایەش هەر ئاوا لە پەراوێزدا بمێنێتەوە. گەلێک شاعیرانی وەک حەمدی، دیارە لە دەمێکەوە هەستیان بەم جیاوازییە کردووە:

ئەو شەخصە کە ئەیکرد بە دوعا مەنعی موصیبەت
ئێستاکە بەڵایە کە دەکا دەستی بە ودر ودر
ئەو پیرە کە نوفتادەیی مەسجید بوو لەبەر فەیض
هەڵساوە وەک فیتنە قەدی میسلی سنەوبەر

کەواتە، بە هەموو شێوەیەک دەردەکەوێ کە تیرۆری ئیسلامی، دوور لە ئیمان و هەر ئامانجێکی جوان، مەبەستیان تەنیا و تەنیا پساندنی شیرازەی گەشەسەندنی ژیانی کۆمەڵایەتی و سیاسیی کوردستانە، دەیانەوێ گەنج و خوێندکارانی کوردستان نەتوانن بگەنە قۆناغەکانی ڕەهایی و ئازادی و ڕاپەڕینە خوێندکارییەکان.

لە هەمووی سەمەرەتر ئەوەیە کە مەنهەج و دەرس و موفرەداتی دەرسەکان و بناغەکانی پەروەردە و قوتابخانە و زانکۆ و ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندنمان، ئەگەر وەزارەتەکانی ڕۆشنبیری و پەرودردە لێی بەرپرسیار بن یانیش حیزب و دەزگاکانی دیکە، زۆربەی هەرە زۆریان بەشێوەیەکی وا داڕێژراون کە گەرا دابنێنەوە بۆ لەدایکبوونی ئیسلامی سیاسی، لە هەمان کاتیشدا بنەماکانی «تیرۆریزمی ئیسلامی» دەڕوێنن و بە ڕەوا و جوان پیشانیان دەدەن! تەنانەت لە هەڵسوکەوتی دەسەڵاتداران و ڕاگەیاندن و حکوومەتیشدا هەمان ڕەفتار دەبیندرێت. بۆ نموونە: خەڵکی ڕۆشنبیری ئاکرێ دەڵێن: هەموو خەڵکی ئاکرێ حەزدەکەن سینەمایەک یان هۆڵێکی شانۆ یان یانەیەکی لاوان لە ئاکرێ بکرێتەوە، هەموو خەڵکی ئاکرێ حەزدەکەن یانەیەکی مەشرووبخواردنەوە یان هوتێلێک لە ئاکرێ دابمەزرێت، هەموو خەڵکی ئاکرێ حەزدەکەن سەنتەرێکی گەنجان یان مەلەوانگەیەک لە ئاکرێ دابمەزرێت؛ بەڵام حکوومەتی هەرێم هەموو ئەو شتانە ناکاتەوە.. بۆچی؟ دەڵێن چونکە چەند شێخ و مشایەخ و ئاغایەکی ئیمانداری شارەکە پێیان ناخۆش و کفرە! بەلایانەوە کفرە کە ئەم شتانە لەناو میللەتی ئێمەدا هەبێت.

هەر سەبارەت بەم مەسەلەیەی دووفاقیی (ئیزدیواجیەتی) سەرکردایەتیی کورد، چەند ساڵێک پێش ئێستا کۆمەڵێک گەنج و قوتابیی رووناکبیری سەرازای هەولێر گۆڤارێکیان بڵاودەکردەوە بە ناوی (نوێ)، پاش بڵاوبوونەوەی یەکەمین ژمارەی ئەو گۆڤارە، دەمودەست چەند مەلا و شێخ و خەتیبێک، چووبوونە لای سەرکردایەتیی کورد و داوایان لێ کردبوو کە ئەو

گۆڤـاره دابخـرێت و دەسـتـەی نووسـەرانەکـەیشی تەنديب بکرێن! ئەمـە هەمووی سـەبارەت بەوەی کە گۆڤارەکە چەند وتارێکی لەبارەی سـێکس و ڕۆشنبیریی سێکسی بلاوکردبووەوە. نیتر بەم شێوەیە، ئەم گۆڤارە گەنجانەیە چیی تر یەک ژمارەی دیکەی لێ دەرنەچوو.

ئەم هەڵوێستـەی لاگرتنی مـەلاکـان و چاوسـوورکردنەوە لە گـەنجـەکـان و ڕێگەگرتن لە ئاوات و سـەرگـەرمییـەکانیان، بێگومـان، گـەنج و قـوتابی لە سەرکردایەتیی کورد دەتۆرێنێ و وایان لێدەکات ڕەقیب و دوژمنانی کورد بە ڕاست و سەرکردایەتیی کورد بە ترسنۆک و هەڵە بخوێننەوە!

هەر لەبارەی ئەم دووفـاقـیـیـەی سـەرکـردایەتیی کـوردەوە، ئێـمـە دەزانین مزگەوت لە کوردستاندا ڕۆڵێکی ئەوتۆ لە ژیانی کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیری و پێشکەوتنی خەڵکدا نابینێ. مەسەلەن، مزگەوت لە سەردەمەکانی کۆندا ڕۆڵی قوتابخانە و خەستەخانە و مەحکەمە و کتێبخانە و زانستگە و زۆر شتی دیکەیشی دەبینی، بەڵام ئەمڕۆ مزگەوت چۆتە پەراوێزەوە. حکوومەتی کـوردسـتـان، کـەواتە، چۆن هێـشـتـا هەر پابەندی دروسـتـکردنی ئەو هەمـوو مـزگـەوتەیە و کـەچی لە یەک کـتـێـبـخـانە زیاتریش (بۆ نزیکەی ملیـۆنێـک دانیشـتـووان) لە پایتـەختـەکەیدا نیە ! زیاتر لە ٣٧٦ مـزگـەوت لەم شارە هەیە؛ کەچی تەنیـا یەک کـتـێبخانەی گشـتیی لێیە، بێ هیچ سینەمایەکی هاوچەرخ و بێ هیـچ مەدینەتولعابێک و بێ هیـچ سەنتـەرێکی دڵخۆشیی گـەنجــان و قـوتابیــان! ئەمــە لەکـاتێکدا پێـویست وابوو، چۆن لە هەر گەڕەکێکدا پێنج مزگەوت هەیە، دەبووایە بە هەمان شێوە لە هەر گەڕەکێکدا سێ کـتـێـبـخـانە، لە هەر گـەڕەکێـکدا سێ سـەنتـەری ڕۆشنبـیـریی گـەنجان و قوتابیـان، لە هەر گـەڕەکێـکدا سێ سینەمـا، لە هەر گـەڕەکێـکدا سێ هۆڵی شـانۆ و مۆسـیـقـا، لە هەر گـەڕەکێـکدا سێ مـەڵبـەندی دڵخـۆشـیی لاوان و خوێندکاران، لە هەر گـەڕەکێـکدا سێ باخچەی خێزانی، لە هەر گـەڕەکێـکدا سێ مەڵبەندی فێربوونی زمان.. هەبێت!

بەڵام بەداخـەوە: نە لە هەولێـری پایتـەخـتـدا و نە لە هیـچ شــارێـکی دیکەشدا، لە هەر گـەڕەکێـکدا تەنانەت نیو کتێـبـخـانەیش و نیو سـەنتـەری

ڕۆشنبیریش و نیو سینەمایش و نیو هۆڵی شانۆ و مۆسیقایش و نیو مەڵبەندی دڵخۆشی وباخچەی خێزانیش و نیو مەڵبەندی فێرکردنی زمانیش بەدی ناکرێت!

حەیف: ئەم وڵاتەی ئێمە، کە ئەو هەموو چەپڵەیەی تێدا بۆ سەرکردەکانمان لێ دەدەین، سەحرای هونەر و زانست و ڕۆشنبیری و دڵخۆشسییە بۆ گەنج و خوێندکارانی کورد!

حەیف: ئەم وڵاتەی ئێمە، کە نەک سەرۆکێکی کورد بەڵکو سێ سەرۆکیشی هەر کوردن و ئەو هەموو بەقوربان و بەساقەیەشیان دەبین، کەچی ڕۆڵەکانی، گەنجەکانی، خوێندکارەکانی، هەر هەموویان، لەناو حرمانی هونەر و جوانی و کتێب و زانست و ڕۆشنبیری و دڵخۆشی و تەفریحدا دەخنکێن! چ گوناحن، چەند جێگەی بەزەیین: قوتابی و گەنج و نەوجەوانانی کورد!

ئەم ئیهمال کردنەی ژیانی لاوان و قوتابیان، هەروەها ئەم دووفاقی و ڕاڕاییەی سەرکردایەتیی کورد لەهەمبەر مەسەلەی پێشکەوتنی ژیانی خوێندکار و گەنجان، ئەم توێژە فراوانە جوانە لە خۆی دەتەکێنێتەوە، ڕایاندەپێچێ بەرەو کونجە تاریکەکانی سەدەکانی ناوەڕاست، بەرەو سەنگەری تیرۆریستان و هاوکاریکردنیان، ڕایاندەپێچێ بەرەو بێزاری و دڵتەنگی و خۆتەقاندنەوە. وەفایی دەڵێ:


که ئیسلامی بەهار فتوای جیهادی کافری دەی دا
سنەوبەر نێزە، گوڵشەن گورز، سۆسەن خەنجەری هێنا

مامۆستا:
دوژمنی خوێندکار

گەلێک بیروڕای نادروستم لە سەردەمی منداڵییەوە وەک بیروڕای ڕاست وەرگرتووە؛ ئیتر لەوە گەیشتم کە ئەگەر بمەوێ بگەمە بەرەنجامی زانستی و ڕەسەن، پێویستە ڕاستەوخۆ و تا هەتایە دەسبەرداری هەموو ئەو بۆچوونانە بم کە جاران هەمبوون؛ کارەکانیشم تەواو لەسەر بنچینە تازەکانەوە دەست پێ بکەم.

دیکارت

ڕامانەکان. ڕامانی ١



- باشە (سەرەڕای کەمیی ژمارەی مامۆستایانی زانکۆ) خۆ بێتوو ئەگەر مان بگرن، دەتوانن ببنە هێز و قورساییەک، وەرەقەیەک!

- پێشنیار و پێشبینییەکە، زۆر جوانە، بەڵام مان ناگرن.

- بۆچی.

- مان ناگرن.

- ئەدی ئەو هەمـوو مـامۆسـتـایانەی دیکەی قـوتابخـانەکـانی ناوەندی و ئامادەیی؟!

- مان ناگرن. چ بکەم.

- باشە، خۆ مـامۆسـتـایانی زانکۆ، بەرزترین پلەی ئەکادیمی و ڕۆشنبیری و ئەپستمۆلۆژیای گەلن؟!

- لە دیدارێکی ڕۆژنامـەی (ڕووانین)ی یەکیەتیی قوتابیاندا، پرۆفیسۆر سەعدی بەزلجی کە سەرۆکی پێشووی زانکۆی سەلاحەدین بوو، بەئاشکرا بەراوردی زانکۆ بە جـەیش و بەراوردی مـامـۆسـتـای زانکۆش بە ئامـر بەتالیۆنێکی جەیش دەکات و شانازی بەو بڕوانامەیەشەوە دەکات و دەڵێ: (چۆن لە جـەیش ڕێز لە ڕوتبـەی عـەسکەری دەگـرن، لە زانکۆشـدا پلەی زانستی و بڕوانامە پێوەرە).

- ئەدی مادام، چۆن، بۆچی هیچ ڕۆڵێکیان نەبووە و نیە (هیچ نەبێ) لە ریفۆرمێکدا؟

- تۆ تەمـاشـای واقـیـعـەکـە بکە و بیـر بکەوە: لە هەر زانکۆیەکی کوردستاندا چوار صەد تا شەش صەد مامۆستا هەن. وایە؟

- وایە.

- ئایا بە هەمـوویان، لە هەر زانکۆیەکدا چەند ڕۆژنامـەیان هەیە؟ چەند ڕۆژنامە بڵاودەکەنەوە؟

- هیچ.

- تەنیـا گـۆڤـارێکی «گـوایە ئەکـادیمی» نەبێ لە هەر زانکۆیەکـدا، کـە ئەویش لەپێناو تەرقـیەکردن و پلە و پایە وەدەستهێنانی شەخسیی خۆیان،

ساڵی جارێک بە هەزار شەڕەشەق دەردەچێ.

- وایە.

- ئەمە لەکاتێکدا گەنج و خوێندکاران دەیان ڕۆژنامە و هەفتەنامە و مانگنامە و دەیان گۆڤاریان هەیە، کە ئەمانەی خوارەوە تەنیا هەندێکیانن کە لەلایەن چەندین گرووپ کۆمەڵە و دەستە و تاقم و یەکیەتی و ڕێکخراوی گەنجانە و خوێندکاریی جۆراوجۆرەوە (تەنیا لە شاری هەولێر و سلێمانی) بڵاودەکرێنەوە: مەکۆ، ڕووانین، ئاڤێستا، شوناس، خوێندنی لیبراڵ، گۆڕان، ئەمڕۆ، زەنگی زانکۆ، هاوڵاتی، لاوان، دیدی نوێ، لڤین، گۆنا، شەقام، دەربەندیخان، جەماوەر، هامموون، ڕا، نۆژەن، داهێنان، هەنگاوی نوێ، ڕابوون، کرانەوە، پرژە، ئاراستە، سۆلیداریتێ، پەیمانی نوێ، ژیانی نوێ، بایت، گەنجان، ڕۆشن، خامە... کەواتە با بپرسم: ئەم جیاوازییە چی دەگەیەنێ؟!

- ئەوە دەگەیەنێ کە مامۆستاکانی زانکۆ نوستوون، بەڵام تەڵەبە و گەنج بیردەکەنەوە.

- مانای ئەوەیشە کە مامۆستا حەزناکات و نایەوێت (لە بەرژەوەندیی ئەودا نیە هیچ پێشکەوتنێک و ریفۆرمێک لەم بەستێنە زانکۆیی و پەروەردەییەدا ڕووبدات). پرسیارێکی دیکە: بە هەر سێ زانکۆکەی کوردستان و بەم هەموو سەدان مامۆستای زانکۆیەوە، چەند سەنتەری ڕۆشنبیرییان هەیە؟

- تەنانەت ڕابیطەیەکی مامۆستایانی زانکۆیش نیە.

- تەنێ، لە هەر زانکۆیەکدا «مەرکەز سەقافییەک» هەیە کە سەر بە زانکۆیە.. ئەویش لە هەر سێ شارەکەدا بوونەتە جێگەی عارەقخواردنەوەی هەندێک لە خۆیان و فیتەر و قەصاب و پاسکیلچییەکان.. بەڵام قوتابی بەهیچ شێوەیەک بۆی نیە بچێتە ژوورەوە!

- ئەدی مامۆستایانی پەروەردە؟

- مەبەستت ئایا بۆیان هەیە بچنە ژوورەوە یان نا؟

- نا، مەبەستم: ئاخۆ مامۆستایانی پەروەردە چ چالاکییەکیان هەیە؟

- مامۆستایانی پەروەردەش تەنیا گۆڤارێک و مەڵبەندێکی ڕۆشنبیرییان

هەیە، کە ئەویش بە هەمان شێوە بۆتە جێگەی عارەقخواردنەوەی هەندێک لە خۆیان و پۆلیس و سایەق تەکسی و ئەو موهەندیسانەی مالیان لە «مەلبەندە ڕۆشنبیرییەکەی خۆیان»ەوە دوورە.

- کەواتە، تاکە جیاوازییەکی مەلبەندە ڕۆشنبیرییەکەی زانکۆ لەگەل مەلبەندە ڕۆشنبیرییەکەی مامۆستایان..

- لەوەدایە کە یەکەمیان قوتابی بۆی نیە بەهیچ شێوەیەک بچێتە ژوورەوە، بەلام ئەوەی دووەم: قوتابی -ئەگەر جلوبەرگێکی قەصابان لەبەر بکات- ڕێگەی دەدەن بچێتە ژوورەوە!

- بەلێ. ئەمە هەموو چالاکییەکانی مامۆستا و مامۆستایانی زانکۆی! کەچی لەناو پۆلە سارد و سڕەکانیشیاندا گازاندە لە قوتابیان دەکەن کە کتێب ناخوێننەوە و لەم ڕووەوە گالتەیان بێدەکەن و بە چاوی سووکەوە دەلێن (گەنجی ئەم زەمانە بەڕەلان و ناخوێننەوە).

- گوێمان: مامۆستایان لەوە زیاتر هیچی دیکەیان نیە، هیچ سایتێکی ئەنتەرنێتیشیان نیە!

- دە بیر لە هەموو ئەم جیاوازییانە بکەرەوە، ئەمە لەکاتێکدا قوتابیان و لاوان، ئەمڕۆ، بەپێچەوانەی مامۆستا پیر و نوستووەکانیان دەیان سایتی ئەنتەرنێت و دەیان سەنتەری گەنجان و مەلبەندی ڕۆشنبیری و کۆمەلەی قوتابیان و ڕێکخراوی خوێندکاران و بنکەی ڕووناکبیری و پیشەیی و زانستیی جۆراوجۆریان دروستکردووە.. لەگەل چەندین ئەلقەی ڕووناکبیرانە و گەنجانەی وەک (بازنەی گفتوگۆ) و (گرووپی هەلوێست) و (گرووپی خۆشەویستی)، (سەنتەری هاموون)، (بزووتنەوەی پێشکەوتنی گەنجانی کوردستان).. کە هەموویان ڕۆلی پلەی یەکەمیان هەیە لە یاخیبوون و خۆپیشاندان و تەکاندانەکانی بەستێنی بەرەوپێشەوەبردنی مەعریفە و بلاوکردنەوەی لە کوردستاندا. دیسان دەپرسم: ئایا ئەم جیاوازییە چی دەگەیەنێ؟

- ئەوە دەگەیەنێ کە مامۆستایان، پیر، تاقەتیان لە کار چووە، بەلام قوتابی و گەنج هەمیشە و بەردەوام بێدار، دڕ بە ژیان و بەربەستەکاندا دەدەن.

- هەروەها ئەوەش دەگەیەنێ کە مامۆستا، بەو دەزگایەشەوە کە ئینتیمای بۆی هەیە، حەزناکەن و نایانەوێ (لە بەرژەوەندیی ئەواندا نییە هیچ پێشکەوتن و ریفۆرمێک لەم بەستێنە زانکۆیی و پەروەردەییەدا روو بدات). پرسیارێکی دیکە: ئایا لەناو هیچ یەکێک لە زانکۆکانی کوردستاندا بەڕێوەبەرایەتییەک هەیە بەناوی (بەڕێوەبەرایەتیی کولتووریی زانکۆ)؟ هیچ بەشێکی تیداری لەپێناو دەستۆیی کردنی چالاکییە هونەرییەکانی قوتابیان و لەپێناو پەروەردەکردنی بەهرەی کولتووریی خوێندکاراندا هەیە؟ هیچ تیپێکی شانۆیی زانکۆ یان پەروەردە؟ هیچ گرووپێکی مۆسیقایی زانکۆ یان پەروەردە؟ هیچ ...؟!

- بە بیرم دێ، لە چاوپێکەوتنێکی تەلەفزیۆنییدا، دوو هونەرمەندی گەورەی میسر، عادل ئیمام و صلاح السعدني، جەختیان لەسەر ئەوە کردەوە کە بەهرەی هونەریی ئەوان لەوکاتەوە دەستی پێ کردووە کاتێ چوونەتە زانکۆ و لەوێ لەناو تیپە شانۆیی و هونەرییەکانی زانکۆدا توانیویانە ببنە ئەو دوو هونەرمەندە گەورەیەی هەموو میسر و هەموو عارەبی دنیا شانازییان پێوە دەکات!

- کەواتە، دەیان ساڵە، ئاخۆ، چەند بەهرەی جوانی خوێندکاران و چەند گوڵی تازەپشکوتووی هونەریی قوتابیانمان، کە دەبووایە دەستیان بگیرێت و یارمەتی بدرێن، بوونەتە قوربانیی ئەم گەلحۆیی و کەودەنی و تەوەزەللییەی سەرۆکایەتییەکانی زانکۆکانمان و بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی پەروەردەمان؟! ئایا ئەمە ئەوە ناگەیەنێ کە ئەم دەزگا گەورە (بەناو پەروەردەیی و ئەپستمۆلۆژییە) بۆنەوە کاردەکات کە بەهرە و گەنجێتی و نەوجەوانێتیی قوتابیانمان بکوژێت؟

- بەڵێ، ساڵی (٢٠٠٣) هەر سێ سەرۆکایەتییەکەی زانکۆکانی سەلاحەدین و سلێمانی و دهۆک رێککەوتننامەیەکیان ئیمزا کردووە لەپێناو لەباربردنی هەرچی خۆپیشاندان و هەرایەکی خوێندکارانە..

- لەسەر قسەکەی پێشووی تۆ، لە سەرۆکایەتیی زانکۆکاندا بەشی ڕاگەیاندن هەیە!

- بەڵێ، بریتییە لە بەشێکی گرێدراو بە نووسینگەی سەرۆکی زانکۆ، چەند کامێرا و لافیتە و دەفتەر و قەڵەمێکی لێیە: تەنیا لە کاتی چاوپێکەوتنەکانی خۆیدا و لە کاتی «حەفلەی تەخەروج» و پڕۆپاگاندە حیزبی و ئیدارییەکاندا ساڵی چەند ڕۆژێک دەکەونە کار.

- لە بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەشـــدا بەشـــێک هەیە بە ناوی (بەڕێوەبەرایەتیی چالاکییە قوتابخانەییەکان).

- ئەمەیان لەوەی زانکۆ هەندێک باشترە، چونکە ئەوان هیچ نەبێ ساڵی جارێک ئیشی دەستی قوتابییەکان و کلاو و گۆریە و بێشکە و کەلوپەلی عەنتیکەی دیکەی ماڵەوەی قوتابییەکان کۆدەکەنەوە و لەوێدا پیشانی یەکتریان دەدەن!

- پێدەچێ بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردە حاڵی کەمێک لەم ڕووەوە باشتر بێت لەچاو زانکۆکان؟

- ئەگەر وابووایە قوتابی کاتێ شەشەمی ئامادەیی تەواو دەکرد و دەگەیشتە زانکۆ بەشێوەیەکی لێزان و ئامادە دەگەیشتە زانکۆ؛ بەڵام وا نییە؛ چونکە قوتابی هەر لە قۆناغەکانی پەروەردەوەوە بەشێوەیەکی کەموکورت و ئیفلیج پەروەردە دەکرێت: بێ خەبەر لە هەموو مەعریفە و زانست و هونەر و مێژوویەکی کولتووری و نەتەوەیی و هاوچەرخی جیهانی.

- بەرپرسەکانی پەرورەردە گازاندەی ئەوەیان هەیە دەڵێن (زانکۆ - خۆی) کادری باش و مامۆستای لێهاتوومان بۆ دروست ناکات و ئەمەش وادەکات مامۆستاکانی ئێمە مامۆستای باش و شایستە نەبن؛ واتە خراپیی ئاستی مامۆستا دەگەڕێنێتەوە بۆ گەندەڵیی سیستەمی زانکۆ و مەنهەجی خوێندنی زانکۆیی و پەیمانگەکانی مامۆستایان.

- ئەمە ڕاستە، بەڵام لە هەمان کاتدا (پەروەردە) و سیستەمی پەروەردەیی و مەنهەجەکانی ئەوانیش - خۆشیان لە مەرگەساتەکەدا بەرپرسیارن.

- چۆن؟

- ئەگەر بێتوو پەرورەردە باش قوتابیان ئامادە بکات و بیانخاتە

ئاستێکی بەرز و ڕسکاوی شایستە، ئەوا ئەو قوتابیە لێهاتووانە کاتێ دەگەنە زانکۆ لە ئامادەباشیی ئەوەدا دەبن کە بتوانن بەهرە و تواناکانیان بەتەقێننەوە و کادری داهێن و پێشکەوتوویان لێ دروست ببێت. بۆیە لەم ڕووەوە، بەرپرسراوی یەکەم و تاوانباری یەکەم بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەیە.

- چۆن؟

- تۆ هەر سەیری ئەوە بکە: تا ئێستا چەندین جار جوگرافیای سیاسیی دنیا گۆڕاوە، کەچی لە کتێبە قوتابخانەییەکانماندا جوگرافیای سیاسیی گۆی زەمین هەمان جوگرافیای سیاسیی سەردەمی «عفیفە اسکندر» و یووسف و عومەرە! تا ئێستا چەندین گۆڕان بەسەر دیدمان بۆ زمان و مێژووی ئەدەبی کوردی و وێستگەکانی کولتوور و مێژووی نەتەوەییمان داهاتووە، کەچی لە کتێبە قوتابخانەییەکانماندا، دید و تێگەیشتنمان هەمان دید و تێگەیشتنی سەردەمی ئەحمەد حەسەن بەکرە! یان بۆ نموونە نەوەیەکی تازەی دووای ڕاپەڕین، ئازادیخواز و کوردستانی، پەیدا بوونە کە دەیانەوێ کولتووری کورد و مێژووی کورد و جوگرافیای کوردستانی گەورەی خۆیان بناسن، کەچی تا ئێستا لە قوتابخانەکانماندا زیاتر جوگرافیا و کولتوور و مێژووی (قەعقاع) و باپیرەگەورەکانی حافظ الاسد فێری نەوجەوانانی ئەمڕۆی کورد دەکەن!

- پێش ئازادکردنی عیراق و پێش ڕووخانی صەددام، وەزیری پەروەردە و مەنسوولەکانی خۆمان دەیانگوت: (یۆنسکۆ) ناهێڵێ ئەو مەنهەجانەی کتێبە قوتابخانەییەکان بگۆڕین.

- وا نیە، مامۆستاکانی خۆمان و پەروەردەی خۆمان تەمبەڵ و پیرن و تاقەتی کارکردنیان نەماوە و نیە.

- چۆن؟

- ئایا هەر یۆنسکۆ بوو نەیدەهێشت و ناهێڵێ وانەکانی (وەرزش) و بەتایبەتی (وانەی ڕەسم) و (وانەی هونەرەکان) پایە و ئیعتیباری خۆیان بۆ بگەڕێتەوە؟

- مەبەستت چیە؟

- یۆنسکۆ ڕێگە لەوە دەگرێت بیربکەینەوە ناوەڕۆکێک، مەعریفەیەک،

سوودێک، چیژێک ببەخشینە وانەی ڕەسم و هونەرەکان؟! ئایا تۆ دەزانی، تا ئێستاش وانەی ڕەسم و هونەرەکان لە قوتابخانەکانماندا قەشمەرجاری کردنە بە زانست و هونەر؟ مامۆستا دێتە ژوورەوە و دەڵێ (ڕەسمێک بە ئارەزووی خۆتان بکێشن) و ئیتر لێی پاڵ دەداوە. هەر دەڵێی ئەم دەرسانەیان لەپێناو ئەوە داناوە کە قوتابی بێز لە ڕەسم و وەرزش و هونەر بکاتەوە و پێی شتێکی سووک و عەیب و ناچیزە بێت؟! دەیان قوتابیی کۆلێژی وەرزشی لەسەر لەپەڕە ڕۆژنامە خوێندکارییەکاندا نووسیویانە و دەڵێن: (کە دەڵێین لە کۆلێژی پەروەردەی وەرزشی دەخوێنین خەڵک گاڵتەمان پێ دەکەن). تەنانەت وانەکانی دیکەش، زۆر بێ سەروبەر، لە زۆربەی قوتابخانەکاندا بەپێی میزاجی ئەو مودیر و پیر و مورشیدانە بەڕێوە دەچێ کە حەزدەکەن ئێستاش دار و حەیزەران و لینگە قۆندرە لەگەڵ خۆیان - بۆ دارکاریکردنی تەڵەبە - بهێننە ژوورەوە. بۆ نموونە وانەی ئینگلیزی، زۆر ئاساییە ئەگەر بدرێتە مامۆستایەک کە ئیختیساسی عەرەبی بووە و بە حەسەن دەڵێ (عەسەن) و بە (عیلم) دەڵێ (حیلم) و نۆساڵیش بووە خۆی تەقاوید کردووە بەڵام لەبەر تەماحی زیادبوونی مووچە و هەواڵی عەرد تەوزیع کردن بەسەر مامۆستایاندا هاتۆتەوە ڕیز و دەچێ «ئینگلیزی» فێری منداڵەکانمان دەکا! با بێینەوە سەر باسەکەی خۆمان.

- چیی دیکە!

-گەنج و قوتابی و خوێندکارانی زانکۆ، بەپێچەوانەی هەڵوێستی مامۆستا و مامۆستایانی زانکۆ، دەبینین هەمیشە، دەسپێشخەر، لە زۆربەی کێشە نیشتیمانی و قەیرانە گورچووبڕەکاندا پێش مامۆستاکانی خۆیان کەوتوون: بۆ نموونە لە کاتی ئەگەری لەشکرکێشییەکەی تورکیا بۆ ناو خاکی کوردستانی عیراق، یان لە کاتی کوشتارە خوێناوییەکەی حکوومەتی فاشیستی سووریا بەرامبەر خەڵکی کوردی قامشلووی کوردستانی سووریا، هەروەها لە کاتی بەعسی دەرچوون و جاسووس دەرچوونی هەندێ لە مامۆستایانی زانکۆ و ئەندامە بەرزەکانی ناو حیزبە دەسەڵاتدارەکان، دەبینین ئەم توێژە هوشیار و خاوەن ویژدان، پێش هەموو

تویژێکی دیکەی کۆمەڵ، تەنانەت پێش مامۆستاکانی خۆشیان لە زانکۆ دەسپێشخەر بوونە: هەر زوو هەڵوێستیان نواندووە؛ چ بە مانگرتن یان بە خۆپیشاندان یان بە چالاکیی دیکە.. دووای ئەوان ئنجا تویژە ناوبراوەکانی دیکە -ئەمەش دووای وەرگرتنی ئیعاز لە حیزب- ڕێپێوانێکیان تا بەردەمی پەرلەمان کردووە! ئایا ئەم جیاوازییە فراوان و گەورەیەی نێوان مامۆستا و قوتابی، چۆن لێک دەدرێتەوە؟

- وا لێک دەدرێتەوە کە مامۆستایان و مامۆستایانی زانکۆ، بەشێکیان تا بینەقاقا سەر بە کولتووری بەعس، بەشێکیان پیر و پەککەوتە، بەشێکیشیان تاقەتیان لە خەبات چووە یانیش باوەڕیان «بەم شتە هەرزەگۆیی و هەرزەکارانە» نەماوە؛ بەڵام قوتابی و گەنج هەمیشە بێدار، ئومێد دەچێنن و بەردەوام خەبات دەکەن! دەزانی، ئەم جیاوازییەی نێوان پیر و گەنج دێڕە شیعرێکی نالی -م بیردەخاتەوە، کە تێیدا بە (گەنج) دەڵێ:

تۆ یووسفی نەوحوسنی لە میصری جینانی
من پیرم و فانی
لەم کولبەیی ئەحزانە نە زیندووم و نە مردووم

- منیش ئەوەم بیر دەخاتەوە کە بڵێم: مامۆستا سەرقاڵی تەنیا یەک شتە: شەڕکردنی بەردەوام لەپێناو وەرگرتنی زۆرترین موحازەڕات و سەرپەرشتیکردنی زۆرترین «ماستەرنامە» و زۆرترین پارەی ئوجووری موحازەڕات و گفتوگۆکردن لەسەر زۆرترین «دکتۆرانامە». مامۆستا بەرژەوەندییەکانی خۆی لەکوێ بێت، لەوێ دەبێت.. بەرژەوەندیەکانی لەگەڵ کێ بێت، لەگەڵ ئەو دەبێت.

- کەواتە، شتێکی زۆر سروشتی و ئاساییە کە مامۆستا بکەوێتە سەنگەری دەسەڵاتەوە و بەرگری لە دەسەڵاتە مەعریفی و پۆلیسی و ئیدارییە هەڕەمییەکە بکات.

- سەنگەر؟

- بەڵێ، سەنگەر؛ چونکە من وای دەبینم کە ئەمڕۆ لەم بەستێنەدا، لەم

ململانێیەدا، دوو سەنگەری دژ بەیەکتر - پڕ بە مانای وشە: دژ بەیەکتر - هەن، کە دوژمنی سەرسەختی یەکترن: سەنگەری مامۆستایان کە بەرگریکاری دەسەڵاتە مەعریفی و ئیدارییە پیر و بیرۆکراتەکەن، سەنگەری دووەمیش: قوتابیان و گەنجەکانن کە گۆڕانخواز و یاخیگەر دەیانەوێ ریفۆرمێک لە ژیان و سیستەمەکەدا دروست بکەن!

- بە چ نموونەیەک دەتوانی ئەم قسەیەت بسەلمێنیت؟

- گۆڤاری ڕامان: ژمارە ١٥ کە لە ٥ی ئەیلوولی ١٩٩٧ بڵاوکراوەتەوە، دوو پرسیاریان بۆم ناردبوو: (ئایا خوێندکاری زانکۆ هیچ لە مامۆستا فێر دەبێت؟ هەروەها ئایا بڕوانامەکانی دکتۆرا قابلین بۆ ڕەخنەگرتن لێیان یان نەخێر؟) منیش بێگومان ڕەخنەگرانە گوتبووم کە بەداخەوە شەهادە و دکتۆرا شەرعیەت دەدەنە ڕاستبوونی مامۆستا بەرامبەر خوێندکاری بەستەزمان، هەروەها گوتبووم کە زۆر کتێبی نائەکادیمی هەن لە زۆربەی شەهادەکانی دکتۆرا بەپێزترن.. لەوەش زیاتر شتێکی وام نووسیبوو کە لەمەودووا پێویستە گوێ لە خوێندکارەکمان بگرین! لەسەر ئەم قسانە سەرۆکایەتیی بەشی کوردی و لیژنەی زانستیی بەشی کوردی لە کۆلێژی ئاداب، بە سەرۆکایەتیی پرۆفیسۆر مارف خەزنەدار، لەسەرەتادا ویستیان فەسڵم بکەن، بەڵام پاشان لیژنەی زانستیی بەش مەزبەتەیەکیان لەسەرم نووسی و لەوێدا کارێکیان پێکردبووم کە با بە دەواری شەڕی نەکردبێ، ناردبوویان بۆ گۆڤاری (ڕامان)، گۆڤارەکەش پێی گوتبوون: (زۆر قسەی ناشیرین و جنێوی تێدایە، هەندێکی لێ لابدەن.. ئنجا بڵاوی دەکەینەوە!).

ئەمەی گێڕامەوە نموونەیەکی زۆر بەپەلە و ساکاری ئەم سەنگەربەستنەی مامۆستایانی زانکۆیە دژی قوتابی؟ نموونەیەکی دیکەش: ئەو ڕێککەوتننامە سێ قۆڵییەیە لە ساڵی (٢٠٠٣) لەنێوان سەرۆکایەتیی هەر سێ زانکۆکانی دهۆک و سلێمانی و سەلاحەدین لەپێناو لەباربردنی هەموو جۆرە خۆپیشاندانێکی خوێندکارانە. ئەمە سەنگەر... جیاوازییەکی دیکە!

- چی؟

- قوتابیان و گەنج، بەردەوام، لە سەنتەر و بنکە ڕۆشنبیرییە جۆراوجۆرەکانیاندا گۆڤار و ڕۆژنامە دەردەکەن و کۆڕ و سیمینار دەگێڕن و خولی فێرکردن سازدەدەن و کتێبخانەیان هەیە.. لە کۆڕ و کۆبوونەوە و سیمینارەکانیشیاندا بەردەوام باسی یاخیبوون دەکەن و ڕەخنە لە مەعریفە و کۆمەڵ و سیاسەت و ئەخلاق و دین و دەسەڵات دەگرن..

- دە، من ڕاشکاوانە قسە دەکەم: کەچی لە کۆڕ و کۆبوونەوەکانی مامۆستایاندا، بەردەوام - بەتایبەتیش کاتێ دەسەڵاتدارێکی گەورەی حیزب ئامادە دەبێت - باسی هەرە گرنگ و باسی هەرە لەپێشەوەتری ئەو مامۆستایانە مەسەلەی مووچە و وەرگرتنی پارچەزەوی و ئەم بەرژەوەندییە تایبەتییانەی خۆیانە!

- ئەمە بەڵگەیەکی دیکەی ئەوەیە کە مامۆستا (لە بەرژەوەندییە تایبەتییەکانی خۆی زیاتر) نایەوێت و بەلایەوە گرنگ نییە ریفۆرم ساز بکرێت.. بەتایبەتیش چونکە ئەو ریفۆرمە لە بەرژەوەندیی ئەودا نییە.

- تەنانەت لە کۆنفرانسە هەرە گەورەکەی ئەم دواییەی مامۆستایانی زانکۆدا کە هەر سێ زانکۆ بەشدارییان تێدا کردبوو و بڕوانامەی ماجستێر بۆی نەبوو بەشداری تێدا بکات و چەندین ملیۆن دۆلاری بۆ خەرج کرا: بە هەموویان نەیانتوانی سانتیمەترێکیش گۆڕان و ملیمەترێکیش ریفۆرم دروست بکەن لەئاستی زانکۆدا.

- نەک قوتابی، یان نوێنەرێکی خوێندکاران، تەنانەت مامۆستای هەڵگری بڕوانامەی ماجستێریش بۆی نەبوو بەشداری لە کۆبوونەوەکانی ئەم کۆنفرانسەدا بکات (چونکە گەنج بوون).

- کەواتە، مامۆستایان چارەنووسی خۆیان و قوتابیان و زانست و مەعریفە و میللەتیان سپاردۆتە دەست حیزبەکان، بوونەتە پاشکۆی ئەوان و پاڵیان لێ داوتەوە.. کڕ کڕ دەخۆن و دەنوون؟ هەر بۆیەش لە سەنگەری دژ بە تەڵەبە و گەنج دان!

- مەسەلەکە هەرەسییە.

- چۆن؟

- مامۆستاکان ملکەچی سەرۆک بەشی خۆیانن، یان ملکەچی بەڕێوەبەر. سەرۆکی بەش یان بەڕێوەبەرەکان کۆبوونەوەیان پێ دەکەن و بڕیارەکانیان بۆ دەخوێننەوە بۆئەوەی جێبەجێیان بکەن.

- بەڕێوەبەر و سەرۆک بەشەکانیش؟

- بەڕێوەبەر و سەرۆک بەشەکانیش ملکەچی بەڕێوەبەرە گشتییەکان یان عەمیدەکانن کە کۆبوونەوەیان پێ دەکەن بۆئەوەی بڕیارەکانیان جێبەجێ بکرێت.

- عەمید وبەڕێوەبەرە گشتییەکانیش ملکەچی سەرۆک زانکۆکان و وەزیرەکانی پەروەردەن.

- کەواتە، ئەمە هیچ سوودێکی نیە ئەگەر بۆ نموونە سەرۆک بەشێک یان بەڕێوەبەرێک لابەن و سەرۆک بەشێک یان بەڕێوەبەرێکی دیکە لەجێی دابنێن؟

- نەخێر، چونکە پێویستە عەقڵ و سیستەمەکە بگۆڕدرێت نەک وەسیلەکانی جێبەجێکردن. سەرۆک بەش و بەڕێوەبەر تەنیا وەسیلەیەکی جێبەجێکردنن و بەس.

- ئایا ئەمەش هەر هیچ سوودێکی نیە ئەگەر بۆ نموونە عەمیدێک یان بەڕێوەبەرێکی گشتی لابەن و عەمیدێک یان بەڕێوەبەرێکی گشتیی دیکە لەجێی دابنێن؟

- بێگومان نەخێر. تۆ سەیرکە: هەموو عەمیدەکان و هەموو بەڕێوەبەرەکانی گشتیی پەروەردە خاوەن بڕوانامەی بەرز یان دکتۆرا یان پرۆفیسۆری بوون و زۆربەشیان عادەتەن خاوەن ئەزموون، ئەدی مادام بۆچی هیچ ریفۆرمێک یان گۆڕانکارییەک، وا بۆ ماوەی پازدە ساڵ دەچێ نەهاتە جێبەجێ کردن؟ مەسەلەکە گۆڕینی شەخسەکان نیە (زۆربەشیان پیرن)، مەسەلەکە گۆڕینی عەقڵ و سیستەمەکەیە؛ دەبێ عەقڵێکی تازە هەبێت و سیستەمێکی نوێ و هاوچەرخ بهێندرێتە مەیدانەکە.

- کەواتە، تەنانەت ئەوەش هیچ سوودێکی نیە ئەگەر بۆ نموونە سەرۆک زانکۆیەک یان وەزیرێک لابەن و سەرۆک زانکۆیەک یان وەزیرێکی دیکە لەجێی دابنێن؟

- ئێمە ئەوا پازدە ساڵە سەرۆک زانکۆیەک لادەبەین و سەرۆک زانکۆیەکی دیکەی لەجیاتی دادەنێین و واتێدەگەین کە ئازادیمان لەگەڵ خۆمان هێناوە..

- وەزیرێک لادەدەین و وەزیرێکی دیکەی لەجێی دادنێین و واتێدەگەین ریفۆرمان کردووە..

- بێ خەبەرین لەوەی کە پێویستە پێش ئەم کارە و پێش هەموو شتێک سیستەمە کەودەن و مەنهەجە پیر و عەقڵیەتە بەعسی و نەریتە کۆنەکانی مەعریفە و ئەخلاق و سیاسەت و ئیدارە هەڵتەکێنین!

- بەراستی حەیف بۆ ناوچەی زانکۆ و کۆمیتەی زانکۆ، حەیف بۆ حزبەکان!

- بۆچی؟

- حەیفە وا بیردەکەنەوە کە ئەگەر بەڕێوەبەر و عەمید و مەمید یان وەزیر بگۆڕن ئەمە دەبێتە هۆی گۆڕانکاری و ریفۆرم.

- بۆ چما ناوچەی زانکۆ و کۆمیتەی زانکۆ بڕیار لەسەر ئەوە دەدەن کێ بکەنە عەمید و کێ بکەنە سەرۆک بەش و چ سەرۆک زانکۆیەک لەجیاتی ئەوەی پێشوو دابنێن؟

- بەڵێ، حیزب بڕیاردەدات. لەوکاتەشدا حیزب بێگومان پیرەکەرێک کە یەکیەتی بێت یان دەڵەقۆڕێک کە پارتی بێت، بەلایەوە زۆر لەپێشتر و گونجاوتر و زاناترە لەچاو مامۆستایەکی گەنجی زانای «بێلایەن» کە لەگەڵ داخوازییەکانی وەچەی نوێ و قوتابیاندایە و دەیەوێت ریفۆرمێک لە زانکۆدا بکرێ.

- بەلام ئەمە مانای وا نیە کە مامۆستا و پرۆفیسۆرە پارتی و یەکیەتییەکان هەموویان پیرەکەر و دەڵەقۆڕن و بێ مستەوان. عەیبە بۆ تۆ، تۆ خۆت مامۆستای زانکۆیت و عەیبە بۆ تۆ کە هێندە دەمت پیسە و جنێو دەدەی!

- یاخیبوون بەناو زمانیشدا دەڕوا. من و گەنجە یاخیبووەکان و قوتابیانی نارازی، لە وشە و زمان زیاتر هیچ ئامرازێکی دیکەی دەربڕین و هیچ دەسەلاتێکی دیکەمان نیە. ئایا ئەوەشمان پێ بە ڕەوا نازانیت کە هیچ

نەبێ بە زمان خۆمان لەو تووڕەیی و یاخیبوونەی خۆمان بەتاڵ بکەینەوە؟ من بەپێچەوانەوە، بەئانقەست ئەم کارە دەکەم: پێم خۆشە و بەلامەوە گرنگە ئەو تووڕەیی و یاخیبوونە هەمیشە لەناو زمانیشماندا ڕەنگ بداتەوە و خۆی تەعبیر بکات. یاخیبوون، چۆن بەناو هۆڵی موحازەرات و نادیی تەڵەبە و شەقامەکاندا دەڕوات پێویست وایە بەهەمان شێوە بەناو زمانیشدا بڕوات! لەکاتی تووڕەبوون و هاواری هەڵچوون و یاخیبووندا من ناتوانم بڵێم «ئەو جەنابی سەرۆک زانکۆیە» دەڵێم «ئەو پیرە کەرە کۆنە بەعسییە»؛ ناتوانم بڵێم «ئەو عەمیدە بەڕێزە»، دەڵێم «ئەو دکتاتۆرە ستالینییە»؛ ناتوانم بڵێم «کۆڕی زانیاریی کوردستان» دەڵێم «گۆڕی زانیاریی کوردستان»؛ ناتوانم بڵێم «ڕاوێژکارەکانی وەزیری پەروەردە و ڕۆشنبیری» دەڵێم «کاوێژکارەکانی وەزیری پەروەردە و ڕۆشنبیری».. ئەمەش چونکە تەنیا ئەمان بەرپرسیار و تاوانباری یەکەمن لەو مەهزەلە ڕۆشنبیری و پەروەردەیی و زانکۆییەی ئەمڕۆ گەنج و قوتابییانی بەستەزمان بەدەستیانەوە دەتلێنەوە. ئەم زمانەی من، ئەگەر تۆ بە پیسی دەزانی، هۆیەکەی ئەوەیە کە بەناو واقیعێکی پیسدا تێپەڕیوە؛ بەلام ئامانجەکانی: پاک، داهاتوویەکی زێڕەوشان و پڕ خێر و بێریان لێوە دەدرەوشێتەوە، داهاتووی ڕووناک و جوانی وەچەیەکی یاخی.

– من گوتم: مانای وا نیە مامۆستا و پرۆفیسۆرە پارتی و یەکیەتییەکان هەموویان پیرەکەر و دەڵەقۆڕ و بێ مستەوان.

– زۆر ڕاستە، بەلام لێم قبووڵ بکە منیش «ئەم جارە بەئەدەبەوە» بڵێم: هەر مامۆستایەک ئەگەر یەکیەتی بوو یان پارتی بوو مانای وا نیە دەبێتە سەرۆک بەش و عەمید و بەڕێوەبەر و تەنانەت سەرۆک زانکۆ و وەزیرێکی زانا و لێهاتوو! چونکە تۆش دەزانی، سەبارەت بەوەی ئەم توێژە وردە بۆرژوایەی مامۆستا و ڕۆشنبیران، مارکس گوتەنی (هەلپەرستن) و بەدووای بەرژەوەندییە تایبەتییەکانی خۆیاندا وێڵن. نیوەی زیاتریان لەو جۆرانەن کە –بەپێی بارودۆخ و بەرژەوەندیی خۆیان – گێڕ دەگۆڕن.

– چی دەگۆڕن؟!

– قوربان، گێڕ! گێڕ دەگۆڕن یەعنی پێش ڕاپەڕین بەعسی و ڕەفیق

حیزبی و مەنسوولی بەعس بوون، کەچی ئەمڕۆ – چونکە باش لە گەمەکە دەزانن– بۆ خاتری ئەوەی پلە و پایە و کورسییەکانیان وەدەست بهێننەوە دێن دەبنە پارتی یان یەکیەتی! من چەندین بەڕێوەبەر و وەزیر و عەمید و سەرۆکی زانکۆ و سەرۆکی بەش دەناسم کە جاران بەعسی بوونە و ئەمڕۆ پارتین یان یەکیەتین، پێش ١٩٩٦ یەکیەتی بوون و ئەمڕۆ پارتین، پێش نازانم کەی شووعی یان پەکەکە یان ئیسلامی بوون و ئەمڕۆ یان یەکیەتین یان پارتین. هەرایە لە هەمزەبەگی: لەپێناو پلە و پایە و کورسی..

– ڕاستە، ئەم دیاردەیە یەکێکە لەو ڕەخنە زۆر توندانەی کە جەماوەر هەمیشە، هەر لە سەرەتای ڕاپەڕینەوە، ئاراستەی دوو حیزبە فەرمانڕەواکەی دەکات.

– ئەم دیاردەیە چی دەگەیەنێ؟ ئەوە دەگەیەنێ کە حیزبی دەسەڵاتداریش حەزدەکات ئەم جۆرە خەڵکە هەلپەرستە نەزان و پیر و گەلحۆیە لە دەوری خۆی کۆبکاتەوە.

– بۆچی؟

– چونکە دەسەڵاتی تازە حوکم بەدەستەوەگرتوو هەمیشە لە زانست و ڕۆشنبیریی ڕەسەن و یاخی و ریفۆرمخواز دەسڵەمێتەوە. کەسانێکی پێویستە ملحیز ملحیز مەسئوولێکی حیزب هەرچی فەرمایشت کرد، بەگوێی بکات. ئەم کەڵەپیرە هەلپەرستانەش باشترین و گونجاوترین دەست لەسەر سنگەکانن! هەر ئەمەیشە نهێنیی ئەوەی کە مودیرییەت و وەزارەت و زانکۆ و دەزگاکانی دیکە بەم نەوعە پیر و کەر و کەودەنانە پڕ کراونەتەوە و گەنج و قوتابیە یاخیبووەکان دەچەوسێننەوە!

– من وا تێدەگەم هەر ئەمەیشە هۆی ئەوەی کە گۆڕانکاری و ریفۆرمەکان تا ئێستا تەنیا لەئاستی گۆڕینی پلە و پایە و کورسییەکان دەکرێت و بەس..

– بەڵێ عەمیدێک لادەدەن و عەمیدێکی دیکەی لەجێی دادەنێن، وەزیرێک یان سەرۆک زانکۆ و سەرۆک بەشێک لادەدەن و وەزیرێک یان سەرۆک زانکۆ و سەرۆک بەشێکی دیکەی لەجێ دادەنێن..

– بەڵام گۆڕانکاری لە سیستەم و عەقڵیەت و مێتۆدەکان ناکەن، چونکە

لەوکاتەدا زۆربەی ئەو پیر و کەر و کەودەنانە دەبێ ناچار ناچار تەقاویت بکرێن یانیش لەئەنجامی ئەوەی کە دەرۆستی واقیعە زانستی و پەروەردەیی و زانکۆیی و ڕۆشنبیرییە تازەکە نایەن و تێیان ناگەن، وردە وردە خۆیان دەپووکێنەوە و لەناودەچن.

- کەواتە، ڕاستە: پێویستە عەقڵ و سیستەمەکە بگۆڕدرێت نەک وەسیلەکانی جێبەجێکردن.

- نایکەن چونکە هەموو ئەم نوقتە دەسەڵاتە هەلپەرست و پیرانە (لە سەرۆک بەش و بەڕێوەبەرەوە بگرە تا دەگاتە عەمید و بەڕێوەبەرە گشتیی و وەزیرەکان و سەرۆک زانکۆکانیش) نایانەوێت و ناتوانن هیچ گۆڕانکارییەک لە عەقڵیەت و مێتۆد و مەعریفە و سیستەمەکەدا بکەن: چونکە هەر یەکێکیان لە خوارەوە لەلایەک بەرژەوەندیی خۆی تێکدەچی لەلایەکی دیکەشدا ملکەچی ئەوەی سەرووترە؛ ئەوەی سەرووتریش بە هەمان شێوە ملکەچی سەرووتری خۆیەتی.

- هەموو ئەم زنجیرە ملکەچییەشیان بە هەنجەتێک بەستۆتەوە و بە ڕەوایان کردووە کە پێی دەگوترێ «قانوون» یان (قانوونی ئیدارە) کە هیچ کەسێک و مودیرێک و عەمیدێک بۆی نیە سەرپێچیی بکات ئەگینا دەردەکرێت.

- میشێل فۆکۆ ناو لەم پەیوەندییە ملکەچییە دەنێت «میکرۆفیزیای دەسەڵات». چونکە پێی وایە هەموو ملکەچییەک بەزۆر (واتە بەپێی یاسا) بەشێوەیەکی ورد و میکرۆفیزیایی کە هیچ کەس بەئاسانی هەستی پێناکا بەستراوەتەوە بە ملکەچییەک بۆ سەرووتر ئەویش بۆ سەرووتر و سەرووتر و سەرووترین.

- جارێکیان لە حزووری جەنابی سەرۆک مەسعوود بارزانی دانیشتبووم، هەواڵی زانکۆ و باری زانکۆی لێ پرسیم، منیش زۆر ڕەخنەگرانە و نارازییانە باسی زانکۆم بۆی کرد و تێمگەیاند کە پێویستە ریفۆرم و گۆڕانکاری بکرێت، لە وەڵامدا، زۆر خاکەڕایانە، تەنیا بە یەک جوملە وەڵامی دامەوە گوتی(ئێمە پێشمەرگەین. ئەگەر پێمان بڵێن: پێویستە ئەو

شاخە بگرین، دەتوانین بیگرین! بەڵام گۆڕینی سیستەمی زانکۆ و ریفۆرم لە زانکۆدا ئەوا ئێوە خودی خۆتان واتە مامۆستایان بەرپرسیارن).

- کەواتە پێویستە پێش هەموو شتێک قانوونەکان بگۆڕین، ناوەڕۆکی ئەو مەعریفەیە بگۆڕین و قانونی دیکەیان بۆ دابنێین.

- پێویستە ئەو گۆڕانکاری و ریفۆرمە لە خودی زانکۆوە، لەناو زانکۆوە یان لەناو پەروەردەوە دەست پێ بکات.

- بەڵام تۆ دەڵێی ئەم کارە مامۆستایان نایکەن، ئامادە نین بیکەن!

- بەڵێ چونکە زۆربەیان لە سەرووترەکانی خۆیان دەترسن و حەزناکەن بشێوی دروست ببێت، جگە لەمەش لە بەرژەوەندییاندا نییە. ئەوانی دیکەش پیرن و هەر ئەسڵەن باوەڕیان بە «جووڵە» نیە.

- باشە، ئەدی پێش ماوەیەک (لە ١٠/٤/٢٠٠٥) لە سلێمانی سەدان مامۆستا ڕژانە ناو شەقامەکانەوە و داوایان دەکرد ریفۆرمێک لە بەستێنی پەروەردەدا بێتە دی!

- نافەرین بۆ ئەم مامۆستایانە، چونکە پێش مامۆستایانی زانکۆ کەوتن و لەم مەیدانەدا هەموومان دەزانین ئەمە یەکەم جارە ڕاپەڕینی مامۆستایان لە کوردستانی ئازاددا سەرهەڵبدات، بەڵام تۆش ئاگاداریت تا ئێستا هیچ وەڵامێکیان نەبوو!

- بەڵێ، چونکە ریفۆرم و گۆڕانکارییەکە لە بەڕێوەبەرێتیی گشتیی پەرودردە و وەزارەتی پەروەردە و سەرۆکایەتیی زانکۆوە پێویستە بکرێت!

- ئەدی بۆچی نایکەن؟

- چونکە زۆربەی مودیرەکان و سەرۆک بەشەکان و مودیرعامەکان و عەمیدەکان و سەرۆک زانکۆکان و ئەو مامۆستایانەی دەسەڵاتیان هەیە لە داخوازییەکانی قوتابیان و مامۆستای گەنج تێناگەن، یانیش پیرن و تاقەتی ئەم بەزمەیان نەماوە، یانیش کۆنەبەعسین، واتە عەقڵیەتی زۆربەیان خاوەن عەقڵیەتێکە کە ناوەڕۆکەکەی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی «داخل حسن» و «حمدیە صالح و بناتها..».

- مەبەستت ئەوەیە کە خاوەن عەقڵیەت و بیرکردنەوە و مێتۆدێکی کۆنن؟

- بەڵێ. مەسعوود محەممەد ئەمانە ناو دەنێت «جەندرمەی کۆنەپەرستی و تاریکبیری و پاشەکشە و ستەم».

- کەواتە، ئەم پرۆژەیە تەنیا تەڵەبە و وەچەی ئەمڕۆ خەباتی بۆ دەکەن و تەنیا ئەوان تێی دەگەن؛ لەگەڵ ژمارەیەکی زۆر کەمی مامۆستایانی گەنج و یاخی و شایستە کە بەڕاستی مامۆستای ڕاستەقینە ئەوانن!

- من شتێکی دیکە دەڵێم.

- چی؟

- مامۆستاکان، کە لە خواری خوارەوەی هەموویانن، واتە لەبەرئەوەی، لەبەر حوکمی قانوون و فەرمایشتەکانی هەموو ئەوانەی سەرەوەدان و لەژێر پاڵەپەستۆی هەرە خوارەوەی هەرەمەکەدان، لە هەموویان بەستەزمانتر و گوناحترن.

- نەخێر؛ مامۆستایان لە هەموویان دکتاتۆرترن.

- چونکە ئەوانیش داخی سەرەوەی خۆیان بە قوتابییەکانیان هەڵدەڕێژن؟

- ڕاستە.

- کەواتە قوتابیان و وەچەی نوێ لە هەموویان گوناحتر و مەزلوومترن.

- بەڵێ.

- پەک!

- چی؟

- دەبینی چ ململانێ و زۆرانبازییەکی بێدەنگ و شاراوە لەم بەستێنەدا هەیە و کەسیش پێی نازانێ؟! بەڵێ. کەواتە، تۆ وایدەبینی کە مامۆستایان بەشێوەیەکی گشتی، شتێک لە هەلپەرستییان تێدایە. ها؟!

- ئەگەر بەراوردیان بکەیت بە تەڵەبە، بەڵێ.

- بۆیەش هیچ یەکێکیان ئامادەییان نیە مان بگرن.

-مامۆستاکان؟

- بەڵێ مامۆستاکان و بەڕێوەبەرەکان و عەمیدەکان..

- ئەمەش چونکە، بە ڕای تۆ، لە سەنگەری دەسەڵاتدان دژ بە سەنگەری تەڵەبە.

- جگە لەمەش، خودی خۆیشیان بەشێکن لە مەکینەکە.

- کام مەکینە؟

- مەکینەی چەوساندنەوەی گەنج و تەڵەبە.

- یەعنی تۆ پێت وایە مامۆستا تەڵەبە دەچەوسێنێتەوە؟

- چەوساندنەوەیەکی مەعریفی و ڕۆشنبیری و .. شتی تریش... بۆ ئەوەی باسی حەیزەران و قەصاص کردن و دەرکردن و بە زۆر یان بەئانقەست ساقیتکردنی تەڵەبەش بکەم! من پێم وایە: مامۆستا نەک هەر تەڵەبە دەچەوسێنێتەوە، بەڵکو تەڵەبە پێویستە مامۆستا بە دوژمنی خۆیشی بزانێت.

- تۆ چ بەڵگەیەکی دیکەت هەیە کە تەڵەبە لەلایەن مامۆستاوە دەچەوسێنرێتەوە و مامۆستا دوژمنی تەڵەبەیە؟!

- مامۆستایەک لەجیاتی ڕێی ڕاست ڕێی غەڵەتت پیشان بدات؛ لەجیاتی ڕووناکی و جوانی و پێکەنین تاریکی و ناشیرینی و گرژی بخاتە دەروونتەوە؛ لەجیاتی فێرکردنی زانست و مەعریفە و هونەر ئەو شتانە بجوێتەوە و کاوێژ بکات کە تۆ بەدیاریەوە خەو بتباتەوە و پارەیش بەهۆی تووە وەربگرێت؛ ئەوە دوژمنی تۆیە! ئەو مامۆستایە دوژمنی تۆیە کە بێت وەک پۆلیس لە ئیستیعلامات بوەستێت بزانێت پانتۆڕت لەبەرە یان تەننوورە؛ ئەوە دوژمنی تۆیە نەهێڵێت تۆ خۆت مامۆستای سەرپەرشتیاری باسی دەرچوونت یان باسی ماجستێر و دکتۆرات بەئارەزووی خۆت هەڵبژێریت؛ ئەوە دوژمنی تۆیە کە گوێت لێ ڕانەگرێ وەختێ بە خۆت و بە هەموو قوتابییەکانی دیکەی چەندین پۆلەوە پێی دەڵێن (تۆ مامۆستایەکی خراپیت و وازمان لێ بێنە) کەچی پشتیوانە هاوجۆر و هاوکارەکانی ئیدارە بەزۆریی زۆردارەکی هەر ئەوت بۆ بخەنەوە پۆل و تۆش بە گێرەشێوێن و بێ ئەدەب لەقەڵەم بدەن؛ ئەو مامۆستایە دوژمنی تۆیە کە بە تف و دار و جنێو و «دانیشە» و «نابێ» و «کتێب بۆ ڕاوەشاندن» وەڵامی پرسیارەکانت بداتەوە؛ ئەو مامۆستایە دوژمنی تۆیە کە وات لێدەکات مەکتەب یان زانکۆ بەجێ بهێڵیت، ئەو مامۆستایە دوژمنی تۆیە کە وات لێدەکات لەداخی ئەو و لە حەرمەتان و لە ڕیسواییان ئەوت بە خۆت داکەیت و خۆت بسووتێنی!

بەکورتی: ئەو مامۆستایە دوژمنی تۆیە کە ڕێگر بێت لەبەردەم پێشکەوتنی تۆ و خۆدەربڕینی تۆ و وەدیهێنانی ئاوات و ئارەزووەکانی تۆدا. ئازیزەکەم.. تۆ لەوە دەچێ ئاگاداری ژیانی تەڵەبە و مامۆستا نەبیت. دەزانی.. من.. حەزدەکەم کتێبەکەی مەسعوود محەممەد بخوێنیتەوە بە ناونیشانی (مرۆڤ و دەوروبەر)، جوملەیەکی زۆر جوانی تێدایە لەم بارەیەوە.

- چ دەڵێ؟

- دەڵێ: وا دەبێ ئەو ڕێبازەی کە مامۆستا و ڕابەر و هونەرکار بەسەریدا دەڕۆن، بەهۆی کۆن بوونییەوە، دەوری چاک و سوودبەخشیی بەسەردەچێت.. کەچی بەشی زۆری ئەو ڕابەرانە وەک سۆفی و دەروێش پەنجە لە زەرگ و تەپڵ و دەفە گیردەکەن.. بەشێوەیەکی جەزبەگرتووانە پێ لەسەر ڕاستبوون و پیرۆزبوون و دروستبوونی ڕێبازەکە دادەگرن و بە بەژن و بالایدا هەڵدەڵێن؛ بەمەشدا بەیەکجارەکی لە نوێدۆستی و پێشکەوتنخوازی و خەسڵەتی ڕابەرایەتی دەتارێن و دەبنە جەندرمەی کۆنەپەرستی و تاریکبیری و پاشەکشە و ستەم.

دەستگیریت لە عەمەلدا قەت نەکا مورشیدی پیر
دەستی تۆی گرتووە، پێی بەستووی مانەندی ئەسیر!

حاجی



- تۆ بەڵگەی دیکەت هەیە بۆ سەلماندنی ئەوەی کە مامۆستا تەڵەبە دەچەوسێنێتەوە و دوژمنی تەڵەبەیە؟!

- تازە هاتبوومەوە لە ١٩٩٤، مامۆستایەکی هاوکۆلێژم - لە ئاداب - دەیگوت: سوێندم خواردووە کە فڵانە قوتابی هەر دەبێ ساقیت بکەم! گوتم: بۆچی؟ گوتی: لەبەرئەوەی لەناو دەرسی خۆم بە چاوی خۆم دیومە خورمای دەخوارد! گوتم: ئێ خورما باشە بۆ بێدارمانەوە و زیندوومانەوەی مێشکی تەڵەبە هەروەها بۆ وەرگرتنی گەرمی بەم زستانە ساردەی ناو ئەم پۆلە سەهۆڵبەندانە! گوتی: نەخێر، دەبێ هەر ساقیتی بکەم! ..ساقیتیشی کرد! ئیتر دووای ئەم قسانەی ئەو، ئەوەم بیرهاتەوە کە من لەناو هۆڵی موحازەرەکانم (کە لە پاریس بوو) بەردەوام چایەک یان قاوەیەکی لیمۆناویم لەسەر مێزەکەم دانابوو، بەرامبەر مامۆستاکەشم دانیشتبووم و دەرسم دەنووسیەوە). من چۆن ئەم جۆرە مامۆستایانە بە دوژمنی سەرسەختی تەڵەبە نەزانم!؟

- بەڵام..

- تۆ، مادام بەناو ژیان و پەیوەندییەکانی نێوان مامۆستا و تەڵەبەدا قووڵ نەبوویتەتەوە، بەس برۆ مانشێت و دەنگوباس و هەواڵەکانی نێو ڕۆژنامە خوێندکارییەکان بخوێنەوە، ئنجا لەوە تێ دەگەی کە ئاخۆ تەڵەبە هەقیەتی مامۆستا بە دوژمنی خۆی بزانێت یان نا؟ لەسەر لاپەڕەی ڕۆژنامە خوێندکارییەکاندا، بە مانشێت، ئەم هەستی دوژمنایەتی و تووڕەیی و نارەزایی و هەستی تۆڵە و ئازار و داخوازییانە دەخوێنینەوە:

با مامۆستاکانمان تەمێ بکەین!

لە قوتابخانەیەکی (دینارتی) مامۆستایەک دەستی قوتابییەکی خۆی دەسووتێنێ

ئەو منداڵانەی لەترسی مامۆستا وازیان لە خوێندن هێنا

قوتابی بە ئارەزووی خۆی بەش هەڵنابژێرێت

زانکۆ بێکاری بەرهەم دەهێنێت

دەنگی جەنابی عەمید دەنگی کوڕە شێخێکە و قەبووڵ ناکات کەس لە کاروبارەکانی زانکۆدا قسە بکات.

لە قوتابخانەکاندا پارە لە قوتاتبیان وەردەگیرێت.

دەرکردنی قوتابی لە پۆلدا

گەرەنتیی تەندروستیمان (ضمانی صحی) ئەرکی حکوومەت و سەرۆکایەتیی زانکۆیە!

زانکۆ چەقی هەڵگیرساندنی شۆڕشەکانە

دەبێ حیزب بەند بکرێت نەک تەڵەبە!

مامۆستایانی ئێمە لەئاست گەیاندنی پەیامێکی ڕۆشنبیریی هاوچەرخدا نین

لە زانکۆی سلێمانی گرووپی هەڵوێست ناسنامەیان لێ دەسەندرێتەوە

بۆچی ڕێگە لە خۆپیشاندانی خوێندکارانی زانکۆی سلێمانی گیرا؟

لە پەڕتووکی جوگرافیای پۆلی پێنجەمی سەرەتاییدا وەزارەتی

پەروردە دان بە کوردستانی بوونی کەرکووکدا نانێ

گۆڕینی ئیدارەی زانکۆ و سیستەمی خوێندن

قوتابیانی کۆلێژی زانست بەشی کیمیا مان دەگرن

قوتابیان نەسیری کێشەی حیزبەکانن..

گۆڕانکاری لە سیستەمی پەروەردە و زانکۆیی ئەرکێکی زۆر پێویستە

١٣ ئەندامی لقی کۆمەڵەی خوێندکاران دەست لە کاردەکێشنەوە

لە دەربەندیخان خوێندکاران داوای لابردنی مزگەوتی نزیک قوتابخانەکەیان دەکەن

لە ڕاپرسیەکدا ٨٩/. ی گەنجان بێزار و ناڕازین لە ژیانی خۆیان

لە ولاتی ئێمەدا حکوومەت تا ئێستا بەرنامەیەکی بۆ دیموکراتیزەکردنی زانکۆ و پەروەردە ئامادە نەکردووە.

کۆمەڵێک نەوجەوانی هەولێر: لە کۆتاییدا هەموو گەنجی کوردستان دەبن بە پۆلیس

پێویستە ڕێگە لە قبووڵ خاص بگیرێت

تیرۆرستان دوو خوێندکار شەهید و دووانی تر بریندار دەکەن

قوتابیان بەشی ناوخۆییان نیە، هەندێکیان لە مزگەوتەکان دەخەون

کولتووری ئێمە کولتوورێکی ئیستیبدادییە

مامۆستای زانکۆ یان شوانی ڕانەمەڕ؟

لە کۆلێژی ئادابی زانکۆی سەلاحەدین قەدەغەیە مامۆستا لەگەڵ قوتابی بێت!

پێویستە فێربوونی زمانی ئینگلیزی پەرەی پێ بدرێت و زیاتر بکرێت!

ژمارەی کتێبخانەکانمان بۆ زیاد بکەن!

ئاخ، نەخۆشخانە بۆگەنەکانمان!

مانگرتنی قوتابیانی کۆلێژەکانی ئەندازیاری و ئینگلیزیی ئێواران

لە دووناوەندیی (زەڕایەن) بە تۆمەتی ئاژاوەنانەوە ٣٤ قوتابی نەقڵ دەکرێن

سیستەمی غیابات چارەسەرێکی جیددیی دەوێ

لە کتێبخانەی گشتیی هەولێر کچ و کوڕ لەیەکتری جیا کراونەتەوە

لە قــوتابخــانە و زانـكۆكـانـدا لەپێكردنی پانتـۆڵ بۆ كــچـان قەدەغەیە!

كەمیی بینایەی قوتابخانە لە شارۆچكەكاندا

كەمیی پۆل لە بەشەكاندا

خوێندكاری دێهات فەرامۆشكراوە

دەسدرێژی دەكرێتە سەر قوتابیان

تابلۆی ئازاد ئازادە بەڵام مانای ئەوە نیە ببێت بە بەرەڵایی!

خوێندكاران داوای پاككردنەوەی دەسەڵاتی حیزب دەكەن لەناو زانكۆدا

قوتابیانی زانكۆ داوای زیادكردنی دەرماڵە دەكەن

دیاردەی سواڵكردن و كلۆڵیی خانەنشینان

گەرەنتیی تەندروستیمان (ضمانی صحی) ئەركی حكوومەت و وەزارەتی پەروەردەیە!

خـوێندكـاران داوای دابینكردنی پێـداویسـتـیـیـەكـانی بەشـە ناوخۆییەكان دەكەن:
دابینكردنی ســۆپا ، نەوت، كــومــبـــار، قـــەروێلە، پەردە، دروستكردنی دەرمانخانە..

دابینکردنی پاس بۆ هاتوچۆکردنی قوتابیان

بەشە ناوخۆییەکانمان حەمامیان نیە

دەرگای بەشە ناوخۆییەکان لە کاتژمێر شەشی ئێوارەوە دادەخرێت

نەبوونی سەرچاوەی زانستیی نوێ لە کتێبخانەکاندا

دابینکردنی بنکەی ئەنتەرنێت لە هەر بەشێکی کۆلێژ و لە هەر بەشێکی ناوخۆییدا

بەرپرسی زانکۆ بە قوتابیانی بەشە ناوخۆییەکان دەڵێت «برۆ داوای سۆیە لە باوکت بکە!»

لەبەردەم زانکۆی سلێمانیدا چەند ئاسایشێک میلی دەمانچە لە چەند خوێندکارێک ڕادەکێشن و یەکێکیان دەسگیر دەکەن

ڕۆڵی زانکۆ ئیفلیجە

کێ بەرپرسیارە لە هەڵەی پرسیارەکانی پۆلی شەشەمی سەرەتایی ئەمساڵ؟

لە خۆپیشاندانێکدا لە زانکۆی سەلاحەدین قوتابیان داوای گۆڕینی ئیدارە و دابینکردنی دەرماڵە و سووتەمەنی دەکەن

کۆلێژی شەریعە بەرەو حەج دەڕوات

چەند ژمارەیەکی رۆژنامەی خوێندنی لیبراڵ دەستیان بەسەردا دەگیرێ

سەردان بۆ پەیمانگە و کۆلێژەکان قەدەغەیە

پەیمانگە وەک بەندیخانەی سەدە کۆنەکانە

لە هەرێمێکدا چوار شێوازی فێربوونی ئەلف و بێی پۆلی یەکەمی سەرەتایی

تاقیکردنەوە لە هەندێ کۆلێژ بە زمانی کوردی قەدەغەیە

ئەگەر نەخۆش بکەوین پێویستە حکوومەت و سەرۆکایەتیی زانکۆ خەرجیمان بدەن و (ضمانی صحی)مان بۆ دابین بکەن.

بۆچی رێگە لە خۆپیشاندانی قوتابیانی زانکۆی سەلاحەدین گیرا؟

ئایا سەدان تەڵەبەی خەریجی کشتوکاڵ چ دەورێکیان هەبووە لە بەرەو پێشەوەبردنی کشتوکاڵی کوردستاندا؟

مەنهەج و موفرەداتی دەرسەکان هی ساڵانی حەفتان و پێویستە بگۆردرێن

نەبوونی سەرچاوە و کتێبی تازە

باسی دەرچوون (بحث تخرج) دەبێ ساڵێکی بۆ دابنرێت و

ببێته وەرگرتنی تایبەتمەندی

مەرجەکانی وەرگیران لە ماجستێر و دکتۆرا دادپەروەرانە نیە و بە فەرمایشتی حیزبەکان بەڕێوە دەچێ

ئەمڕۆ سەرنوسەری ڕۆژنامەی (ئەمڕۆ) دادگایی دەکرێ

خەریج پاقلّە دەفرۆشێ یانیش تەکسیی هەیە

تەنیا ڕۆژانی هەینی بوارمان هەیە، کەچی لەو ڕۆژەشدا کتێبخانەیان داخستووە!

پێویستە مەڵبەندی فێربوونی زمانە ئەورووپاییەکان لە کوردستاندا بکرێنەوە!

ئەم مانشێت و هەواڵانە لەم ڕۆژنامە گەنجانە و خوێندکارییانەی خوارەوەدا بڵاوکراونەتەوە لە ماوەی ساڵانی (٢٠٠٤- ٢٠٠٥)دا: مەکۆ، ڕووانین، ئاڤێستا، شوناس، هاوڵاتی، خوێندنی لیبراڵ، گۆڕان، زەنگی زانکۆ، دیدی نوێ..

ئەم مانشێتانە، کە مشتێکن لە خەروارێک، باسی ژیانی نالەباری خوێندکار و لاوانی کوردستانت بۆ دەکەن، چیرۆکە مەرگەساتاوییەکانی ژیانی قوتابی و گەنجانت بۆ دەگێڕنەوە؛ ئەوەت بۆ باس دەکەن کە پێویستە ڕاپەڕینێکی ئەم توێژە بێدار و شکۆمەندە بێچارەیە بکەوێتە سەر پێ! وەکو گوتم: ئەم توێژە ستەملێکراوە لەخۆوە نیە، بەپێچەوانەی توێژی مامۆستاکانی خۆیان، - لەخۆوە نیە کە دەیان گۆڤار و ڕۆژنامە و هەفتەنامەی هەیە؛ ئەمە نیشانەی ئەوەیە کە هوشیارییەکی بێزار، بێدارییەکی تووڕە لەنێویاندا وەکو بورکان قوڵپ دەدات و ڕۆژێک دادێ هەموویان پێکەوە دەتەقنەوە، هەموویان پێکەوە لەژێر ئالایەکی ڕەشدا

دەڕژێتە سەر شەقامەکان و دروشمی برادەرە دێرینەکانی خۆیان دووپات دەکەنەوە- بە هاوار:

«پیرۆز» دوژمنی ئێمەیە...

مێشکتان و زنجیری پانتۆڵەکانتان.. بکەنەوە!

چیتر جەنتا و تەباشیر مەگرنە دەست؛ دەسەڵات بگرنە دەست!

ڕێزگرتنی لەخۆگەورەتر نەما چیتر بەدووایدا مەگەڕێ!

گەشبین بوونیش هەر گووە و بەگەڵک نایە، بجووڵێ! ژیان بگۆڕە!

کەمێک بە گوێ نەکردن، دەبێتە زۆرێک دەسکەوت

چیتر خۆتان ناڕەحەت مەکەن؛ خەڵک ناڕەحەت بکەن!

گوو لە کۆمەڵگە دەکەم .. ئنجا دڵم خۆش دەبێ

ئێمە سەرقاڵی دنیایەکی تازە و ڕەسەنین، خەیاڵ خەریکە دەسەڵات دەگرێتە دەست..

پەنجەرەی زۆر گەورە
بە بەردێکی بچووک دەشکێ

به قانوونیش مووەزەف گەییە حەددی خۆی، تەقاویتە
تەمای چیمان هەیە، تاکەی بژی شیعری من و زێوەر؟
شێخ نووری شێخ سالح



ئەمەیە هەقیقەت و حاڵی پەرلەمانتارانی پیری کوردستان
کە بوونەتە مایەی گاڵتەپێکردن
لەلایەن نەوەی نوێی گەنج و قوتابیان و ڕۆژنامەنووسە لاوەکانەوە

مادام سەربەخۆیی کوردستان و دادپەروەری - وەک چارەنووس و خۆزگە و ئارەزووەکانی ئەو هەموو هەزاران قوتابی و گەنج و خوێندکارانەی کە ساڵانە قوتابخانە ئامادەییەکان و پەیمانگەکان و زانکۆکان تەواو دەکەن - لەپێ کراون؛ مادام وەزارەتەکان و دامودەزگاکان و ئەو هەموو حیزبە نیشتیمانیە- وەک ئەو هەموو زرتە رۆشنبیر و مامۆستای زانکۆ و رۆژنامەنووسە عەلمانییانە - هیچیان لە بەستێنی ریفۆرم و گۆڕانکارییەکاندا پێ ناکرێت؛ مادام داهێنان و شەرەفمەندی و رێزگرتن و بەهرە و تواناکان - وەک ئەو ئافرەتە بێچارانەی لەدووای راپەڕینەوە دەستیان داوەتە کاری قەحپەیی - هیچ حسێبێکیان بۆ ناکرێت و هیچ باداشتێکیان نادرێتەوە.. کەواتە تەنیا (یاخیبوون) و (راپەڕینێک) دەتوانێ بەهای گەنج و ئازادییەکانی، مافەکانی قوتابی و سەربەستییەکانی بگەڕێنێتەوە و هیچی تر.

هەموو بەیانی و نیوەڕۆ و ئێوارەیەک، لەناو نادیی کۆلێژ و سەرجادە و پەنادیواری مزگەوت و چایخانە و فولکەی ناوبازارەکان و هەندێ جاریش لەناو مەڵبەندە رۆشنبیرییەکاندا، خوێندکارەکانمان، گەنجەکانمان، قوتابیەکانمان - کە هیچی ئەوتۆیان نیە بیکەن؛ دێن گوناح گوناح خۆزگە و خەونەکانی خۆیان بۆ یەکتر دەگێڕنەوە.

بێبەش لە هەموو خۆشی و ماف و ئازادی و سەفەرێک، هەڵزڕاوی نێوان بەرداشەکان، هەڵپرووکاوی نێو رۆتین و واجیبات و سەغڵەتی و بێتاقەتییەکان؛ قوتابی و گەنجی ئەمڕۆ، تەنیا خەونیان بەدەستەوە ماوە: ئەو خەونانەی، وەک مرواری، لە قووڵترین پنتی بێزارییەکانی خۆیاندا خەویان لێکەوتووە و خەون دەبینن...

مەرگەسات لەوەدایە کە هەرگیز نەشهاتوون لەم خەونەی خۆیان قووڵ بنەوە و بیروێنن! هەرگیز نەشیانتوانیوە بێن خۆیان فێر بکەن چۆن بتوانن جەسارەت بکەن ئەم خەونەی خۆیان بکەنە عەشقێک، راپەڕینێک، یاخیبوونێک!

هەمیشە، تەنیا ئەو ستەم و رۆتین و رووکەشی و هیلاکی و مەعریفە کۆنە دەتفێنێتەوە کە بەیانییەوە تا نیوەڕۆ جوویبوونی..

نەوجەوان: بێزار بێزار، هەر ئێوارەیەک لە چایخانەیەکدا ئەزنیف، لە سینەمایەکیشدا فیلمێکی ڕووت، چاوەڕێی دەکا..

قوتابی: هیوادار هیوادار چاوەڕێی نەورۆز و یازدەی ئازار و هەشتی شوبات و ژنهێنانی کوڕەمامێک یان شووکردنی کچەخاڵێکە کە بتوانێ «هەندێک ئاسمانی ساف» هەڵمژێت و بۆنی چاوی «کچێک» بکات..

گەنج: بێ تاقەت بێ تاقەت هەر ئێوارەیەک چاوەڕێی تازیە و پرسەیەکی دیکە دەکات بچێت فاتیحەیەکی لەسەر بخوێنێت..

خوێندکار: گوێڕایەڵ گوێڕایەڵ دانیشتووە پرچی داپیرەی جەبر و مەدخەل و عەرووز و قیاس و تەقویەکان دەهۆنێتەوە..

بە هەمان شێوە، هەموو ڕۆژ: هەموو بەیانییەک، هەموو نیوەڕۆیەک، هەموو ئێوارەیەک، هەموو شەوێک.. هەمان شریتی کۆنە و لێی دەداتەوە و دێتەوە بەرچاوی... ئەمە لە حاڵەتێکدا، خۆیشی باش دەزانێت: جوینەوەی بەردەوام بەردەوام ئەم ڕۆتین و واجیبات و سەغڵەتی و ستەم و گوێڕایەڵی و ڕۆتین و ڕووکەشی و هیلاکی و مەعریفە کۆن و بێتاقەتانە: تەنیا خولانەوەیەکی بێهوودەیە لەناو هەمان بازنەی بۆگەنی بێ ماناییدا.

قوتابی و گەنجی ئەمرۆ زۆر بەلایەوە ناجۆر و ناوێزەیە - تەنانەت ئەگەر بۆ خۆیشی حەزبکات- بێت خۆزگە و خەون و ئازادی و ئارەزووەکانی خۆی دەرببڕێت و دنیا کەپتکراوە شەخسیە «جوانەکان»ی خۆی بتەقێنێتەوە! لەم کاتانەدا (وایان ڕاهێناوە و وایان فێرکردووە) وەک ئەوەی هەست بکات کە ڕووبەڕووی «لادانێکی ئەخلاقی» یان نزیکی «تاوانێک» دەکەوێتەوە! دوودڵ، شەرمنۆک: باشە چۆن بچێ بوێرێت کارێک بکات کەس نەیکردبێت؟ چۆن بچێ بوێرێت باس لە «جیهانێکی پڕ خۆزگە و تووڕەیی و هەوەس و ئارەزوو» بکات کە کەس هێشتا پێش خۆی دەرینەبڕیبێ؟! چۆن جورئەت بکات وشە و دەستەواژە و زاراوە و زمانێک دەکاربهێنێت کە لە واقیعدا تا ئێستا نەبۆتە باو؟ ئەدی نابێ پێش ئەو، کەسێکی تر ئەم کارەی کردبێت و لەلای خەڵک پەسەندکرابێت و بووبێتە شتێکی باو؛ ئنجا ئەو بێت کارەکە دووپات بکاتەوە؟!

ئەم حاڵەتی ترسنۆکی و بێ تاقەتی و ڕاڕاییە، بەداخەوە، سیفەتێکی زۆر دێرین و تۆزلێنیشتووی گەلی کوردە؛ دیارە ڕۆشنبیر و ژن و پیاوە گەورەکانیشمان هەر لەم سیفەتە بێبەش نین. ئەولیا چەلەبی نزیکەی پێنج سەد ساڵ بەر لە ئەمڕۆ ئاماژەی بۆ ئەم سیفەتی ئەوێران و تەمبەڵی و ترسنۆکییەی کورد کردووە، لە سەفەرنامەکەی خۆیدا (چاپی سەعید ناکام، لاپەڕە ٨٣) دەڵێ:

«ئەگەر جغزێک بە دەوری کوردێکدا بکێشی، بشمرێ لەو جغزە نایەتە دەرێ: هەتا یەکێک نەیێ لایەکی جغزەکەی بۆ تێک بدات».

کەواتە، یەکێک لە هۆیەکانی مەرگەساتی گەنج و ترۆپکی تراژیدیای ئەمڕۆی کورد لەوەی کە ناتوانێ فێر ببێت چۆن ئازاد و ئاسوودە و سەرفراز بژیت، ڕەنگە ئەوە بێت کە ئەو، بەدرێژایی مێژوو، لە ناهۆشیاریی گەلەکۆیی (اللاشعور الجمعی) خۆیدا، هەرگیز بەوە ڕانەهاتووە کە یاخی بێت، یاخی بێت بۆئەوەی ئازاد بیربکاتەوە، ئازاد بیربکاتەوە بۆئەوەی ئازاد ببێت، ئازاد ببێت بۆئەوەی ئازاد بژیت، ئازاد بژیت بۆئەوەی هەموو کۆمەڵگەکەیشی ئازاد و ئاسوودە و سەرفراز بژین! بەوە ڕانەهاتووە خۆی ببینێت توانیویەتی دەسپێشخەرە! بەوە ڕانەهاتووە کە شەخسی خۆی بێت، شەخسیانە بژیت، شەخسیانە بیر بکاتەوە.

لەلایەکی دیکەشەوە، نەیوێراوە بتوانێت بزانێت چۆن بگاتە ئاستی باوەڕهێنان بە هێزی خۆی، نەیوێراوە بزانێت چۆن بگاتە ئەو ئاستە بڵندەی کە بتوانێت باوەڕ بەوە بێنێت کە سەرچاوەی پێشکەوتنی خۆی و ئاسوودەیی و داهێنان و گەیشتنە جوانی و چێژ و عەشق و دڵخۆشییەکان و ڕەهابوون تەنیا لە قووڵایی شاراوەی خودی خۆیدایە، نەک لە دەرەوەی! ئەگینا، ئەولیا چەلەبی گۆتەنی: بۆچی تاقەت و هێزی ئەوەی نیە کە ئەو جوغزەی بە دەوریاندا کێشاوە بیشکێنێت و لێی بێتە دەرەوە؟

ئنجا کەواتە گەنجی کورد چۆن فێری ئەوە دەبێت «جوغزەکەی خۆی» بشکێنێت و لە جوغزەکەی بێتە دەرەوە» ؟! کەی فێری ئەوە دەبێت بتوانێت بوێرێت چۆن بزانێ بگاتە ئەو ئاستەی باوەڕهێنان بە هێزی خودی خۆی بۆ ڕەهابوون؟

لەناو ئەم شەرم و نەوێری و ڕاڕایی و کۆیلەیی و بێزاری و ستەمەی تێیداین، تەنیا ئەم ئەم شەرم و نەوێری و ڕاڕایی و کۆیلەیی و بێزاری و ستەمەیشە کە دەمانگەیەنێتە ئازادی و سەرفرازییەکان. تەنیا ئەم شەرم و نەوێری و ڕاڕایی و کۆیلەیی و بێزاری و ستەمەیشە کە هەموو دەرگاکانی خەون و خود و هوشیارییە جوانە خەفەکراوەکان بۆ ئەو گەنجانە دەخاتە سەر پشت کە واتێگەیشتوون: دەستەکانی شەو قرچۆکن و پڕن لە بەتاڵی و تاریکی.

- چۆن؟

- کاتێ تۆ دەوێریت یاخی ببیت، کاتێ تۆ دەوێریت بەپێچەوانەی حکومەت و ژینگە و حزب و دام و دەزگاکەت و مودیرەکەت و مامۆستاکەت و سەرۆک بەشەکەت بیربکەیتەوە و ڕەفتار بکەیت، کاتێ تۆ دەوێریت بەپێچەوانەی گەورەکانت و کۆمەڵەکەت، خۆت بیت؛ ئیتر ئەم وێرانە جێژووانی بووژاندنەوەی هەموو توانا و بەهرە و ڕاپەڕین و یاخیبوون و ئازادییەکانتە! لەوکاتەدایە کە تۆ چیتر نەوەندە پێویستیت بە ڕاوەستانی سەرجادەکان و پاڵدانەوەی پەنادیواری مزگەوتەکان و لەوغەی ناو چایخانەکان و ڕاوەستانی ناو فولکەی بازاڕەکان و دۆمینە و تاوڵە و دوو شەشی تۆپیو نامێنێ! لەوکاتەدایە کە تۆ چیتر هێندە پێویستیت بە قومار و جگەرە و عارەق و ماستاوکردن و پیاهەڵدانی حزب نامێنێ؛ لەوکاتەدایە کە تۆ چیتر منەتت بە هیچ - بە هیچ نامێنێ: تەنێ بە خودی خۆت و خۆشەویستەکەت و هاوڕێکانت! پێم وایێ ناصر خسرو لە کاتێکی ئاوهادا گوتوویەتی (ئەم دنیایە هەرگیز نەیتوانی بکات ئەسیرم : چونکە من بەسەر نەفسی خۆمدا ئەمیرم):

اسیرم نکرد این ستمکاره گیتی

زیرا که من بر نفس خویش امیرم

ئەو گەنجانەی تر دەوێرن، بۆیە قوزکێشی بۆ کەس ناکەن و چاویان هەتا دەمرن لە دەستی باوکیان و لە دەستی هیچ کەسێکی دیکە نیە، ناشچن ناوی خۆیان لە هیچ لیستێکی سەرهەڵگرتن بۆ ئەورووپا بنووسن و کەمتریش خۆیان بە عارەقخواردنەوە سەرخۆش دەکەن..

یاخیبوون کە بنەمایەکی گرنگ و بنچینەیی ئازادبوون و ڕەهایی و سەرفرازییە، جمکانەی خۆزگە و کەڵکەڵە و ئارەزووەکانی گەنجانە، دینامیکییە، وەک مەرەقی نوێگەری، هەمیشە دووبارە دەبێتەوە و لە هەر سەردەمێکدا خۆی بەشێوەیەکی تازە، تازە دەکاتەوە. با لە ڕۆحی سەرکەشی شوکری فەزڵی وردبینەوە، کاتێ تووڕە دەبێت و لەدەست ستەمی کۆمەڵ یاخی دەبێت چ دەڵێ:

من بە ئاشووبم، بە جاڕێ خان و بانووتان ئەگێم
ئیبنی مەشهوورتان دەیرووس و بەدخووتان ئەگێم
هەر لە کوڕ تا کچ، لە ساڵی سەد هەتا دروتان ئەگێم
یەک بە یەک هەمسایەکانی دەوری خانووتان ئەگێم.

وێران و یاخیبوون مەبدەئی ئازادین، هی هەمووان و لە هەر سەردەمێکدا. هەر کەسێک لە هەر سەردەمێکدا بۆ ئازادبوون و ڕەهایی خۆی بەکاریان دێنێ. یاخیبوون ئیلتیزام نیە، بەڵکو ڕەهابوونە: ڕزگاربوونە لەدەست «جغزەکەی ئەولیا چەلەبی» کە کوێرەگرێی هەموو کێشەکانمانە.

هەر لەم ڕووانگەیەوە، ئەمڕۆ، ئێمەی باوکەکان، ئێمەی مامۆستاکان، هەموو ئێمەی گەورە و پیر، هەر لە ئێستاوە، دەبێ دان بەوەدا بنێین و بزانین کە ئێمە -لەچاو نەسلی نوێ و لەپێناو داهاتووی گەنج- گەوجترین و گەمژەترین سەلەفییەکانی سەردەمی خۆمانین؛ ئەمەش چونکە نەوەی تینووی ئەمڕۆ و نەوەی دووای ئێمە، پێویستە بەسەر ئێسک و پرووسکی ئێمەوە بگەنە ئاو.

پیاوی گەورەی مەرد، مامۆستای مەزنی لەخۆبوردوو، لەوە سڵ ناکاتەوە کە ئەمڕۆ یان سبەینێ، گەنجێک یان خوێندکارێکی لە خۆی بەتواناتر دێتە مەیدان و دەچێ «بتی ئەو» بەردەداتە خوارەوە. لەوە ناترسێ گاڵتە بە عەقڵ و ئیمان ونەریتەکانی و سیستەمی بیرکردنەوەی بکرێت: چونکە ئەو بۆ خۆی تێر ژیاوە و زۆری کردووە و بێ مننەتە. بۆیە هەر بێ مننەتانەش لەبارەی حاڵی حازر و واقیعی ئێستا یان داهاتووی خۆی قسە دەکات: بێ مننەتە لەوەیش کە ئاخۆ نەوەی ئەمڕۆ یان داهاتوو چیی پێ

دەڵێن و چۆنی هەڵدەسەنگێنن؟ لە حوکمدان و قەزاوەتەکانی نەوەی ئەمڕۆ و داهاتوو هەرگیز ناترسن:

تری ئەولادی ئەم عەصرە بە کێرم
کە من مردم مەگەر گوو بکەن بە خێرم

ئەم شیعرە، بێگومان شاعیرێک نووسیویەتی کە باش دەزانێ خۆی مەرد و ئازاد و سەرفراز بووە؛ ئیتر بێباکە لەوەی کە نەوەی نوێ و دووای خۆی چیی پێدەکەن و چیی لێدەکەن و چ تازەگارایییەکی دیکەی دەخەنە سەر.

ئەو کەسەی خوانی لەبۆ دێ سوبح و شام
چیی لە ئێمە زیاترە: غەیرەز کەری؟

ڕاشکاوانە دەڵێم: هەمـــــوو وەزارات و بەڕێوەبەرایەتی و زانکۆ و قوتابخانە و دەزگاکانی ڕاگەیاندن و زانست و ڕۆشنبیری و پەروەردە، لەدەست کۆمەڵێک زەوقی کۆن و عەقڵی پیردان، ئەو زەوقە کۆن و عەقڵە پیرانەش هیچ حسێبێک بۆ خەون و خۆزگە و خۆشەویستی و عەقڵ و داهێنان و زیرەکی و بەهرە و تواناکانی گەنج و قوتابیان ناکەن.

ئەو مورشید و مەلا و مامۆستا و پیرانە، دەیانەوێ خەڵکی دیکەش بخەنە ناو هەمان «جغزەکە»؛ تەنانەت دەیانەوێ، بە ئەنواع و ئەشکال، میانەی نێوان گەنجەکان و لاوان، میانەی نێوان خوێندکاران و قوتابیان تێک بدەن یان بەهۆی «پارە» و «ڕێکخراوی حیزبی» و ئیمتیازاتی تر و پایە و وەزیفە و شتی ترەوە، ناچاریان بکەن بۆ لای خۆیانیان ڕابکێشن یان دووبەرەکی بخەنە ناویانەوە، تەنانەت هەتا پێیان دەکرێ دەچن کچ لە کوڕ، دەست لە گوڵ، نیگا لە جوانی، دوور و دوورتر دەخەنەوە!

ئەو مورشید و مەلا و مامۆستا و پیر و پرۆفیسۆرانە، حکوومەت و وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکان و زانکۆکان و مزگەوتەکان و دەزگا جۆراوجۆرەکانی دیکە، بەداخەوە، پشتگیری و هاوکاری و پشتیوانییەکی بێ هاوتایان لێدەکەن. ئەوانیش ئیتر بۆ خۆیان شەهادەی پرۆفیسۆری و

دکتۆرا و زانکۆ دەکەنە بەڵگەی ڕاستبوونی بڕیارەکانی خۆیان، پایە و ئەکادیمیەت دەکەنە هەنجەتی لەسەرهەق بوونی خۆیان، پیری و ڕیش و عەینەک و گۆچان و کۆخەکۆخ و مافی بەڵغەم تێکردن و کتێب تێکرتن دەکەنە پاساوی ئەوەی پێویست بێت تا هەتایە ڕێزیان بگرێت و لەبەریان هەڵبستیتەوە! - هەرگیز سڵیش لەوە ناکەنەوە، هێندەی پێیان بکرێ، تەنیا کۆنەخوازی و کۆنەخوازەکان، بە هەرچی شێوەیەک بێت، بڵند ڕابگرن؛ پڕۆپاگاندەیان بۆ بکەن، خەڵاتیان بدەنێ، نازناوی «گەورەترین» و «هەرە گەورەترین» بە بالایان ببڕن، لەسەر شاشەی تەلەفزیۆن و سەتەلایتەکاندا هێندە شیرین و بەرز و موهیمیان بکەن، کە خەڵک، لە دەرەوە، هەر حەزبکات ڕەسمیان لەگەڵ بگرێت! هەموو ئەمانەش، بۆئەوەیە کە بتوانن زەمینە خۆش بکەن بۆئەوەی بڕیاری مێژوو هەر بەلای بۆچوونی خۆیان و بۆ «پیر» بشکێتەوە.

ئەم میر و مەلا و مامۆستا و پیر و پرۆفیسۆرانە، بەو هەموو هێزە لەبن نەهاتووەی خۆیانەوە، کە هەمیشە توانای ئەوەیان هەبووە توانا و بەهرەکانی نێوەی گەنج و قوتابی هەڵبمژن؛ لە هەمان کاتدا هەموو نەخشە «مەعریفی» و «ئێستەتیکی» و سیستەمە «ڕۆشنبیرییەکان» تەنیا خۆیان دایدەڕێژن و بەسەر نێوەدا پیادەی دەکەن؛ ئەمانە تاقمێکن. تاقمن! زۆر بەداخەوە، حکوومەت و حزبەکانیش، بە پیسترین شێوە، پشتیوانیی ئەم تاقمە دەکەن، بەشێوەیەک کە گەنجی تووڕە و یاخی واهەست بکات هەموویان پێکەوە تاقمێکی ستەمکاری گەورە و هاوکارن.

باشە کەواتە، خوێندکار و گەنج، یان ئەوانەی دەیانەوێ لە جغزەکەی «ئەولیا چەلەبی» ئازایانە بێنە دەرەوە، لەکوێ بژین! چ بکەن؟ چۆن بتوانن شەخسیەتی خۆیان و ئازادی و مافەکانیان بەرجەستە بکەن؟


لە زەمانی بەعس، ڕامان دەکرد و دەچووین دەبووینە پێشمەرگە: ئەدی ئێستا بینە چی؟ بینە پۆلیس؟ بێگومان نەخێر.

لە زەمانی بەعس، ڕامان دەکرد و دەچووینە ئێران، لەوێشەوە سەری

خۆمان هەڵدەگرت و دەچووینە ئەورووپا. ئەدی ئێستا چ بکەین؟ ڕابکەینە ئەورووپا و لەوێ چاوشۆڕ ببینە «پەناهەندە»؟ بێگومان نەخێر.

لە زەمانی بەعس، دەچووینە ناو ئاودەستخانەی مزگەوتەکان و دەوراندەوری دیوارەکەیان بەکاردەهێنا: چی ڕەخنە و حەژمەت و جنێو هەبوو بە حکوومەتی بەعسمان دەدا، دیواری ئاودەستخانەی مزگەوتمان دەکردە تابلۆی ئازاد و پڕمان دەکرد لە خەونە کەپتکراوەکانی خۆمان و گەڵ و گوڵمان. ئەدی ئێستا چی بکەین و بۆ کوێ بچین؟ حەژمەتی خۆمان و گەڵ و گوڵمان دیسان هەر لەسەر دیواری مزگەوت و نادیی کۆلێژەکاندا بنووسینەوە؟ دیسانەوە بچینەوە ناو ئاودەستخانەی مزگەوتەکان؟ بێگومان نەخێر.

بەپێچەوانەی میر و مودیر و مەلا و مامۆستا و پیر و پرۆفیسۆرەکانەوە، ئێوەی گەنج و قوتابیانی ماندووی نێو «جغزەکەی ئەولیا چەلەبی» لەڕووی هێز و تەکنیک و تواناتانەوە لاوازن. کەواتە، ئێوەش، ئێوەی کۆیلە و دەستبەستراوی نێو «جغزەکە»، ئێوەی تەنیا باڵ، ئێوەی بەستەزمان، لە هەموو شتێک زیاتر پێویستیتان بە یەکگرتن هەیە. لە هەموو کەسێک زیاتر پێویستیتان بە گرووپ هەیە. زۆریی ژمارەتان و بڕواتان و هێزە کەپتکراوەکانتان و یاخیبوونتان، گەرەنتییە بۆ سەرکەوتنی ڕاپەرینەکانتان لە داهاتوودا..







درۆیە، داری گەورە وەک نەمامی تازە دانایە..

حاجی

گەنج و قوتابیانی فەرەنسا، پێش ساڵی ١٩٦٨، هەمان مەرگەساتی ئێوەیان هەبوو، لە هەمان دۆخ و دۆزەخی ئێوەدا دەژیان؛ بەڵام لە مایسی ساڵی ١٩٦٨، چەند قوتابی و گەنج و خوێندکارێک خۆپیشاندانێکیان سازدا، پاشان چەندێکی دیکەش چوونە پاڵیان و خۆپیشاندانی گەورەتری دووەم سازدرا.. لەکۆتاییدا خۆپیشاندان و مانگرتن و ڕاپەڕینی گەنجان و خوێندکاران سەرجەم پاریس و ئنجا سەرجەم وڵاتی تەنییەوە: تا لەکۆتاییدا سەرکەوت و بووە مایەی گۆڕانکاری و ریفۆرمێکی سەرتاپایی لە فەرەنسا.

گورزی یەکەم و هەرە کوشندەی خۆپێشاندانەکان لە ٣ی مایسی ١٩٦٨ لە پاریس دەستی پێکرد، کاتێ قوتابیانی زانکۆی سۆربۆن سەرتاپای زانکۆیان خستە ژێر ڕکێفی خۆیانەوە. بەڵام پێش ئەمەش، قوتابیانی فەرەنسا لە هەردوو شاری (نانتێر) و (کان) لە ٨ و ١٩٦٨/١/٢٦ بەملاوە (دوای دەرکردنی قوتابییەکی جوولەکەی فەرەنسی بەهەنجەتی ئاژاوەگێڕی لە فەرەنسا) کەوتبوونە مانگرتن و دەربڕینی نارەزاییەکانی خۆیان.. ئنجا لە ڕۆژی ٢٢ی مارسدا لە شاری (نانتێر) گەیشتبووە شەڕ و پێکدادان لەنێوان قوتابیان و هێزەکانی ئاسایش - پۆلیس.

ئەم ڕاپەڕینە خوێندکارییە هەژێندە، شتێک لە مارکسیزم و کەمێک لە ماویزم و هەندێک لە وجوودییەت و زۆریش لە تاکەکەسگەرایی و ئەنارشیزمی تێدا بوو؛ وایکرد کە فەرەنسا -پاشانیش هەموو ئەورووپا- لەسەر شۆستەی مانگرتن و خۆپیشاندانەکانی گەنج و قوتابیاندا خەبەری بێتەوە!

خۆپیشاندانەکانی قوتابیان و گەنجان لە فەرەنسا، کە لە کۆتاییدا زۆربەی توێژە زەحمەتکێشەکانی کۆمەڵ و تەنانەت هەموو سەندیکاکانیش چوونە ژێر ئاڵاکەیەوە، لە ئاستی سیاسیدا، ڕۆڵیان بینی بۆ وەرگەڕانی

کورسییەکەی ژەنەراڵ شارل دی گۆل لە نیسانی ١٩٦٩؛ لە بواری ئابووریشدا بوونە هۆی ئاڵوگۆڕێکی باش لە ژیانی ئابووری و خۆشتربوونی ژیانی دارایی خەڵک؛ جگە لەمانەش لە بواری ژیانی ئەخلاقی و ڕۆشنبیریشدا گوورزێکی بەزەبر بوون.. بەشێوەیەکی گشتی ریفۆرمێکی فراوانیان لە هەموو بەستێنەکانی ژیانی فەرەنسادا هێنایەدی.

ڕاپەڕینی خوێندکاران لە ساڵانی ١٩٦٨- ١٩٦٩ (کە هەندێک جار بە شۆڕشی قوتابیانیش ناو دەبرێت) لە سەرەتادا لە فەرەنسا دەستی پێ کرد، پاشان چیکۆسلۆڤاکیا و ئەڵمانیا و ئەمریکا و وڵاتانی دیکەیشی لە ئەورووپا گرتەوە. ڕاچڵەکین و وشیارکردنەوە و ریفۆرم و گۆڕانکارییەکی مەزنی لە هەموو بەستێنەکانی ژیانی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیریی ئەورووپا بەرپا کرد.

ئەو دروشمانەی کە خۆپیشاندانەکانی گەنج و خوێندکاران بەرزیان کردبۆوە لە مایسی ١٩٦٨دا، پڕ بوون لە یاخیبوون و ڕەفزکردنەوە و بەگژداچوون؛ داخوازییەکانیان لەناو شەقامەکاندا و لەبەردەم پەرلەمان و زانکۆ و وەزارەتەکاندا بڵاودەکردەوە؛ پڕ بە ڕۆحی خۆیان هاواریان دەکرد:

با قەدەغەکردن قەدەغە بکرێت!

با واقیعی بین: هەرچی شتێک نامومکینە داوای بکەن!

چیتر خۆتان ناڕەحەت مەکەن: خەڵک ناڕەحەت بکەن!

لە وڵاتی (دیکارت)دا حەماقەتی قومارباز‌ەکان فەرمانڕەوایە

حەزکردن لە واقیع باشە، بەڵام وەدیهێنانیان.. باشترە!

«پیرۆز» دوژمنی ئێمەیە

خەون واقیعە
خەیاڵ هێز پەیدا دەکا
بیر و باوەڕی خۆتان هەبێ!

ڕێزگرتنی لەخۆگەورەتر نەما چیتر بەدووایدا مەگەڕێ!

گەشبین بوونیش هەر گووە و بەگەڵک نایە، بجووڵێ! ژیان بگۆڕە!

ئەمە سەرەتایە، بەردەوام بن لە خەبات

شتێک لە دڵمایە بیڵێم، بەڵام نازانم چیە

دەرگای پەناگەکان بکەنەوە، دەرگای زیندان و قوتابخانەکانی دیکەش!

لەمەودووا تەنیا دوو جۆر پیاو هەیە: یان شۆڕشگێڕیت یانیش «گامێش». نە ئەم بیت و نە ئەو بیت، دەبیت بە «گامێشگێڕ».

گوو لە کۆمەڵگە دەکەم .. ئنجا دڵم خۆش دەبێ.

چیتر جەنتا و تەباشیر مەگرە دەست: دەسەڵات بگرە دەست!

مێشکتان و زنجیری پانتۆڵەکانتان.. بکەنەوە!

هێز لە لوولەی تفەنگدایە
دیرار گوێی هەیە، گوێی ئێوەش دیواری هەیە.

هێز لەناو شەقامەکاندایە.

ئێمە سەرقاڵی دنیایەکی تازە و ڕەسەنین، خەیاڵ خەریکە دەسەڵات دەگرێتە دەست.

شین هەر خۆڵەمێشی دەمێنێتەوە تا ئەوکاتەی دادەهێندرێتەوە

ئارەزووەکان وەدی دەهێنم، لەبەرئەوەی ئارەزووەکانم واقیعین و واقیعیەتیان هەیە

شۆڕش دەبێ لەناو ئینساندا هەڵبگیرسێ پێش ئەوەی لەناو شتەکاندا هەڵبگیرسێ

بەربەستەکان دەتوانن تەنیا ڕێگاکانمان لێ دابخەن، بەڵام دەنگەکانمان دەکەنەوە

ئەی ستالینییەکان، ئەوەتا ڕۆڵەکانتان لەگەڵ ئێمەن

ئارەزووەکانتان ئازاد بکەن

کەمێک بە گوێ نەکردن، دەبێتە زۆرێک دەسکەوت

چۆن بتوانین ئازادانە بیربکەینەوە لەژێر ڕۆشنایی ئەو کونجەدا

لەسەر شۆستەکاندا قەراغ دەریایەک ڕابخەن!

دڵی خۆت خۆش بکە: بێ ئەوەی گوێ بدەیتە بەربەستەکان!
بژی: بێ ئەوەی گوێ بدەیتە وەختە مردووەکان!

کرۆنۆلۆژیای ئەو ڕاپەڕینە خوێندکاری و گەنجانەیە بەم شێوەیە بوو:

٢ی مایس ١٩٦٨

ژۆرژ پۆمپیدۆ سەفەر دەکات بەرەو ئێران؛ لە شاری نانتێر شەڕ و پێکدادان لەنێوان قوتابیان و پۆلیس دەست پیدەکات؛ دەوامی زانکۆ و خوێندن ڕادەوەستێ.

٣ی مایس

لەجیاتی دەوام، خوێندکاران لەناو زانکۆی سۆربۆندا کۆبوونەوە دەکەن و خۆپیشاندان سازدەکەن. گەورەترین خۆپیشاندانیش لە گەڕەکی لاتینی سازدەکرێت و ٦٠٠ قوتابی دەگیرێن. ڕۆژنامەکان دەست پێدەکەن هەست بە مەترسیی «کارەساتی خۆپێشاندانەکان» دەکەن.

٤ی مایس

دەوامی زانکۆکان و خوێندن وەستاوە. مانگرتنەکانی سەرتاپای قوتابیان دەست پێدەکەن.

٥ی مایس

چوار خۆپیشاندەر حوکم دەدرێن بە زندان.

٦ی مایس

شەڕ و پێکدادان لەنێوان قوتابیان و پۆلیس؛ زیاتر لە ٤٠٠ قوتابی دیکە دەگیرێن.

٨ی مایس

لەناو پەرلەماندا دەبێتە هەرا و دەنگۆ و گفتوگۆ.

٩ی مایس

زانکۆی سۆربۆن دادەخرێت؛ خوێندکارانیش دەیانەوێ سۆربۆن بخەنە ژێر ڕکێفی خۆیان.

١٠ی مایس

تا کاتژمێر ٣ی بەیانی هەرا و شەڕ و پێکدادان لەنێوان قوتابیان و پۆلیس لە گەڕەکی لاتینی بەردەوامە.

١١ی مایس

ئەنجوومەنی قوتابیان بانگەواز بڵاودەکەنەوە بۆ مانگرتنێکی سەرتاسەری لە هەموو فەرەنسا. ژۆرژ پۆمپیدۆ دەگەڕێتەوە و داوا دەکات کە لە ١٣ی مایسدا زانکۆی سۆربۆن بکرێتەوە.

١٣ی مارس

سۆربۆن دەکرێتەوە و دەکەوێتە دەست خوێندکارە خۆپیشاندەرەکان. پاریس شڵەژاوە. سەندیکاییەکانیش دەکەونە خۆپیشاندان. حکوومەت چەند ڕێکخراوێکی لاوان ، خوێندکارانەی قەدەغە کردووە.

١٥ی مایس

سەرۆکی فەرەنسا ژەنەڕاڵ دی گۆڵ دەگاتە ڕۆمانیا؛ بەشێکی پاریس دەکەوێتە ژێر دەستی قوتابیان، پۆلیس و ئاسایش هەرەس دێنن.

١٦ی مایس

مانگرتن لە زۆربەی کارگە و کۆمپانیاکاندا دەست پێدەکات.

١٧ و ١٨ی مایس

حکوومەت تەواو شڵەژاو و دەستەپاچە بووە. خۆپیشاندان و مانگرتنێکی نیمچە سەرتاسەری هەموو پاریس و زۆربەی شارەکانی دیکەی گرتۆتەوە. دە ملیۆن کەس مانی گرتووە. ژەنەڕاڵ دی گۆڵ دەگەڕێتەوە پاریس.

٢٢ی مایس

کۆمیتەی نیشتیمانی بۆ پارێزگاریی کۆماری فەرەنسا دادەمەزرێت. سەندیکاییەکان (نەقابەکان) ئامادەیی خۆیان دەردەبڕن کە گفتوگۆ لەگەڵ حکوومەت بکەن: بۆ جێبەجێکردنی داخوازییەکانیان.

٢٤ی مایس

خۆپیشاندان و پێکدادان هەر بەردەوامە لە پاریس و زۆربەی شارەکانی دیکەی فەرەنسا. ژەنەڕاڵ دی گۆڵ لە تەلەفزیۆنەوە بۆ خەڵک دەدوێت و دان دەنێ بە نوشستیی حکوومەت و داوا دەکات ڕاپرسییەک سازبدرێت بۆئەوەی بزانن قوتابیان و میللەت چیان دەوێ؟!

٢٥ی مایس

دەستپێکردنی گفتوگۆ لەنێوان خۆپیشاندەران و حکومەت.

٢٦و٢٧ی مایس

گـفـتـوگـۆی گـەرم و بەردەوام لەنێـوان حکومـەت و یاخـیـبـووەکـان (سەندیکاکان، خوێندکاران..)

٢٨ی مایس

کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیی فراوان دەبەسترێت و لەوێدا فرانسوا میتران ڕادەگـەیەنێت کـە خـۆی هەڵدەبژێرێت بۆ سـەرەک کـۆمـاری فـەرەنسـا لە داهاتوودا.

٣٠ی مایس

خۆپیشاندانێکی یەک ملیۆنی لە پاریس سازدەکرێت لە خۆشیی ئەو ریفۆرم و گۆڕانکارییانەی ژەنەڕاڵ دی گۆڵ لە وڵات سازی دەدات.

ڕێگوزەریانە چەند قسەیەک لەسەر هەندێ لە دروشمەکانی ڕاپەڕینە خوێندکارییەکەی مایسی ١٩٦٨:

١) قەدەغەکردن قەدەغەیە

پێش چەند مـانگێک، ڕۆژنامـەنووسی فـەرەنسی، کـریس کـووچێرا، لە یانەی یەکێـتیی نووسـەران لە هەولێر دانیشـتبووین مـاسـیـمان پێکەوە دەخوارد، پێی گوتم «تاقـە دروشـمێکی ڕاپەڕینی خوێندکارانی فـەرەنسای ١٩٦٨ کە تا ئێسـتـاش هەر هێز و بڕستی مـابێت، ئەو دروشـمەیە کە داوا دەکات «قەدەغەکردن قەدەغە بکرێت».

گوتم: بۆچی؟

گوتی: چونکە ئەمـە بۆتە سـیـمـبـوڵێک بۆ ئەو داخـوازییـانـەی زۆربەیان شۆڕشگێڕانە بوون، تەنانەت بۆ ئەمڕۆش.

بێگومان ئاشکرایشە کە گەنج هەمیشە حەزی لە قەدەغەکراوەکانە: ئەگەر شـتـێکی لێ قـەدەغـە بکەیت، ئنجـا زیاتر حـەزی دەچێـتێ. هەمـوو ئینسانێکیش هەر وایە. عارەب دەڵێن (كل ممنوع مرغوب).

ئەم دروشـمە داخوازییەکە بۆ ئیهەڵگرتنی سانسۆر لەسەر هەرچی شتێکی

قەدەغە کرابوو، تەنانەت داوای ئەوەشیان دەکرد کە یاسای قەدەغەکردن خۆیشی قەدەغە بکرێت! ئەم دروشمە داخوازییەکە بۆ ئازادکردنێکی ڕەهای هەرچی شتێکی ڕەوا و بەسوود و جوانە لە کۆمەڵگای تابوودا.

گەنج و قوتابییانی یاخی ئەمە ستراتیژیان بوو: زۆریان داوا دەکرد بۆئەوەی مەکزیمەم وەدەست بهێنن!

۲) با واقیعی بین: هەرچی شتێک نامومکینە داوای بکەن!

وەدیهێنانی نامومکین کارێکی واقیعی نیە، بەڵام ئەوان زێدەڕۆیی دەکەن بۆئەوەی بیسەلمێنن کە دەیانەوێ خەباتێکی شێلگیرانە بکەن بۆ وەدیهێنانی خەونەکانیان. واقیعی بوون ئەوەیە کە تۆ نامومکینەکان بەڕاست بگەڕێنیت. ئەم دروشمە جەختی کردنە لەسەر ئەوەی کە نەسلی کۆن پێی وایە هەندێ شت نامومکینە، بەڵام نەسلی نوێ پێ دادەگرێت لەسەر ئەوەی کە هەر دەبێ بکرێ!

۳) خەون واقیعە

ئەمە لەوانەیە کاریگەرێتیی سوریالیستەکان بێت بەسەر ئەو قوتابییە سەرازایانەوە. چونکە تۆ لە خەوندا هەموو ویست و ئارەزووەکانت بەرجەستە دەبێت و وەدی دێت، ئەمانیش دەیانەوێ بڵێن کە پێویستە بەگوێی خەونەکانمان بکەین!

٤) خەیاڵ هێز پەیدا دەکا

ئۆسکار وایلد دەڵێ (ئەوانەی خەیاڵیان نیە بێ ئەخلاقن). خەیاڵ دەتبا بەرەو خەونبینین و ئاوات و ویست. تۆ ئەگەر بتوانیت خەیاڵ بکەیت، ئەوا لەئەنجامدا ئەمە دەبێتە هێزێک بۆ تۆ: پەلت دەگرێ بەرەو وەدیهێنانی ئەو ئاوات و خەونانە.

٥) گەشبین بوونیش هەر گووە و بەکەڵک نایە، بجووڵێ! ژیان بگۆڕە!

قوتابیانی یاخی پێیان وایە کە (گەشبین بوون) وات لێدەکا چاوەڕێ بکەیت تا دۆخەکە بۆ خۆی دەگۆڕێت. ئەمەش هەڵەیە و دووات دەخات. کەواتە پێویستە لەم چاوەڕێکردنە ڕەپێ ببیتەوە و هەستیت بجووڵێیت: خۆت ژیانی خۆت بگۆڕیت.

دەڵێ: پیاوێک نوستبوو خەونی دەدیت. گوتیان هەڵی مەستێن بۆ خۆی خەون دەبینێ. بەڵام شاعیر هات گوتی: نەخێر، هەڵی بستێن بۆئەوەی خەونەکانی وەدی بێنێ.

٦) چیتر خۆتان ناڕەحەت مەکەن؛ خەڵک ناڕەحەت بکەن!

لە هەر گەنجێک بپرسی: «چیتە؟». دەڵێ: «بێ تاقەتم». قوتابیانی یاخی پێی دەڵێن: - مەڵێ بێ تاقەتم، هەستە ئەو بێ تاقەتییەی خۆت بکەرە جووڵەیەک، گۆرانییەک، نیگارێک، هەرایەک.. قەیناکە بام گەورەکانیش جاڕس بکا، بام پۆلیس و خەڵکیش بخاتە زەواقەوە!

ئەم دروشمە کاریگەرێتیی بیری ئانارشیستانەی (ئاژاوەخوازانەی) بەسەرەوەیە، بەڵام لەپێناو سەوزبوونی هێزی گەنج و تاکەکەس گوتراوە.

٧) گوو لە کۆمەڵگە دەکەم .. ئنجا دڵم خۆش دەبێ.

ئەم دروشمەش هەر کاریگەرێتیی بیری ئانارشیستانەی بەسەرەوەیە، بەڵام تێکدانی نەریتەکانی کۆمەڵگە وا لە کۆمەڵگە و حکوومەت دەکات کە ناچار بن بەشێوەیەکی تازە کۆمەڵگەکە دروست بکەنەوە.

کەواتە دڵخۆشبوونەکە (گوو لە کۆمەڵ کردن) تەنیا لەپێناو خۆبەتاڵکردنەوە (تەنفیس) نییە، بەڵکو ڕەهەندێکی کۆمەڵایەتیانە و سیاسیانەیشی هەیە. وێرانکردنی نەریت و کۆت و پێوەندەکانە!

٨) چیتر جەنتا و تەباشیر مەگرە دەست؛ دەسەڵات بگرە دەست!

گاڵتە بەوە دەکات کە قوتابی تا هەتایە هەر دەیەوێ جانتا و تەباشیر بگرێتە دەست و تەنیا و تەنیا هەر ئەوە بزانێ کە گوێڕایەڵی مامۆستا و مودیر و یاساکان بێت. پێویستە بیر لەوە بکاتەوە کە کورسی و سیستەمە

کۆنەکەی ئەو پیرانە قەڵب بکاتەوە و خۆی سیستەمێکی نوێ بۆ زانکۆ و بۆ کۆمەڵگە دابڕێژێتەوە.

۹) شین هەر خۆڵەمێشی دەمێنێتەوە تا ئەوکاتەی دادەهێندرێتەوە.

ئەگەر داهێنان نەبێت، ئەگەر گۆڕانسازی لە کۆمەڵگە و لە ژیاندا نەکرێت، ئەو ڕەنگە جوانانەی ژیان و ئەو بەها بەرزە مرۆڤایەتییانە کە پێشێل کراون و لەلایەن نەسلە کۆنەکەوە و لەلایەن دەسەڵاتدارانەوە ناشیرین کراون، هەر ناشیرین و کەم و خۆڵەمێشی دەمێننەوە. کەواتە پێویستە چاکسازی بکرێت و داهێنان بکرێت، کە سەرەتاکەی بە ڕاپەڕین و یاخیبوونی گەنجان و خوێندکاران دەست پێدەکات.

۱۰) بیر و باوەڕی خۆتان هەبێ

ئەمڕۆ ئەگەر یاخیبوون نیە، مانای وایە بیرکردنەوە نیە. یاخیبوون لەوکاتەدا دەست پێدەکات کە من بیرم کردەوە. کەواتە دەبێ بیر بکەینەوە و ببینە خاوەن باوەڕی خۆمان نەک وەک پیرەکان و مامۆستاکان و دەسەڵاتداران و خەڵکی ئاسایی بیر بکەینەوە.

لە هەمان کاتدا ئەم دروشمە بیرێکی فەلسەفەی تاکخوازی (فەردانیەتی) تێدایە Individualisme کە گەنج و قوتابیان پێی کاریگەر بوون.

۱۱) ئارەزووەکان وەدی دەهێنم، لەبەرئەوەی ئارەزووەکانم واقیعین و واقیعیەتیان هەیە

ئەم دروشمە وەڵامدانەوەی ئەو پیر و دەسەڵاتدار و ئوستادانەیە کە پێیان وایە ئارەزووەکانی گەنج و قوتابیان چەند ئارەزوویەکی هەرزەکارانەن. جەختی کردنێکە لەسەر ئەوەی کە ئارەزووەکانیان واقیعی و ڕەوان.

۱۲) «پیرۆز» دوژمنی ئێمەیە.

باوک و دەسەڵات و کەنیسە و پیرەکان کۆمەڵێک نەریت بە پیرۆز

دادەنێن و پێیان وایە ئەگەر گەنج لەو نەریتانە لابدەن ئەوا بەر نەفرەتی خوا وکۆمەڵگە دەکەون، دەمە لەکاتێدا ئەم سنووربەزاندنەی نەریت لەلایەن گەنج و قوتابییەوە دەبێتە هۆی زیان گەیاندن بە پلە و پایە و بەرژەوەندییەکانی دەسەڵات و پیرەکان. بۆیە گەنج و قوتابی جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە پێویستە دژی نەریت و دژی هەرچی پیرۆزێک بین!

١٣) ئەی ستالینییەکان، ئەوەتا رۆڵەکانتان لەگەڵ ئێمەن.

راپەرینی ١٩٦٨ی فەرەنسا، وەک چۆن لەژێر کاریگەریتیی تاکخوازی و ئانارشیزمدا بوو، بە هەمان شێوەیەیش کەمێک لەژێر کاریگەریتیی ماویزم و مارکسیزمیشدا بوو (هەر بۆیەش زوو کرێکارانیشیان لێ کۆبووەوە).

لەم دروشمەدا دەیانەوێ بە دنیا بڵێن: ئەوەتا مارکسییەکانی جاران و دکتاتۆرەکانی جارانیش لە فەلسەفەی خۆیان پەژیوان بوونەتەوە و هاتوونەتە ریزی ئێمە. ئەوەتا نەسلێکی نوێ پەیدا بووە و بەپێچەوانەی ستالینی دکتاتۆری باوکی خۆی بیر دەکاتە و لەگەڵ ئازدی و مافەکانی گەنجانە!

١٤) مێشکتان و زنجیری پانتۆڵەکانتان.. بکەنەوە!

راپەرینی گەنج و قوتابیان گەلێک جار شێوازێکی قەشمەرجارانەشی بەکاردەهێنا. بۆ نموونە لێرەدا گاڵتە بەو گەنجانە دەکا کە لەژێر سانسۆری باوک و فەرمانەکانی حیزبدا دەژین و (مێشک داخراو) تەنیا دەزانن میز بکەن و گان بکەن و تەواو! گاڵتە بەو گەنجە گەوج و قوتابییە تەوەزەلانە دەکەن کەمێشکیان داخراوە و ژیانیان بریتیە تەنیا لە میزکردن و گان کردن و بەگوێکردنی مودیر و سەرۆک و دەسەڵاتدارەکان، داوایان لێدەکەن: مێشکتان بکەنەوە و کەمێک بیر بکەنەوە! بەسیەتی حەماقەت!

١٥) لەسەر شۆستەکاندا قەراغ دەریایەک رابخەن!

ئەم دروشمە دەعوەتنامەیەکە بۆ یاخیبوون و مانگرتن ، بۆئەوەی خەڵک برژێنە سەر شۆستەکان، بەڵام ئەم یاخیبوون و مانگرتنە جوانی و چێژێکی بێ هاوتای هەیە.

ئەم دروشمە نیشانەی ئەوەیە کە یاخیبوون و مانگرتنی گەنج و قوتابیان لە مانگرتن و یاخیبوونی خەڵکی دیکە ناچی: پڕە لە مۆسیقا و چێژ و جوانی و کامەرانی، وەک ئەوە وایە لە قەراغ دەریایەک بیت..

١٦) لە وڵاتی (دیکارت)دا حەماقەتی قوماربازەکان فەرمانڕەوایە.

دیکارت فەیلەسووفێکی گەورەی فەرەنسایە و خەڵکی فێری یاخیبوون و راپەڕین دەکرد لەپێناو بەختەوەی و جوانی و شکۆمەندی، کەچی نەسلی پیر و دەسەڵاتداری فەرەنسا بەپێچەوانەی ئەمەوە هەموو بوونەتە قومارباز و قومار بە شەرەفی نەسلی نوێوە دەکەن!

١٧) دڵی خۆت خۆش بکە: بێ ئەوەی گوێ بدەیتە بەربەستەکان! بژی: بێ ئەوەی ئەوەی گوێ بدەیتە وەختە مردووەکان !

ئەم دروشمە گەنجانەیە، شتێک لە فەلسەفەی تاکخوازی و ئانارشیزم و هەروەها شتێک لە فەلسەفەی ئابیکۆریشی تێدایە: چێژوەرگرتن بێ گوێدانە نەریت و کۆسپەکان.

شایانی باسە، رەخنەگرەکان پێیان وایە کە قوتابی و گەنج لەم دروشمەدا کاریگەر بوون بە کتێبی (شتەکان)ی جۆرج پێرێک کە ئەم فەلسەفە ئابیکۆری و تاکخوازییەی دەردەبڕی و داوای ئازادییەکی رەهای دەکرد لە ژیانی خێزانداری و تاکەکەسیدا.

تۆ کاغەز بۆ من دەنووسیت پڕە لە مێژوو
من کاغەز بۆ تۆ دەنووسم پڕە لە ئاینده

ئەم دێڕە شیعرەی ڕامیار مەحموود کە گەنجێکی تووڕەی ئەمڕۆیە و شیعرەکە لە هاوڵاتی (ژ ٢٢٨)دا بڵاوکراوەتەوە، جەوهەری ململانێی ئەم دوو نەسلە دوژمن بەیەکترەی پیر و گەنج ڕوون دەکاتەوە: جەوهەری حاڵی نەبوونیان لەیەکتری، جەوهەری ئەوەی کە لەکۆتاییدا نەسلی پیر ناچار ناچار ناچارە پێویست بینێت کە سەر بۆ داخوازییەکانی نەسلی نوێ دابهێنێ: ئەگینا ڕاپەڕینێکی هەژەند لە داهاتوودا شۆستە و شەقام و پەرلەمان و زانکۆ و باڵاخانەی دەزگاکانمان وێران دەکا..

- لە کولتووری ڕۆژهەڵاتدا، وەک چۆن لە قورئانیشدا هاتووە، بۆ نموونە لە حەکایەتی ئیسماعیل و ئیبراهیم پێغەمبەردا: باوک بۆی هەیە کوڕەکەی خۆی، هەر کاتێک پێویست بێ، سەر ببڕێت و بیکاتە قوربانی!

- کوڕ دەبێ گوێڕایەڵی باوک بێت.

- ئەمە لە کولتووری ئیسلامەوە کەوتۆتە ناو کولتووری کوردیشەوە.

- بەڵێ. ئێمە بە منداڵەکانمان دەڵێین (خوا بەردی گەورە و بچووکی داناوە)، یان دەڵێین (ئەگەر باوک و دایک لێت ڕازی بێت خواش لێت ڕازی دەبێ). ئەمە بۆئەوەیە بیانبەستینەوە و لە قسەی ئێمە دەرنەچن.

- کەواتە بەپێی ئیسلام و نەریتی کورد: کوڕ کۆیلەی باوکی خۆیەتی.

- کوڕ دەبێ باوکی چی پێ بڵێت، ئاوها بکا.

- کەواتە، پلانێکی پێشوەخت دارێژراوە و تەنانەت پیرۆزیش کراوە.. بەپێی ئەم نەریت و پلانە پێویستە هەمیشە نەسلی نوێ بدۆڕێت: پێویستە هەمیشە جیلی نوێ ملکەچ بکات بۆ جیلی کۆن.

- وایە.

- کەواتە، ئێمە، هەر بۆیەش، دونیای قەدیمان بەسەر دنیای ئەمڕۆدا هەر زاڵ دەمێنێتەوە.. بیری کۆنمان بەسەر بیری نوێدا هەر زاڵ دەمێنێتەوە. هەر بۆیەش ئەمڕۆمان تا هەتایە هەر لەژێر دەستی بڕیار و پێوەدانگەکانی دوێنێدا دەمێنێتەوە.

- ڕاستە.

- هەر بۆیەش، (مامۆستا) سەبارەت بەوەی (گەورەیە) و ئیمازی باوکی تێدایە، «پیرۆز» کراوە و دەبێ گوێڕایەڵی بێ!

- وایە.

- بواری ئەوە نادەینە کوڕ کە شتی نوێ و کاری هاوچەرخانە و ڕەفتاری ئەمڕۆییانەی هەبێت.

- وایە.

- ئەمە لەکاتێکدا لە کولتووری ڕۆژئاوادا، بەتایبەتیش لە مایسی ١٩٦٨ بەملاوە، واتە لە ڕاپەڕینی خوێندکارانەوە، خێزان بۆتە جێگەیەکی گفتوگۆ لەپێناو ڕێککەوتن، کە کوڕ (بەشێوەیەکی گشتی منداڵ) تێیدا وەک ئینسانێک گوێی لێ ڕادەگیرێ، نەک ئەمری بەسەردابکرێ.

- چۆن؟

- منداڵ (ئەگەر کوڕ ئەگەر کچ) هەرگیز ئەمری بەسەردا ناکرێ، بەڵکو گفتوگۆی لەگەڵ دەکرێ؛ گوێی لێ ڕادەگرن.

- چیتر؟

- باوک زوڵم لە کوڕی خۆی ناکا، بەڵام لێرە - لە ڕۆژهەڵات - باوک دەسەڵاتێکی ئەرژەنگ و دیکتاتۆریانەی پیسی بەسەر کوڕەوە هەیە.

- چیی تر؟

- لە کولتووری ئەورووپیدا، ئەگەر کوڕ ئەگەر کچ، کاتێ دەگاتە تەمەنی ١٧-١٨ ساڵ، نیتر لە هەڵبژاردن و بڕیارەکانی خۆیدا نازادە. کەچی لێرە - لە ڕۆژهەڵات - کوڕ پابەندی گیرفان و عەقڵ و بڕیار و هەڵبژاردنەکانی باوکیەتی. (خۆش لەوەدایە، گەلێک لەو ڕووناکبیرانەی تەمەنیان لەنێوان ٢٠ - ٣٠ ساڵیدایە، وتار دژی باوکسالاری بڵاودەکەنەوە: کەچی لە ماڵەوە جەسارەت ناکەن جگەرەیەکیش لە حزووری باوکیان بکێشن!).

- هۆی ئەم مەرگەساتە، تەنێ بۆ زاڵم بوونی باوکی ڕۆژهەڵاتی ناگەڕێتەوە. هۆیەکەی تەنیا ئەوە نیە کە باوکی ڕۆژهەڵاتی دکتاتۆرە: بەڵکو هۆکارەکە - بە بۆچوونی من - دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە کوڕ خۆیشی - لە ڕۆژهەڵاتدا- تەمبەڵ و بێ جەسارەتە، متمانە ناکاتە سەر هێزی خۆی.

مەسەلەن، کوڕ، زۆر جار، تەنانەت دووای تەواوکردنی زانکۆش، دەست و پێ سپی، باوک ژنی بۆ دەهێنێ! کەواتە گەنجی کورد خۆی بێ جەسارەت و دەستوپێ سپییە. بەڵێ، تواناى ئەوەی نیە بزانێت بتوانێت یاخی ببێت و گۆڕانکارییەکان بکات.

- لەوانەیە ئاخر لەمەشدا دیسان خەتای نەسلی کۆن (باوکەکان) بێت کە کوڕەکان و نەسلی نوێیان وا ڕاهێناوە (لەڕاستیشدا تەمبێیان کردوون) کە لە سەربەستیی خۆیان بترسن، نەوێرن تەنانەت بیریش لە خۆشترکردنی ژیانی خۆیان بکەنەوە. لەلایەکی دیکەشەوە خەتای حکوومەتە.

- بەڵام من گەشبینم.

- بۆچی؟

- چونکە هاوزەمانی ئەم نەسلە کۆنە دکتاتۆرە، نەسلێکی نوێ و عەقڵێکی نوێی ئەوتۆش تازە خەریکە دەرکەوتووە کە بای ئەوەندەی لەدەست دێتەدەر کە بتوانێ ئومێدی داهاتوو بێت.

- ئەو تۆزە عەقڵە نوێیەی هەیە و دەرکەوتووە، بەڕاستی، - دەبێ دانی پێدا بنرێت- بەری داری ئەم چەند ساڵە ئازادییەی دووای ڕاپەڕینە.

- چۆن؟

- گەنجی ئەمڕۆ، لەو وەختەوەی لە ڕژێمی صەددام دابڕاون و لەژێر سێبەری نیمچە ئازادییەکەی حکوومەتی هەرێمدا دەژی، توانیویەتی تا ڕادەیەک جیاواز بژیت و شتی تازە بهێنێتە ناو ژیان و کولتووری خۆیەوە. بەکورتی: ئەم چەند ساڵە ئازادییەی دووای ڕاپەڕین جیلێکی نوێی کارا و نەسلێکی ڕاچەنیوی ئەکتیڤ و جیاوازی دروست کردووە کە دەتوانێ - هیچ نەبێ هەندێ جار ئازادانە ڕەخنە بگرێت.

- ڕاستە، لە سەردەمی دەسەڵاتی بەعسدا ئەمە بە هیچ شێوەیەک مومکین نەبوو؛ بەڵام من وای بۆ دەچم کە ئێستاش هەر ئەم بزاڤە گەنجانە و خوێندکارییە بزاڤێکی تەنیا ئەدەبیاتی و ڕۆژنانەگەرییانەیە. ئەمە خاڵێکی لاوازی بزاڤەکەیە.

- بزاڤێکی تەنیا ئەدەبیاتی و ڕۆژنامەگەرییانەیە؟ مەبەستت چیە؟

- گوتم بزاڤی گەنج و قوتابیان تا ئەمڕۆش هەر تەنیا بزاڤێکی ئەدەبیاتی

و ڕۆژنامەگەرییانەیە، واتە نەگەیشتۆتە ئاستێکی کۆمەلایەتی و سیاسی و توندوتیژی ئەوتۆ کە حکوومەت بترسێنێ! ئەمە لەکاتێکدا بۆ نموونە لە کۆریای باشوور بزاڤی گەنج و خوێندکاران بووە بزاڤێکی چەکداری و پێشمەرگانە.

- لەگەڵ ڕاپەڕین، واتە لە ١٩٩١ بەملاوە، کۆمەڵێک چەمک - لە هەموو بوارەکاندا - هاتوونەتە ناو مەیدانی کار و بیرکردنەوە، کە پێشتر بە هیچ شێوەیەک بوونیان نەبوو یان پراتیک نەدەکران: مافی مرۆڤ، مافی منداڵ، مافی ئافرەت و ئازادییەکانی، کۆمەڵگەی مەدەنی، دیموکراسی، هەڵبژاردن و خۆهەڵبژاردن، سیستەمی پەرلەمانتاری و حکوومەتی دەستووری، ئازادیی ڕادەربڕین، ئازادیی ڕۆژنامەنووسی و چاپەمەنی، سیستەمی فرە حزبی.. دەیان دیاردەی دیکە هەموویان لە سەردەمی صەدامدا قەدەغە بوون یان تەنێ کلێشە بوون؛ بەلام ئەمڕۆ لە کوردستان ئەم چەمکانە هەموویان وردە وردە بەڕاستی پراتیک دەکرێن و کەوتوونەتە ناو ژیان و کارەوە. هەر بۆیەش دژایەتییەکان و ناکۆکییەکان لە کوردستاندا - لەچاو بەغدا و باشوور - بەرهەمیان هەیە و کاردانەوە و ئەنجامی باشتریان هەیە.

- بەلام ئەمە دووفاقیی (ئیزدواجیەتی) لەناو دەروونی خەڵکدا و بەتایبەتیش لەلای گەنج و قوتابییاندا دروست کردووە.

- چۆن؟

- کولتوورێک خەریکە کۆتایی دێت، بەلام هیچ کولتوورێکی نوێ لەجێگەی ئەودا هێشتا دروست نەبۆتەوە. ئەمە خەتەرناکە. ئەم دوو کولتوورییە زۆر ترسناکە.

- مەبەستت چییە؟

- بۆ نموونە..

- بەڵێ؟

- ئەوا پازدە ساڵە ئێمە باسی ئازادیی ئافرەت دەکەین، کەچی تا ئێستا بار و دۆخێکی ئاوها لەلایەن حکوومەت و دەزگا بەرپرسەکانەوە بۆ ئافرەت دروست نەکراوە کە بتوانێ مومارەسەی ئەو ئازادییەی تێدا بکات..

مەسەلەن.. تۆ کە دەتەوێ ئافرەت بەئازادییەوە بێتە دەرەوە، ئەدی نابێ لەسەرەتادا ئەمن و ئاسایشی ئەو ئافرەتە زامن بکەیت؟ ئەدی نابێ لەسەرەتادا ئەو قانوونە بگۆڕیت کە دەڵێ (نابێ کچ لەدووای تاریکی داهاتن و ڕۆژئاوابوونەوە بگەڕێتەوە بەشە ناوخۆییەکان)؟ نموونەیەکی تر..

- بەڵێ؟

- ئەوا پازدە ساڵە ئێمە باسی ئازادیی تاکەکەس دەکەین، یان باسی بێویستیی نەمانی دەسەڵاتی باوکسالاری دەکەین، باشە ئەدی نابێ لەسەرەتادا چەند قانوونێک لە پەرلەمان پێشنیار بکرێت و ببێتە دەستوور کە زەمینە بۆ ئەو سەربەخۆبوونەی کوڕ خۆش بکات؟

- یەعنی چۆن؟

- بۆ نموونە بۆئەوەی قوتابی بتوانێت شەخسیەتی خۆی هەبێت و بێ منەتی باوک خوێندنی خۆی تەواو بکات؟ بۆئەوەی خوێندکار بتوانێ ئەگەر حەزی کرد سەفەرێک بکات؟ بەشێوەیەکی گشتی: بۆئەوەی قوتابی چیتر چاوی لەدەستی باوکی خۆی نەبێت؟ بۆئەوەی قوتابی بتوانێ کاتێ ویستی کتێب و سەرچاوە و پێویستییەکانی دیکەی خوێندن بکرێت یان کاتێ ویستی سەفەرێک بکات و هەندێک دنیا ببینێ، یان کاتێ ویستی خۆشەویستەکەی خۆی دەعوەت بکات... ئەم داخوازییە، ئەم کێشەیە.. چۆن چارەسەر دەکرێت؟! چۆن ئیعتیباری قوتابی و ئازادییەکانی و شەخسیەتی سەربەخۆی خۆی، لە باوک بسەنرێتەوە؟

- ئەورووپا توانیویەتی ئەم کێشەیە چارەسەر بکات.

- چۆن؟

- قانوونێکی دەرکردووە بەپێی ئەو قانوونە: گەنج لە ماوەی ژیانی زانکۆییدا مافی ئەوەی هەیە کە قەرز لە حکوومەت وەربگرێت. لە هەمان کاتیشدا مانگانە دەرماڵەیەکی هێندە زۆر وەردەگرێ کە منەتی بە باوک نامێنێت و چاوی لە باخەڵی باوک نابێت. ئەم قانوونە وادەکات کە کوڕ بەتەواوەتی ئازاد بێت و شەخسیەتێکی «خۆبەکەم زان» و لاوازی نەبێت: هەر کاتێک بیەوێت، بتوانێ سەفەربکات و دەعوەتی خۆشەویستەکەی بکات و کتێب و پێداویستییەکانی دیکەی بکرێت و بەکورتی: ئاسوودە و

ئازاد بژیت..

- وایە.

- کەواتە سیاسەتی ئابووریی ئێمە لەهەمبەر گەنج و قوتابییانەوە سیاسەتێکی ئابووریی هەڵەیە.

- باشە بۆچی تاکو ئێستا ئەندام پەرلەمانێک ئەم داخوازی و پێویستییەی لەناو پەرلەمانی کوردستاندا مەترەح نەکردووە؟ بۆچی هیچ راوێژکارێکی ئەنجوومەنی وەزیران ئەمەی بۆ سەرۆکایەتیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشنیار نەکردووە؟ بۆچی مامۆستایانی زانکۆ و وەزیر و سەرۆک زانکۆ و عەمید و رۆشنبیر و مودیر و مەلا و مامۆستاکان، تا ئێستا ئەم مەسەلە گرنگانەیان نەوروژاندووە؟

- دەزانی بۆ:؟

- بۆ؟

- چونکە ئەندام پەرلەمان و کاوێژکار و وەزیر و سەرۆک زانکۆ و عەمید و مودیر و مەلا و مامۆستاکان،هەموویان بۆ خۆیان پیرن، بۆ خۆیان باوکن، لە بەرژەوەندیی ئەواندا نیە کە کوڕ، قوتابی و گەنج، ژیانیان بەرەو باشتر و باشتر بکۆڕێت. دەیانەوێ خوێندکار و گەنج (کوڕەکانیان) تا هەتایە، ژێر دەست، چاویان لەدەستی لەخۆگەورەتر، لەژێر فەرمان و ستەمی خۆیاندا بمێنێتەوە. ئەمەیە ململانێی نەسلەکان.

- کەواتە، راستە: حکوومەت خۆیشی بەرپرسە لەم پاشکەوتن و کۆیلەمانەوەیەی نەسلی نوێدا.

- تەنانەت من حکوومەت بە بەرپرسی یەکەم دادەنێم.

- راست دەکەی: کوڕ، زۆر جاران، تەنانەت دووای تەواوکردنی زانکۆش، دەست و پێ سپی، باوک ژنی بۆ دەهێنێ! بەڵام تۆ بۆچی حکوومەت بە بەرپرسی یەکەم دادەنێیت؟

- چونکە پێویست وایە حکوومەت خۆی ئەم قانوونە دەربکات کە باسم کرد؟ لە دەسەڵاتدارێتیی سەرۆک حکوومەتدا هەیە کە قانوونێکی ئاوها دەربکات.

- ئەدی ناپێ پەرلەمان خۆی پێشنیاری بکات و بڕیاری لەسەر

دەربكات؟

- پەرلەمـان تەنيـا مـير و مـەلا و مـودير و مـامۆسـتـا و باوك و پير و پرۆفـيـسـۆرى تێـدايە؛ ئەمـانەش خـۆيان - وەك گـوتم: دوژمنى تەڵەبە و گەنجن! پەرلەمـانى كـوردسـتـان تا ئەمڕۆش يەك قـوتابى يان يەك گـەنجى تێـدا نەبووە؛ تا ئێـسـتـا تەنانەت نوێنەرى گـەنج و خـوێندكـارانيش لە پەرلەمانى كوردستاندا وجووديان نەبووە و نيە.

- كەواتە ئەمەيە هۆكارى ئەوەى كە ئێمە قانوونەكانمان هەموويان لەپێناو ژيان و بەرژەوەنديى پير و پرۆفـيسۆر و مـير و مەلا و موديرەكانە و بەس؟! ئەمـەيە هۆكارى ئەوەى كە ئێـمە كۆمەڵگەيەكى تا سەر ئێسـقان پيـرين، كەنەفتين.

- لە هەموو ئەمانە پيستر دەزانى چيە؟

- لە كوردستـاندا كراوەتە قانوون: هەر كەسێك بيەوێت خۆى هەڵبژێرێت بۆئەوەى ببێـتـە ئەندام پەرلەمـان، پێـويسـتـە تەمـەنى لەسـەرووى (٣٠) ساڵييەوە بێت! دەزانى؟

- كێ ئەم قانوونەى داناوە؟

- پير و پرۆفيسۆر و مير و مەلا و مامۆستاكانى «قانوون»ى حكوومەت.

- دەزانى بۆچى ئەمەيان كردۆتە قانوون؟ دەزانى بۆچى گەنجێك بۆى نيە ببێـتـە ئەندام پەرلەمـان؟! بە هەمـوو شێـوەيەك (بە قـانـوونيش !) هەمـوو ڕێگەيەكـيـان لە پێـشـكـەوتنى قـوتابى و گـەنج گـرتووە؟ دەزانى بۆچى گەنجێكى (٣٠) ساڵە بۆى نيە ببێتە ئەندام پەرلەمان؟!

- بۆئەوەى گـــەنج نـەتوانێ دەنگى ناڕەزايى بەرز بكاتەوە، بۆئەوەى نەتوانێ پێشنيـارى هيچ قـانوونێكى ئاوها بكات كە باسـمـان كـرد و لە بەرژەوەنديى گەنج و خوێندكاراندايە.

- ئەمە لە حاڵەتێكدا زۆربەى كۆمەڵگە هەميشە گەنجن!

- لەوەش نايەكسـانتـر: هەر ئەندام پەرلەمـانێكى پير لەناو پەرلەمـانى كوردسـتـاندا هيچ سنوورێكى بۆ دانەنراوە؛ تەمـەنى پيرێـك لە هەشـتـايشى تێپەڕاندبێ قانوون بۆى نيە هيچى پێ بڵێ!

- ئەمە بەتەواوەتی ئەوە دەردەخات کە قانوونیان بەشێوەیەکی وا داناوە کە کۆمەڵگە و حکوومەت دژی گەنج بێت و هاوزەوقی پیر بێت!

- دژی گەنجبوونەوە بێت و لەگەڵ مانەوەی نەریتی پیران و عەقڵی پیران بێت!

- بەراستی، ئەو پیرە دەسەڵاتدارانە هەر گەمەیەکی کردبێتیان، لە بردنەوە دڵنیا بوونە: باش توانیویانە نەسلی نوێ ببەستنەوە. بە «قانوون»!

- باشە چارەسەری ئەمە چیە؟

- پیرەکان هیچ ریفۆرمێک ناکەن، گەنج و قوتابیەکانیش «لەبەر ئەمنی قەومیی کوردستان» هیچ جوولەیەک ناکەن.. چارەسەر چیە؟

- بۆئەوەی یاخیبوونێک سەرهەڵبدات، پێویستە تاکەکان هەست بە بەرژەوەندییە هاوبەشەکان بکەن.

- بەڵام هەستی ئەم بەرژەوەندییە هاوبەشە دروست بووە، ماوەیەکی زۆرە.

- بەپێچەوانەی کوردستان، هەر ئەمساڵ، لە ئەڵمانیا قوتابیەکی تەمەن ١٩ ساڵی بۆتە ئەندام پەرلەمان. لە فەرەنساش و زۆربەی وڵاتانی دیموکرات: هەر خوێندکار و گەنجێکی (٢١) ساڵەیی بۆی هەیە ببیتە ئەندام پەرلەمان.

- باشە چارەسەر چیە؟

- من بێم گوتی: بزاڤی خوێندکاری و گەنجانەی ئێمە لە کوردستاندا تا ئیستا بزاڤێکی تەنیا ئەدەبیاتی وڕۆژنامەنووسییە، نەبۆتە قورسایی و هێز و مەترسییەک بۆ سەر حکوومەت و پەرلەمانە پیرەکەمان.

- کەواتە، گەنج و قوتابیان پێویستە فشار بخەنە سەر پەرلەمان بۆ مەسەلەی گۆڕینی ئەو قانوونەی پەیوەندیی بە تەمەنی (٣٠) ساڵەوە هەیە. هەڵبەتا قوتابی و گەنج داخوازی و گرفت و خۆزگەی زۆری دیکەیان هەن.

- کەواتە، نەک فشار، پێویست وایە ئەو فشارە بگاتە ئاستی یاخیبوون، بگاتە ئاستی ڕاپەڕینێکی گەنجانە و خوێندکارانەی سەرتاسەری..

فیدای جوتیارتان بێ حاتەمی تەی
بەقوربانی سەپانتان ئالی بەرمەک

حاجی

لە فەسڵێکی پێشوودا گوتمان: ڕاپەڕینی ١٩٩١ و ئەم پازدە ساڵ ئازادییەی هەمانە، وایکردووە دۆخێکی دووفاقی (ئیزدواجیەت) لەناو دەروونی خەڵک و ڕۆشنبیراندا بەتایبەتیش لەلای گەنج و قوتابیاندا دروست ببێت. چونکە لەم ماوەیەدا کولتوورێک خەریکە کۆتایی دێت، بەڵام هیچ کولتوورێکی نوێ لەجێگەی ئەودا دروست نەبۆتەوە.

ئاسەواری بەعس هێشتا هەر بنبڕ نەبووە. ئەم ئاسەوارە لەناو میکانیزمی چالاکییەکان و زانکۆکان و سیستەمی بەڕێوەبردنی وڵات و سیاسەتی حکوومەتیشدا هەستی پێدەکرێت. ئەمەش میللەتەکەی تووشی دووانەیی بیرکردنەوە و دووفاقیێتی کردووە لە ڕەفتاردا: لەلایەکەوە ئازادن، لەلایەکی دیکەوە هێشتا هەر ژێردەستەن.



ئەم دۆخە دوو فاقییە، چەند زیانبەخشە و گرفتی تازەی لەگەڵ خۆیدا هێناوە، ئەوەندەش نیشانەی ئەوەیە کە زۆرانبازییەکەی نێوان نەسلی کۆن و نوێ تیژتر دەکاتەوە. من ناڵێم (ئەم دۆخە دوو فاقییە) سوودبەخشە، بەڵام پێویستە توێژە یاخی و چالاکەکانی کۆمەڵ (ڕۆشنبیران، قوتابیان، نووسەرە گەنجەکان..) سوودی لێ ببینن، واتە ئەو توخمانە بەهێزتر بکەن و باشتریان بەگەڕ بخەن کە دەبنە هۆی بەهێزکردنی نەسلی نوێ و نوێگەرێتییەکەیان.

حەزدەکەم چەندنموونەیەک بۆ ئەو دۆخە دوو فاقییە (ئیزدیواجیەتە) بهێنمەوە کە لە کوردستاندا هەیە:

١) نموونەیەک لەبارەی ئیزدیواجیەتی بەڕێوەبردنی وڵات:

لە بەرواری ٣١/١٢/٢٠٠٢ نزیکەی چوار سەد قوتابیی زانکۆی سەلاحەدین لە هەولێر خۆپیشاندانێکیان سازکردبوو لەپێناو وەدیهێنانی پازدە ئامانجی گرنگی ژیانی خوێندکاریان. کاتێ گەیشتبوونە بەردەم سەرۆکایەتیی زانکۆ، سەرۆکایەتیی زانکۆ لەجیاتی ئەوەی گوێیان لێ ڕابگرێت و بەتەنگ داخوازییەکانییەوە بچێت: پەرتەوازەی پێ کردبوون و پۆلیسی تێ بەردابوون. هۆی ئەمە بێگومان ئەوەیە کە سەرۆکایەتیی زانکۆ سەرۆکایەتییەکی پیرە و بە عەقڵیەتێکی پەرپووت و کۆنی دکتاتۆریانەی ساڵانی بەعس بەڕێوە دەچێت! کەچی لە هەمان ڕۆژدا (لە هەمان ڕۆژی خۆپیشاندانەکەدا) لە هەمان ئەوکاتەی کە سەرۆکایەتیی دکتاتۆری زانکۆ پۆلیسی لە داخوازییەکانی قوتابیان بەردابوو؛ سەرۆکی حکوومەتی ئەم هەرێمە، نێچیرڤان بارزانی، کە پیاوێکی گەنج و کراوە و دیموکراتە و ڕۆشنبیرییەکی هاوچەرخانەی هەیە، خاکەڕایانە چووبوو لەسەر ئەنتەرنێت دانیشتبوو، وەڵامی هەزاران گازاندە و ڕەخنەی کوردەکانی ئەورووپای دەدایەوە لەبارەی حکوومەتەکەی!

ئەمە چ پێچەوانەیی و دوو فاقی و سەمەرەیەکە لەم وڵاتەدا؟ ئەمە چۆن لێک دەرێتەوە: سەرۆک حکوومەت گوێ لە ڕەخنەی نەسلی نوێ بگرێت؛ کەچی سەرۆکایەتیی زانکۆ پۆلیس بەربداتە گیانی خوێندکارانەوە؟

وەڵامەکەی ئاشکرایە: سەرۆکایەتیی زانکۆ خاوەن عەقڵیەتێکی کۆن و پیری بەعسییانەی سەردەمی صەدامە، بەڵام سەرۆک حکوومەتەکە پیاوێکی گەنجی سەر بە هەمان جیلی تازەی دووای ڕاپەڕینە!

٢) دوو فاقیتی و چەوت و چەوێلیی سیاسەتی ئابووریمان

ئەم دوو حزبە فەرمانڕەوایەی پارتی و یەکیەتی، نەک هەر تەنیا نەیانتوانیوە ئاسەوارە کۆنەکانی ڕژێمی بەغدا لەسەر خۆیان بسڕنەوە و بێن سیستەمێکی نوێ بۆ پێکهاتەی وەزارەت و دەزگا و زانکۆ و بەڕێوەبەرایەتییەکەیان دابمەزرێنن، بەڵکو بە هێنانە ناوەوەی دوو دەست و سیستەمی بێگانەی دیکەیش (ئێران) و (تورکیا) بۆ ناو کوردستان، سەریان لە میللەتەکەی خۆیان و تەنانەت سەریان لە ڕووناکبیر و هونەرمەندەکانیشیان شێواندووە! بۆ نموونە، هەولێر و سلێمانی، هەر لایەکیان بە جودا، بوونەتە بازاڕی ساغکردنەوەی بەرهەم و کەرەستە و کولتووری وڵاتێکی بێگانەی جیا. ناوچەکانی سلێمانی بوونەتە بازاڕێک بۆ قازانجی ئێران: پڕن لە کەلوپەل و خواردن و هونەر و کولتوور و کەرەستەی ئێرانی: ناوچەکانی هەولێر و دهۆکیش بوونەتە بازاڕێک بۆ قازانجی تورکیا، پڕن لە کەلوپەل و خواردن و هونەر و کولتوور و کەرەستەی تورکیا. ئەمە چونکە هەر حیزبێک بەجیا لەلای خۆیەوە لەسەر قازانجی (باج) و گومرگی سنووری ئەو دوو دەوڵەتەی دراوسێ دەژێت.

دوو فاقییەکە لەوەدایە (قوتابی و گەنج دەپرسن): ئەدی قازانجی نەتەوەیی؟ ئەدی بەرهەمهێنانی کوردستانی؟ چما «سەربەخۆیی کوردستان» و داواکردنی دامەزراندنی «دەوڵەتی کوردی» هەر وا بە هەوەنتە و تەنیا بە شیعارات دەکرێ؟

زۆر سەیرە: شیعاراتی دامەزراندنی دەوڵەتی کوردی و ریفیراندۆمی سەربەخۆیی کوردستان بەرزدەکەینەوە، کەچی لەملاشەوە ماڵی وەزیر و مودیر و مەلا و میر و مامۆستا و سەرۆک زانکۆکانمان پڕن لە «ئاوی حەیات»ی تورکی و «هەنگوینی سعوودی» و «ماستی ئێرانی»..! ئەمە لەکاتێکدا باشترین و خۆشترین هەنگوین و ماست و ئاو لە کوردستاندا هەیە. شاعیری ناودارمان، حەمدی، نیو سەدە بەر لە ئەمڕۆ گوتوویەتی:

ئەم ئاو و ئەرزەی ئێمە هەمانە زەرع کرێ
دەوڵەت دەبێ بە کۆلکەش و شا بە سەپانمان

ئەم سیاسەتە ئابوورییە چەوتە بەرهەمی بیری پیری ئەندام پەرلەمان و حکوومەتەکەیە، بەڵام لەبەرامبەر ئەمەدا و بەپێچەوانەی ئەمە: یەکێک لە دروشمەکانی ئەو گەنجانەی لیستێکی گەنجانە و خوێندکارانەیان دامەزراندبوو بۆ خۆهەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی ساڵی (٢٠٠٥) ئەوە بوو داوایان دەکرد بایەخ بدرێتە بووژاندنەوەی بەرهەمە نەتەوەییەکان!

بەم شێوەیە، دوو فاقی و دوو جۆر بیرکردنەوەیی، لە کوردستانی ئەمڕۆدا، بۆتە شەڕێکی توند لەنێوان جیلی کۆن و نوێدا. ڕاستییەکەیشی، ئەم توێژە یاخی و ڕاپەڕیوەی قوتابیان و گەنجەکان، ئەمەتا دیارە: لە جیلە کۆن و پیرەکەی ناو پەرلەمان و ناو وەزارەت و دامودەزگاکان ناسیوونالیست تر و نەتەوەپەروەرترن؛ چونکە ئەم گەنج و قوتابییە زیرەکانە دەزانن، باش دەزانن کە «دەوڵەتی کوردی» و سەربەخۆیی کوردستان بە فشەی ئیعلامی و دروشمی حزبایەتی دروست نابێت، بەڵکو بەوە دروست دەبێت کە کورد سەرمایە و پارە و پوولێکی مەزن کۆبکاتەوە و شەخسیەتێکی مەزنی دارایی و هێزێکی سەرمایەداریی گەورەی هەبێت بۆئەوەی بتوانێ بڵێت «هەم».

کەواتە، کورد دەبێ بتوانێ بڵێت «من هێزێکی دارایی و مەزنی ئابووریم هەیە»، ئنجا دەتوانێ بڵێت «کەواتە، من هەم». کورد دەبێ شەخسەتێکی زۆر بەهێزی سەرمایەداری بۆ خۆی دروست بکات، ئنجا دەتوانێ بە دنیا و بە دراوسێکانی بڵێت «من هەم».

دروستبوونی ئەم شەخسیەتە مەزنە دارایی و هێزە سەرمایەدارییە کوردییە گەورەیەش، بێگومان، بە بووژاندنەوەی بەرهەمهێنانی ناوخۆ و کشتوکاڵ و پیشەسازییە نەتەوەییەکان دێتە دی، وەک حاجی کۆیی دەڵێ:

بەراو و ئەرزی ئێوە کیمیایە
دوڕ و گەوهەر گەر مازووی چیایە
مەعادین خاتری تۆ بێ لەگەڵ کان
گەنمتان زێرە حەتتا زبوە زیوان

یان بۆ نموونە وەک ئەحمەد موختاربەگی جاف دەڵێ (لەڕێگەی توووریزم و گەشتوگوزارەوە):

کێو و کەژ گشتی دەبێتە باخ و قەسری گەوهەرین
بۆ تەماشا دەستە دەستە دێن لە ئینگلستانەوە

نەسلی نوێ، گەنج و قوتابیان، شەڕ لەپێناو ئەم ئامانجە جوانانە دەکەن و دەپرسن: پەرلەمانی پیری کوردستان و ئەم دوو حزبە فەرمانڕەوایە، ئاخۆ کەی بیر لەوە دەکەنەوە شیر و ماست و تووتن و کەرەستە و سامانە نەتەوەییەکانی خۆیان، لە جیاتی کەل و پەل و کەرەستە بیانییەکانی دراوسێ بخەنە ناو بازاڕەوە؟

ئایا بەجێگەیاندنی ئەم پرۆژەیە، ئەرکی پەرلەمان و حکومەت و حزبەکان نیە؟ تۆ بڵێی پەرلەمان و ئەم دوو حزبە و ئەم حکوومەتە کوردییە نەزانن کە پابەندبوونی خواستەمەندانەی ئابووری و بازرگانیی کوردستان بە تورکیا و ئێرانەوە، هەمان واتای کۆیلایەتیی کوردستان و بندەستبوونی کورد دەگەیەنێت؟! بۆچی نایانەوێ لەم بندەستی و پابەندبوونە ئابوورییە ڕزگار بن؟ خۆ ئەمەیان (وەک مەسەلەی دەوڵەتە کوردییەکە) مەسەلەیەکی سیاسەتی نێودەوڵەتی نیە و بڕیاری نێودەوڵەتی و بڕیاری نەتەوە یەکگرتووەکانی ناوێ!

بەم شێوە، نەسلی پیری پەرلەمان و جیلی کۆنی حیزب و دامودەزگاکان، بەتایبەتی بەهاران (بەتایبەتیش لە مانگی مارس و ئەپریلدا: ئەوکاتانەی خوێندکاران سەرقاڵی خوێندن و دەوامن) بەردەوام مەژغوولی لێدانەوەی قەوانە کۆنە گریاناوییەکانی مێژووی خوێناویی کوردن و لەم وەرزەدا دێن دەیان جار «یادە نەتەوەییە شکۆمەندەکان» یاد دەکەنەوە؛ بەپێچەوانەی ئەمانەوە، قوتابیان و گەنج و جیلی نوێش فشەیان بە عەقڵی ئەم ئیعلامە پیر و درۆزن و ئەم پرۆپاگاندەیە بێهوودەیەدا دێتەوە و حەزدەکەن حکوومەت و حیزب و پەرلەمان چیتر ئەوەندە بەسەر مێژووی خۆیدا نەگریت و بێت کەمێک بکەوێتە بیری بونیادنانەوەی خۆی و داهاتووی..

٣) پێکهاتەی ئایدیۆلۆژیی ئەمڕۆی کوردستان جۆراوجۆرێتییەکی وای لە فۆرمی خەباتی سیاسی و حیزبیدا هەیە کە بە قەد جۆراوجۆرێتیی فۆرمە کۆمەڵگەراییەکان و عەشیرەتگەراییەکان جۆراوجۆرن. ئەم دیاردەیە، بێگومان دیارە کاریگەرێتییەکی باری خراپانەی هەیە بەسەر یەکڕیزبوونی گەنجان و یەککگرتنی قوتابیانەوە.

ئەم وڵاتە پڕە لە حاڵەتی ناکۆک ودژبەیەکتر: وەزیری وەزارەتی مافی مرۆڤ گەنجێکی نوێخوازی لە ئەورووپا گەڕاوەیە، کەچی سەرۆکی فلان حزب سەرۆک عەشیرەتێکی ئەوتۆیە کە لەبەر خاتری شێخێک یان مەلایەک ناچارە مافی دەیان گوند پێشێل بکات! بەڕێوەبەری فلانە دەزگا گەنجێکی نوێخوازی ڕۆشنبیرە، کەچی وەزیرەکەی پیاوێکی بەناوساڵکەوتووی کۆنە بەعسیی ئەوتۆیە کە بواری هیچ کارێکی گەنجانەی باشی پێ نادا... هتد.

کورد دەڵێ «سەری دوو بەرانان لەناو مەنجەڵێکدا ناکوڵێ». ئەمە لە کاتێکدا کە کوردستان ئەمڕۆ لەوە دەچێ نەک سەری دوو بەران بەڵکو سەری حەوت هەشتی بەرانیشی پێکەوە تێدا بکوڵێ: کۆن و نوێ لە یەک کاتدا، پیر و گەنج لە یەک کاتدا، شارستان و گوندی لە یەک کاتدا، ئەورووپادیدە و عەشایەرێک لە یەک کاتدا..!

٤) دووفاقەیی نێوان واقیع و خۆزگەکانی گەنجان

گەنج ئەو فیلم و گۆرانی و بەرنامە و بابەتانەی لە تەلەفزیۆن و سەتەلایت و ئەنتەرنێتدا دەیانبنیێ جیاوازییان هەیە لەگەڵ واقیع. تەماشا دەکا لەوێدا زۆر ئاسایی و ئاسانە دوو گەنج یان دوو خوێندکاری زانکۆ لەژێر درەختێکدا دەسلەملانێی یەکترن و دەمیان لە دەمی یەکتردایە (تەنانەت لە کلیپە کوردییەکانیش هەندێ جار دیمەنی ئاوها دەبینێ) بەڵام لە واقیعی خۆیدا ئەمە عەیب و عارێکی زۆر گەورەیە.

لەناو کتێب و ڕۆژنامە و گۆڤار و بەیاننامە و ئامرازەکانی دیکەی ڕاگەیاندندا تەماشا دەکات: مافی مرۆڤ، مافی ئافرەت، مافی منداڵ، ئازادیی دەربڕین، ئازادیی ڕۆژنامەگەری، کۆمەڵگەی مەدەنی، دیموکراسی، ئاوەدانکردنەوە، خزمەتگوزاری.. دەیان چەمک و زاراوەی دیکەی

درەوشاوە بەلێشاو دادەمەزرێنە ناو سیستەمی بیرکردنەوەیەوە، کەچی لە واقیعدا، ئەگەر نەڵێم هەمیشە ئەوا زۆربەی جاران دەبینێ هەموو شتەکان بەپێچەوانەی ئەم قسە فشە و درۆ و دەلەسانەن:

تەماشا دەکا: لەو پایتەختە گەورەیەی کوردستانی «ئازاد و مەدەنی و دیموکرات و پڕ خزمەتگوزارییەدا!» کە نیو ملیۆن تەڵەبە و گەنج و نەوجەوانی تێدا دەژی، تەنیا یەک کتێبخانەی گشتیی بچکۆلەی پەڕپووتی لێیە و رۆژانە (لەبەر بەربادیی شوێنەکە و لێکترجوداکردنەوەی کوڕ و کچ و نەبوونی کافیتریا و ئەنتەرنێت و کارەبا و هۆی دیکە) تەنێ پەنجا قوتابییەک ئەگەر رووی تێ بکا. لەوە دەچێ حکوومەت و «پەرلەمانی پیر» واتێ بگات کە گەنج و قوتابیی کورد تەنیا بە نان دەژی! تەنیا و تەنیا پەنیری کیری و رۆنی «زەڕ» و هەنگوینی سعوودی و کۆڕن فلێکسی سوێدی بۆ گەنج و قوتابییانی کورد دەهێنێتە ناو وڵات: بێ خەبەر لە هەموو کتێب و سەرچاوە و گۆڤار و ماتێریالێکی دیکەی مۆدێرنی رۆشنبیری و زانستی و هونەریی ئەورووپا و وڵاتانی دیکە..

تەماشا دەکا: لەو پایتەختە گەورەیەی کوردستانی «ئازاد و مەدەنی و دیموکرات و پڕ خزمەتگوزارییەدا!» کە نیو ملیۆن تەڵەبە و گەنج و نەوجەوانی تێدا دەژی، تەنانەت یەک شوێنی رابواردنی گەنجانە و تەفریح و دڵخۆشبوونی خێزان یان مەدینەتولعابێکی لێ نیە..

ئێوە دەزانن ژیانی شەو لە کوردستاندا کوژاوەتەوە! ؟ مەبەستم لە کوژانەوەی ژیانی شەو، کوژانەوەی گڵۆپ و ئەلەکتریک و کارەبا نییە؛ کە ئەمەیان هەر بەشێوەیەکی سروشتی و ئاسایی و بەردەوام کوژاوەتەوە! مەبەستم هەر ژیان خۆی، ژیانی گەنج و قوتابیی کورد، بە شەوان، بەردەوام کوژاوەتەوە! یەعنی، دەتوانم بڵێم: مرۆڤی کورد بە شەوان - لە کاتژمێر شەشی ئێوارەوە تا حەوتی بەیانیی رۆژەکەی تر، دەمرێ. ناژیت. ئەمە تەنانەت لەو شوێن و شەوانەشدا هەر وایە کە کارەبا هەیە: مەگەر شەقامێک نەبێ لە ناوەڕاستی شاردا کە ئەویش کارەبا و رووناکی و ژیانە درەوشاوەکەی، دەگەڕێتەوە بۆ دەڤەرە تایبەتی و دوکاندارە بەستەزمانەکانی ئەو شەقامە کە بە پارەی خۆیان و بۆ بەرژەوەندیی خۆیان ئەوێیان

ڕازاندۆتەوە (بەبێ هیچ پلان و نەخشەیەکی کە پێویست وایە پارێزگا بۆ هەموو جادە و بازاڕ و شەقام و گەڕەکێک دایبنێت!).

ئاخر، زۆر بەدەگمەن لە گۆشەیەکی ئەم پایتەختە خۆڵەمێشیە پڕ تەپوتۆز و هیلاک و بێ ئاوەدا- کە ناوی هەولێرە- قوژبنێکی تەڕ یان سووچێکی درەوشاوەی ڕەنگینی ئەوتۆ دەبینیت کە حەز بکەیت رووی تێ بکەی یان تێیدا دابنیشیت. نەک مۆسیقا و ڕەنگ و تەڕایی، بەڵکو رووناکیی گڵۆپەکانیش، سەرتاپا کوژاونەتەوە.

٥) عیراقچێتی و کوردستانچێتی

پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکیەتیی نیشتیمانیی کوردستان کە دوو حزبی فەرمانڕەوای کوردستانن، لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی ساڵی (٢٠٠٥)دا، بەشێوەیەکی فەرمی ئاگادار کرانەوە کە نەک تەنیا نەسلی نوێ، نەک تەنیا گەنج و خوێندکار و نەوجەوانی ئەمڕۆی کورد، بەڵکو سەرتاسەری خەڵک دەیانەوێ لە دەوڵەتی ڕەشی عیراق جودا ببنەوە؛ لە سەدا نۆوەد و حەوت و پۆینت سێ ی خەڵکی کوردستان ٩٧/ . حەزدەکەن بگەنە ئازادیی نەتەوەیی خۆیان، دەشزانن: هەموو مەرگەسات و دۆزەخی ژیانی ئەوان لەمەوە دێت کە «عیراقین»! کەچی لە ڕاگەیاندنی هەر دوو حیزبەکە و حکوومەتیشدا تەنانەت لە بەستێنی پەروەردە و زانکۆ و کولتووریشدا پانتاییەکی فراوان بۆئەوە تەرخان کراوە کە لە خەڵک، لە نەوجەوان و گەنج و قوتابیان بگەیەنن کە ئێمە عیراقین و »عیراق چاوی لە ئێمەیە!».


ئەم ئیزدیواجیەت و دوو فاقییە ئایدیۆلۆژییە، گەنج و خوێندکار و نەسلی ئەمڕۆ سەرگەردان و حەیران دەکا: مەترسییەکی گەورەی بۆ سەر ئەمڕۆ و داهاتووی وڵات هەیە.

من نەک ئەگەر مودیری دەزگای ڕاگەیاندنی حیزبێکی خەباتگێڕی وەک پارتی دیموکراتی کوردستان بم، نەک ئەگەر سکرتێری گشتیی ڕاگەیاندنی یەکیەتیی نیشتیمانیی کوردستان بم، تەنانەت ئەگەر حەمامچییەکی فەلەی نەخوێندەوار یان کوورەچییەکی تورکمانیش بم (لەکاتێکدا ئەگەر دڵنیا بم

سەرتاپای میللەتی کورد دەیەوێت لە عیراق جودا بێتەوە) بەڕاستی لەڕووم نایەت و نایەم (بە پارە و پوولی خۆشم و میللەتەکەشم) زوڕنا بۆ عیراقچێتی و «دەوڵەتی عیراقی ئیبراهیم جەعفەری» لێ بدەم و سروودی «موطنی، موطنی..» لە سەتەلایتی کوردستان تی ڤی و کوردساتدا بەردەوام بەردەوام لێ بدەمەوە!

کەچی لەلایەکی دیکەشدا (هەزاران ئافەرین بۆ جەنابی سەرۆک مەسعوود بارزانی..) کە هاتووە تا ئێستاش هەڵواسینی ئاڵای پیسی عیراقی لەسەر خاکی خاوێنی کوردستانی فیدراڵدا قەدەغە کردووە: چونکە دەزانێ گەنج و نەوجەوان و خوێندکارانی کورد ئەمەیان دەوێت.

کەواتە، ئەم ئیزدیواجیەت و دوو فاقییە ئایدیۆلۆژییە، تەنانەت بەرنامەی سەرکردایەتیی کوردیشی گرتۆتەوە: جەنابی مام جەلال سەرۆکی عیراقە و بەرگری لە یەکپارچەیی خاکی عیراق دەکات، کەچی جەنابی سەرۆک مەسعوود بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێم، تەنانەت هەر ئاڵای عیراقیشی هەڵنەواسیوە «بەڵام ئەویش هەر هێشتا بە ڕاگەیاندن دەڵێت کە قەوانە کۆنەکەی «موطنی موطنی..» لێ بدەنەوە. بەڕاستی کەس تێیان ناگات: گەنج و خوێندکار و نەسلی ئەمڕۆیان سەرگەردان و ڕاڕا و نائارام کردووە!





که تۆ هاتی له نەومیدی نەما باس
له هیجر و ئینتیزار ئیدی نەما باس

نالی

پێشتر ئاماژەمان بەوە دا کە لەئاکامی دروستبوونی شار و پێشکەوتنی کۆمەلایەتیدا، توخمێکی دیکەی گرنگ و ئەکتیف دەنێو ژیانی پەروەردەیی و کولتووریی کورددا سەوز بوو، ئەویش ئافرەتە.

ئافرەت کە پێ دەخاتە نێو ئەم دوو مەیدانەی پەروردە و کولتوور، پێش بیرکردنەوە و هەنگاوهەلێنانی خۆی، بە هاندانی پیاو کارەکەی بۆ مەیسەرتر دەبێت. ئەودەمەی ئەم هەنگاوەش هەلدەنێ چ بزووتنەوەی فێمینیستی و خۆبادانی پێشوەختی ئەو ژنە ئەورووپادیدە و ناشیرین و لەمێرد دابڕاوانەیان لەپشتەوە نەبووە کە واتێدەگەن ئەگەر ئەوان نەبن ئیدی ئافرەت پێش ناکەوێت! مەبەستم ئەوەیە ئالوگۆڕەکە لەئەنجامی پێشکەوتنێکی سروشتی و بێ زۆرلەخۆکردن و بانگاشەکردن بووە. لە سەرەتادا چەند شاعیر و مەلایەکی وەک حاجی قادری کۆیی و مەلای گەورە ئنجا چەند ڕووناکبیرێکی دیکە هانی ئافرەتان دەدەن یان کچی خۆیان دەنێرنە بەر مەکتەبێ، ئەمەش لەسەرەتادا دەبێتە «عەیبێک» و بەو کچانە دەلێن «مەکتەبلی»، پاشان ئیتر دەبێتە چاولێکەری و مۆدە، وردە وردە ئافرەت دێتە ناو ژیانەوە و بەهای خۆی پەیدا دەکاتەوە، وەک نالی دەلێ:

شیرین کچ و لەیلا کچ و سەلما کچ و عەذرا کچ
نەخلی ئەممر و مایە بۆ دەولەتی دنیا کچ

من ناتوانم بیسەلمێنم، بەلام پێم وا نیە ئافرەتی کورد پێش ۱۹۲۰ قوتابخانەی دیبێت، یان ئەسلەن هەر لە لە صەد یەکیش ژنی کورد هەر خوێندەواریشی بووبێت: مەگەر ژنێکی وەک مەستوورە خانمی ئەردەلانی کە حەتمەن دیارە لە کۆشکی خانایەتیی بنەمالەکەیدا مامۆستای تایبەتی بۆ گیراوە! کەواتە وا ڕێی تێدەچێ لەگەل هاتنی ئینگلیزەکان بۆ کوردستان

(١٩١٧) واته لەگەڵ كرانەوەی یەكەمین قوتابخانە مۆدێرنەكان بۆ كوڕان لە شاری سلێمانی و هەولێر، بیر لەوەش كراوەتەوە كە قوتابخانەی تایبەت بۆ كچانیش بكرێتەوە. ئەمە سەرەڕای ئەوەیش كە یەكەمین ڕێكخراوی ژنان (كورد قادین جەمعیەتی) لە ئەستەمبوڵ لە ساڵی ١٩١٩ دامەزراوە.

هەڵبەتا قۆناغ بە قۆناغ و لە شێوەی پەرەسەندنێكی هەنگاو بەهەنگاوی سروشتیدا، ئافرەت توانیویەتی بگاتە ئەو ئاستە نیمچە پێشكەوتووەی بتوانێ بێتە ناو ژیانی پەروەردەیی و كولتووری و زانستی و تەنانەت سیاسەتیشەوە.

ئەوەی پێوەندیی بە چوارچێوەی باسی منەوە هەبێت ئەوەیە كە ئافرەت - نازانم لە كەیەوە، بەڵام لەو ڕۆژەوەی بووە هاوپۆل و هاوڕێ و هاوكار و هاوهەنگاوی پیاو- ئیدی جۆش و خرۆشێكی دیكەی، واتە بەگوڕ و بەتینی، بەخشییە پیاو؛ بەكورتی: جەسارەتی پیاوی (ئەگەر كوڕ ئەگەر پیاو، ئەگەر پیاوی بەژن ئەگەر پیاوی بێ ژنی) زیاتر كرد؛ بزاڤی ئازادیخوازانە و گۆڕانخوازانەی بەجۆشتر كرد. چونكە جاران ئافرەت لای پیاو، تەنانەت لای پیاوە هەرە حەساس و شاعیرەكانیش، كائینێكی ون و نەناسراو بوو، وێنەیەكی سادییانەیشی هەبوو. (ئەدەب) ئاسا كاتێ كچێكیان دەدیت ئیدی ئەوسەری دونیایان لێ دەهاتەوە یەك:

قامەت نیە باللە قیامەت بوو هەڵستا
لەو شۆڕش و غەوغایە كە پەیدایە لە باڵات

پیاوی كورد (بە شاعیرانیشەوە) واتێدەگەیشتن كە ئافرەت ئیدی لە «ئازاردانی پیاو» و «كوشتنی پیاو» زیاتر بە غەمزە و ناز و عیشوەكانی، ناتوانێت و نازانێت هیچی دیكە بكات، بۆیە شیعری كلاسیكمان پڕە لەم باس و خواس و لێكچوواندنانە (فەوجی سەرباز و جەیشی هجووم و تیری غەمزە و هۆلاكۆی چاو..).

ئەمە لەكاتێكدا كاتێ ئافرەت دێتە ناو ژیانەوە، تێگەیشتنی پیاو لەبارەی ئافرەت و تەنانەت لەبارەی خودی ژیانیشەوە دۆخێكی سروشتی و

واقیعی وەردەگرێت (بەرهەمەکانی گۆران شایەدی ئەم حاڵەتەن) ژیان دەبێتە پرۆژە و ژینگەیەکی هاوبەش بۆ هەردووکیان؛ خەبات و تێکۆشانیش بۆیە -لەئەنجامی ئەم پێکەوەییەدا- جوانتر و پڕ ماناتر، دەدرەوشێنەوە. ئەوەتا پیرەمێرد گەواهیمان بۆ دەدات کە هاتنی ئافرەت بۆ ناو ژیان هاوزەمان و هاوهەنگاوی بەجۆشتربوونی ڕاپەڕینە جەماوەرییەکان بووە. ئەگەر، بەپێی تابلۆیەکەی دیلاکرۆا ئافرەتی فەرەنسی لە ساڵی ۱۸۳۰دا بەیداخی شۆڕش بەرزدەکەنەوە و بە سنگی ڕووتەوە ڕووبەڕووی ستەم و ڕۆتین و دەسەڵات دەبنەوە، ئەوا لە کۆمەڵگەی کوردستاندا صەد ساڵێک دوواتر ئەم واقیعە بە چاوی خۆمان دەبینین کە ئافرەت هاوخەم و هاودەردی پیاو یاخی ببێت و بەپێش ڕاپەڕینەکان بکەوێت:

تا ئێستا ڕووی نەداوە لە تاریخی میللەتا
قەڵغانی گوللە سنگی کچان بێ لە هەڵمەتا

ئەم شیعرەی پیرەمێرد ئەوە نیشان دەدا کە ئافرەت، کاتێ دێتە مەیدانەوە، بەڕاستی توانیویەتی گڕی یاخیبوون و ڕاپەڕینەکان بەجۆشتر و خۆشتر بکات. ئەمەش نەک بەشێوەیەکی جودا و لە قوژبنێکی دیکەوە یان لە ڕیزێکی دیکەوە -وەک لە بزاڤە فێمینیستییە نەخۆشە ئاوروپاییەکاندا دەیبینین- بەڵکو ئەو یاخیبوون و ڕاپەڕینە بۆ ئافرەت مەسەلەیەکی بوونی ئینسانیانە Existancialisme بووە لە چوارچێوە گشتییەکەی کۆمەڵدا پێکەوە (کە ژن و پیاوە) چونکە زانیویەتی کە هەرچی پێشکەوتنێک بێتە دی بەو ڕاپەڕینە پێکەوەییە لەپێناو ژیانی هەمووباندا بۆ ئەویشە!

جاران پیاو لەتاو کەپتی سێکس و بێ بەری بوون لەو نیعمەت و هێزە جوانەی ژن، هەمیشە خۆی وەک ئەسیر و پیر و ئوفتادەیەک هاتۆتە پێش چاو. ئەوەتا (ئەدەب) دەڵێ:

عومرم گەییە ئاخر و ماچێکی جانانم نەکرد
یەک نەزەر تێرم تەماشای ماهی تابانم نەکرد

بەڵام تۆ تەماشاکە کاتێ ئافرەت نزیک پیاو دەکەوێتەوە، کاتێ ئەوینێک لەلای ئەم دووانە سەرهەڵدەدا، پیاو (بۆ نموونە مەحوی) چ هێز و متمانەیەک بە خۆی پەیدا دەکا:

عیشق ئاگرێکە بەربووە هەر کەس دەبێ بە کەس
گەر ڕۆژڕەش وەک شەوە بێ، بوو بە شەوچراغ

یان دەڵێ:

لە بەردەرگاهی عیشقا یەکسەرد هەر کەس سەری دانا
ئەگەر پەتیارەیەک بوو، بوو لە سەد عەللامە داناتر

ولیەم ڕایش، خاوەن کتێبی (شۆڕشی سێکسی) حەفتا ساڵ دووای مەحوی ئەم بیرۆکەیەی لە تیۆرێکی دەروونناسیانەدا داڕشتۆتەوە: بەرهەڵداکردنی ئارەزووەکان و حەزە کەپتکراوەکان دەبنە مایەی پێشکەوتن و ئارامی و ئاسوودەیی و داهێنان. لەوە دەچێ ئەسکەندەری مەکەدۆنیش هەمان بۆچوونی هەبووبێت بۆیە گوتوویەتی: «حەوت پیاوی عاشقم بدەرێ هەموو دنیام بۆ دەگرم».

بەم شێوەیە، هاتنی ئافرەت بۆ ناو قوتابخانە و زانکۆ و بۆ ناو هەر مەیدانێکی دیکەی کار، لەباری فیزیک و دەروونییەوە، وزەی پیاو بۆ تێگەیشتن لە ژیان و چەمکەکانی پەیوەندییان بە ژیانەوە هەیە زیاتر دەکات، لەئاکامدا هێزی پیاو بۆ یاخیبوون و شۆڕشەکان، بەجۆشتر دەکات. چونکە ئەو بەردەوام لەئەنجامی جوانی و ئامادەییە جوانەکەی خۆی، ژیان و داهاتوو لەلای پیاو جوانتر و پڕ چێژتر و پڕ ماناتر دەکات، وای لێدەکات کە هەست بکات ژیان بەڕاستی شایستەی ئەوەیە خەباتی بۆ بکەیت و هەرچی جەربەزەییەکی بۆ بکەیت. ئەوەتا نالی باسی ئەو ئامادەییە جوانەی کچ دەکات:

ئەی جیلوەدەری حوسن و جلوەکێشی تەماشا!
بەو شەهدی کەلامەت کە بە ئیشرابی لەتافەت
لەززەت دەگەیەنی بە دڵ و زیهنی موخاطەب


دیارە کچ و کوڕانی هاوچەرخیشمان باش دەرکیان بەم ڕاستییە کردووە، بۆیە یەکێک لە دروشم و داخوازییەکانی خۆپیشاندان و ڕاپەڕینەکانیان بریتی بووە لە وێرانکردنی یەکجارەکیی ئەو دیوارە ئەستوورەی لەنێواندایە، هەروەها زەمینەخۆشکردن بۆئەوەی کچ و کوڕ بتوانن بەیەکتر بگەن و یەکتر ببین و بەشێوەیەکی سروشتی و ئازادانە بژین ..

ئەمڕۆ، لە ١٩٩١ بەملاوە، درستبوونی ئەو هەموو کۆمەڵە و سەنتەر و ڕێکخراوانەی ژنان و ئافرەتان، ئەگەرچی هەندێکیشیان ئامانج و ئایدیۆلۆژیای سەنتەر و ڕیکخراوەکەیان تەسک کردۆتەوە تا ڕادەی «ژنانەیەتی» بەڵام لەکۆتاییدا هەر خزمەتی بزاڤە یاخیگەراکەی قوتابیان و گەنجان دەکەن.

هاتنی ئافرەت بۆ ژیان، بێگومان، لەباری دیمۆگرافیشەوە، وایکرد ژمارەی ئەوانە زیاد بکات کە ئەکتیڤ و چالاکن لەم بەستێنەی خەباتی گەنجانە و خوێندکارانەدا. واتە لەباری چەندێتییەوە وایکرد ژمارەی یاخیبووەکان ڕوو لە زیادبوون بکات..







بۆ بنێژرێ نەوجەوانی پێگەیشتووی وەک نیهال؟!

حەمدی

بۆئەوەی زانکۆ ببێتە هی هەموومان؛ پێویستە هەر هەموومان، بەتایبەتیش بە خوێندکارانەوە، کچ و کور، ئازاد بین لە بنیاتنانەوەیدا.

بۆئەوەی پەروەردە و قوتابخانەکان، ببنە هی هەموومان؛ پێویستە هەر هەموومان، بەتایبەتیش بە قوتابیانەوە، کچ و کور، ئازاد بین لە بنیاتنانەوەیدا.

بۆئەوەی کوردستان ببێتە هی هەموومان؛ پێویستە هەر هەموومان، بەتایبەتیش بە گەنج و نەوجەوانانەوە، کچ و کور، ئازاد بین لە بنیاتنانەوەیدا.

ئەمە مانای وایە هەر لە مامۆستاکانەوە تا دەگاتە میر و مودیر و مەلا و مامۆستاکانی زانکۆ و سەرۆک بەش و «دینگە» و سەرۆک زانکۆ و بەڕێوەبەرە گشتی و وەزیر و پرۆفیسۆر و پیر و پەرلەمان؛ پێویستە بە پلەی یەکەم و پێش هەموو شتێک، لەمەودووا، گیروگرفتەکانی گەنج و نەوجەوانان، هەروەها داخوازییەکانی خوێندکاران بخەنە بەرنامەی هەرە لەپێشی کاری خۆیانەوە.

پازدە ساڵ زیاترە هەر دوو حزبی فەرمانڕەوا و حکوومەت هەوڵدەدەن - توانیویانە - نەسلێکی نوێی ئازادیخوازی بەتوانا و نیمچە دیموکرات دروست بکەن؛ توانیویانە «هێزێکی نوێ» دروست بکەن. دەستیان خۆش بێ و ئافەرین! بەڵام پرسیار ئەمەیە: ئەدی مەسەلەی بەگەڕخستنی ئەم هێزە نوێیە؟ ئەدی مەسەلەی سوودوەرگرتن لەم نەسلە نوێیە؟ ئەدی ئایا پێویست ناکات کارێکی وابکرێت پێداویستی و خۆزگە و گرفت و داخوازییەکانی ئەو هێزە نوێیە، لەبەرچاو بگیرێت؟!

ئەم نەسلە نوێ و ئازادیخوازەی ئەمڕۆ ئێستا لە خۆی دەپرسێ:

«باشە، حکوومەت منێکی ئاوها جیاواز و ئازادیخواز و یاخیگەر دروستکرد، ئەدی بۆچی بوارم پێ نادا ڕۆڵی خۆمم هەبێ؟ ئەدی بۆچی کار

و پایە و ئەرکێکم پێ ناسپێرێ؟ بۆچی بەتەنگ پێداویستی و خۆزگە و گیروگرفت و داخوازییەکانمەوە نایەت؟»..

ئەم نەسلە نوێ و ئازادیخوازەی ئەمڕۆ ئێستا لە خۆی دەپرسێ:

«بۆچی هیچ نەبێ چەند کورسییەکم نەبێ لە پەرلەمان؟ بۆچی نوێنەرێکی قوتابیانی پەروەردەم نەبێ، بۆچی نوێنەرێکی خوێندکارانی زانکۆم نەبێ، بۆچی نوێنەرێکی نەوجەوانانم نەبێ، بۆچی نوێنەرێکی گەنجانم نەبێ لەناو پەرلەماندا؟»..

ئەم نەسلە نوێ و ئازادیخوازەی ئەمڕۆ ئێستا لە خۆی دەپرسێ:

«من بە پەرلەمانێکی ئاوها چۆن ڕازی ببم کە سێ چارەگی ئەندامەکانی پیرن: لە داخوازی و گرفت و خۆزگەکانی گەنج و خوێندکاران تێناگەن؟ من لەو پەرلەمانە چۆن یاخی نەبم کە چارەگێک زیاتری ئەندامەکانی بە (گەل) دەڵێن «گەڵ» و لەوەش ناخۆشتر: قەڵەم و گێزەریش لەیەکتری جیا ناکەنەوە؟! من چۆن ئەو پەرلەمانە بە هی خۆم بزانم کە چارەگێک زیاتری ئەندامەکانی، کۆنە جاش و کۆنە بەعسی و ئەو ڕەئیس عەشیرەتانەن کە دەیانەوێ نەریت تا هەتایە نێڵی گەردەنی گەنج بێنێتەوە؟! ».

گەنج و خوێندکاران (بەشێوەیەکی گشتیش نەسلی نوێ) لەبەر خاتری لەسەر سەری خۆ دانانی «ئاڵای کوردستان» و لەبەر خاتری «ئەمنی قەومیی کورد» تاکو ئێستاش، ئەو هێزە خەتەرناک و یاخییەی ناو شەقامەکانیان پیشانی (دەسەڵات) نەداوە، بەڵام توانیویانە - هیچ نەبێ لەڕێگەی ئەو خۆپیشاندان و مانگرتنانەی ساڵانی ڕابردووەوە- توانیویانە هەڕەشەی خۆیان لە حزبە فەرمانڕەواکان و حکوومەت بکەن و پێیان بڵێن:

ولات پێویستی بە ریفۆرم هەیە!

کۆمەڵگەمان پێویستی بە ریفۆرم هەیە!

ڕاستییەکەیشی: سیاسەت چەند زیاتر لە گرفتەکانی تاکەکەس نزیک بێتەوە ئەوەندە زیاتر بەشداربوون لە ژیاندا ڕاستەوخۆتر دەبێ.

حزبە چەپەکان (کوردستانییەکان) بەتایبەتیش حیزبە فەرمانڕەواکان زۆر بەهێزترن لە سەندیکا و ڕێکخراوەکان تەنانەت دەستڕۆشن بەسەریاندا،

جگە لەمەش ناوەرۆکی ڕێکخراوە خوێندکاری و گەنجانە و پیشەییەکانیان قۆرخ کردووە و بۆ بەرژەوەندیی خۆیان دەکاریان دەهێنن. ئەمە هۆکارێکی ڕاستەوخۆی لاوازبوونی دیموکراسییە لە ولاتی ئێمەدا، کۆسپێکی ئەستوور و زەبەللاحە لەبەردەم پێشکەوتنی ئاسایی و سروشتیی کۆمەڵگەی کوردستاندا.

نموونەم بۆ سەلماندنی قسەکانم:

١) لە کاتی خۆپیشاندانەکانی مانگی دیسەمبەری (٢٠٠٢)ی قوتابیانی زانکۆی سەلاحەدین بۆ وەدیهێنانی داخوازییە ڕەواکانیان، هەروەها لەکاتی خۆپیشاندانەکانی خوێندکارانی زانکۆی سلێمانی دژی لەشکرکێشیی تورکیا، هەر دوو حیزبی پارتی و یەکیەتی، بە دار و ئاگر و بەندیخانە ڕووبەڕووی خوێندکاران و قوتابیان بوونەوە.. لەوەش زیاتر یەکیەتیی قوتابیانی کوردستان و کۆمەڵەی خوێندکارانی سەر بە یەکیەتیی نیشتیمانی لە سلێمانی خۆیان لەو دوو خۆپیشاندانە هەژەندە بێ ساحێب کردو تەنانەت دەوری پۆلیس و ئاسایشیان بینی لە بەرەنگاریبوونەوەی ئەو خۆزگە و هەڵوێستە جوانانەی قوتابیان و خوێندکاران.

٢) لە خۆهەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستانی ساڵی (٢٠٠٥)دا، بەپێی ڕۆژنامەی (چاودێر) کە لە مەکتەبی ڕێکخراوە دیموکراتییەکانی سلێمانی دەردەچێت: تەنیا لە سەدا یەکی ڕێکخراوەکان (بۆ هەموو کوردستان!!) بەشیان هەبووە بۆ نوێنەرایەتیی سەندیکا و ڕێکخراوەکانی کوردستان لە پەرلەمانی نوێماندا.

ئەمە مانای ئەوە دەگەیەنێ کە هەموو ئەو قسانەی حیزبەکان دەیکەن لەبارەی «پێویستبوونی کاری مونەسسەساتی» و «کۆمەڵگەی مەددەنی» و «دیموکراسی» و «دەوری ڕیکخراوەکان».. لەلای گەنج و قوتابی، پێویستە بە هەڵخەڵەتاندنی میللەت حسێبی بۆ بکرێت! ڕاستیش دەرچوو، ئەوەتا: لە سەدا یەکی ڕێکخراوەکان ئەندامن لەناو پەرلەمانی نوێی کوردستاندا بەرامبەر لە سەدا نۆوەد و نازانم چەندی ئەندامی حیزب و پیر و میر و کۆنە جاش و کۆنە بەعسی و ماستاوچییەکانی «گەل».

٣) لە کاتی خۆپیشاندانە بەزەبر و ڕەوا و جوانەکەی سەدان مامۆستایانی سلێمانی کە هەموو کوردستانی لە مانگی مایسی (٢٠٠٥)دا ڕاچڵەکاند، سەندیکای مامۆستایانی کوردستان لە سلێمانی، لە هەر هەموو میدیاکاندا ڕۆڵی درۆزنانەی دەبینی و کەوتبووە سەنگەری حیزب و حکوومەتەوە.

٤) هەر لە ئەنجامی ئەم دەستڕۆییەی حیزب بەسەر سەرجەم سەندیکا و کۆمەڵە و ڕێکخراوەکاندا، خەڵک (تەنانەت ڕۆشنبیر و مامۆستای زانکۆش) وایان لێ هاتووە کە ئیرادەی خۆیان و جڵەوی خۆیان سپاردۆتە دەست حزبەکان - حکوومەت.. تاقەتی ڕادەربڕین و یاخیبوون و «ئەم شتە قۆڕانەیان» نەماوە و تەسلیم بوونە: ئەوەتا پێش خۆهەڵبژاردنەکانی پەرلەمان، خەڵک باش باش دەیزانی بڕیارەکان چی دەبن و ئەنجامەکان چۆن دەبن! لە بزاڤی نەتەوەییشدا ئەوەتا دەیان ساڵە تەنیا حیزب بڕیاردەدات چی بکەین، تەنیا حیزب بڕیار دەدات چۆن دەبێت..! خەڵکی چی و میللەتی چی و دیموکراسیەتی چی؟ دەی .. ئەوە نیە: ٩٧/ . ی گەلی کوردستان بەپێی ریفاندۆمەکە، دەیانەوێ لە دەوڵەتی عیراق جودا ببنەوە! کوا ئەکشنی دیموکراسیانەی ئەم حاڵەتە جەماوەرییە (لەناو پەرلەمانی کوردستاندا و لەناو حکوومەتی هەرێمدا؟).

بەڵام لەگەڵ ئەمەشدا، ئەو نیمچە دیموکراسییەی هەیە (ئەو هەموو سەنتەر و ڕێکخراوانە) زەمینە خۆش دەکەن بۆ هەنگاونان بۆ وروژاندنی گرفتەکانی گەنجان و قوتابیان و داخوازییەکانی تاکەکەس و چارەسەرکردنیان. هەر لە ئێستاوە بزاڤی ئافرەتان هەوڵدەدات بیربکاتەوە کە گرفتە تایبەتییەکانی ژنانی کورد بکاتە «گرفتێکی سیاسی». بە هەمان شێوە ڕێکخراوەکانی قوتابیانیش دەیانەوێ بیر بکەنەوە کە بتوانن داخوازییەکانی خوێندکاران «وەک مەسەلەیەکی خەتەرناک» لەلای حکوومەتدا تاوتوێ بکات.

کەواتە، بەڕاستی: بۆئەوەی کوردستان ببێتە هی هەموومان: پێویستە هەر هەموومان، بەتایبەتیش بە گەنج و نەوجەوانانەوە، کچ و کوڕ، ئازاد بین لە بنیاتنانەوەیدا.

بەپێچەوانەی خۆزگە و ئاواتی خوێندکاران، لەدژی بەرژەوەندییەکانی نەتەوەیی کوردستان، هەر سێ سەرۆکایەتیی هەر سێ زانکۆکانی دهۆک و هەولێر و سلێمانی، لەسەر ئەم ڕێککەوتنە بەرباد و ناماقوولە بێ ئەوەی خۆشیان پێ بزانن ئیمزایان کردووە:

زانکۆی هەر شارێکی کوردستان (بۆ نموونە هەولێر) پێویستە تەنیا قوتابیانی شارەکەی خۆی (هەولێر) وەربگرێت: بەدەگمەن خوێندکارانی شارێکی دیکەی کوردستان (سلێمانی یان دهۆک) لەباوەش دەگرێت. ئەمە مانای وایە زانکۆی دهۆک تەنیا خوێندکارانی دهۆکی، زانکۆی سلێمانی تەنیا قوتابیانی سلێمانی... وەردەگرێت. بەم شێوەیە، عەقڵی عەزیم و پرۆفیسۆرانەی ئەم سێ سەرۆکایەتیی زانکۆیە، کارێکی وایان کردووە کە گەنج و خوێندکاری نەتەوەپەروەر و تینووی ژیانی ئەم سێ شارە بەستەزمانە تا گەنجێتیشیان تەواو دەبێ لە شارەکەی خۆیان نەچنە دەرەوە و تا دەمرن لە شارەکەی خۆیان زیاتر هیچ شارێکی دیکەی کوردستان نەبینن و نەناسن!

ئایا ئەمەی زانکۆکان دەیکەن مەترسیی نیە بۆ سەر «ئەمنی کۆمەڵایەتیی» کوردستان؟

- قوتابیان (کە توێژێکی گەنجن و پێویستیان بە دنیا دیتن هەیە) پێویست وایە لە شارەکەی خۆیان بێنە دەرەوە و بتوانن بۆ خۆیان شارەزای شارێکی دیکەی غەیری شاری خۆیان بێن و ئەزموونی نوێ لە ژیانیاندا پەیدا بکەن.

- خوێندکاران لە حاڵەتی دوورکەوتنەوە لە شارەکەی خۆیان و چوونیان بۆ شارێکی دیکە (بۆ نموونە کە کوڕی دهۆکی دەچنە هەولێر) فێر دەبن پشت بە توانا و شەخسیەتی خۆیان ببەستن؛ فێری بەڕێوەبردنی ژیانی خۆیان دەبن و ئەوەندە پشت بە باوانیان نابەستن.

- بەم دوورکەوتنەوەیە خوێندکاران فێری لەهجەیەکی دیکەی زمانی کوردی دەبن (بۆ نموونە کە کچی دهۆکی دەچنە سلێمانی) واتە ستراتیژێکی نەتەوەییە بۆ لەیەکترنزیک خستنەوە و تێکەڵکردنی دیالێکتەکانی زمانەکەمان.

- لەنێوان ئەو خویندکارانەدا (بۆ نموونە: کچە سلێمانییەکان لە هەولێر و

دهۆکدا، کوڕە دهۆکییەکان لە سلێمانی و هەولێردا، کچە خانەقینییەکان لە هەولێر و سلێمانی و دهۆکدا، کوڕە کەرکووکییەکان لە دهۆک و سلێمانی و کەرکووکدا...) لەنێو ئەو کوڕ و کچە جوان و ئەویندارانەدا حەزحەزۆکانێ و عاشقاتی و خۆشەویستی پەیدا دەبێت؛ واتە دەبێتە هۆی ژنخوازی لەنێوانیاندا؛ پتەوتربوونی پەیوەندییە کۆمەڵایەتییەکان و دامەزراندنی خزمایەتی - نەتەوەیی لە هەر چوار شارەکەدا.

ئەمەتا بەم شتانە و دەیان شتی دیکە دەردەکەوێ: خودی سەرۆکایەتیی زانکۆ و مامۆستایان بەربەست و سانسۆرن بەسەر پێشکەوتنی مەعریفی و کۆمەڵایەتی و دەروونیی تەڵەبە. لە کۆلێژی ئاداب لە زانکۆی سەلاحەدین ڕۆژنامە خوێندکارییەکان بۆ ماوەی ساڵێک زیاتر داد و بێدادیان بوو لەدەست ئەو سانسۆر و بەربەستانەی لەسەر ژیانی کۆمەڵایەتی و جلوبەرگ و پەیوەندییەکانی تەڵەبە دانرابوون. دەتوانن بچن لاپەڕەی ئەو ڕۆژنامانە هەڵبدەنەوە و بزانن چ سووکایەتییەک بە جوانی و هێزی تەڵەبە کراوە!

لەلایەکی دیکەوە، تاکو ئێستا بەردەوام مامۆستا بۆتە مەرجەع و خوێندکار هیچ گوێی لێ ڕانەگیراوە، ئەمە لەکاتێکدا لە زۆر حاڵەتدا پێویستە خودی قوتابی بکرێتە مەرجەع. بۆ نموونە لە کۆلێژی پەروەردەدا چەندین جار تەڵەبە مانیان دەگرت بەئامانجی ئەوەی کە مامۆستایەکیان باش نییە و نازانێت دەرس بڵێتەوە، کەچی بەزۆریی زۆردارەکی ئەو مامۆستایە ئێستا و ئێستاش هەر دەرس دەڵێتەوە.. بە قوتابیەکانیشیان گوت: «ئەگەر نەچنە دەرسییەوە هەمووتان فەسڵ دەکەین». ئەمە مانای وایە عەمادە و سەرۆکایەتیی بەش و سەرۆکایەتیی زانکۆ هیچ نرخێک بۆ ڕای قوتابی دانانێن و دەیانەوێ مەعریفە نەزان و پیرەکە تا هەتایە هەر دەسترۆ بێت!

لە سەرۆکایەتییەکانی هەر سێ زانکۆدا مەنهەج و سیستەمێکی وایان داناوە کە خوێندکار هەرگیز بۆی نەبێت بتوانێ ببێتە مەرجەع: بڕیار بدات چ مامۆستایەک پیر و کەنەفت و نەخوێندەوارە بۆئەوەی چیتر نەچێتەوە لای، وە چ مامۆستایەک زانستبەخش و باشە بۆئەوەی هەمیشە سوودی لێ وەربگرێت!

سیستەمێکی وایان داناوە کە هەرگیز قوتابی نەتوانێ بەشێوەیەکی ئازاد سوود لە زانکۆ و مامۆستا و دەرسەکان وەربگرێت: دەیانەوێ قوتابی تا ساڵ تەواودەکات، بیەوێت و نەیەوێت، پێی خۆش بێت یان ناخۆش «وەک ئەوەی قوتابی بەزۆر بەشوو بدرێت» هەر تەنیا یەک هەڵبژاردنی هەبێت: ئەو مامۆستایەی بۆی دەسنیشانکراوە و تەواو!

بە هەمان شێوە لە ماجستێر و دکتۆراشدا: هاتوون دەرسەکانیان دابەش کردووە بەسەر مامۆستا (ب) و (ج) و (ح) و (د) و (ق). ئیتر قوتابی بۆ هەر دەرسێک دەچێتە لای یەکێک لەمانە و مافی ئەوەی نیە بۆ هیچ دەرسێک بچێتە لای هیچ مامۆستایەکی غەیری ئەمانە لە هیچ کۆلێژ و بەشێکی دیکەدا. ئەم بە زۆر سەپاندنی مامۆستایە بەسەر قوتابیدا چەندین لایەنی نێگەتیڤ و خراپی هەیە:

١) وا لە قوتابی دەکات کە ئەگەر مامۆستاکەی بە دڵ نەبێت و باش نەبێت، دەرسەکەیشی و خوێندنەکەیشی لەبەرچاو بکەوێت.

بەڵام ئەگەر (لە بەکالۆریۆس و باسی دەرچوون و ماجستێر و دکتۆراشدا) بە دڵی خۆی مامۆستا هەڵبژێرێت، ئەوا وانەکەیش و خوێندنەکەیشی خۆشتر دەوێت.

٢) ئەگەر مامۆستا بەزۆر بەسەردافەرزکراوەکەی باش نەبێت، ئەوا هیچ سوودێک وەرناگرێت و پێش ناکەوێت.

بەڵام ئەگەر (لە بەکالۆریۆس و باسی دەرچوون و ماجستێر و دکتۆراشدا) بە دڵی خۆی مامۆستا هەڵبژێرێت، ئەوا بێگومان دەچێ -ئەگەر لە کۆلێژی قانوون بێ یان لە کۆلێژی ئاداب- باشترین و زاناترین مامۆستا هەڵدەبژێرێت. هەر لەم کاتەشدایە کە دەتوانێ سوود وەربگابێت و بپێش بکەوێ.


٣) ئەم بەزۆر فەرزکردنەی مامۆستا بەسەر قوتابیدا رۆحیاتی مونافەسە لەنێوان مامۆستایاندا ناهێڵێتەوە و دەبێتە هۆی لەپاشدانی مامۆستا و پاڵ لێدانەوەی و مووچە بە ناهەق وەرگرتن: چونکە لەم کاتەدا (قوتابی رازی بێت یان نا) ئەوا مامۆستای ناوبراو هەر خۆی مامۆستایە و پێویستی بەوەش نامێنێ کە خۆی ئەوەندە لەگەڵ قوتابییەکە ماندوو بکات.

بەلاَم ئەگەر قوتابی خۆی (ئازادانە) بیێتە مەرجەعی بڕیار بۆ هەڵبژاردنی مـامـۆسـتـا، ئەوا لـەم کـاتەدا هەمـوو مـامـۆسـتـایەک ناچار دەکـەونە مـونافـەسـەیەکی شـەریفـەوە: هەوڵدەدەن باشـتـرین و زیرەکـتـرین و سوودبەخـشـترین مـامـۆسـتـا بن (دەچن کـەمـێـک دەشخـوێننەوە!!)؛ ئەو مامـۆسـتـایانەیش کـە لەو مونافـەسەیەدا ناتوانن ببنە بـاشـترین و زاناترین مامۆستا، ئیدی بۆ خۆیان پیر پیر دەپووکێنەوە و مامۆستا باش و زانـاکان زیاتر و زیاتر لە مـەیدانەکەدا دەمێننەوە، ئەمەیە سیستەمی ئازادی زانکۆ! ئەمـەیە یەکـێـک لە داخـوازی و هۆی شـەڕەکـانی خـوێندکـار لە زانکـۆکـانی کوردستاندا.

بە هەمـان شـێـوە، دەستنیشـانکردنی بابەتی توێژینەوە، بابەتی توێژینەوەی (باسی دەرچوون) و (مـاجسـتـێر) و (دکـتـۆرا). دیسـان هەر مـامـۆسـتـای سـەرپەرشـتـیـار، یان لیـژنەیەکی بەش، یان لیـژنەی زانسـتی دەسنیـشـانی دەکـات بۆ قـوتابی. ئەمـە لەکاتێکدا زۆربەی قـوتابیـان حەزدەکەن بۆ خۆیان بابەتەکە (بە ڕاوێژکردن لەگەڵ سەرپەرشتیار) دەستنیشـان بکەن.

بە هەمان شێوە، دەستنیشانکردنی سەرپەرشتیار، سەرپەرشتیاری (باسی دەرچوون) و (مـاجسـتـێر) و (دکـتـۆرا)، دیسـان هەر سـەرۆکـایەتیی بەش و لیژنەی زانسـتی دەسنیشـانی دەکـات بۆ خـوێندکـار. تەنانەت هەندێ جار بۆ دەسنیشانکردنی سـەرپەرشـتـیـار و ئەندامانی گـفـتـوگـۆ (عەمـید) و (لیـژنەی زانکـۆی حـیـزب) و (کـۆمـیـتـەی زانکـۆی حـیـزب)یش دەست دەخـەنە ناو کارەکەوە (ئەمـە وەکو ئەوە دێتە پێش چاوم کە مـام و خاڵ و باپیر و پلک و ئامۆزا بڕیار بدەن کچەکەیان بە مێرد بدەنە کێ؟!).

ئەمـە لەکـاتێکدا بێگومـان قـوتابی کـائینێکی ئازادە و حـەزدەکـا خـۆی سـەرپەرشـتـیـارێکی زانا و سـوودبەخش بۆ توێژینەوەکەی خۆی هەڵـبژێرێت و ئەندامـانی گـفـتـوگـۆش (بە ڕاوێژکـردن لەگـەڵ سـەرپەرشـتـیـار) دەسـنیـشـان بکەن. ئەم نەریتـە ئازادە لە هەمـوو زانکـۆکـانی دنیـا باوە و فـۆرمـێـکی قانوونی و دروستیش هەیە. ئیدی ئەمـە کۆنفرانس و کۆنگرە و خەرج کردنی سێ ملیۆن دۆلاری بۆ چیە؟ بڕیارێکی ریفۆرمیستـە و سـەرۆکایەتی زانکۆ دەیدات و دەبڕێتەوە.



تاکو ئێستا بەردەوام بەردەوام لە هەموو کێشەیەکدا بەپێی قانوونێک (کە لە بەرژەوەندیی مامۆستا و لەدژی قوتابی دانراوە) لە هەموو کێشە و گرفتێکدا، بام خەتای مامۆستاش بێت، بەڵام هەر پێویست وایە پشتی مامۆستا بگرین و قوتابیی تێدا تاوانبار بکرێت. لە چەندین کێشەدا بۆ نموونە مامۆستا تەحەڕوشی قوتابیی کچی کردووە یان تەعەدای ی کردووە یان لە حاڵەتی دیکەدا دژی قوتابیی کوڕ ناشیرینیی نواندووە، کەچی مامۆستاکە لەجیاتی ئەوەی فەسڵ بکرێت بردوویانە لە بەشێکی دیکە یان لە کۆلێژێکی دیکەدا کردوویانە بە سەرۆک بەش.

ئەمە جگە لەوەی کە لە زۆربەی پۆلەکانی قوتابخانەکان و زانکۆکانی کوردستاندا، وەڵامی پرسیارەکانی خوێندکاران بە (پرسیار مەکە) و تف و (وس بە!) و (بیبڕەوە) و جنێو دەدرێتەوە! ئەمەیە، ئیتر، بەپێی کولتووری ئێمە: شەرعیەت دراوەتە مامۆستا و خەڵکی گەورە هەرچی بکەن ڕەوا و ڕاستە! شەرعیەتی دراوەتێ کە ئەو قسەکەر و قوتابیی گوێگر بێت! ئەم قانوون و نەریتە دەبێ وێران بکرێت.

ساڵانە هەزاران خوێندکار و گەنج شەهادەی بەکالۆریۆس وەردەگرن و نازانن چی بکەن؟ بێکار بێکار دەسووڕێنەوە. تەزکیەی حیزبییان بەئاسانی بۆ وەرناگیرێ، ئەگەر بشتوانن وەری بگرن دەبێ حیزب بڕیار بدات ئنجا! کە داشدەمەزرێن مووچەکەی شتێکی ئەوتۆ نیە کە بەشی ژیانێکی کولەمەرگییان بکات. بۆیە من گەلێک جاران خوێندکارەکانی خۆم دەبینمەوە لەسەر شەقامەکاندا پاقلّە دەفرۆشن یان دەبینم: بوونەتە سایەق و تەکسییان هەیە! بەم شێوەیە زانکۆکان بوونەتە کارگەیەکی هەڵهێنانی خەریجی بێکار و بێ پارە و پووڵ!

جگە لەم گرفتەش هیچ هاوکاری و پێکەوەکارکردن و بەدەم یەکترەوەهاتنێک لەنێوان زانکۆکان و وەزارەتەکاندا نیە: هیچ وەزارەتێک یان دەزگایەک ڕاپۆرتی ساڵانەی خۆی بۆ سەرۆکایەتیی زانکۆکان ڕەوانە ناکات بڵێ (ئێمە لە فلان وەزارەتدا ساڵی داهاتوو ئەوەندە خەریجەی فلان کۆلێژمان پێویستە!).

لە گۆڤـار و ڕۆژنامە خوێندکـارییەکان و گەنجـانەکاندا مانگانە چەندین ڕاپۆرت بڵاودەکرێنەوە لەسـەر ئەوەی کە هیچ پرد و دیالۆگێک لەنێوان زانکۆ و بەستێنە جۆراوجۆرەک؛انی ژیاندا نیە.

گەلێک جارانیش شەهادەکە سوود و دەورێکی وەتۆی نابێ لە بەستێنی ژیانی عەمەلیی خوێندکـاردا. من دەپرسم: ئـایا سـەدان تەڵەبەی خەریجی کشـتـوکـاڵ چ دەورێکیـان هەبووە لە بەرەوپێشـەوەبردنی کـشـتـوکـاڵی کوردستاندا؟ ئایا جۆتیارێکی ئەو دەشتی هەورەمانە لە خەریجێکی کۆلێژی کشتوکاڵ بۆ کۆمەڵ سوودمەندتر نیە، خۆشگوزەرانتر و باشتریش نازیت؟!

داخوازییـەکی گرنگی دیکەی خوێندکاران زەمـاڵەی خوێندنە لە ئاستە جیـاجیـاکانی بەکـالۆریۆس و مـاجسـتـێر و دکـتـۆرادا، کە تاکـو ئێـسـتـا لەلایەکەوە ژمـارەیان زۆر زۆر کـەمـە، ئەوەیش کـە هەبووە بەردەوام قـۆرخ کراوە بۆ خزم و کەسوکارەکانی سەرۆکایەتیی زانکۆ و کوڕە مەنسوولەکان.

دابـینکردنی زەمـاڵەی خـوێندن بۆ قـوتابیـان بۆئەوەی بتـوانن بچن لە ئەورووپا خوێندنی خۆیان تەواو بکەن، ئەرکـێکی سـەرەکـیی حکوومەت و وەزارەتەکان و سەرۆکایەتیی زانکۆکانە: لەپێناو نوێکردنەوەی زانکۆکانمان و بەگەڕخـسـتنی گـەنجەکانمان. تورکەکان هەر لە سەردەمی ئـیمـپراتۆریەتی عوسمانییەوە، فارسەکانیش هەر لە سەردەمی ئیمپراتۆریەتی صەفەوییەوە دەرکـیـان بە گرنگیی ئەم مەسـەلەیە کـردبوو: هەر لە سـەدەی هەژدەهەمـەوە چەندین گەنج و خوێندکاری خۆیان ناردە ئەورووپا لەپێناو سوودوەرگرتن لە زانست و تەکنیک و بیری نوێ و ئەدەبیات و هونەری نوێ. حاجی قادری کۆیی لە کۆتایی سەدەی نۆزدەهەمەوە ئاماژەی بەوە داوە کە ئێمەی کوردیش لەم ڕووەوە چاو لە میللەتانی فارس و تورک بکەین:

بۆ فەننی حەرب و سنعەت بۆ زەبط و ڕەبطی میللەت
دەینێرنە ئۆرووپا گەورە و بچووکی خۆیان

کەواتە، ڕاسـتـە: بۆئەوەی زانکۆ ببـێـتـە هی هەمـوومـان: پێویـسـتـە هەر هەمـوومـان، خـوێندکـارانیش (نەک تەنیـا مـامۆسـتـاکـان) ئازاد بین لە بنیاتنانەوەیدا...

وەسیەتێک
بۆ خوێندکار و لاوانی سەرگەڤاز

ئەی گەنجە سەربازەکانی ئەم نەوە تازەیەی کوردستانی فیدراڵ و دیموکرات!
ئەی قوتابی و خوێندکار و فێرخوازانی کوردستان!

هەر مەسئوولێکی پیری کەر ئەگەر مرد، ئاهەنگێک ساز بدەن!
هەر شرە پرۆفیسۆر و
دکتۆرێکی کەترەی کەودەنی زانکۆ ئەگەر مرد؛
برۆنە سەرجادەکان و هەڵپەڕن!

هەر شاعیرێکی گەورەی زوڕناژەن و سەلەفی
هەر وەزیرێکی زەوقسز و پەرلەمانتارێکی نوستووی قۆتڕ
هەر دەڵەقۆڕ و دینگەیەکی عەقڵسزی کۆنەخواز
هەر مەلا و میر و مودیر و ڕەئیسێکی کەری کەچەڵ
هەر کۆنە بەعسی و عیراقچییەکی دیکەی نەسلی پێشوو...
ئەگەر مردن
خۆیان و نۆط الشجاعەکانیان
خۆیان و عەینەگە ڕزیوەکاکانیان
خۆیان و تەسبیحەکانیان
خۆیان و قافیەکانیان (کە دەڵێی زەنگوڵەی کەرن دەزرنگێنەوە)
لە گۆڕیان نێن و بە بەهەشتیان بسپێرن!

با بەهەشتی بەرین بۆ ئەوان بێت و ئەم دۆزەخە جوانەش بۆ ئێوە:
ئاوها، ژیانتان هەمووی دەبێتە ئاسوودەیی؛
داهاتووشتان مسۆگەر
ڕووناک ڕووناک
دەشەکێتەوە!

ڕۆشنبیرانی سەر کاغەز
و
خوێندکارانی سەر شەقام

ڕۆشنبیر هەرگیز نابێ لە واقیع خۆش بێت، پێویستە بەردەوام بەکردەوە خۆی هەڵبقورتێنێتە ناو هەموو کاروبارێکی پەیوەندیداری ژیانەوە؛ کردەوەیەکی (ئەکشنێکی) ڕاستەوخۆی بەزەبری هەبێت!



من لە ٢٥/ ٢/ ٢٠٠٣دا کاتێ کۆبوونەوە و خۆپیشاندانی قوتابیانی زانکۆی سەلاحەدین و دوواتر خوپێشاندانی قوتابیانی زانکۆی سلێمانیم دیت دژی ئەگەری هاتنە ناوەوەی لەشکری تورکیا بۆ ناو کوردستانی عیراق، چەنێک دڵم خۆش داهات بەوەی کە «قوتابییەکانم» پێش «منی ماموستایان»، پێش ڕۆشنبیرانیش، دەسپێشخەر بوونە؛ بەڵام ئەوەندە و زیاترش بەرامبەر بەم موفارەقەیە ئارەقەی شەرمەزاریم دەرکرد!

ئەمڕۆ یەکگرتنەوەی هەر دوو ئیدارەکە و پێکهێنانی پەرلەمان و حکوومەتێکی یەکگرتوو، چیتر هەنجەتی ئەوە ناهێڵێ کە ڕۆشنبیران خۆیان لە هەڵویست و ڕووداوەکان بدزنەوە و بچن لە پەراوێزی فەرمایشتەکانی حیزبدا خۆیان مات بکەن. لەوانەشە من بەم قسەیەم دیسان ئاسنی سارد بکوتمەوە. بەڵام هەر چۆنێک بێت و لە هەموو حاڵەتێکدا سەربژاردەیەکی مومتازی ڕۆشنبیران لە کوردستانی دووای ڕاپەڕیندا سەریان هەڵداوە، ئەگەرچی ژمارەیان بەزەحمەت لە ژمارەی پەنجەکانی دەست تێپەڕدەکا بەڵام تەنیا ئەمانەشن کە توانیویانە چەمکێکمان لەبارەی (ڕۆشنبیر) بۆ دروست بکەن.

ئەم ڕۆشنبیرە سەربژاردانە، هەموویان لە دەرەوەی حیزبدا دەژین و دەجووڵێنەوە. هیچ دەزگا و ڕاگەیاندن و میدیا و وەزارەتێک لەپشتەوەیان نین: بەڵام توانیویانە ڕەخنەگر، چالاک بن و ڕا دروست بکەن.

ئەم ڕۆشنبیرە سەربژادانە، ئەگەرچی بەردەوام ڕەخنەیان لە حکوومەت و ژیانی دووای ڕاپەڕین و سیستەمەکە گرتووە، بەڵام خودی خۆشیان بەری داری ئەو حکوومەت و ڕاپەڕین و سیستەمە نیمچە دیموکراتییەن کە لەدووای ڕاپەڕینەوە دامەزراوە (یان بەلای کەمییەوە خۆ دەتوانین بڵێین: پێش دامەزراندنی حکوومەت و ڕاپەڕین ۱۹۹۱، هەموو ئەمانە ناویان نەبووە و تەنیا لە ۱۹۹۱ بەملاوەیە کە وردە وردە سەرهەڵدەدەن). بۆیە دەتوانین بە نەسلی (ڕۆشنبیرانی ئازای ڕاپەڕین) ناوزەدیان بکەین: چونکە پێش ڕاپەڕین بوونیان بەم شێوەیە نەبووە، هەشبوونایە نەیاندەتوانی ئاوها ڕەخنەگر و جەسوورانە و ئاشکرا چالاکی بنوێنن. ڕاستییەکەیشی، ڕەگوڕیشەی خۆیان چەند لە ناوخۆوە پەیداکردووە، ئەوەندە و زیاتریش ڕەگوڕیشەی خۆیان لە فەلسەفەی هاوچەرخی ئەورووپییەوە وەدەستهێناوە، ئەمەش لەڕێگەی زمانەکانی فارسی و عەرەبی و لەپێش هەمووشیانەوە لەڕێگەی زمانە ئەورووپاییەکانەوە: سوێدی، دانمارکی، فەرەنسی، ئینگلیزی، ئەڵمانی، هۆڵەندی، ڕووسی...

سیمایەکی نێگەتیڤی ڕۆشنبیرانی ناوبراو لەوەدایە کە زیاد لە لزووم تیۆرین، تا بینە قاقا نوقمی نێو ڕۆشنبیریی هاوچەرخی عەرەب و فارس و ئەورووپان: نەهاتوون -بەبێ ناوهێنانی بەردەوام بەردەوام ئەم عارەب و فارس و ئەورووپاییانە- خودی خۆیان بیر بکەنەوە و لە خاسیەتەکانی تراژیدیای کۆمەڵگە و گرفتەکانی تاکی کورد ڕابمێنن. مەگەر تاک و تەرایەکیان نەبێت. بۆیە هەموویان، نە ئەوەن کە خودی خۆیان بن، نە ئەوەیشە کۆپیکراوی هیچ فەیلەسووف و ڕۆشنبیرێکی بێگانە بن. وەک کۆمەڵگەکەمان، نە دەزانین بتوانین خودی خۆمان بین نە دەشتوانین مۆدێلێکی دیاریکراو پەیڕەو بکەین.

من لەوە تێناگەم: ڕۆشنبیران بۆچی واتێدەگەن ئەگەر هاتوو بیریان کردەوە بەبێ ئەوەی کتێبێکی «جابیری» و «هابرماز» لەتەنیشتیان بێت، ئیتر لە بیرکردنەوە ڕادەوەستن و ناتوانن چیتر قەڵەمێک بە کاغەزدا بهێنن! بۆچی واتێدەگەن کە ناتوانن خودی خۆیان و خودی واقیعەکە و دیاردەکان و تراژیدیاکانی ژینگەی خۆیان وەقسە بهێنن!؟

ڕۆشنبیرانی ناوبراو بەرهەم و کاریگەرییەکی پۆزەتیڤیان هەبووە، بەڵام ڕۆڵی ئەمانە پێش هەموو شتێک ڕۆڵێکی ئەدەبیاتی و ڕۆژنامەگەرییانە بووە، نەچوونەتە ناوجەرگەی ڕووداوەکان و هێزێک دروست بکەن، فشارێک دروست بکەن. بۆیە لەم ڕووەوە، ئەگەر بەراوردیان بکەین بە بزاڤی خوێندکارانەوە، دەبینین (سەرەڕای ئەوەی کە بزاڤی قوتابیانیش هەر بزاڤێکی ئەدەبیاتی و ڕۆژنامەگەرییانەیە) بەڵام ئەوەی قوتابیان هێشتا زیندووتر بووە و توانیویانە هەندێک جار فشارێک بنوێنن بۆ سەر حکوومەت.

ڕۆشنبیرانی سەربژاردە و ئازای ڕاپەڕین، سەرەڕای جیاوازی و جەسارەت و سەربەخۆیی و یاخیگەراییان، ڕۆشنبیرانی سەر کاغەز بوونە. کار و ڕۆشنبیری و بەرهەمەکانیان تەنیا لەسەر کاغەز ماوەتەوە. ئەمەش نەک لەشێوەی بەیاننامە و نارەزاییننامە و یاداشتنامەیەک کە درابێتە حکوومەت لەپێناو ریفۆرم و گۆڕانکارییەکان - خۆزگە وا بووایە! بەڵکو لەشێوەی

بڵاوکردنەوەی کتێب و وتاردا کە تاقە ئامرازێک و تاقە بەستێنێکی چالاکییەکانیان بووە.

بەم تێبینییە مەبەستم هەڵبەتا کەمکردنەوەی نرخ و بەهای ئەو هەموو وتار و کتێبە گرنگ و جوانانەی ئەوان نیە، بەڵکو دەمەوێ ئاماژە بەوە بدەم کە لەپاڵ ئەو ڕۆشنبیرییە جیاواز و جەسوور و یاخیگەرەی سەر کاغەز، پێویست وایە کردەوە و ئەکشنێک هەبێت! کردەوە و ئەکشنێک لە ناوجەرگەی مەیدان و ڕووداوەکاندا: لە کوێ پێویست بوو لەوێ. چونکە، وەک ئەو ڕووناکبیرانە خۆیشیان زۆر جاران هێمای بۆ دەکەن: ژمارەیەکی زۆر لە وەزیر و پیر و پرۆفیسۆر و مودیر و میر و مەلا و مامۆستا و کاوێژکارەکان.. ناخوێننەوە و تەماشای «کاغەزان» ناکەن!

کەواتە، وەک دەرکەوتووە: سازکردنی خۆپیشاندانێکی چەند هەزاریی خەڵک، یان مانگرتنێک، یان هەر کردەوەیەکی بەزەبری دیکەی ببێتە هۆی گۆڕانکاری و ریفۆرم.. دەشێ هێزی هەموو ئەو کاغەز و کتێب و وتارانەیان هەبێت کە نەسلێکی ئازا نووسیونی!

بەڵام ئایا ڕۆشنبیر چۆن دەتوانێ خەڵک و خوێندکار کۆبکاتەوە، مانگرتن و خۆپیشاندانی چەند هەزاری.. ساز بدات؟ ئەمە لەکاتێکدا وەک گوتمان ژمارەی ئەو ڕۆشنبیرە ئازا و جەسوورانەی دەرەوەی حیزب، لە پەنجەکانی دەست تێپەڕ ناکا؟

ئایا بچن ئەوانیش مەڵبەند و ڕابیطەیەکی ڕۆشنبیران دروست بکەن؟ نەخێر (هەموو دنیا و هەموو چین و توێژێک ئەمەی کردووە و یانەیەکی عارەقخواردنەوەی ئێوارانیشی بۆ خۆی لەناو ئەو ڕابیطە و مەڵبەندەدا دروست کردووە، بەڵام ڕۆشنبیرانی جەسوور و ئازا ئەمەیان نەکردووە، پێم وابێ ناشیکەن!). ئەدی چ بکەن؟

کاتی خۆی (لە ساڵی ۱۹۹۳) لەناو کافتیریایەکی فڕۆکەخانەی ستۆکهۆڵم، ئەو دەمەی کاک ڕەفیق سابیری هاوڕێم، بەتەمای گەڕانەوەی یەکجاری بوو بەرەو کوردستان، بەدیار قاوەیەکەوە دانیشتبووین، پێم گوت:

- کاک رەفیق، کە دەگەڕێیتەوە بۆ کوردستان، هەوڵی ئەوە بدە پۆستێکی وەزاری یان شوێنێکی گرنگی «بڕیاردان» بگریتە دەست.

- ئەمە ئەوەی دەوێت کە ببیت بە حیزبی!

- ئەگەر ناچاریان کردیت، ببێ!

گوتی: چۆن! بۆچی؟

- گوتم: چونکە ڕووناکبیرێکی ئەکتیڤی وەک تۆ، بۆ نموونە ئەگەر ببیتە وەزیری پەروەردە یان ڕۆشنبیری، ڕۆڵ و کاریگەریت لەپێناو ریفۆرم و گۆڕانکارییەکاندا بەزەبرتر دەبێت لەچاو حیزبییەکی نەخوێندەوار!

من دووای ڕابووردنی ئەوەندە ساڵە، هێشتا هەر پێم وایە: ڕووناکبیری ئازا چەند بتوانێ بگاتە ئەو پۆستانەی لەوێوە ریفۆرمی لەدەست دێتە بەر، باشترە.

لێرەدا حەزدەکەم نموونەیەک لەبارەی نەبوونی ئەو کردەوە و ئەکشنە لای ڕۆشنبیران و پەراوێزبوونیان لە ژیانی سیاسیدا بهێنمەوە و لەسەر پرسی پەرلەمان هەندێک ڕاوەستم:

لە فەرەنسا تەمەنت لە ٢١ ساڵ زیاتر، لە ئەڵمانیا تەمەنت لە ١٩ ساڵ زیاتر بێت ئنجا بۆت هەیە بچیت ببیتە ئەندام پەرلەمان.. بەڵام لە کوردستاندا هەر کەسێک تەمەنی لە ٣٠ ساڵ زیاتر نەبێت بۆی نیە ببێتە ئەندام پەرلەمان. لەوەش نایەکسانتر: پەرلەمانتاری پیر هیچ سنوورێکی بۆ دانەنراوە: تەمەنی پیرێک لە هەشتایشی تێپەڕاندبێ قانوون بۆی نیە هیچی پێ بڵێ! ئەمە بەتەواوەتی ئەوە دەردەخات کە قانوونیان بەشێوەیەکی وا داناوە کە کۆمەڵگە و حکوومەت دژی گەنج بێت و هاوزەوقی پیر بێت! دژی گەنجبوونەوە بێت و لەگەڵ مانەوەی نەریتی پیران و عەقڵی پیران بێت!

من دەزانم لەپێناو گۆڕینی ئەم قانوونە پیر و کۆنەبەعەسیەدا، لەپێناو گەنجکردنەوەی پەرلەمان، لەپێناو ئەوەی کە گەنج و خوێندکاری زانکۆ بۆیان هەبێت لە تەمەنی ٢١ ساڵییەوە لەناو پەرلەماندا ڕایان هەبێت و خوێنێکی نوێ بە گیانی کۆمەڵگە و پەرلەمان و حکوومەتدا بکەنەوە؛ ئەگەر تەنانەت من پێنج کتێب و چل و چار وتاریش بڵاوبکەمەوە، بەقەد

ئەوە كاریگەرێتی نانوێنێ كە خوێندكاری زانكۆ و خەڵكی گەنج و قوتابی بێن خۆپیشاندانێكی چەند هەزاری ڕێك بخەن یان مانگرتنێكی بەزەبر و فراوان ساز بدەن!

ئەم كارەش پێم وایە هیچ ڕێكخراوێكی گەنجان و قوتابیان و خوێندكاران و هیی تر ناوێرن بیكەن «بە ڕێكخراوی هاموونیشەوە» -ئەگەرچی سكرتێری گشتیی هەموو ئەو ڕێكخراوانە باوەڕیشیان پێی هەیە!- چونك هەرچی شتێك بە ئیعازی حیزب نەبێ ئەوان نایكەن!

كەواتە تەنیا ڕۆشنبیری سەربەخۆی ئازا (ئەمە جگە لە خوێندكارانی یاخیگەر و سەرازا) دەتوانن ئەم كارەیان لەدەست بێتە دەر.

پرسیاری من ئەمەیە: لە حاڵەتێكدا هەموو ئەو ڕووناكبیرە سەرازایانە لەسەر ئەوە كۆكن كە «پەرلەمانی ئەمڕۆی كوردستان پەرلەمانێكی پیر و حیزبی و شل و شۆق و چەپڵەلێدەرە و ناتوانێ هیچ ریفۆرمێك بكات!»، هەروەها لەسەر ئەوەش كۆكن كە ئەگەر هەر یەكێكیان پێنج كتێبی دیكە و چل و چار وتاری دیكەش بڵاوبكەنەوە، بەقەد ئەوە كاریگەرێتی نانوێنێ كە خوێندكاری زانكۆ و خەڵكی گەنج و قوتابیان خۆپیشاندانێكی چەند هەزاری ڕێك بخەن یان مانگرتنێكی بەزەبر و فراوان ساز بدەن؛ ئەدی كەواتە بۆچی ڕووناكبیرانی سەربەخۆ و سەرازای ئەمڕۆ لەم بارەیەوە هیچ كردەوەیەكیان نەبووە و بیریان لەوە نەكردۆتەوە هیچ هەنگاوێك هەڵبنێن؟!

لێرەدا، لەپێناو ئەوەی كە حزبەكان و پیرەكان چیتر نەتوانن بڕیار و ویست و ڕۆڵ و ئیرادە لە لاوان و خوێندكاران و ڕۆشنبیران بستێننەوە، هەروەها بۆئەوەی چیتر قوتابی و گەنج و ڕووناكبیر چارەنووسی خۆیان و گەلەكەیان نەسپێرنە دەست بڕیار و ویستی تەنیا مەكتەبی سیاسیی حیزبەكانەوە.. پێشنیاری ئەوە دەكەم كە هاوكاری و هاوقۆڵی و هاوهەنگاوییەك لەم بەستێنەی ژیانی داهاتوودا بێتە دی لەنێوان بزاڤی یاخیگەری خوێندكاران و ڕۆشنبیرانی سەرازای ئەمڕۆوە.

گەنج و قوتابیانی یاخی و ڕاپەڕیو، چونكە دەزانن، ئەگەر ئەم ڕۆشنبیرە مەرد و سەرازایانەیان لەپشت بێت، متمانەیان بە خۆیان زیاتر دەبێت؛ لە

هەمان کاتیشدا ڕووناکبیرە سەرازاکانیش دەزانن کە ئەو هەموو هێزە فراوانەی ئەم توێژە بێدار و یاخییە، هوشیاری و مەعریفەکەیان دەکاتە هێزێکی ماددی: ئاوات و خۆزگەکان بەڕاست دەگەڕێنێ و بەرەو ریفۆرم نزیکیان دەخاتەوە.

کەواتە، نە بزاڤی گەنج و خوێندکاران بەتەنیا، نە مۆدێرنیزمەکەی ڕۆشنبیرانی سەرازا، هیچ یەکێکیان بە تەنیا باڵێ و بەتەنیا ناتوانێ ببێتە هێزێکی ماددی و وەدیهێنێ تا ئەوکاتەی هاوکاری و هاوپەیمانییەک لەنێوان ئەم دوو توێژە نەیەتە دی.

هەر دوو لا، هەر دوو توێژ، ماوەیەکی زۆرە لەسەر کاغەز، لەناو کتێب و ڕۆژنامە و کۆڤارەکاندا یان لەناو هۆڵ و باخچەی سەنتەرە ڕۆشنبیری و چایخانە و سەر شەقام و یانە و پۆلی کۆلێژەکاندا هەر هاوار دەکەن و ڕەخنە دەگرن و بۆڵەبۆڵیانە. دەبا ئەم جارە پشتی یەکتر بگرن و کردەوەیەکی هاوبیر و هاوپەیمانیان هەبێت.

پێش هەموو شتێک، پێویست وایە هەر لە ئێستاوە بە هەوڵ و نەخشەیەکی وردی هەر دوو لا، بتوانن فشارێکی خوێندکاری و گەنجانە و جەماوەریی بەهێز دروست بکەن بۆ سەر پەرلەمان و حکومەت کە ناچار بێت ئەو قانوونە لەکاربخات کە دەڵێ (ئەندام پەرلەمان پێویستە تەمەنی لە سەرووی ٣٠ ساڵییەوە بێت!)؛ لە جێگەی ئەوە: هەر خوێندکار و گەنج و قوتابییەک لە تەمەنی ١٩- ٢١ ساڵییەوە مافی ئەوەی هەبێت خۆی هەڵبژێرێت بۆ پەرلەمان!

ئەم قانوونە تازەیە، وەک ڕێگە خۆشکردنێک دەبێت بۆ داهاتوو، بۆئەوەی خوێندکار و لاوان بتوانن لە داهاتوودا لیستێکی گەنجانە و قوتابیانەی خۆیان هەبێت بۆ چوونە ناو پەرلەمانەوە.

لە قۆڵێکی دیکەیشەوە دەکرێت ڕۆشنبیرانی سەربەخۆ و سەرازا بە هاوپەیمانیی خوێندکار و گەنجانی ڕۆشنبیر و یاخی بێن لیستێکی ڕۆشنبیران دروست بکەن: بۆئەوەی بتوانن قورسایی هێزی چەپ و مۆدێرن لە پەرلەمانی داهاتوودا زیاتر و کاریگەرتر بکەن!

لەوەتەی پەرلەمانی کوردستان هەبووە، هەمیشە لیستی حیزب دەستڕۆکانی ناو پەرلەمان بوونە. ئەسڵەن لەناو پەرلەماندا تەنیا لیستی حیزب هەبووە، لیستی فیکر نەبووە. حیزب هەبووە، بیرکردنەوە نەبووە. بەم شێوەیە، لەو کاتە بەملاوە کە لیستی ڕۆشنبیران و قوتابیان دەگاتە پەرلەمان، وای لێ دێت لیستی فیکر بکەوێتە ناو پەرلەمانەوە: بیرکردنەوەیەک، گفتوگۆیەک، کردەوەیەک، چەند قانوونێکی هاوچەرخ و بەسوود سەوز بێن !

هەبوونی لیستێکی تەبای نەوەی خوێندکاران و گەنج و ڕۆشنبیرانی سەربەخۆیش، بێگومان لە بەرژەوەندیی هێزە ناسیوونالیست و چەپەکان دەبێت، لە هەمان کاتدا شتێکیش لە قورسایی و هێزە پیر و کۆنەبەعسی و سەرۆک عەشیرەت و کۆنەخوازەکانیش کەم دەکاتەوە.



ئینسان ئەگەر، لە ئەوجەوانییەوە، بەهرەی ئەوەی لەلا پەروەردە نەکرێت کە بەرامبەر هەموو شتێکی هەیە ناڕازی بێت، هەرگیز ناگاتە دۆزینەوەی شتە نوێکان...

لە کاتی نووسینی ئەم کتێبەدا، چەند ڕستە و بیرۆکەیەکی دیکەم هەبوون حەزم دەکرد شیتەڵیان بکەمەوە و بەناو دیاردە و واقیع و ڕووداوەکانیاندا بگێرم و بەڕاستییان بسەلمێنم، بەلام لەڕێگەدا، هەمووم لێ بەربوونەوە. لێرەدا تاک تاک دەیانخەمە پێش چاو لەگەڵ دووپات کردنەوەی هەندێ ڕستەی دیکەی کە جەختییان لەسەر دەکرێتەوە:

کورد دەبێ بتوانێ بڵێت «من هێزێکی دارایی و مەزنی ئابووریم هەیە»، ئنجا دەتوانێ بڵێت «کەواتە، من هەم». دروستبوونی ئەم شەخسیەتە مەزنە دارایی و هێزە سەرمایەدارییە کوردییە گەورەیەش، بێگومان، بە بووژاندنەوەی بەرهەمهێنانی ناوخۆ و کشتوکاڵ و پیشەسازییە نەتەوەییەکان دێتە دی،

کۆمەڵگە بەردەوام باس دەکرێت، کەچی تاکەکەس فەرامۆش کراوە..

ئەم نەسلە نوێیەی خاوەن گرفتە کۆمەلایەتی و پیشەیی و سیاسیەکان (بەپێچەوانەی نەسلی ڕابردوو) لە ژیانی تاکەکەسیانەوە نزیکترن.

تاکەکەس نابێت بە هێزە مێژوویی و سیاسی و دینی و عەشیرەتگەرییەکان بەڕێوە بچێت. ئەوەتا ئێمەش ئەمڕۆ خەریکە بێدار دەبینەوە و خۆمان لە هێزە مێژوویی و سیاسی و دینی و عەشیرەتگەرییەکان ڕادەپسکێنین..

کۆمەڵگە واتە وەدیهێنانی ئامانجەکانی تاکەکەس.

شار واتە هاولاتی

تاکەکەسی ئەمڕۆی ئەوڕووپی هەموو ئەو شتانەی هەیە کە حەزی لێدەکا، ئازادیش. ئەو شتانەی هەینی کیفایەتە بۆی. چیتر پێویستی بە هیچ نیە،

هێنده پێویستی به داهاتوو یان به خەون و خۆزگە و یاخیبوون نەماوە. (ماچکردنێکی خۆشەویستەکەت لەسەر شەقام بۆ نموونه له ئەورووپا هیچ ڕەهەندێک و یاخیبوونێک و ئازادییەکی ناوێ).. بەڵام ئازادی له کوردستاندا، بەپێچەوانەی ئازادی له ئەورووپادا، واتا و ڕەهەندی زۆر و جۆراوجۆری هەیه: دژی کۆمەڵ، دژی نەریتەکان، دژی سیاسەتی باو، دژی ئەخلاقی زیانبەخش، دژی دین.. ئەمه لەکاتێکدا له ئەورووپا ئازادی تەنیا بۆ خۆیەتی و لەناو خۆیدایەتی و بەس.

موراهیقێکی ئەڵمانی یان فەرەنسی، به خۆی و تەنیا (١٥٠٠) دۆلارەوه دێ دەتوانێ کۆبوونەوه به وەزیرمان بکات، بەڵام گەنجێکی ڕووناکبیری خۆمان یان قوتابیەکی ڕۆشنبیری یاخیی دڵسۆزی نەتەوه ناتوانێ تەنانەت بگاته ئیستیعلاماتەکەیشی..

لەئەنجامی بێداربوونەوه و یاخیبوونەکانی خۆماندا، هەروەها لەئەنجامی مومارەسەکردنی ماف و ئازادییەکانماندا، ئێمەی گەنج و قوتابی، پێویسته جۆراوجۆرێتییەکی ئەوتۆ له فۆرمی دەربڕینی تاکەکەسیانەدا بهێنینه ئارا که بەقەد جۆراوجۆرێتیی فۆرمه زەبروزەنگاوییه کۆمەڵگەراکان جۆراوجۆر بن.

یاخیبوون دژی کاریگەرێتی و توخمه سروشتییەکانی کۆمەڵگه زۆر زەحمەتتره بۆ تاکەکەس لەچاو یاخیبوون دژی کۆمەڵگەکه لەشێوەی ڕێکخراوه ئیدارییەکانی خۆیدا، یان دژی دەوڵەت.

یاخیبوونێکی ڕادیکاڵ دژی کۆمەڵگه ئۆتۆمکاتیکی دەبێته یاخیبوون دژی سروشت

کەواته، ئێمه، دەبێ له هەمان کاتدا دژی (سروشتی شتەکان) یاخی ببین: قانوونی گەشەپێسەندنی ڕۆحیانه بەسەر شتەکاندا فەرز بکەین.

گەنج لە ماوەی ژیانی زانکۆییدا مافی ئەوەی هەیە کە قەرز لە حکوومەت وەربگرێت. لە هەمان کاتیشدا مانگانە دەرماڵەیەکی هێندە زۆر وەردەگرێ کە مننەتی بە باوک نامێنێت و چاوی لە باخەڵی باوک نابێت. ئەم قانوونە وادەکات کە کوڕ بەتەواوەتی ئازاد بێت و شەخسیەتێکی «خۆبەکەم زان» و لاوازی نەبێت: هەر کاتێک بیەوێت، بتوانێ سەفەربکات و دەعوەتی خۆشەویستەکەی بکات و کتێب و پێداویستییەکانی دیکەی بکڕێت و بەکورتی: ئاسوودە و ئازاد بژیت..

- کەواتە سیاسەتی ئابووریی حکوومەتی ئێمە لەهەمبەر گەنج و قوتابیانەوە سیاسەتێکی ئابووریی هەڵەیە!

دەرچوون لە چوارچێوەی فەرمایشتەکانی میر و مەلا و مامۆستا بریتی بووە لە دەرچوون لە چوارچێوەی فەرمایشتەکانی خوا و دین و مزگەوت.

تاکو ئەمڕۆ بیری «کوردایەتی» و ناسیونالیزمە کە ڕێبەرایەتیی گەنج و خوێندکاری کوردستان دەکا: لەمەش خراپتر بیری ململانێی حیزبایەتییە کە بزاڤی لاوان و قوتابیان لە وڵاتی ئێمەدا ڕێبەری دەکات. هەر ئەمەیشە ئەو جیاوازییەی لەنێوان بزاڤی خوێندکارانەی ئەورووپا و کوردستاندا هەیە.

من نەک ئەگەر مودیری دەزگای ڕاگەیاندنی حیزبێکی خەباتگێڕی وەک پارتی دیموکراتی کوردستان بم، نەک ئەگەر سکرتێری گشتیی ڕاگەیاندنی یەکیەتیی نیشتیمانیی کوردستان بم، تەنانەت ئەگەر حەمامچییەکی فەلەی نەخوێندەوار یان کوورەچییەکی تورکمانیش بم (لەکاتێکدا ئەگەر دڵنیا بم سەرتاپای میللەتی کورد دەیەوێت لە عیراق جودا بێتەوە) بەڕاستی لەڕووم نایەت و نایەم (بە پارە و پووڵی خۆشم و میللەتەکەشم) زوڕنا بۆ عیراقچێتی و «دەوڵەتی عیراقی ئیبراهیم جەعفەری» لێ بدەم و سروودی «موطني، موطني..» لە سەتەلایتی کوردستان تی ڤی و کوردساتدا بەردەوام بەردەوام لێ بدەمەوە!

سەدەکانی ڕابردووی کوردستان هیچ هوشیارییەکیان لەبارەی خۆیانەوە بەرهەم نەهێناوە، بەڵام (ئەمڕۆ) بەوە دەناسرێتەوە کە هوشیارییەکی تێر و پڕ، تەنانەت پڕ وردەکاری، لەبارەی سەردەمی خۆیەوە بەرهەم دەهێنێت.

بزاڤی قوتابیان و لاوانی ئەمڕۆی کوردستانی عێراق، تەنیا لە چوارچێوەی بەرژەوەندییەکانی خوێندکاران دەسووڕێتەوە و خۆیان نادەن لە قەرەی گرفتەکانی غەیری خۆیان؛ لەمەش بەدبەختانەتر کار زیاتر لە چوارچێوەی بەرژەوەندییەکانی قوتابیانی سەر بە یەک حزب دەکەن. ئەمەش نەنگترین و خراپترین خاسیەتە.

لە سۆنگەی ئەوەی کە حیزب بیرکردنەوەی تاکەکەسیانە و بیرکردنەوە لە یاخیبوون دەکوژێت، کەواتە مانای وایە بیرکردنەوەش نامێنێت (تەنانەت لەناو پەرلەمانیشدا). یاخیبوون -کە جەوهەری پێشکەوتنی تاکەکەسە- لەبەین دەڕوات و نامێنێ؛

ئەمەش مانای وایە کە ئێمە، لەمێژووی خۆماندا، دەبین بە سەردەمێکی بێ یادەوەری؛ سەردەمێک کە هیچ پێشبینی و مومکیناتێکی لێوە لەدایک نابێ.

یاخیبوون- هەموومان دەزانین- لەوکاتەدا دەست پێدەکات کە «من» بیری کردەوە.

کاتێ تۆ دەوێریت یاخی ببیت، کاتێ تۆ دەوێریت بەپێچەوانەی حکوومەت و ژینگە و حزب و دام و دەزگا و میر و مودی و مەلا و مامۆستاکەت و سەرۆک بەشەکەت بیربکەیتەوە و ڕەفتار بکەیت، کاتێ تۆ دەوێریت بەپێچەوانەی گەورەکانت و کۆمەڵەکەت، خۆت بیت؛ ئیتر ئەم وێرانە جێژووانی بووژاندنەوەی هەموو توانا و بەهرە و یاخیبوون و ئازادییەکانتە!

یاخیبوون ڕەهەندێکی فیزیایی هەیە. منداڵ یان نەوجەوان ئەگەر یاخی نەبێت، ئەوا ناتوانێ سەربەخۆ و داهێن بێت، ناتوانێ تەنانەت گەورەش بێت. کەواتە، هەر کۆمەڵگەیەک ئەگەر کۆن و پیرانە بیربکاتەوە و سانسۆر بخاتە ئەم یاخیبوونانە، ئەوا مردنی خۆی ئامادە دەکات.

کەواتە، گەنج، هەروەها قوتابی و نەوجەوان، هەر بە فیزیک، واتە بە سروشتی خۆیان یاخیگەرن، لەسەر چزن..

یاخیبوون بە ناو زمانیشدا دەڕوا (ئەسڵەن پێویستە بەناو زمانیشدا بڕوات!).

کەواتە، گەنجی یاخی، یان قوتابیی ڕاپەڕیو چاک دەکات کە زمانێکی پیس و ناشیرین بەکاردەهێنێت: چونکە تەنیا وشەیان هەیە بۆ شۆڕش، تەنیا زمانیان هەیە بۆ دەربڕین.

بەکارهێنانی وشەی ناشیرین و قسەی قۆڕ و جنێو مافێکی ڕەوای خوێندکاری یاخی و گەنجی تووڕەی ڕاپەڕیوە، چونکە بەکارهێنانی ئەم چەکە هەوڵدانێکە بۆ ڕووخاندنی ئیمارەی «دەسەلات»، هەوڵدانێکە بۆ تێکدانی بیری «پیرۆزی»ی دوژمن کە کۆمەڵگەی پیر پێی بەخشیوە.

گەنجی یاخی، یان قوتابیی ڕاپەڕیو لە کاتی یاخیبووندا ناتوانێ بە سەرۆکی دەزگایەک کە کۆنە بەعسی بووە و ئەمڕۆ زوڵم لە گەنج و تەڵەبە دەکات ناوی بهێنێت بە (جەنابی سەرۆکی فلان دەزگا) بەڵکو بێگومان دەڵێ (کۆنە هینەکە!).. هەروەها ناتوانێ بۆ ناوهێنانی مەسئولێکی پیری زاڵمی فلان شوێن بڵێت (جەنابی فلان..) بەڵکو دەڵێ (زرتە بۆزەکەی کۆلێژی..) یان (دزەکەی فلان شوێن..)..

دەستە و گرووپە گەنجانە و خوێندکاری و ڕۆشنبیرییەکانی دەرەوەی حیزب


و ڕێکخراوەکان، کە ژمارەیان زۆر کەمیشە، ڕۆڵی گرنگ و پلەی یەکەمیان هەبووە و هەیە لە لەیەکترکۆکردنەوە و پێکهێنانی «ئەو هێزە یاخی و ڕاپەڕیوەی کە بونیادەکەی بریتیە لە تاکەکەسە بێدار و ڕاپەڕیوەکان»..

ئەکشنێکی سیاسی وردە وردە خەریکە دروست دەبێ لەئاکامی داخوازییەکانی تاکەکەس. نەک لەئاکامی داخوازییەکانی سەندیکا و ڕێکخراوەکان..

بیری ئازادیی تاکەکەسیانە خەریکە وردە وردە سەرهەڵدەدات و بەبێش خەڵک دەکەوێ، لەجیاتی حیزب و باوک و مامۆستا و میر و مەلا و مودیر، دەبێتە ڕێبەر.

کەواتە حکومەت پێویستە هەتا زووترە ریفۆرم بکات:

لە کاتی تووڕەبوون و سەرهەڵداندا، یا لە کاتی یاخیبووندا هیچ خوێندکارێک بیر لەوە ناکاتەوە ئاخۆ باو و باپیرەکانی کێ بوونە؟
لە کاتی بێزاری و مانگرتندا، واتە لە کاتی ڕاپەڕیندا هیچ قوتابییەک پێویستی بەوە نامێنێ بزانێ ئاخۆ سەر بە کام عەشیرەت و حیزبە!
لە کاتی دارژانە ناو جادە و یاخیبووندا، واتە لە کاتی ڕاپەڕیندا هیچ گەنجێک پێویستی بەوە نامێنێ بپرسێ ئاخۆ حکوومەت و زانکۆ و دەزگاکانی دیکە بەو ڕاپەڕینەی ئەو دڵخۆشن یان سەغڵەت دەبن؟!



ئالان

۱۸٦۸ - ۱۹٥۱

ئێمیل شاغتیێ، ناسراو بە ئالان، فەیلەسووفێکی ناوداری فەرەنسییە، ماوەیەک مامۆستا بوو لە یەکێک لە قوتابخانەکانی دەوروبەری پاریس، پاشان لەزانکۆ، وەک مامۆستای وانەی فەلسەفە کاریگەرییەکی زۆری نواند بەسەر قوتابییانی زانکۆکانی پاریس؛ وای لێکردن بەو ئاڕاستەیەدا بڕۆن کە «گرنگ نییە بیر لە چی دەکەیتەوە، بەڵکو گرنگ ئەوەیە چۆن بیردەکەیتەوە».

لە ماوەی جەنگی یەکەمی جیهانیدا (۱۹۱٤ - ۱۹۱۸) بە نووسین و چالاکییەکانی دەورێکی ئاشتیخوازانەی گێڕا. ئەو دژی جەنگ بوو، دەیگوت «جەنگ خراپەکارییەکی موتڵەقە. تۆ پێویستە هەندێ جار تەنازول بکەیت لە پێناو ئەوەی بگەیتە ئاسایش».

ناودارترین بەرهەمەکانی ئەمانەن: بیر و تەمەنەکان (۱۹۲۷)، خواوەندەکان (۱۹۳۷)، جەربەزەییەکانی دڵ (۱۹٤٥)؛ بەڵام لە هەموویشی گرنگتر ئەو تیکە نووسراوانەن کە لە ساڵی (۱۹۰٦) بەملاوە دەستی پێکردبوو بیاننووسێ تا ساڵی ۱۹٥۱: بەشێوەیەکی ڕۆژانە و ڕۆژنامەنووسانە، بەڵام بەشێوەیەکی قووڵ و وردبین، بەناونیشانی (بۆچوونەکان)، فەلسەفەی تایبەت و تاکڕەوانەی ڕەسەنی خۆی دارشتبوو.

ئەم کـتـێـبـە ناودارەی Propos لە چەند بەشـێک پێکهـاتووە: ئەو توخـمـانەی دۆکـتـرینی ڕادیکاڵ پێک دەهێنن (١٩٢٥)، هاوڵاتی دژ بەدەسەڵات (١٩٢٦)، بۆچوون لە بارەی سیاسەت (١٩٣٤).

ئالان، فـەیلەسـووفێکی ڕادیکاڵ و بەرگریکاری بنەمـاکانی فـەلسـەفـەی تاک باوەڕی، دژی هەموو دەسـەڵات و تۆتالیتارێک بوو کە بیەوێ هاولاتی و تاکەکەس و ئازادییـەکانیـان بخاتە ژێر فـشـار و نێڵ و زەبر و زەنگەوە. هەر ئەمـەش بوو سیـحری ئەوەی کە توێژی تەڵەبە و گەنج لێی کۆ دەبوونەوە و دەیانخـوێندەوە و شـێـتـی بۆچوونەکـانی بوون. زۆربەی بیـریار و سـەرکـردەکـانی سـەدەی بیـسـتـەمی فـەرەنـسـا لە سـەر دەسـتی ئەو وانەی دیموکراسییان وەرگرتووە.

لێرەدا تەنیـا چەند پەیڤێک لە نووسراوەکانی ئەم فەیلەسووفە لە بارەی بەهاکانی تاکەکەس و پەیوەندییەکانی دەسەڵات... دەخەینەڕوو:

مـانای ئەوە چییە کە ڕووناکبیر لە سیاسـەت تێ بگا؟ مـانای ئەوە چییە کە لە سیاسەت تێ بگەی؟

ئالان لە وەڵامدا دەڵێ: «تێگەیشـتنمان لە سیاسەت پێش هەمـوو شتێک مـانای ئەوەیە لەو کـاریگەری وکاردانەوانە تێ بگەین کە لەنێوان دەسـەڵات و تاکە کەس حوکمکراوەکاندا ڕوو دەدات».

کـەواتە چەمکی «ئێـمـە» لە فـەلسـەفـەی ئالان دا، وەک شـاعـیـر لە کـۆمـارەکـەی ئەفـلاتون دا، بوونی نیـیـە، چونکە بەبۆچوونی ئالان هەر بیـرکـردنەوەیەک لە ڕێگای خـەڵک و «ئێـمـە»وە بێت و گـرووپ ئەنجـامی بدات؛ لە سیاسەتی ئالان دا بریتییە لە گەمژەیی و بەربەرییەت. ئالان لەم بارەیەوە دەڵێ: «هەر کاتێ خەڵک پێکەوە بیریان کردەوە، یەکسەر کارەکان تێک دەچن».

ئالان، بەم شـێـوەیە پێی وایە کـە هیـچ شـتـێک لـە سـیـاسـەتی کـۆمـەڵ شـەڕەنگیزتر نیـیە. سـیـاسـەتی فـەیلەسـووف بریـتـیـە لە سیـاسـەتی تاک؛ چونکە لای ئالان، کۆمەڵ هەمیشە بریتییە لە داڕووخاندن و سەرکوتکردن.

کـۆمـەڵ هەمـیـشـە کـوێرە، شـەڕ و کـۆیلە بوون و فـیـتـنە بەرهەم دێنێت. بەپێـچـەوانەی ئەمـەشـەوە، ئالان دەڵێ: «مـرۆڤـایـەتی بەردەوام خـۆی لە

تاکەکەسیدا دەدۆزێتەوە»، «هەر بۆیەش تاک هەمیشە دژی کۆمەڵ بیر دەکاتەوە».

بەم شێوەیە، بەبۆچوونی ئالان ڕووناکبیر بوون واتای ئەوە دەگەیەنێ کە لە سیاسەت تێ بگات. لە سیاسەت تێگەیشتنیش واتای ئەوەیە کە بگەڕێیتەوە بۆ تاک و بەهاکانی تاکەکەی، بۆ مرۆڤ.

ئالان دەڵێ: هەموو سیاسەتمەدارێک ئارەزووی فراوانکردنی پرۆژەکانی خۆی هەیە، هەموو بەڕێوەبەرێکی پۆلیس حەز لە ڕێکوپێکی و نیزام دەکات، هەموو فەرمانبەرێک ئارەزووی فراوانکردنی مافی خۆی هەیە لە چاودێری و ئیمتیازەکانی خۆی... ئیدی بەم شێوەی یەکسەر دەوڵەتێکی فەرمانڕەوا پێکدێت کە ڕێسا و پێڕەوی خۆی هەیە و لە پێناو مەزنیی تایبەتی خۆیدا حوکم دەکات. بەکورتی بەکارهێنانی دەسەڵات بریتییە لە بەرهەمی سروشتییانەی خودی دەسەڵات. دەسەڵات چی یە؟

ئالان دەڵێ: دەسەڵات بریتییە لە گرووپ، ئۆفیس، سەرکردە، بریتییە لە ڕای هاوبەش. بریتی نییە لە ڕای تاکەکەسێکی دیاریکراو، بریتییە لە هیچ، لە ئامار، بریتییە لە دادپەروەری، نیزام، دیسپلین: لاسایی کردنەوەی هەمووانە بۆ هەمووان، گیانی سەرکردایەتی و گوێڕایەڵی کوێرانەیە؛ ئەو پەیوەندییە دەرەکییەیە کە مرۆڤ دەکات بەشت. بریتییە لەچاودێری بالا. بەکورتی دەسەڵات بریتییە لەوەی کە تاکەکەس سەرکوت دەکات. لە ڕووی سیاسیشەوە بریتییە لە دەوڵەت و جەماوەر و بەیەکەوە، ئەو جەماوەرەی کە لە ڕێگەی پیرۆزییەکانەوە خۆی دەوڵەت دروست دەکات. دەسەڵات بریتییە لە ئارەزووی گرووپ و خەڵک، بریتییە لەو دەسەڵاتەی کە تاکەکەسەکان دەیبەخشن بەگرووپێک و ئەویش لێیان هەڵدەگەڕێنێتەوە.

ئالان دەڵێ: شەڕ و جەنگەکانیش بریتییە لە ڕووە ناشیرینەکەی ناماقووڵییەتی دەسەڵات.

گەیشتنی بۆ دەربازبوون لە هێزی دەسەڵات و بەناوات گەیشتنی مرۆڤ، بەبۆچوونی ئالان، پێویستە یەکەم جار سیاسەتی هاوڵاتی دژی دەسەڵات دابمەزرێنین: هاوڵاتیی تاکەکەس بەرامبەر دەسەڵاتی سەربازی و سیاسی لە یەک کاتدا و دژی هەموو دەسەڵاتەکان. دووەم شتیش کە پێویستە تێکی

بشکێنین بریتییە لە وەهمی دەسەڵات لە بارەی خۆی؛ خەونەکانی دەسەڵاتداران پووچ بکەینەوە.

گەنجەکان و قوتابییانی ڕاپەڕینی فەرەنسای مایسی (١٩٦٨)، چەند فەیلەسووفێکی وەک ئالانیان خوێندبووە؛ بۆیە بوێرانە هاتن لە سەر دیوارەکانیان نووسی: (ئەی دەسەڵاتداران! ئەی ئوستادەکان، پیر بوونی ئێوە تەریبە لەگەڵ پیر بوونی ڕووناکبیرەکان؛ مۆدێرنیزمی ئێوە جگە لە نوێکردنەوەی پۆلیسەکانتان شتێکی تر نییە).

سەرچاوە: سەرجەم بەرهەمەکانی ئالان، چاپی گالیمارد، پاریس. بە فەرەنسی.



وەفاتنامەیەک
بەبۆنەی تێپەڕبوونی (٤٠) ساڵ بەسەر ڕۆژی لەدایکبوونم



من (د. فەرهاد پیربال) ئەمڕۆ: ٢٠٠١/٨/٢٠، کە خاوەن تەواوی عەقڵی خۆمم، ئەم وەفاتنامەیەی خۆم بڵاودەکەمەوە:

من لەمڕۆ بەملاوە، ڕایدەگەیەنم کە هیچ ڕەوایی و مافێکم لە تازەگەری و نوێکردنەوەدا نەماوە. هەر بەرهەمێکم، ئەگەر ئیمزای پێش ٢٠٠١/٨/٢٠ی بەسەرەوە نەبێت؛ پێویست وایە نووسەر و خوێنەران (بەتایبەتی خەڵکی گەنج) بە گومان و بێزەوە تەماشای بکەن؛ متمانەی پێ نەکەن؛ هیچ بایەخ و بەهایەکی بۆ دانەنێن؛ بە چاوی سووکەوە سەیری بکەن؛ بە قسەی قۆڕ و وڕێنەیان لە قەڵەم بدەن؛ تەنانەت پێویست و باشتریش وایە دەم و دەست فڕێی بدەنە زبڵخانەوە. ئەمەش لەبەر ئەم هۆیانەی خوارەوە:

١- نووسـەر یان هونەرمـەند لە تەمـەنی (٤٠) سـاڵ بەرەو سـەرەوە، هەمـیشـە - یان بەلای کـەمـیـیەوە زۆربەی کـات- وردە وردە هیـچی پێ نامێنێ. « بڕوانە مـانیـفێـسـتی دووەمی وێران، دیوانی ڕەشـایـیەکـانی ناو سپی و سپیاییەکانی ناو ڕەش، ل ٣- ٧».

٢- لە سـۆنگەی دەوام و بیـرۆکـراتیـەت و ڕۆتین، هەروەها لە سـۆنگەی ژیانی خۆی لەگەڵ ژن و منداڵەکانی، لەم تەمەنە بەرەو سەرەوە، ئیتر وردە وردە ڕۆحی داهێنان و تازەکـردنەوە لەناویدا کـەمـتـر و کـزتر دەبێـتـەوە؛ لە کۆتاییدا دەکوژێتەوە.

٣- لەبەر ئەوەی، زۆربەی جاران، ناچار دەبێت موجامەلەی حکوومەت یان حزبی بالادەست یان بەرپرسەکانی ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندن بکات، یان تەنانەت لە ترسی مـوديری دائیـرەکـەی؛ ناچار دەبێت کـە بۆيان دا... بهـێنێت؛ تەسلیـمی بڕیـار و پلانەکـانی ئەوان دەبێت؛ بۆیە ئیـتـر هێـزی سەرشێتی و یاخیبوون و بڕستی ڕووبەڕووبوونەوەی، کەمتر دەبێتەوە؛ یان هەر بەیەکجاری چۆک دەدات.

٤- نووسـەر یان هونەرمەند لە تەمـەنی (٤٠) سـاڵ بەرەو سـەرەوە، زۆر ڕێی تێـدەچێت تووشی «خـرفـان» و «کـەرێتی» و «داء العظمـة» و «حەسسوودی» و «شیزۆفرینیا».. ببێت.

من بەش بە حـاڵی خـۆم، ئەم دوو خـاڵەی سـەرەوەم - لەڕێگەی وەزیفەکەمەوە، کە زانکۆیە - زۆر بەئاشکرایی بۆ سەلماوە: وەزیفە و ئاواتی تەرقیـەکردن، مـاڵ و منداڵ بەخێوکردن، چاوبڕینە پایە و کـورسی و پارەی موحازەرات و پارەی ئیشراف کردنە سەر نامە زانکۆییەکانی قوتابییـانی ماجستێر و دکتۆرا (کە ئەمڕۆ باشترین و ئاسانترین بازرگانییە بە شەرەفی ئەدەبیـات و قـوتابیـیـانی بەسـتـەزمـان دەکـرێ).. هەمـوو ئەمـانە لە ڕاسـتـەشـەقـامی داهێناندا سـەرچیـغت دەبەن؛ بە ناوی «ناچاری» و «ئەکادیمیـەت» و ڕەسمیات و ئیدارەوە، دەتخەنە ناو چڵکاوێکی بۆینباغ نارنجییەوە.

کـەواتە، ناکـرێ نووسـەرێک کـە داهێنانەکـانی خۆی لە تەمـەنی پێش (٤٠)ساڵیدا کردووە، یان نووسەرێک کە لە دەرەوەی زانکۆ و دائیرەکانی

دیکەوە بۆتە نێرگز: تا هەتایە، هەر لەسەر عەرشی «داهێنانەکانی» چل ساڵی ڕابردووی خۆی بژیت؛ یان لەسەر حیسابی ئەوە سنگی خۆی بێنێتە پێشەوە کە دکتۆرا و پرۆفیسۆریتیی لە «سۆربۆن» یان لە «ڕووسیا» وەدەستهێناوە. پێوەرێکی ئێستەتیکی، لە دەرەوەی هەموو ئەم دائیرە و دەزگا و زانکۆ و شتە قۆڕانەوە هەیە، وەک منداڵێکی خۆشەویستی وڕکگر ناچارمان دەکا باوەڕی پێ بێنین...

ئیتر بە ڕاشکاوییەوە دەڵێم:

من لەمڕۆ بەملاوە (بەداخەوە بۆ خۆم و بۆ ئەو کەمبەیەی خۆشی دەوێم) چی بکەم: وردە وردە دەچمە ڕیزی پەککەوتە و پیر و سەلەفی و کۆنەخواز و بیرۆکرات و هیچ پێ نەماوەکانی وەکو .... هەزارانی دیکە!

بەداخەوە بۆ ئەوانەی بەرهەمەکانی منیان لەلا جوان بووە: وردە وردە دەچمە خانەی ئەو نووسەر و هونەرمەندانەی کە خڵەفاون یان تووشی داء العظمە و کەریتی و حەسوودی و تەمبەڵی و خۆبەزلزانی هاتوون؛ واتێدەگەن کە جیهانی ئەدەب و هونەر تا هەتایە هەر پێویستە لەژێر دەست و پێی ئەواندا و بە دڵی ئەوان بەڕێوە بڕوات!

من ئەمڕۆ دەچمە ڕیزی هەموو ئیعلامی و سەرنووسەر و ئەکادیمییە پیرەکانەوە؛ ئەوانەی بەدرێژایی ژیانم گاڵتەیان بە هێرۆ هەتردشچووە عەنتیکەکانی سەر دەستم دەکرد، بێزیان لەوە دەکردەوە کە قەرەوێت نابەستم و گۆرەوی لەپێ ناکەم و لەبەر مودیرەکانیان هەڵناستمەوە! کاتێ دەشیانبینیم دەیانگوت: (ها، شێتۆکە؟ هیچت نیە ڕەفزی بکەینەوە؟).

دەچمە ڕێزی ئەو پیرە سەگانەی، کە هەمیشە، لە ژیانی نەوجەوانی و ڕابردووی پڕ لە سەرکێشیی خۆمدا، پێم دەوەڕین!

کەواتە، چیتر لەمەودووا هیچ کەسێک (بەتایبەتی خەڵکی گەنج) بەوە فریو نەخوات: من مادام دکتۆرم، من مادام مامۆستای زانکۆم، من مادام دە دووازدە کتێبێکی قۆڕم چاپ کردووە؛ کەواتە ئیتر هەرچی شتێکی من و ئەمسالی وەکو من دەیاننووسین: جوان و دروست و ڕاستن! بە پێچەوانەوە، ئەو بەرهەمانەی کە من و ئەمسالی وەکو من - ئەگەر لە چل ساڵی بەردو

سەرەوە دەیاننووسین - چاوەڕێی ئەوە بکەن بریتی بن لە پیسترین ژەهر، کۆسپ و چاڵێکی ملشکێن، لەبەردەم پێشکەوتنی ئێوەی گەنج و خوێندکار و نەوجەواندا.

ئەمەی من دەیڵێم، باوەڕ بکەن: خاکەڕایی نییە، بەڵکو جەختکردنەوەیەکی گرنگە لەسەر پێویست بوونی بوار بەجێ هێشتن بۆ خەڵکی گەنج و قوتابی؛ هەروەها ماف و ڕەوایی بەخشین بە بەهرە و توانای نەوجەوانەکان بۆئەوەی باوەڕ بە خۆیان پەیدا بکەن و بتوانن لە «جفزەکەی ئەولیا چەلەبی» دەربازیان بێت؛ هەروەها جەختکردنەوەیە لەسەر ئەوەی کە ئینسانی پیر ئیتر پێویستە لەمەودووا هیچ ئیعتیبار و بایەخێکی بۆ دانەنرێت؛ تۆپی پێوە بنرێت!

نووسەر و هونەرمەندی پیر پێویستە ئیتر لەمەودووا، زۆر موحتەرەمانە، بێ ئەوەی کەس پێی بڵێ، بۆ خۆی بچێت لە مۆزەخانەیەکدا هەڵکورمێت: باسی زەمانی دڵخۆشی «ئەحمەد حەسەن بەکر» بۆ نووسەر و هونەرمەندەکانی سەردەمی «مەلیک فەیصەڵ» بگێڕێتەوە...

دە، کەواتە، ئەی گەنجە نوێخوازە نۆزدە ساڵە - سی ساڵەییەکان!

ئەی بەهرە بێدارە دڕ و بەدەوەکان!

لەگەڵ هەموو ئەمانەش، ببوورن، ئەگەر بە سەرکزی و خەفەتەوە، ئەمڕۆ، پێتان بڵێم: خۆزگە هێشتا چەند ڕۆژێکی دیکەش لەگەڵ ئێوەی گەنجدا بمایەمەوە...

بەڵگەنامە



بەڕێز: ئەمینداری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان

بەڕێز: بنکەی چالاکی سەربازی و شارستانی هاوپەیمانان Cmoc

وەك ئاگادارن کۆماری ئیسلامی ئێران لەم ماوەیەدا کەوتە سەرکوتکردن و دامرکاندنەوەی داخوازی و نارەزایەتیەکانی قوتابیانی زانکۆکانی ئێران، لەو نێوەشدا سەرکوتی قوتابیانی کورد و دەستگیرکردنیان کەتا ئێستاش درێژەی هەیە، دیارە ئەمەش پێشێل کردنی پرەنسیپەکانی مافی مرۆڤەو ناکۆکە بە بەندەکانی ڕێکەوتننامەی جنێف.

بۆیە ئێمە وەکو قوتابیانی زانکۆی سەلاحەددین کە لە خوارەوە ئیمزامان کردووە بە توندی ئیدانەی ئەم هەڵوێستە دەکەین و داوا دەکەین فشار بخەنە سەر کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ ئەوەی بە زووترین کات قوتابیە کوردەکان ئازاد بکرێن و گوێ لە ماف و داخوازیەکانیان بگیرێت...

ئیمزای کۆمەڵێك لە قوتابیانی

زانکۆی سەلاحەددین- هەولێر

٢٠٠٣/٧/٧

تارماییەك بەڕێوەیە . .

ڕێگە گرتن لە ڕاپەڕینی ٣١/١٢/ ٢٠٠٢ لە زانکۆی صلاح الدین پاشان پەلامار و گرتن و ڕاوەدونانی قوتابیانی کۆلێژەکانی زانکۆی صلاح الدین تەنها یەك ڕاستییمان بۆ دەردەخەن ئەویش ئەوەیە دەسەڵات زۆر لەوە کاڵ و داماو ترە کە بتوانێت بەرامبەر بچووکترین دروشمەکانی خۆی لە ئاستی واقیع دا . دروشمەکی گەورەی وەك دیموکراسی و ئازادی بەیەردا لە شەڕای کوردی دا جگە لەموزایەدەیەکی بێمانا و بێناوەرۆك کەرلانە لەلایەن دەسەڵاتەوە زۆر بەسەنتەوە دەدرێت بە ناوچەواسانا هیچی تر نیە . ڕووداوی ٣١/١٢ دەبێت ئەوەمان فێربکات کە (قوتابیان و خوێندکاران) لەدەرەوەی کەسەی حیزب و ڕێکخراوە پاشکۆکانیدا ببن بزووتنەوەیەکی کۆمەڵایەتی چالاك کە سەرجەم کۆمەڵگا و گروپەکانی سەرسام بکات دڵنیاشین کە جگە لەم توێژە هیوای گۆڕان لە هیچ توێژێکی تر بەدی ناکرێت لەوەی ڕێگربێت بەرامبەر ئەو بێچووەمەتیانەی کە دەسەڵات بەرامبەر کۆمەڵگا دەینوێنێت . ڕێکخراوە قوتابی و خوێندکارییەکان جگە لە پاڵپشتێکی بەناسەمەکی حیزب و دەسەڵات بچووکترین ئەرکێکی کەمتر نین لە ساڵی خوێندکاریبوونمان هەرلێرەوە ئێمە وەك کۆمەڵێك خوێندکاری زانکۆی سلێمانی کۆمەڵێك پرسیارمان هەیەکە ئەویش پرسی بێلایەنیمانە و بەشێك نین لەو دابەش بوونە حیزبی و ئیداریەی کە واقیعێکی تاڵە هەمووماندا بێ هیوا بووەنەتە لە وەی کە ڕێکخراوە پاشکۆکان بە وەزیفەی خۆیان هەڵنەستن و نەبوونیان باشترە لە بوونیان و بچووکترین پرس و ڕامان پێناکرێت لەمەسەلە چارەنووسسازەکانی خۆماندا و ئەوەی خۆی بە نوێنەری ئێمە دەزانێت بچووکترین شەرعیەتی نوێنەرایەتی کردنی ئێمەیان نیە ئێمە لە هەر لایەکی ئەم وڵاتەدا بین دەبێت دەستکاری شتەکان بکەین و پشتگیری تەواوی خۆمان بۆ سەرجەم داواکارییەکانی قوتابیانی زانکۆی صلاح الدین دەردەبڕین ئەمەش سەرەتا و ئاماژەیە بۆ لەدایك بوونی بزاف و گروپی (قوتابی - خوێندکاری) ئازاد و سەربەخۆ لەدەرەوەی هەیمەنەی حیزب و ڕێکخراوەکان دا یەکێکی تەنها هاو بەشەییەکی قوتابی و هاو خەمی گرفتەکان دەکاتەوە کاتی ئەوە هاتووە لەدەرەوەی کەسەکانی حیزب و ڕێکخراو پاشکۆکانی دا بیر لە خۆ ڕێکخستن بکرێتەوە و سەرجەم ڕێگاو ئامرازە شارستانیەکان بگرینە بەر هەر خۆشمان بەرپرسیارین لە هەڵوێستی دەر ئەنجامەکانی بۆیە ئێمە هیچمان نیە بیدۆڕێنین جگە لەو نرخ گەورانەی کە زیاتر لە دە ساڵە بەرهەمەکەی ئەوەیە کە دەیبینین.

کۆمەڵێك خوێندکاری

زانـــــــکۆی سلێمانی

٥/١/٢٠٠٣ یەك شەممە

لەپێناو زانکۆیەکی ئازادو سیستەمێکی خوێندنی مۆدێرندا

قوتابیانی هوشیارو خاوەن هەڵوێست..

وەک هەمووتان ئاگادارن لەئەنجامی خۆپیشاندانی رۆژی 2002/12/21 سەرۆکی زانکۆی سەلاحەدین - هەولێر بەوەکالەت و بەڕێز د. علوا میران بەڵێنیانپێداین کە داواکارییەکانمان بەزووترین کات جێبەجێ بکات. ئەمڕۆش کە سێ رۆژ بەسەر ئەم بەڵێنەدا تێدەپەڕێت، بۆ ئەوەی کەمترین داخوازی جێبەجێ کرابێت وەک دەنگی دەرمانەو باشترکردنی باروگوزەرانی قوتابیانی دەرەوەی شار لەبەشە ناوخۆییەکاندا. کەچی دوای ئەم رێپێوانە بێحورمەتی بەقوتابییە خۆپیشاندەرەکان کراوە.

قوتابیانی خاوەن ئیرادەو باوەڕی گۆڕان

ئەم بارودۆخەی کە ئەمڕۆ زانکۆکانی کوردستانی تێدایە سەرچاوەی دواخستنی کۆمەڵگای کوردی و ئاستی هوشیاری و مەعریفی قوتابیان لەلایەک و ئاڵای کوردی بەگشتی لەلایەکی دیکەوە. جگە لەوەی پرۆسەی بەمەدەنیکردن و دیموکراتیزەکردنی کۆمەڵگاکەمان دوادەخات. بۆیە ناکرێ چیتر لەم رەوشە بێدەنگ بین و چونکە ئەم رەوشێکە لەبەرژەوەندی ئایندەی ئێمەدا نییە ئەمەش وا لەئێمە دەخوازێت. وەک توێژێکی بەئاگاو بوێر، هەڵوێستی خۆمان لەپێناو گۆڕینی ئەم رەوشە رێک بخەین.

قوتابیانی خۆشەویست..

لەم رۆژەدا هەموو لایەکتان بانگهێشت دەکەین. لەپێناو داکۆکی کردن لە ماف رەواکانی قوتابییان و بەرز راگرتنی زانکۆ وەک دەزگایەکی ئەکادیمی و مەعریفی و گێڕانەوەی حورمەت بۆ توێژی قوتابیان و بەهێزکردنی گەشەی بیداری و مەعریفی و خوێندن لەناو کایەی زانکۆدا.

لیژنەی ئامادەکاری خۆپیشاندانی
قوتابیانی زانکۆی سەلاحەدین/ هەولێر
2002/12/31

کتێبە چاپکراوەکانی دیکەی نووسەر

١- ماڵئاوا ئەی وڵاتەکەم. شانۆنامە. بڵاوکراوەی یەکیەتیی نووسەرانی کوردستان - شاخ: ١٩٨٤.

٢- بەیانی باش ئەی غەریبی. شانۆنامە. بنکەی یەکگرتن لە کۆپنهاگن: ١٩٨٨

٣- Exil شیعر. بڵاوکراوەی ئەنستیتووی کورد لە پاریس، پاریس: ١٩٩٢

٤- ژمارەکانی گۆڤاری کوردستان (ئەستەمبۆڵ: ١٩١٩)، دەزگای گوڵان، هەولێر: ١٩٩٨.

٥- ڕۆژنامەگەریی کوردی بە زمانی فەڕەنسی، سەنتەری برایەتی، هەولێر: ١٩٩٨.

٦- سەرچاوەکانی کوردناسی، بنکەی گەلاوێژ، سلێمانی: ١٩٩٨.

٧- زێڕی ناو زبڵ. تۆژینەوە و تێکستی وەرگێڕدراوی کوردۆلۆژی، دەزگای سەردەم، سلێمانی: ١٩٩٩ .

٨- ئینجیل لە مێژووی ئەدەبیاتی کوردیدا، دهۆک: ١٩٩٩. (چاپی دووەم بە کرمانجیی ژووروو)

٩- وێنەی کورد لە ئەرشیفی کوردناسەکاندا، بنکەی وێران، هەولێر: ١٩٩٩.

١٠- جوایەز، شیعر (بە هاوبەشی شاعیرانی دیکەی هەولێر)، دەزگای ئاراس: ١٩٩٩.

١١- سپیاتییەکانی ناو ڕەش، شیعر. بنکەی وێران، هەولێر: ١٩٩٩.

١٢-دراسات فی تاریخ الکورد. ترجمە: ترزە جاف، رابطە کاوا، بیروت: ١٩٩٩.

١٣- مەلا مەحموودی بایەزیدی، دەزگای ئاراس، هەولێر: ٢٠٠٠

١٤- ڕۆژنامەی کوردستان(١٨٩٨)، بە هاوبەشی، بنکەی گەلاوێژ، سلێمانی: ٢٠٠٠

١٥- پەتاتەخۆرەکان، کۆمەڵە چیرۆک، بڵاوکراوەی ماڵی شەرەفخانی بەتلیسی، هەولێر: ٢٠٠٠. (چاپی دووەم: بنکەی گۆڤاری هاڤیبوون، بەرلین: ٢٠٠٢).

١٦- مێژووی شانۆ لە ئەدەبیاتی کوردیدا، دەزگای ئاراس: ٢٠٠١ .

١٧- مولازم تەحسین و شتی تریش، نۆڤلێت. بنکەی گەلاوێژ، سلێمانی: ٢٠٠١

١٨- ژەنەڕاڵ شەریف پاشا. تۆژینەوەی مێژوویی، دەزگای سەردەم: ٢٠٠١ .

١٩- چۆڵستان، وەرگێڕانی کۆمەڵە چیرۆکی پەتاتەخۆرەکان بۆ ڕێنووسی لاتین، کرمانجیی ژووروو، دەزگای ئاڤێستا، ئەستەمبۆڵ: ٢٠٠١

٢١- جوایەز (بەرهەمی هاوبەش لەگەڵ شاعیرانی دیکەی هەولێر)، دەزگای ئاراس، هەولێر: ٢٠٠١.

٢٢- عەبدولڕەحیم ڕەحمی هەکاری، تۆژینەوەی ئەدەبی، دەزگای سپیریز، دهۆک: ٢٠٠٢

٢٣- مێژووی وەرگێڕان لە ئەدەبیاتی کوردیدا لە کۆنەوە تا ١٩٣٢، بڵاوکراوەکانی گۆڤاری ئاسۆی پەروەردەیی، هەولێر: ٢٠٠٢

٢٤- سانتیاگۆ دی کۆمپۆستێللا، ڕۆمان، دەزگای ئاراس، هەولێر: ٢٠٠٢

٢٥- پیاوێکی شەپقەڕەشی پاڵتۆڕەشی پێڵاو شین، ڕۆمان، دەزگای ئاراس، هەولێر: ٢٠٠٣.

٢٦- منداڵباز، ڕۆمان، بڵاوکردنەوەی ماڵی شەرەفخانی بەتلیسی، هەولێر: ٢٠٠٣

٢٧- حەشیشەکێشەکان، شانۆنامە، بڵاوکراوەی وەزارەتی ڕۆشنبیری، هەولێر: ٢٠٠٣

٢٨- باوک، شانۆنامە، نووسینی ئۆگۆست ستریندبێرگ، و. لە فەرەنسییەوە، دەزگای ئاراس: ٢٠٠٤

٢٩- باخچەیەک شیعری فەرەنسی، لە فەرەنسییەوە، دەزگای سەردەم، سلێمانی: ٢٠٠٤

٣٠- ڕێبازە ئەدەبیەکان، دەزگای ئاراس، هەولێر: ٢٠٠٤

٣١- چەند نامەیەکی فەرەنسی، سەنتەری ڕووناکبیریی هەتاو، چاپی یەکەم، هەولێر: ٢٠٠٥ (چاپی دووەم: سێپتەمبەری ٢٠٠٥)

٣٢- وێنەی کورد لە ئەرشیفی کوردناسە ئەورووپییەکاندا، وەزارەتی ڕۆشنبیری، هەولێر: ٢٠٠٥

٣٣- مێژووی هونەری شێوەکاری لە کوردستاندا، دەزگای سپیریز، دهۆک: ٢٠٠٥